جەمال نەبەز

کۆبەرهەم
ژمارە (8)
بابەتی زمان و زمانەوانی
ژمارە (1)

وشەنامەکی

ئێتیمۆلۆژیای زمانی کوردی

نێوی پەرتۆک: کۆبەرهەم ژمارە(8)
وشەنامەکی ئێتیمۆلۆژیای زمانی کوردی
نوسینی: جەمال نەبەز
تایپکردن و کاری تەکنیکی: کەریم بیانی
کاتی چاپکردن: ساڵی 2008 / چاپی یەکەمی ئەلیکترۆنی
ماڵپەری کوردبوون : www.kurdbun.de

هەموو جۆرە مافێکی بۆ نووسەر دەپارێزدرێ لە هەموو جێیەکی جیهاندا

پێشگۆتن

بیرۆکەی گەڕان بە شوێن بنەچە و ڕەچەڵەکی وشەدا، یەکێکە لەو خولیانە کۆنانەی کە هەر لە سەردەمی منداڵیمەوە لەگەلدا بووەبەتایبەتی کاتێك لە سلێمانی چوومە قوتابخانەی نێوەندی و، خوێندن لە پڕ و یەکسەر بوو بە عەرەبی، پاش ئەوەی لە قوتابخانەی سەرەتاییدا، هەموو بابەتەکان بە کوردی بوون. جا هەرچەندە، ئەز هیچ جۆرە سەختییەکم بە دەست زمانی عەرەبییەوە نەدەدی چۆنکە هەر لە منداڵییەوە ئەو زمانە فێربووبوم، بەڵام لە قووڵایی دەروونمەوە، هەستم بە نایەکسانی دەکرد، کە دەمدی قوتابیی کورد، بە نابەدڵی و بە زۆری زۆردارەکی، زمانی بێگانە دەسەپێندریٚ بەسەریدا و، تەنانەت مامۆستا کوردەکانیشمان، کە ژمارەیان لە پەنجەی دەست تێنەدەپەڕی، ناچار بووبوون بە عەرەبی قسەبکەن لە گەڵان . ئەمە یەکەمین جەزربە بوو کە ناخی دەروونمی هەژاند و، کەوتمە سەر کەڵکەڵەی ئەوەی، ڕێیەك بدۆزمەوە بۆ خزمەتی قوتابیی کورد و، لەوەوە بریارمدا، کە لە دوارۆژدا ببمە مامۆستا و، بۆ ئەمەش دەستمکرد بە خۆئامادەکردن، لەڕێی خۆخەریککردنەوە بە باشتر فێربوونی زمانی کوردی، ئەوەش هەر لە ساڵانی کۆتاییی قوتابخانەی دوانێوەندییەوە، تا سەردەمی خوێندنی زانستگە لە بەغدا و، پاشان کە بوومە هینکار (فێرکار، معلم) پتر ئارەزووم چووە سەر ئەوەی بزانم ڕەگوڕیشەی وشە کوردییەکان چین، بە تایبەتی، کە لە پاییزی 1955 ەوە تا پاییزی 1957 بوومە مامۆستا لە قوتابخانە نێوەندییەکانی کەرکووك وتێکەڵ بە قوتابیانی کورد بووم بە پێویستم زانی

دەستبدەمە نووسینی زانست بە کوردی (وەك ماتماتیك و فیزیك) و، لەم رووەشەوە خۆم زۆر بە بێکەس و بێپشتیوان دەهاتە بەرچاو، چۆنکە لەوەپێش، نە پەرتۆکێکی زانستی بەکوردی هەبوو پشتببەستم پێی و، نە زاراوەکانیش کرابوون بە کوردی، لەبەر ئەوە جارێ کەوتمە دارشتنی زاراوە زانستییەکان و، ئەوجا نووسینی چەند بەرگێك فیزیك و ماتماتیك و، لە پاڵ ئەوانەشدا و، هەر لە پەنجاکانی سەتەی رابووردوودا، چەندین وتار و نامیلکەم بە کوردی و عەرەبی بلاوکردەوە چ لە بارەی زمانی کوردی و چ لە بارەی گیروگرۆی خوێندەواری بە زمانی کوردییەوە و، چەند بەرهەمێکیشم وەرگێڕایە سەر زمانی کوردی.[1] هەر لەم کاتەدا، هاتمە سەر گەڕان بەدوای بنەڕەتی وشە کوردییەکاندا و، هەر زوو هەستمکرد بەوەی، گەلێك وشە، کە پێمانوایە عەرەبین، لە بنەڕەتدا کوردین و، کە لە پاییزی 1957دا بە فەرمانێکی بەڕێوەبەرانە (أمر إداري) شوێنی کارەکەم لە کەرکووکەوە گوێزرایەوە بۆ بەسرە و، بوومە مامۆستا لە قوتابخانەی نێوەندیی زوبێر، رووداوێکی سەیر روویدا کە پێوەندیی بەم باسەوە هەیە و شایانی لێدوانە و، دوایی دێمەوە سەری، لێرەشدا ناچارم ئەوە بێژم کە هەڵوێستی رژێمی ئەوسای عێراق وابوو، هەموو کوردێکی رەخنەگر و ئازادیخوازی بە "کۆمۆنیست" و "تێکدەر" و "ئاژاوەگێڕ" دەدایە قەڵەم. خۆ ئەگەر ئەو کوردە مووچەخۆری میری بووایە، ئەوا لە کوردستانەوە رەهەندە دەکرا بۆ نێوچەی زۆنگاوەکانی خوارووی عێراق، وەك چپایش و هۆری حەممار و تەڕڕابە و مدەینە و زوبێر و ئەو شوێنانە و، منیش لەم بگرەوبەردەیەدا، بەر زوبێر کەوتم، یان بێژم زوبێر بەر من کەوت.

ئێستە بە پێویستی دەزانم، بەر لەوەی باسی هەوڵ و تەقەلام لەم رووەوە لە زوبێر بکەم، چیرۆکی کارکردنم لەوەپێش، واتە لە کەرکووك بیگرمەوە چۆنکە لە کەرکووکەوە فڕێدرامە زوبێر.

دامەزرانم لە کەرکووك، پاش تەواوکردنی خوێندن لە بەشی فیزیکی کۆلێجی پەروەردە (كلية التربية) لە زانستگەی بەغدا، لەسەر داخوازیی خۆم بوو، بە ئامانجی خزمەتکردنی قوتابیی کورد. بەڵام بەداخەوە، هەر تەنیٚ دوو ساڵ هێشتیان لە کەرکووك بمێنمەوە. ساڵی یەکەم، لە قوتابخانەی موسەللا و رۆژاوا (غربية) و ساڵی دووەم، لە موسللا و رۆژهەڵات (شرقية) و، بە ئێوارانیش لە قوتابخانەی دوانێوەندیی ئەهلیی عەلی حیکمەت موبارەك (برای مەتحەت موبارەکی باوکی دوکتۆر ئومێد) کە بەرامبەر چایخانەی مەجیدیە بوو، وانەکانی فیزیك و ماتماتیکم دەگوتنەوە.خانووی قوتابخانەی رۆژاوا هەر خۆی بۆ قوتابخانە دروستکرابوو، گۆڕەپانێکی یەکجار گەورەی هەبوو، سالۆنەکانی فراوان و، ژمارەی مامۆستاکان و قوتابیەکانی لە چاو قوتابخانەکانی دیکەدا زۆرتربوو. بەڕێوەبەری قوابخانەکە، مامۆستا مووسا سەمەدی هەولێری زاوای عەونی یۆسف بوو، کە لەسەردەمی قوتابێتیم دا لە قوتابخانەی دوانێوەندیی سلێمانی، بەڕێوەبەری قوتابخانەکەمان بوو. مامۆستا فازیل عیرفان کە لە بنەماڵەی رۆشنبیری بە نێوبانگ جەمالی عیرفان بوو، کاتێك لە سلێمانی قوتابی بووم، مامۆستای زمانی ئینگلیزیمان بوو، بەڵام لەپڕ لەسەر کار لابرا و، پاش ماوەیەك گەڕاندبوویانەوە بۆ سەر کار و، ئەو دەمە لە قوتابخانەی رۆژاوا هەڤالمامۆستا بووین. قوتابخانەی رۆژهەڵات، لە خانوویەکی تازە و گەورەدا بوو، بەڕێوەبەرەکەی مامۆستا جەبار تۆما بوو، کە دیانێکی خەڵکی قەڵای کەرکووك بوو. مامۆستا تۆما بەرتیلخۆرێکی وابوو، پیالە و ژێرپیالەیەکیشی بە بەرتیل وەردەگرت. تەنانەت جارێکیان قوتابییەك مەرێکی بە دیاری هێنا بوو بۆی، مەڕەکە لە باخی قوتابخانەکەدا هەر باعە باعی بوو. مامۆستا ئیحسان عەبدولحەمید، کە خەڵکی گەڕەکی ئیمام قاسم و، یەکێك بوو لەو هەشت

مامۆستایەی پاش کودەتای عەبدولکەریم قاسم، واژۆ (ئیمزا) ی بیرخەرەوەکەمانی کرد، بۆ داخوازیی مافی خوێندەواری و رۆشەنبیریی کوردی، مامۆستای زمانی عەرەبی بوو لەوێ.[2] قوتابخانەی موسەللا، لە خانوویەکی کۆنی بچووکی بەکرێگیراودا بوو، گۆڕەپانی یاریی نەبوو. ژووری مامۆستایەکانی 3 مەترە دووجا بوو. تەویلەیەکی بێپەنجەرەشی هەبوو، کە دوایی بە پارەی خۆم کارەڤام هانی بۆی و، گەلێك دۆلاب و رەفەم بۆ کڕی و، ژمارەیەکی باش ئامێر و کەرەسەی کیمیا و فیزیکم بۆ پەیدا کرد و، کردم بە لابۆر (مختبر) ی فیزیك وکیمیا و، نێوی شتەکانم بە کوردیی لاتینی لەسەر نووسین. شێخ ئەحمەدی شێخ رەئووفی نەقیب، هاوڕێی قوتابخانە و منداڵیم لە سلێمانی، ئەو ساڵە ئەفسەری "ئیحتیات" بوو لە تیپی (فیرقە) کەرکووك و، جاروبار دەهات بۆ سەردانم بۆ قوتابخانەی موسەللا و، کە لابۆرەکەی بەو شێوەیە دەبینی، گەشکەی دەکرد لە خۆشیاندا و، ئێستەش هەر باسی دەکات. بەڕێوەبەری قوتابخانەی موسەللا، سالی یەکەمی کارکردنم لەوێ، مووسڵاوییەك بوو، نێوی یونس الاحمر بوو. کابرایەکی زۆر سەیر بوو، دانووی لەگەل هیچ کەسێك نەدەکولا. کە لە مووسڵ مامۆستا بوو بوو،ناخۆشییەك کەوتبووە نێوان وی و مامۆستایەکی دیکەی هەڤالی کە نێوی یعقوب الاخچر بوو. مامۆستا یۆنسە سۆر، ئێوارەیەکیان چووبووە سەر مالی ئەو مامۆستا یەعقوبە کەسکە و، دەرگەی ماڵەکەی دابووە بەر بەرد. یەعقوبیش بۆی دەرپەڕیبوو، و لەوەوە بووبوو بە شەڕە بەرد و، لە ئەنجامی ئەوەدا چەند دانێکی یەعقوب شکابوو، یۆنس خۆشی بریندار بووبوو، بەڵام لەبەر ئەوەی ئەو بە پەلاماردەر دانرابوو، بە فەرمانی بەڕێوبەرێتی لە مووسڵ، گوازرابووەوە کەربەلا و، ئەوجا بە تکا لە کاربەدەستی وەزارەت عەبلۆەمیر عەترە ناربوویان بۆ بەسرە و، لە

بەسرەش بەزمێکی لەو جۆرەی قەوماندبوو، ئێدی رەوانەی قوتابخانەی ئێمەیان کردبوو لە گەڕەکی موسەللای کەرکووك.

هەر ئەو رۆژەی گەیشتمە کەرکووك، چوومە بەڕێوەبەرێتیی زانیاری و، فەرمانەکەی وەزارەتم برد بۆیان، لەوێ نامەیەکیان دایە دەستم و گوتیان بیبە بۆ بەڕێوەبەری قوتابخانەی موسەللا، کە چووم بەڕێوەبەر لەوێ نەبوو، مامۆستایەك لەوێ بوو، کە دوایی بووینە دوو هاوڕێیی زۆر نێزیکی یەك. ئەو مامۆستایە نێوی مووسا نووح بوو، خەڵکی ئەلقۆش بوو، بیروڕایەکی پێشکەوتنخوازانە و مرۆڤدۆستانەی هەبوو. لە کۆلێژی بازرگانی و ئابووری لە بەغدا دەرچووبوو. بەهۆی وییەوە چەند ئەلقۆشییەکی دیکەم ناسی کە لە کۆمپانیای IPC لە کەرکووك کاریاندەکرد و، پاش کودەتای قاسم بوونە نوێنەرانی کرێکاران، لەوانە عبدالرحیم کە لەسەردەمی قاسمدا بوو بە نوێنەری سانديكای کرێکارانی عێراق.

مووسا نووح گوتی: "بەڕێوەبەرێکی نوێمان هەیە، عارەبی مووسڵە و نێوی یونس الاحمرە و تازە نێردراوە بۆ ئێرە، بەر لەو، بەڕێوەبەرێکی دیکەمان هەبوو نێوی جەلال ئەورەحمان بوو، هەولێری بوو، پیاوێکی زۆر باش بوو، لەبەر چالاکیی رامیاری رەهەندەی ئێرە کرابوو، بەڵام بەوەش وازیاننەهێنا لێی، دەریانکرد".

مووسا نووح گوتی: "بەڕێوەبەری تازە یونس الاحمر، ئەورۆ کەمێك ناساخ بوو، چووەماڵەوە، بەڵام گوتی: کە مامۆستا تازەکە (واتە ئەز) هات، بیهێنە ماڵەوە بۆ لام". گوتم: "باشە". پێکەوە چووینە ماڵی یونس الاحمر لە گەڕەکی شاترلۆ.

بەڕێوەبەری قوتابخانە، لەگەڵ منداڵێکی 9ـ10 ساڵانە، لە خانوویەکی گچکەدا دەژیا. وەك دوایی زانیمان، ژنەکەی تەلاقداوەو، لەگەڵ کوڕە زاڕۆکەکەی پێکەوە دەژین. پاش بە خێرهاتن، چوو 3 پیاڵە چایی هێنا، یەکێکی خستە بەردەمی من و یەکێك بەردەمی مووسا نووح و ئەوی دیکەشی خستە نێوان خۆی و منداڵەکەی و،

ئەوجا باوك و كوڕ، هەر یەكە بە نۆرە، فرِێكیان لە پیاڵە چاییەكە دەدا. ئەم دیمەنە بەلای منیش و مووسا نووحیشەوە زۆر سەیر بوو، بە دوو كەس پیاڵەیەك چایی بخۆنەوە، كە ئەو زەمانە، چاییەك لە چایخانە هەرەباشەكانی كەركووك بە دە فلس بوو.

چەند دەمژمێرێك لە ماڵی بەرِێوەبەر ماینەوە و، باسێكی دوورودرێژی خۆی كرد و، گوتی ئەو وەك بەرِێوەبەری قوتابخانە نەهاتووە بۆ كەركووك، بەلكو وەك چاكساز (مُصْلِحْ) و، دەیەوێ لە قوتابخانەدا چاكسازی بكات، بەڵام مروڤی كەر و گەوج زۆرن و، لە مەبەستی وی ناگەن.

كات پاییز بوو، بەرەبەرە تاریك داهات، بەڵام بەرِێوەبەر چرای كارڤای دانەگیرساند، بەلكو رادیۆیەكەی خستەكار، كە گڵۆپەكەی رۆشناییەكی كەمی دەدایەوە و، لەوەدا گوتی: "پێویستمان بە گڵۆپداگیرساندن نییە" و، بە عەرەبییە مووسڵاویانەكەی گوتی: "هێكـذ یكون ئلجەو شاعیغی" (سەرنج: ئەوانەی لە مووسڵ بە عەرەبی قسە دەكەن، دەنگی رێ (ر) دەكەن بە غێ (غ)، بە "شاعری" دەبێژن "شاعیغی").

لە هەمووی سەیرتر ئەوەبوو كە نەیدەتوانی خواردن لە دەفرێكدا بخوا كە پڕ بێ، دەبوو تێكە تێكە بیخستایە سەر دەفرەكە و ئەوجا بیخواردایە. جارێكیان قوتابخانەكەمان سەیرانێكی رێكخست، هەر كەسە و شتێكی لەگەڵ خۆی هێنابوو، بەڵام ئەو هیچی لەگەڵ خۆی نەهێنابوو. كە خواردنمان كردە سەر دەفرێك بۆی، گوتی: ناتوانم بەو جۆرە بیخۆم "پارووەیەكەم بدەنێ"، "اعطونی لیقمي" لیقمی واتە: لُقْمة.

لە هەموو قوتابخانە نێوەندییەكانی كەركووكدا، ژمارەیەكی هەستپێكراو مامۆستای عەرەبی مووسڵ و تكریت هەبوو، بەڵام زۆربەی هەرە زۆری

قوتابییەکانی ئەو سێ قوتابخانەیەی لە ماوەی ئەو دوو ساڵەدا کە وانەم دەگوتەوە تێیاندا، کورد و ترکمان بوون، تاکوتەرە،عەرەبیش هەبوو سا یان کوڕی فەرمانبەرێك بوو گوازرابووەوە بۆ کەرکووك، یان منداڵی عارەبێکی خەڵکی حەویجە بوو. تاکوتەرەش قوتابیی دیان (ئاسووری و ئەرمەنی و تلکێفی) هەبوون. کوردە کەرکووکیەکان و ترکمانەکان زمانی یەکدیان دەزانی و قسەیاندەکرد پێی. لەبەر ئەوە هەوڵمدەدا جاروبار، لە کاتی وانە گوتنەوەدا، زمانی کوردی بەکاربهێنم، لە کاتێکدا کە زمانی کوردی فەرمی نەبوو، ئەمەش نەبەدڵی مامۆستا عەرەبە مووسڵاوی و تکریتیەکان بوو، کە بەسەرزاری، خۆیان بە دۆستی ترکمانەکان پێشاندەداو، نە بە دڵی ئەو ترکمانانەش بوو کە ئامانجیان تەنێ دوژمنایەتیکردنی کوردە، نەك هەوڵدان بۆ هێنانەدەستی مافی گەلی بەشخوراوی ترکمان، کە ئەوەش تەنێ بە هاوکاریکردنی کورد و ترکمان دەستدەکەوێ، نەك دوژمنایەتیی یەکدی. لە قوتابخانەی موسللا، بێجگە لە یۆنسە سۆر، کە عارەبی مووسل بوو، مامۆستایەکی دیکەی عارەبی موسل و، عارەبێکی تکریتی لێبوو، نێوی فاضل الساقي و، یەکجار کۆنەپەرست و پاشکەوتنخواز بوو، هەروەها عارەبێکی میسریشی لێبوو، نێوی قدری امین بوو، کە دەیگوت: "لە فەلەستین شەڕی کردووە و لەشکری دوژمنی بەزاندووە" (حاربت في فلسطين وقهرت گێش "جيش" العدو)[3]. بەرامبەر بەم عارەبانە، ئێمە چوار مامۆستای کورد بووین: ئەورەحمان رەزا کە خەڵکی کەرکووك و مووسا نووح کە ئەلقوشی بوو، خۆی بە کورد دەزانی و، سوبحی کاکەیی کە مامۆستای وەرزش بوو و، ئەز. تاکە یەك مامۆستای ترکمانیش لە موسەللا هەبوو. جاروباریش مامۆستا فەتاح دۆغرەمەچی هەولێری، لە نێوان موسەللا و رۆژاوادا هاتوچووی دەکرد، کە هەتا کودەتای قاسم، تۆرانییەکی یەکجار توندوتێژ بوو، ئەوجا بوو بە کورد و کۆمۆنیستێکی

توندوتیژتر.[4] دیاره بازرگانیکردن به هەر نێویکەوە بکرێ، هەر وەك یەکە، تۆرانێتی بێ، یان کۆمۆنیستی، یان شتێکی دی. فەتاح دۆغرەمەچیم لەو کاتەوە دەناسی کە خوێندکار بووین لە زانستگەی بەغدا، ئەو لە بەشی ئینگلیزی بوو. سیخوڕیی دەکرد بەسەر خوێندکارە کوردەکانەوە بۆ تەحسین ئیبراهیم، کە کابرایەکی تۆرانی و زۆر دوژمنی کورد و، دژی مافی رەوای خوێندکاران بوو. بەڵام لەبەر ئەوەی نەیدەتوانی لە زانستگەی بەغدا تۆرانێتی بکات، خۆی وەکو ناسیۆنالیستێکی عەرەب پێشاندەدا و، زۆرناژەنیی بۆ بنەماڵەی شا فەیسەل دەکرد و، بەرامبەر بەوە کرابوو بە راگری کۆلێجەکەمان (کۆلێژی پەروەردە)، ئەگەرچی تەنێ باوەڕنامەی بەکالۆریۆسی لە کیمیادا هەبوو. لە بیرمە، بە بۆنەی وتوویژ لە نێوان عێراق و رژێمی ترك، لە بارەی پەیمانی بەغداوە، شاندێکی ترك هاتە بەغدا، تەحسین ئیبراهیم وەرگێڕی زاری ترکی بوو. دەسەڵاتی ئەم تەحسینە هێندە زۆر بوو، مامۆستایەکی جوولەکە، کە نێوی نەسیم عەزرا نەسیم بوو، و لە کیمیادا ماجستێری لە ئەمریکا وەدەستهێنابوو، پەرتۆکێکی کیمیای بە عەرەبی نووسیبوو، ئەو تەحسینە نێوی خۆی خستبووە سەری، لە تەنیشت خاوەنی راستەقینەیەوە. نەسیمیش لەبەر ئەوەی جوولەکەیەکی بێدەسەلات بوو و، بەتەمای کۆچکردن بوو بۆ ئیسرائیل، نەیتوانی بڵێ "لەل". نەسیم خۆی ئەمەی بە چاوی پڕ لە فرمێسکەوە گێڕایەوە بۆم. فەتاح دۆغرەمەچی پیاوی ئەم تەحسینە بوو.

بەڕێوەبەری قوتابخانەی موسەللا یونس الاحمر، زۆر لە دژی قوتابییەکان بوو، دەیویست جۆرە دیکتاتۆرێتیەك بنوێنێ بەسەریاندا کە مامۆستا مووسا نووح و ئەز، کە لە لیژنەی کۆنترۆل (أنضباط) دا بووین لە دژی دەوێستیاین. بەڕێوەبەریش، بە پشتی بەڕێوەبەری زانیاری لە کەرکووك، کە ئەویش عارەبێکی

مووسڵ بوو، کەوتە راپۆرت نووسین لە دژمان و، هەردووکمانی بە بلاوکردنەوەی هەستی نارەزایی لە دژی حکومەت و، منی بە بەکارهێنانی زمانی نافەرمی (کوردی) لە پۆلی قوتابخانەدا تۆمەتبارکرد. بەم بۆنەیەوە، لە بەغداوە پشکنەرێك بۆ لێکۆڵینەوە لەم شکاتە نێردرا بۆ کەرکووك. ئەو پشکنەرە خەلکی مووسڵ بوو، نێوی عەبدوللا بوو، پاشنێوەکەیم لە بیر نەماوە. بەرێکەوت، بەرێوەبەری قوتابخانەی موسەللا، یۆنسە سۆر، لەگەڵ ئەو عەبدوللایەش، لەوەپێش هەرایەکی بووبوو. ئەو رۆژەی کە گوتیان پشکنەر دەگاتە کەرکووك، یۆنسە سۆر گوتی: "ئەو کابرایە لە مووسڵ بە "عەبۆل حمار" (واتە: عەبۆلە کەرە) بە نێوبانگە". کە ئەوەمان لێبیست، هەر ئەو دەمە، لەگەڵ مووسا نووح قسەمانکرد بەیەك، کە ئێوارێ بچین بۆ ئەو هوتێلەی لێیدابەزیوە و، خۆمانی پێشکێش بکەین و، لە راستیی کێشەکەی بگەیەنین. کە چووینە لای، باسی ئەوەمان کرد بۆی کە قوتابییەکان زمانی دایکیان عەرەبی نییە و، ئەز وەك مامۆستا ناچار دەبم، جاروبار زمانی کوردیش بەکار بهێنم. گوتی: "هیچ خەمناکات، مەبەست تێگەیشتنی بابەتەکەیە". کە کەوتینە باسی شێوەی بەرێوەبردنی قوتابخانە لە لایەن یونس الاحمرەوە، بۆمان دەرکەوت کە پشکنەر دەمێکە دەیناسێ. ئەوجا پێمانگوت "باوەر بکە جەنابتان هێشتا نەگەیشتبوونە کەرکووك، ئەو قسەی ناشرینی بە ئێوە گوت، کە نامانەوێ وشەکانی دووبارە بکەینەوە". پاش ئەوەی، بۆ سبەینێ لە قوتابخانە، لە گەڵ هەرسێکمان کۆبووەوە و، باش تێگەیشت کە ئێمە ئاژاوەگێر و گێرەشێوێن نین. ئەوجا گەرایەوە بەغدا و، پاش ماوەیەك یونس الاحمر گوازرایەوە بۆ شارێکی دیکە[5] و، دوای وی، عوسمان قۆجە قەساب، بوو بە بەرێوەبەری قوتابخانەی موسەللا.

عوسمان قۆجە ("قۆجە" لە "گۆجە"ەوە هاتووە، لە "خواجە" ەوە نەهاتووە) هەولێری بوو. لە هەولێر دەستکاریی نمرەی ئەو قوتابییانەی کردبوو کە منداڵی ماڵە ئاغاکان و دەوڵەمەندەکان بوون و، بەو جۆرە بە دزیی مامۆستایەکانەوە دەریچوواندبوون. چەند مامۆستایەك هەستیان بەوە کردبوو، و لە نێو خەڵکدا باسیان کردبوو، ئەوە بووبوو بە هۆی ئەوەی عوسمان قوجە بکەوێتە بەر بریاری دەرکردن، بەڵام بەسەر دەستوپێی عێزەدینی مەلا بچکۆل (مەلا ئەفەندی) دا کەوتبوو، کە ئەو دەمە دەستی لە حکومەتدا دەڕۆیی، لەبەر ئەوە، دەریاننەکرد، بەڵام وەك سزادان ناردیانە قوتابخانەی موسەللا.

ئەز، عوسمان قۆجەم نەدەناسی. بەڕێکەوت، بەر لەوەی بگاتە کەرکووك، رۆژێکیان چاوم بە شەمسەدین مفتی کەوت و، باسی عوسمان قۆجەم پرسی لێی، بیروڕای وی بەرامبەری زۆر خراپ بوو. هەر ئەو رۆژەش لە چایخانەی مەجیدیەی کەرکووك، مامۆستایەکی خەلکی هەولێرم ناسی کە تازە گوازرابووە بۆ قوتابخانەی موسەللا، کە پێمگوت بەڕێوەبەرێکی تازە دێ بۆمان نێوی عوسمان قوجەیە، شین و مۆر هەلگەڕا و گوتی: بەڕاستتە؟ گوتم خۆ گاڵتە ناکەم لە گەڵت. گوتی: "باوەڕ بکە، ئەگەر بە جارەك دەرکراوم و بێ نان ماوم، نایەمە قوتابخانەیەك عوسمان قۆجەی تێدا بێت". نەهات و نەهات و نەهات و، ناشزانم لە کوێ گیرسایەوە. بەداخەوە، ناوەکەیم لەبیرنەماوە.

عوسمان قۆجە کابرایەکی دەسەڵاتپەرست و ماستاوکەر بوو. تا هەندازەیەکیش دەستی گەوجێتیی هەبوو. لە گەڵ هەڤاڵمامۆستا ئەوڕەحمان رەزا، سەرنجی ئەوەمان دابوو، هەر کاتێك قوتابییەك بهاتایە لای و، جلکی شڕودڕی لەبەردا بووایە، ئەو بە کوردی قسەی دەکرد لەگەڵی، خۆ ئەگەر جلکێکی دەوڵەمەندانە و رێکوپێکی لەبەردا بووایە، بە ترکمانی قسەیدەکرد لە گەڵی. جا لەبەر ئەوەی

کەرکووکیەکان، بەزۆری، هەردوو زمانەکە دەزانن، عوسمان قۆجە، بە هەر زمانێك قسەیبکردایە، بەو زمانە وەرامی وەردەگرتەوە. رۆژێکیان لەگەڵ مامۆستا ئەوڕەحمان، لە ژوورەکەی عوسمان قۆجە دانیشتبووین، کە کوڕێکی گەنجی شیکپۆش هات، لە گەڵ خزمەتکارێك لە پشتەوە و، هەر لە دەرگەوە دەرکەوت، دەستبەجێ عوسمان قۆجە بە ترکمانی گوتی: بیرون، ئۆغلم.. (فەرموو کوڕم). کوڕەکە بە کوردی گوتی: "مامۆستا ترکمانی نازانم". ئێدی ئەز و مامۆستا ئەوڕەحمان، دەستمانکرد بە پێکەنین، بەڵام وامان پێشاندا کە لە نێوخۆماندا بە شتێکی دیکە پێدەکەنین. کە کوڕەکە رۆیشت، عوسمان قۆجە ویستی بزانی بەچی پێکەنیوین. ئەوجا گوتمان: "مامۆستا ئەو چییە تۆ هەر کەسێك جلکی خراپی لەبەردابێ بەلای تۆوە کوردە و، ئەوی جلکی باشی لەبەردابێ ترکمانە. خۆ ئەگەر بەو حسێبە بێ، خۆشت دەبیتە ترکمان، گوتی: "هەی غەددارینە! ئەوە کوو ئەوەتان زانییە؟".

لە هاوینی ساڵی **1956** دا، چەند مانگێکی کەم بەر لەوەی شێخ مەحموودی بەرزنجی (حەفید)، کتوپڕ لە داریکەلی نەخۆشبکەوێ و، بە شێوەیەکی چاوەڕواننەکراو، لە نەخۆشخانەیەکی بەغدا کۆچیدوایی بکا، لەگەڵ دوو هاوڕێی خۆشەویستم، شێخ ئەحمەدی کوڕی شێخ رەئووفی نەقیب و مامۆستا عەزیز محەمەد، چووینە خزمەت شێخ مەحموود. بەهۆی ئەو سەرەدانە و، لە رێی دانوستاندنی راستەوخۆوە لەگەڵ کۆنە شای کوردستان، راستینە و درۆیینەی هێندەك زانیاریی مێژوویی رۆنبوونەوە لام، کە پێوەندییان بە سەردەمی جەنگی یەکەمیی جیهانی و، کەینوبەینی کۆلۆنیالیستەکانی بەریتانیاوە هەبوو، دژ بە دامەزراندنی کوردستانێکی سەربەخۆ. ئەمەش دەستەوارەی ئاگاداریی منی لەبارەی دیرۆکی کوردەوە فراوانترکرد. کورتەیەکی ئەو سەردانە لە مانگنامەی

"سەکۆ"، ژ 14، چاپی بەرلین، کانوونی یەکەمی 1997 و، هەفتەنامەی "میدیا" ژ 237، چاپی هەولێر 2003/10/1 و گۆڤاری کۆنگرە ژ 20 ـ جۆزەردانی 2001 و، کۆبەرهەم ژمارە (6)، سلێمانی 2006، ل 66ـ95 دا بڵاوکراوەتەوە.

لە 26.7.1956 دا جەمال عەبدولناسر لە میسر کەنالی سوێسی لەدەست کومپانیا بیانییەکان دەرهێنا و، خستیە سەر سامانی (دەولەت) میسر. ئەم کردارە، بەریتانیا و فەڕەنسای زۆر تووڕە کرد و هەردووکیان لەگەڵ ئیسرائیل رێکەوتن و پێکەوە پەلاماری میسریان دا.

ئەوەی راستی بێ، هیچ کاتێك باوەڕم بەوە نەبووە کە ناسر پشتی کورد دەگرێ بۆ سەربەخۆیی کوردستان و هیچ چاوەڕوانی ئەوەشم نەکردووە لێی، بەڵام بە لێکۆڵینەوەی خۆم لە کار و کردار و هەڵوێستەکانی، دەمزانی سووت وەردەگیرێ لێی بۆ گەرمکردن و پێشاندانی کێشەی کورد، کە کورد لەو رۆژەدا لە هیچ کونێکەوە دیارنەبوو و، لە هەموو ئاسماندا ئەستێرەیەکی نەبوو. ناسر، بەربەرەکانیی پەیمانی بەغدای دەکرد، کە ئەندامەکانی رژێمی ترك و ئێران و عێراق و بەریتانیا و پاکستان بوون و، ئەمەش بە بەرژەوەندیی کورد بوو. ناسر، گەلێك قانوونی دەرکرد کە لە بەرژەوەندیی چینی هەژار و دەستکورتی میسر بوو. ئەمەش لەکەڵ باوەڕی سۆسیالیستانەی من رێکبوو. لە بەر ئەوە، لە هاوینی 1956 دا پەساپۆرتێکم دەرهێنا و، بە بیانووی گۆڕینی هەوا و گەشتوگوزارەوە چووم بۆ سووریا و لوبنان و، لە دیمەشق ماوەی دە رۆژێك، شەو و رۆژ، لە هۆتێلی "فلسطين وشرق الاردن" کە خاوەنەکەی "ئەبو دیاب" کوردێکی کۆمۆنیستی خەلکی گەڕەکی "تاخی کوردان" (حي الاكراد) بوو، نامیلکەیەکم نووسی، لە ژێر نێوی "كفاح الاكراد" (خەباتی کورد) دا و، پێشکێشمکرد بە جەمال عەبدولناسر. بەهۆی رەوانشاد ئاپۆ عوسمان سەبرییەوە، چاپخانەی کەریم کەرەمم ناسکرد و،

به دزییەوە، هەزار دانەیەکم لەسەر ئەرکی خۆم چاپکرد و، لەگەڵ رەوشەن بەدرخان و دوکتۆر عێزەدین مستەفا رەسوول، کە لەو کاتەدا لە دیمەشق بوو، بە ئۆتۆموبێل بردمانە بێرووت و، لەوێوە بە پۆستە، بۆ گەلێك رۆژنامە و رامیار و کەسایەتیی هەموو دەولەتە عەرەبییەکانمان نارد و، چەند رۆژێك دوای ئەوە، لە ماڵی رەوشەن بەدرخان، چاوم بە پارێزەر عەزیز شەریف کەوت و، باسی ئەو نامیلکەیەم کرد بۆی، گوتی رەوشەن خان دانەیەکی داوەتی و خوێندیەتیەوە. دەشمزانی کە لە گەڵ ناسر ناسیاوەتیی هەیە، تکامکرد لێی کە چوو بۆ لای ناسر، لە بارەی ئەو نامیلکەیەوە، کە بۆ ناسر خۆشی چووە، قسەبکات لەگەڵی و، پێیڕابگەیەنێ کە دانانی پرۆگرامێك بە زمانی کوردی لە رادیۆی قاهیرە، دۆستایەتیی کورد و عەرەب بەهێزدەکات. بەڵێنی داپێم. پاش گەڕانەوەم بۆ عێراق، رۆژێکیان لە بەغدا، نەجمەدین عەونی، برای رەوانشاد محەمەد عەلی عەونی (باوکی دوڕییەخان) کە میسری بوو و، لە بەغدا دەژیا و، بەهۆی دوکانی (ئوستاد) بەشیر موشیرەوە، یەکدیمان دەناسی، پێوەندیکرد پێمەوە و، گوتی سەفیری میسر دەیەوێ بتبینێ. دوو جار چاوم بە سەفیری میسر لە بەغدا کەوت، کە ئەوەش باسێکە بۆخۆی. ئەوجا ناسر لە ساڵی 1957 دا، بەشی کوردی لە رادیۆی قاهیرە دانا، ئەمەش بوو بەهۆی ئەوەی رژێمی ئێرانیش لە تاران پرۆگرامی کوردی دابنێ و رژێمی عێراقیش رێ بە دەرچوونی چەند گۆڤارێکی کوردی بداتـئەوەش دەبێ بێژم پاش گەڕانەوەم لە سووریا، دوو دانەم لەو نامیلکە گچکەیە (کفاح الاکراد) لە نێو پێلاوەکانمدا هانیەوە بۆ عێراق، دانەیەکیم دا بە ئەحمەد نەقیب کە ئەو ـ وەك خۆی ئێستەش باسی دەکات ـ بەو نامیلکەیە ئەندامی بۆ "پارتی" پەیدا دەکرد. لە لوبنانیش کەسایەتیی ئاشووری، یۆسف مەلەك م چاوپێکەوت، کە رۆژنامەی "الوجدان" ی بە عەرەبی و ئینگلیزی

دەردەکرد و، لۆبییەکی بۆ کورد و قوبروسی پێکهێنابوو، گەڵێك دەنگوباسی کوردستانم گەیاند پێی و، کە گەڕامەوە ولات، چەند جار، بە هۆی ژنێکی خزمییەوە، کە لە بەتاوینی بەغدا دەژیا، پارەم نارد بۆی وەك یارمەتی، دۆستایەتیمان لەڕێی نامەنووسینەوە بەهێزبوو. پاشان، رۆژنامەیەکی دیکەی دەرکرد بە نێوی "الحریة"، باشتر لە "الوجدان".

کە لە مانگی ئۆکتۆبەری 1956 دا و، کاتێك لە کەرکووك لە قوتابخانە خەریکی وانەگوتنەوە بووم، دەنگوباس بڵاوبووەوە کە لەشکری فەڕەنسا و بەریتانیا و ئیسرائیل پەلاماری میسریان داوە. ئەز، ئەو پەلامارەم بە دەستدرێژی و کردەوەیەکی ملهوڕانە دایە قەلەم و، لە نێو مامۆستاکان و قوتابییەکانیشدا باسمکرد. هەرچەندە رژێمی عێراق، بە ئاشکرا دژی ناسر نەبوو، بەڵام پشتیشی نەگرت و، پێوەندیی دیپلۆماسی، تەنێ لەگەڵ فەڕەنسا بڕی، نەك لەگەڵ بەریتانیا. لەمەوە خۆپێشاندانی جەماوەرانە لە بەغدا کەوتە سەر شەقامەکان، کە زۆربەیان خوێندکار و قوتابی بوون و، وەزارەتی زانیاریی ناچار ما، قوتابخانەکان و زانستگەی بەغدا دابخا بۆ ماوەی پتر لە مانگێك و، ئەز ژی لەو ماوەیەدا چوومە سلێمانی، چۆنکە کەسوکارم لەوێ بوون، بەڵام عوسمان قۆجە، کاتێك منی لە کەرکووك لە ماڵەوە نەدۆزیبووەوە، یەکسەر نامەیەکی بۆ بەڕێوەبەرێتیی زانیاری نووسیبوو کە ناتوانێ پێوەندی بکا بە منەوە، چۆنکە "رووەمکردووەتە شوێنێکی نادیار"، بە عەرەبی نووسیبووی: "لقد توجّه الی جهة مجهولة..." ئەوەشی دەزانی کە لە کاتی پشووەکاندا دەچمە سلێمانی. ئەمە سەرنجی کاربەدەستانی وا راکێشابوو، کە گوایە خەریکی کارێکی نهێنیم و، لەمەش خراپتر ئەوەبوو کە بەڕێوەبەری قوتابخانەی رۆژهەلات جەبار تۆما دوژمنایەتییەکی خەستی لەگەڵ هەڤالمامۆستایەك هەبوو کە نێوی ساقی باقی بوو. ساقی ترکمانێکی شیعەی

خەڵکی تسعین بوو، وەك من، مامۆستای ماتماتیك و فیزیك بوو. لە بابەتیی خۆیدا بەڕاستی پسپۆڕ بوو، مرۆڤێکی سادە و دڵپاك بوو، لەگەڵ یەك هاودەنگیمان زۆر خۆشبوو. جەبار تۆما، خزمێکی لە قۆتابخانەی رۆژهەڵاتدا دەیخوێند، کە نەك هەر لە ماتماتیك، بەڵکو لە هەموو بابەتێکدا یەکجار کۆڵ و کز بوو. ساقی چەند ساڵێك بوو لەو قوتابخانەیە مامۆستا بوو، جەبار تۆمای باش ناسیبوو. کاتێك کە مامۆستاکان پرسیاری تاقیکردنەوەی کۆتایی ساڵیان دادەنا، دەبوو بیدەن بە بەڕێوەبەری قوتابخانەکە، بەڵام ساقی باقی نەیدابوو بە جەبار تۆما، چۆنکە دەیگوت باوەڕم نییە پێی، کابرایەکی بەرتیلخۆرە و، لەوانەیە بیفرۆشێ. کە تاقیکردنەوەی کۆتایی، لە حوزەیرانی 1957 دا هاتەپێشەوە، ساقی و ئەز، پێکەوە پرسیارەکانی ماتماتیکی بەکالوریای پۆلی سییەمان دانا بەڵام نەماندایە دەست جەبار تۆما. جەبارە فەندی دەیویست بەهەموو جورێك خزمەکەی دەربچوێنێ، کە ساڵی پار، لەلای ساقی کەوتبوو. رۆژێك جەبار تۆما هەردووکمانی بانگکرد بۆ ژوورەکەی و گوتی: "راپۆرتی زۆر خراپ هەیە لە دژتان، ئەز دەتوانم یارمەتیتان بدەم، بەڵام ئێوەش دەبێ بەرامبەر ئەوە یارمەتیم بدەن". گوتمان: "چۆن؟" بە ئاشکرا گوتی دەبێ کوڕە خزمەکەی دەربچێ، چۆنکە ئەگەر ئەمساڵیش دەرنەچێ، لە قوتابخانە دەریدەکەن. گوتم: "باشە جارێ پێمان بڵێ راپۆرتی خراپی چی هەیە لەسەرمان؟" گوتی: "تۆ لە کەرکووك خەریکی هاندانی قوتابی و خەلکی لە دژی حکومەت و، لە لای خەڵك دەڵێیت: کورد زۆرلێکراون و، ئەم نەوتەی کەرکووك ئینگلیزەکان دەیبەن و کورد لێی بێبەشە. بێجگە لەوەش، لە پۆلی وانەگوتنەوەدا بە کوردی قسە دەکەیت". گوتم "دۆزی نەوت هیچ پێوەندییەکی بە قوتابخانەوە نییە و، ئەوە شتێکی دیکەیە". گوتی "نا، وانییە، کەرکووك شوێنێکی هەستیارە". پاشان گوتم: "ئەز بە عارەبی وانە دەڵێمەوە و، ئەگەر قوتابییەك تێنەگەییشت،

ئەوا بە کوردی تێیدەگەیەنم. مەبەست تێگەیشتنە. قوتابی هیچ گوناهێکی نییە کە زمانی باوك و دایکی عەرەبی نەبێ". بێجگە لەوەش گوتی: "تۆ گوتووتە جەمال عەبدولناسر خەباتکارێکی گەورەیە و نووری سەعید پیاوی ئینگلیزە" گوتم: "لای کێ گوتوومە؟" گوتی: "پێت نالێم". پاش ئەوەش گوتی: "بە مامۆستا سامی شاکرت گوتووە "گووی مەلا مستەفا مەخۆ، مەلا مستەفا گەورەی کوردە".[6] گوتم: "سامی مامۆستای جوگرافیایە، لە پۆلی قوتابخانەدا چەند جارێك جنێوی داوە بە مەلا مستەفا، باشە، جنێودان بە مەلا مستەفا بەشێکە لە پرۆگرامی خوێندنی جوگرافیا؟". لە ئەنجامی وتووێژدا گوتم: "پێشنیازێکم هەیە، ئەگەر مامۆستا ساقی رازی بێ، ژمارەیەکی کەم قوتابی هەن کە لە ئەزمووندا دەرنەچوون، با ئەوانە هەموویان جارێکی دی تاقییان بکەینەوە، ئەگەر دەرچوون و خزمەکەی تۆش لەوانەبوو، ئەوا کێشەکە بە پێی ویژدان چارەسەر دەبێ". جەبار تۆما گوتی: "بیست جاریش تاقیکردنەوە بکەیتەوە دەرناچێ. ئەو کوڕە نەخۆشە". گوتمان: "باشە با بچێتە لای دوکتۆر، خۆ ئێمە دوکتۆر نین". گوتی: "ئێوە دەبێ بزانن کە ئەو کوڕە نەخۆشی ئاسما (هەناسەتەنگی) ی هەیە و، ئەوەش هەر ئەو نەخۆشییەیە کە تووشی خاوەن شکۆ شا فەیسەل بووە، لەبەر ئەوە دەبێ بەهەموو جۆرێك دەریبچێنن، لەبەر خاتری خاوەن شکۆ و، وەك رێزێك بۆ خاوەن شکۆ". راستییەکەی، ئێمە نەمانتوانی، وەك خێرێك بۆ خاوەن شکۆوبەبێ تازەکردنەوەی ئەزموون، نمرەی دەرچوونی بدەینێ، چۆنکە چەند کەسێکی دیکەش هەبوون کەوتبوون، ئێدی جەبار تۆما کەوتە دژایەتیی هەردووکمان، گوایە ئێمە دژی خاوەن شکۆ و سیستەمی شا فەرمانین.

لەو ماوەیەدا کە لە کەرکووك بووم، هەوڵمدا پێوەندییەکی باشم هەبێ، نەك تەنێ لەگەڵ قوتابییکان، بەلکو لەگەڵ کەسوکاریان و، زۆر تێکۆشام کە زمانی کوردی

شیرین بکەم لە لایان و، ژمارەیەکی زۆر لە قوتابییەکان فێری نووسینی کوردی بە لاتینی بکەم. لە بیرمە، دوو قوتابی، زۆر بە کوڵ و دڵەوە خەریکی فێربوون بوون. یەکێکیان عەلی عەسکەری و ئەوی دی، جەبار جەباری بوو، کە هەردووکیان لە کوردستاندا نێویان دەرکرد و، بوونە شەهیدی نیشتمان. هەردووکیان قوتابی بوون لە قوتابخانەی دوانێوەندیی کەرکووك کە مامۆستا فاتیح بەگ بەڕێوەبەری بوو، فاتیح بەگ ترکمانێکی ژیر و تێگەیشتوو بوو.[7]

هەر لە کەرکووك لە ساڵی 1956دا چەند بەرگێك فیزیك و جەبرم بە کوردی نووسییەوە. بەرگە جەبرەکەم بە ژمارەیەکی کەم بە رۆنیۆ، هەر لە 1956 دا چاپکرد و بلاّومکردەوە بەسەر قوتابییاندا و، بەرگێکی فیزیکیشم لە ژێر نێوی "سەرەتای میکانیك و خۆماڵەکانی ماددە" دا لە کەرکووك تەواوکرد و، لە 1960 دا لە بەغدا لە چاپدا و، ئەوەشم هەر بە خۆڕایی بەسەر قوتابییاندا دابەشکرد. چیرۆکی "لالۆکەیم"یشم، هەر لە 1956 دا لە کەرکووك نووسی و، لە چاپخانەی کوردستان لە هەولێر لە چاپمدا. هەروەها "نووسینی کوردی بە لاتینی" م لە کەرکووك لە ساڵی 1956 دا نووسی و لە 1957 دا بلاّوکرایەوە. نامیلکەی "خوێندەواری بە زمانی کوردی" م لە ئابی 1957 دا لە کەرکووك تەواوکرد و، هەر لە 1957 دا لە بەغدا چاپی یەکەمی دەرچوو. هەڤاڵمامۆستای ئەوکاتە، دوکتۆر زەنوون پیریادی لە لاپەڕە 15ی ژمارەی 114ی ساڵی 1998ی گوڤاری "رەنگین" دا، زۆر بە وێژدانانە باسێکی ئەو تێکۆشانەم دەگێڕێتەوە. وتارەکە بەنێوی "یادێکی هاوڕێی دێرینم دوکتۆر جەمال نەبەز"ە.

ئەوەی شایانی باسە، کوردە دەستڕۆیشتووەکانی کەرکووك، زۆر سارد و سڕ و کەمتەر خەمبوونبۆ وێنە فازیل تالەبانی سەرۆکی شارەوانیی کەرکووك بوو، بەلاّم لە رۆژنامەی "کەرکووك" دا کە شارەوانی دەریدەکرد، یەك دێڕ بە کوردی

نەدەنووسرا. کە لە پاییزی 1957 دا، لە عێراق سەرژمێرییەکی گشتی کرا و فۆرمەکان بەسەر خەلکی کەرکووکدا بڵاوکرانەوە بۆ پڕکردنەوە، بە ترکمانی و عەرەبی نووسرابوون، بەڵام بە کوردی نە نووسرابوون. لەم بارەیەوە وتارێکم نووسی لەژێر نێوی "بۆچی خراینە پشت گوێ؟" کە لە ژمارە 109ی رۆژی 30.9.1957 ی گۆڤاری "هەتاو" دا کە مامۆستا گیوی موکریانی لە هەولێر دەریدەکرد. هەروەها، لە ژمارە (1362)ی رۆژی 1957/9/26 ی رۆژنامەی "ژین" دا کە لە سلێمانی دەردەچوو، بلاوکرایەوە. لێرەدا دەبێ ئەوەش بێژم، کە مامۆستا گیو، لە هەموو ژمارەیەکی "هەتاو"، دە دانەی دەنارد بۆم کە بە خۆڕایی دەمدا بە خەلك، بەتایبەتی بە قوتابییەکان و، تکامدەکرد لێیان، کە خوێندیانەوە، بیدەن بە خەلکی دیکە. لێرەدا بە پێویستی دەزانم، یادێکی عومەر بێکەسیش بکەمەوە، کەوەك تاکە کەسێك لە کەرکووك کونەدۆکانەکەی کردبوو بە شوێنی فرۆشتنی پەرتۆکی کوردی.

هەر لە کەرکووك، لەو سەردەمەدا، برایم ئەحمەد و عومەر دەبابە لە گەڕەکی ئیمام قاسم دەژیان و، بە زۆری، بە ئێواران، لە ماڵی کاکەی حاجی مەحموود (باوکی نەوزاد کاکە) خەریکی دۆمینە کردبوون، هیچ جۆرە چالاکییەکی رامیاری، یان رۆشنبیرییان نەبوو، بە پێچەوانەی مام جەلالەوە، کە زووزوو هاتوچووی کەرکووکی دەکرد و، سەرەڕای ئەوەی، وەك من، لە بەهاری گەنجێتیدا بوو، بە چالاکی نێوی دەرکردبوو.

بەرەی سەر بە سوڤێت لە پەنجاکاندا، هەر چەند ساڵ جارێك، جۆرە جێژنێکی سازدەکرد بۆ لاوان و خوێندکاران، بەنێوی "ڤێستیڤالی جیهانیی لاوان و خوێندکاران" ەوە، حیزبە کۆمۆنیستەکانی سەر بە سوڤێت لە وڵاتانی بندەست و سەرمایەداری دا، کەسانێکیان دەستنیشاندەکرد بۆ بەشداریکردن. پارتی

کۆمونیستی عێراقیش، چەند کەسێکی دیاریدەکرد بۆ ئەو کارە، کە پاش هەراوزەنایەکی یەکجار زۆر، ئەندامێکی "پارتی"شی تێدەخرا و، ئەو شاندە دەبوو زۆر بە نهێنی لە عێراق دەربچێ و هەر بە نهێنیش بگەڕێتەوە. لەو ڤێستیڤالانەدا پرۆپاگەندە بۆ ئەوە دەکرا کە ئەو بەرەیەی کە نێویان نابوو "بەرەی سۆسیالیزم" بە سەرۆکایەتیی یەکێتیی سۆڤێت، خزمەتی "ئاشتیی جیهان و مافی گەلانی بندەست و ئازادی" دەکات و "بەرەی سەرمایەداریش" بە سەرۆکایەتیی ئەمریکا، هەوڵی "جەنگ هەڵگیرساندن و دیلکردنی گەلان و رووتاندنەوەی چینی کرێکار و جوتکار" دەدات.

لە ساڵی 1956 دا، مام جەلال بە نێوی نهێنی حەمە مین (محمد أمین) دوە، وەك لاوێکی کورد بەشداریی ئەو ڤێستیڤالەی کرد و، وتارێکیشی لەو ڤێستیڤالەدا بە عەرەبی خوێندەوە کە لە بەشی عەرەبیی رادیۆی موسکۆدا بلاْوکرایەوە و، خۆشم لە ماڵەوە لە کەرکووك گوێم لێبوو، باسی "ئاشتیی جیهان و دۆستایەتیی گەلان و برایەتیی کورد و عەرەب و بەشخوراویی کوردی لە لایەن ئیمپریالیزمەوە" کرد. کە گەڕایەوە ولات، رۆژێکیان لە کەرکووك، لە چایخانەیەکی شەقامی رێی وێستگەی شەمەندەفەر، پێکەوە چەند دەمژمێرێك دانیشتین و باسی ئەو سەفەرەی کرد و گوتی: "ئەوەی پێمکرا کردم، بۆ ئەوەی ئەوانەی لەو فێستیڤالەدا بەشداربوون، کورد و کێشەکەی بناسن، بەلاْم باوەڕ بکە ئەو ولاْتانەی بەرەی رۆژهەلاْت، ئەو تەپڵ و زوڕنایە ناهێنن، کە بۆیان لێدەدرێ". ئەوجا گوتی: "با جارێ ئەمە هەر لەنێوان خۆماندا بێ چۆنکە ئێمە دۆستمان نییە". گوتم: "دەزانم دۆستمان نییە، بەلاْم ئایە سۆڤێت و بەرەی رۆژهەلاْت دۆستمانن؟". گوتی: "دەبێ هەوڵبدەین بیانکەین بە دۆست". گوتم: "باشە، ئایا ئەوان بۆ دۆستی وەك ئێمە دەگەڕێن؟ ئەگەر واشبێ بۆچی دەبێ هەر هەوڵی دۆستایەتیی لایەك بدەین؟

با لە هەموو لایەکەوە خەریك بین. ئەوەتا داگیرکەرانی کوردستان، لای ئەمریکا و بەرەی رۆژاوا دەڵێن: کورد هەموو کۆمۆنیست و نۆکەری سوڤێتن".

لە کەرکووك، گەڵێك لە سیاسەتکارانی کورد دەهاتن بۆ لام، جارێکیان شەهید ئەوڕەحمانی قاسملۆ، بە جلکی کوردی و کلاش لە پێ، هات بۆ قوتابخانەی موسەللا بۆ لام و، پێکەوە چووینە دەرەوە و، خۆی بە من، بە نێوی "ئەنوەری" یەوە ناساند و، گوتی لە سەر راسپێریی مامۆستا حەمە تۆفیق وردی هاتووە بۆ لام و، ئەندامی حیزبی دێمۆکراتی کوردستانی ئێرانە و، دەیانەوێ رۆژنامەی "کوردستان" دەربکەنەوە و، پێویستییان بە پارەیە و، دەبێ پارەکە بدرێ بە مامۆستا وردی، ئەو دەیگەیەنێ پێیان. پاش ئەوەی یارمەتییەکی باشم بەهۆی مامۆستا وردییەوە نارد بۆیان، رۆژنامەی "کوردستان" یش جارێکی دی کەوتەوە گەڕ. وەك دوایی بۆم دەرکەوت، قاسملۆ بە نێوی ئەنوەرییەوە، لە دەوروبەری سلێمانی دەژیا. دووسێ سالێکیش لەوەبەر، کە هێشتا لە بەغدا دەمخوێند و جارێکیان شەمسەدین مفتی بردمییە ماڵەکەی خۆی کە لەگەڵ عەبدوللای عەلی کانیمارانی بە کرێیان گرتبوو و، کۆبوونەوەی حیزبییان تێیدا دەکرد و، مام جەلال و هەمزە عەبدوللاش سەرەدانی ئەوێیان دەکرد، ژنێکی گەنج و منداڵەکەیم دی، کەلەوێ بوون و، ژنەکە خواردنی دروست دەکرد. شەمسەدین گوتی ئەمە ژنی برادەرێکی کوردی خەلکی ئەودیوە، چیکیە، لێرە نێوی نەسرینە، مێردەکەی نێوی ئەوڕەحمانی قاسملۆوە. وادیاربوو، ئەوان مەسرەفی ماڵیان دەکرد و نەسرینیش وەك کابانی ماڵ.

پاش ئەوەی لە هاوینی ساڵی 1956 دا و، لە ماوەی گەشتەکەمدا بۆ سووریا و لوبنان، پێوەندیم بە چەند نووسەر و هۆزان و رۆشنبیر و رامیاری کوردی رۆژاوا کرد، لەوانە ئاپۆ عوسمان سەبری و رەوشەن بەدرخان و قەدری جان و ئەحمەد

نامی و، باسی ڕێ و شوێنی هەوڵدان بۆ خزمەتکردن و پێشخستنی زمانی کوردیم کرد لە گەڵیان و، لە نامیلکەی "نووسینی کوردی بە لاتینی" دا (1957) نووسینێکی ئاپۆ عوسمان سەبریم بە دەستنووسی خۆی بە زینکۆگراف بلاوکردەوە، لە بارەی ڕێکەوتنمان بۆ چاککردن و بیرازکردنی ئەلفوبێی لاتینیی دەستکردی میر جەلادەت بەدرخان، لە هاوینی 1957 دا و، هەر بە بیانووی گەشتەوە، لە ڕێی خانەقین و خەسرەوی و قەسری شیرینەوە چوومە ڕۆژهەلاتی کوردستان و ئێران. لە کرماشان چاوم بە ڕۆشنبیری کورد فەتحعەلی حەیدەری زیواجۆیی کەوت، کە لەو ڕۆژانەدا دیوانی مەلا پەرێشانی کوردی لە چاپدابوو. لە سنەش چاوم بە ئایەتوللای مەردۆخ کەوت لە ماڵەکەی خۆی کە لەبەر دوکانەکان بوو. مەردۆخ، چەند ساڵێك لەوەبەر فەرهەنگێکی گەورەی کوردی ـ فارسی بڵاوکردبووەوە. ئەم دوو بەرێزە هەردووکیان زۆریان پێخۆشبوو کە هاووڵاتێکیان لە باشوورەوە دەچێتە سەرەدانیان و باسی زمانی کوردی دەکات لە گەڵیان و، بەڵێنیاندا کە لەسەر خزمەتی ئەم زمانە بڕۆن. لە هەردوو شارەکە گەلێك پەرتۆکخانە و پەرتۆکفرۆشیی گەڕام و چاوم بە چەند ڕۆشنبیرێکی دیکەی ئەو دوو شارە کەوت، یەکێك لەوانە خاوەنی پەرتۆکفرۆشیی غەریقی بوو لە سنە. کە گوتم: پەرتۆکی کوردیت هەیە؟ تەماشای دەموچاومی کرد و گوتی: جەنابتان لە کوێوە هاتوون؟ گوتم: "لەو دیوەوە". گوتی: "دەفەرموون دانیشن". چاییەکی بانگکرد بۆم و گوتی: "تۆ زۆر بەختیارتریت لە من کەوا بە ئازادی داوای پەرتۆکی کوردی دەکەیت. ئەو شتەی تۆ داوایدەکەیت لێرە باسی سەرە". لە سنەوە بە پاس کەوتمەڕێ بەرەو مەهاباد، بەڵام لە سەر سنووری شار دامیانبەزاند و پاش، ماوەیەکی دوورودرێژ ڕاگرتن و پرسیار و وەرام، گوتیان: بۆت نییە بچیتە نێو شار و گێڕامیانەوە دواوە. کە هاتمەوە سلێمانی، هەر لە هاوینی 1957 دا واتە: پەنجا

ساڵ لەمەوبەر لە رۆژنامەی "ژین" دا کە لە سلێمانی دەردەچو، وتارێکم نووسی لە ژێر نێوی "یاریکردن بە ئاگر" و بە توندی هەڵسوکەوتی زۆردارانە و هۆڤانەی رژێمی داگیرکەری ئێرانم لە رۆژهەلاتی کوردستاندا خستەڕوو.

بە تێپەڕبوونی کات، بە تەواوی ئاشکرا بوو بۆم کە سیخورەکانی رژێمی عێراق، لە گەلێك لاوە چاویان ئاڕاستەی من کردووە. رۆژێکیان، نەوزاد، کوڕی کاکەی حاجی مەحموود کە قوتابیی من بوو لە نێوەندیی موسەللا، گوتی خاڵی (مامۆستا حەمە تۆفیق وردی) ئەم بەیانییە لە بەغداوە گەیشتووەتە کەرکووك و، دەیەوێ چاوی پێمبکەوێ و دێ بۆ لام. گوتم باشە بەخێر بێ. کە چوومە پۆلی وانە گوتنەوە، بەردەست (فەڕاش) ەکە هات و گوتی: "یەکێك هاتووە و، دەیەوێ بتبینێ". پێموابوو، مامۆستا وردییە. بەڵام پیاوێك بوو نەناس. ئێستەش لەبیرمە بە کوردی گوتی: "محەمەد تۆفیقولوردی لای تۆیە؟"، لەبەر ئەوەی کاخەزێکی بە دەستەوە بوو، هەستمکرد نیازی باش نەبێ، گوتم نا. بۆچی خۆی گوتوویەتی دێ بۆ لای من؟ وەرامی نەدایەوە و رۆیشت، لە بەردەستەکەم پرسی ئەو پیاوە دەناسیت؟ گوتی: "ئا. لە پۆلیسخانە کاردەکات". دەستبەجێ چووم نەوزاد کاکەم لە پۆل دەرهێنا و گوتم: "بڕۆ بە خاڵت بڵێ دەگەڕێن بەدوایدا، با خۆی بشارێتەوە، ئەگەرنا دەیگرن"، چوو پێیگوت.

بە کورتی هێندە راپۆرت و سیخوڕی بە سەرمەوە کەڵەکە بووبوو، لە پاییزی 1957دا فەرمانی گواستنەوەم بۆ زوبێر دەرچوو. کە چوومە وەزارەتی زانیاری لە بەغدا و گوتم: "نامەوێ بچمە زوبێر و دەمەوێ دەست لە کار بکێشمەوە"، کاربەدەستی وەزارەت عبود زلزلە، کە پاش کودەتای قاسم بووبوو بە کۆمۆنیستێکی پلە یەك. پاش پەسندانی پاشا (نووری سەعید) و جنێودان بە ناسر گوتی: "ئەگەر نەچیت بۆ زوبێر، دەبێ جلکی سەربازی لەبەر بکەیت و، ئەوجا

وەك سەرباز بچیت بۆ ئەوێ، نەك وەك مامۆستا، دەبڕۆ دەی، ئێدی کاتم نییە قسەبکەم لە گەڵت، کاتی نوێژی نیوەڕۆیە، دەبێ نوێژەکەم بکەم، نوێژم دەچێ.."
بەر لەوەی من ڕەهەندەی زوبێر بکرێم، مامۆستایان کەمال جەلال غەریب و کەمال ئەحمەد سەعید، کە هەردووکیان خەلکی سلێمانی بوون، ئەوانیش وەك سزادان، ڕەوانەی بەسرە کرابوون. لەگەڵ ئەوان و، دوو کۆنە هەڤالخوێندکاری عەرەبی زانستگەی بەغداش، کە یەکێکیان عەبدولسەتتار فەزلی و ئەوی دیکەیان مونیب عەبدولواحید ئەلدرووبی بوو، کە یەکەمیان کۆمۆنیست و دووەمیان لە برا موسلمانەکان بوو و، هەردووکیان خەلکی بەغدا بوون، لە بەسرە یەکمان گرتەوە.
عەقید روکن مەتحەت مفتی کە دۆستێکی کۆن و بەشیریستێکی تۆخ بوو، ئەویش لە "حامیەی بەسرە" کاریدەکرد و، جاروبار بە شەو، بەڵام بە جلکی سڤیلەوە، نەك لەشکری، یەکدیمان دەدی و، باسی بارودۆخی رامیاریی کوردستانمان دەکرد.
هەر لەو سەردەمەدا، مامۆستا مەلا جەمیلی ڕۆژبەیانی، لە کەرکووکەوە ڕەوانەی ئەبولخەسیب کرابوو، کە قەزایەکی سەر بە بەسرە بوو، وەك ئیمام و خەتیبی ئەوێ. پارێزگار (متەسەرف) ی بەسرەش ڕەشید نەجیب بوو، کە کۆنە نووسەرێکی کورد بوو، بەڵام بووبوو بە پیاوی حکومەت.
حسەین هەڵەبجەیی، کە لەبەر ئەوەی کەمێك دەشەلی، ئوستاد بەشیر موشیر نێوی نابوو حسەین تۆپال‌تۆپال (بە ترکی مانای شەل) و لە بەغدا سکرتێری حەمە سەعی حاجی برایماغا (برا گەورەی دوکتۆر نەجیب خەفاف) بوو، ئەویش جاروبار لە بەغداوە بە فرۆکە دەهاتە بەسرە بۆ وەرگرتنی ئەو کووتاڵانەی کە بە پاپۆڕ دەهاتن بۆ بەندەری بەسرە و، بە ئێواران چاومان بەیەك دەکەوت. هێندەك جاریش، لەکەڵ کۆمەڵێك مامۆستا بە بەلەم لەم بەری "شەتولعەرەب" ەوە کە پێدەگوترێ "کۆرنیش" دەچوینە ئەو بەری "شەتولعەرەب" کە فارسەکان

"أروندرود" ی پێدەڵێن و دەگەیشتینە "عەرەبستانی ئێران" (خۆزستان). جارێکیان، چەند مامۆستایەك و، لە نێوماندا مامۆستا کەمال جەلال غەریب، سواری بەلەمێك بووین بۆ پەڕینەوە، لە پڕ کەشتییەکی گەورە لە نێزیکمانەوە تێپەڕی و ئاوەکەی وا بە توندی شڵەقاند، کە ئێستەش نازانم چۆن نوقومی ڕۆبارەکە نەبووین. ئا لەو کاتە تەنگانەیە دا و، کە شەپۆلی ئاوەکە گوژمی بە بەلەمەکەمان دەدا، هیچ کامێکمان مەلەمان نەدەزانی و، بە ڕێکەوت ڕۆژەکە دواڕۆژی ئەو مانگە بوو، مامۆستا کەمال گوتی "های! ئەوا مووچەی ئەم مانگەمان وەرنەگرت".

زوبێری ئەوسا، شارەدێیەکی نێزیك بەسرە بوو (ڕەنگە ئێستە بووبێ بە گەڕەکێکی بەسرە) ژمارەی دانیشتووانی ئەوکاتەی دە هەزار کەسێك دەبوو. زۆربەی زۆری خەلکی بەسرە شیعە بوون و، کەمەیەکیش سوننی. شیعە و سوننە حەزیان لە چارەی یەك نەدەکرد، بەڵام وانەبوو دەست لەیەك بوەشێنن. بەڕێوەبەری قوتابخانەکەمان مامۆستا سالم ئەلبەدر لە بنەماڵەی "ألبدر" بوو کە بنەماڵەیەکی ناسراوی سوننی بەسرەییە. مامۆستا سالم زۆر ڕێزی منی دەگرت و، هەر کاتێك دووبەدوو بووینایە، سکاڵای دڵی خۆی لای من لە دژی شیعەکان دەکرد و، دەیگوت: "شیعەکان زۆر خراپن لەگەڵمان"، بەڵام ئەز بۆ خۆم هیچ خراپەیەکم لە شیعەکان بەرامبەر بە خۆم نەدی.بەگشتی، خەڵکی بەسرەی ئەو سەردەمە میواندار و ڕووخۆش و ئاوارە دۆستبوون.

قوتابخانەکەمان لە قەراخی شارەکە بوو، بە بەرد و خشتی سۆر و، بە شێوەیەکی مۆدێرن دروستکرابوو. سێسەت قوتابییەك و، بێجگە لە بەڕێوەبەر، پێنج مامۆستا و بنووسێك (سکرتێر) مان هەبوو. مامۆستای زمانی عەرەبی و ئایین، مامۆستا عەبدولڕەزاق بوو کە خەلکی بەسرە بوو و، لە دەرچووانی زانستگەی ئەزهەری

میسر بوو. ئەو مامۆستایە، کە باوەڕی بە هونەری پێوەندیکردن بە گیانی مردووان (تحضير الارواح)ەوە هەبوو، مامۆستایان حسەین ڕەشوانیی هەولێری و عەبدوللا زێباریی بادینانی باش دەناسی، کە ئەوانیش کاتی خۆی لە سەر ئەرکی ڕەحمەتی عەلی کەمال بەگ (نوێنەری ئەو کاتەی سلێمانی لە پەرلەمانی عێراق و سەرمایەداری گەورە و خێرخواز) لە ئەزهەر دەیانخوێند. مامۆستا عەبدولڕەزاق دەیگوت کە لە ئەزهەر دەمانخوێند، محەمەد مەحموود سەوواف (عەرەبی مووسل و ئیخوانی موسلمین) هەر لەوێ دەیخوێند و، زۆر دژایەتیی کوردی دەکرد و، سیخوڕیی بە سەر ئەو دوو خوێندکارە کوردەوە دەکرد و، لە ئەنجامدا، هەردووکیانی بەگرتن دا، بە تۆمەتی "کۆمۆنیستی" و "جیابوونەوە خوازی". پاشان بۆ دەرکەوتنی ڕاستینەی ئەم هەواڵە، لە هەردوو مامۆستام لەو بارەیەوە پرسی، هەردووکیان گوتیان: "ڕاستدەکات وابوو، ئەگەر تکا و گوشاری بەڕێز عەلی کەمال بەگ نەبوایە، لە زیندانی میسردا دەڕزاین". ئەمەوا و، کە چی ئێستا مزگەوتێك لە هەولێر هەیە بە نێوی مزگەوتی "سەوواف" ەوە. لێرەدا گلەییم لە کاربەدەستانی دوو زلحیزبە دەسەلاتدارەکە نییە، ئەوان وەك فارسەکان دەبێژن "معلوم الحال" ن و، دەمێکە دەستم شتووە لێیان. بەڵام گلەییم لە مرۆڤێکی نیشتمانپەروەری وەك مامۆستا محەمەد شاکەلی یە کە کاتی خۆی قوتابییەکی ڕەوشتجوان و چالاك بوو لە قوتابخانەی دوانێوەندیی "موسەللا" لە کەرکووك. ئەو دەبووایە نێوی مزگەوتەکەی بکردایە بە نێوی شەهید مامۆستا مەلا جەمیلی ڕۆژبەیانی.

بەڕێوەبەری قوتابخانەی زوبێر مامۆستا سالم البدر، دەیویست لە نێو قوتابخانەکەدا، کە گەلێك ژووری ڤالای هەبوو، ژوورێکم بداتێ تێیدا بژیم، زۆر سوپاسمکرد، بەڵام لەبەر گەلێك هۆ وەرمنەگرت. بەتایبەتی دەبوو زوو زوو سەری

نامەخانەکانی بەسرە بدەم و، لە مامۆستاکانی نێو شاری بەسرە زۆر دوورنەکەومەوە. لەبەر ئەوە لە هۆتێلێك لە گەڕەکی عەشار ژوورێکم گرت بەکرێ و، پرێمزێکی چێشتلێنانم کڕی، لەگەڵ هێندەك کەوچك و چنگال و دەفر و پیاڵە و ژێرپیاڵە و کەلوپەلی پێویست و، بە ئێواران و شەوان، ئەگەر لەگەڵ برادەرەکانم یەکدیمان نەدیایە، خەریکی نووسین و خوێندنەوە دەبووم و، لە نامەخانە گەورەکەی بەسرە پەرتۆکم بۆ ماوەیەك دەخواست و دەمخوێندنەوە و، پێوەندیم بە رۆشنبیرانی بەسرەوە دەکرد. لە بەسرە نامیلکەی "وەرگێڕان هونەرە" م لە 31.01.1958 دا تەواوکرد و لە سلێمانی هەر لەو ساڵەدا چاپکرا. چیرۆکی "پالتۆ" ی چیرۆکنووسی رووس گۆگوڵم هەر لەو ساڵەدا لە بەسرە کرد بە کوردی. لەبەر ئەوە دڵم بە ژوورەکەم خۆشبوو، بەڵام دەبوو هەموو رۆژێك بە پاس بچوومایە بۆ قوتابخانە، کە رێگەکە بە ئۆتۆمۆبێل 10ـ15 خولەك دەبوو. گەلێك جار، وا رێکدەکەوت کە پاسەکە لەڕێ پەکیدەکەوت و هاژۆرەکە دەیگوت "یاللّا أهل الغيرة! ترە الباتری مچسی لازم ندفع" (ئەوە پاتریەکە گیراوە دەبێ پاڵبنێین) ئەوجا دەبوو دابەزین وپاڵییپێوەبنێین بۆ ئەوەی بیخەینەوە کار. بەڵام جاری وا هەبوو، هەڵنەدەبووەوە و، ئێمەش هەر پاڵمان پێوە دەنا، هەتا دەگەیشتینە زوبێر. جا چۆنکە قوتابخانەکەمان لە قەراخی شار بوو، ئەوا ئەز خواحافیزیم دەکرد لێیان و، دەمگوت "عەل گووە" واتە: خوا هێزتان بداتێ" ئەوانیش پاڵیان پێوە دەنا، تا پاسەکەیان دەیانگەیاندە گەراج.

لە کاتێکدا کە پاڵمدەنا بە پاسەکەوە، پێکەنینم دەهات بە حاڵی خۆم، خەلکەکە کە هێندێکیان پاڵیان دەنا و، هێندێکیان لە گەڵمان دەڕۆیشتن، پێیان سەیر بوو کە ئەز پێدەکەنم، دەیانپرسی بە چی پێدەکەنیت؟ دەمگوت "شَرُّ البَلِيَّةِ ما يُضْحِك".

ئێوارەیەکیان لە ژۆرەکەم دانیشتبووم، خاوەن هۆتێلەکە کە عارەبێکی لوبنانی

بوو، هات گوتی: "پیاوێك دەیەوێ قسەبكات لە گەڵت". گوتم: "نێوی چییە؟". گوتی: "نازانم". گوتم: "فەرموو با بێ، بزانم كێیە" كە هات بە كوردییەكی عارەبیلێداو گوتی: "تۆ ئوستاد جەمال نەبەزیت؟". گوتم: فەرموو. گوتی: "بەهۆی مامۆستایەكی قوتابخانەكەتانەوە زانیم كە تۆ كوردیت و، لە كەركووكەوە هاتوویت. ناوم عومەرە و خۆشم كەركووكیم و ساڵانێكی دووروودرێژە لە زوبێر دەژیم و تاكسیلێخوڕم و حەزمكرد بتناسم". لە ماوەی قسەكردندا، لە كاكە عومەرم پرسی: "لە زوبێر چەند كورد هەن؟"، گوتی: "بە خۆمەوە سیو دووین". منیش گوتم: "كەواتە وا بووینە 33"، گوتی: "نا، سیودوو". گوتم" "بۆچی؟". گوتی: "تۆیشم حسێبكردەوە". لە كورتی بیبڕمەوە، لەگەڵ تێپەڕبوونی كات، ئاشنایەتیی نێوان من و كاكە عومەر زۆر خۆشبوو.

جارێكیان كاكە عومەر باسی كابرایەكی عارەبی كرد و گوتی: "عارەبێك هەیە نیشتەجێی بەسرەیە، بەڵام خەلكی بەسرە نییە، عارەبی، تركی، فارسی و، وەك خەلك دەڵێن هیندیش دەزانێ. ئەم كابرایە لەهەر شوێنێك دادەنیشێ و قسە بۆ خەلك دەكات، دەڵێ كورد زمانی نییە و، هۆنراوەیەكی فارسی دەخوێنێتەوە كە دەڵێ: گوو و میز و ریخ و تەرس و چی و چیان تێكەڵكرد، كوردی دەرچو. چەند جار ویستم هێندەی بكوتم كە بە دە كەس لە ژێر دەستم دەرینەهێنن. ئەز نەمخوێندووە، بەزەحمەت نێوی خۆم دەنووسم، بە عەرەبی رەوان قسە دەكەم، بەڵام ناتوانم بنووسم. تۆ خوێندەواریت، وەرە وەرامی ئەو كابرایە بدەرەوە و، ئەگەر قسەیكرد تێیهەڵدەدەم".

پاش ئەوەی كە ئامۆژگاریی كاكە عومەرم كرد دەست لەو كابرایە نەوەشێنێ، گوتم: "هەوڵدەدەم كارێك بكەم". بەر لە هەموو شتێك بیرم لەوە كردەوە كە شوێنێك بدۆزمەوە، بە كەلك بێ بۆ پێشكێشكردنی وتارێك.

له زوبێر کۆمەڵەیەك هەبوو بەنێوی "جمعية الاصلاح الاجتماعي"، خانوویەکیان هەبوو، سالۆنێکی زۆر گەورەی تێدابوو. دەیاندا بەو کەسانەی وتار بۆ خەلك دەخوێننەوە. ئەم کۆمەڵە بۆ ئەوە دروستبووبوو کە بەربەرەکانێی نێربازی بکات.چۆنکە وەك باسیان دەکرد، دەیانگوت، ژمارەیەکی فرە لە پیاوانی زوبێر، هەرچەندە ژن دەهێنن، بەڵام گوێنادەنە ژنەکانیان، بەڵکو نێربازی دەکەن و، ئەم کۆمەڵەیە دەیەوێ لەو رووەوە چاکسازی بکات.
چوومە لای سەرۆکی کۆمەڵە. کە ئەویش بە روویەکی زۆر گەشەوە بەرەو پیرم هات و، کە باسەکەم کردەوە بۆی، گوتی: "زۆرباشە. ئێوارەیەك 5ـ6 دەمژمێر بۆ تۆ دادەنێم، هەرچەندە باسەکەی تۆ پێوەندیی بە ئامانجی کۆمەڵەکەمانەوە نییە، بەڵام تۆ میوانیت لای ئێمە و باسەکەشت باسێکی بە تام و نوێیە". منیش سوپاسمکرد و، گوتم حەزدەکەم پاش مانگێك ئەو وتارە بخوێنمەوە و، رێکەوتین کە گەلێك لایەن بە نامە و تەلەفۆن ئاگادار بکات و، ئەز ژی گەلێك لە هەڤاڵماموستاکان و خەلکی دیکەم ئاگادارکرد و، لەو مانگەدا چەند جار چوومە نامەخانەکانی بەسرە و، گەلێك سەرچاوەم لە بارەی زمانی عەرەبی و زمانناسییەوە خوێندەوە، چ بە عەرەبی و چ بە ئینگلیزی. زمانی ئینگلیزیم دەزانی، چۆنکە بێجگە لەوەی لە زانستگەی بەغدا، زۆربەی سەرچاوەی خوێندنەکەمان بە ئینگلیزی بوو، سالێکیش لە **British Council Institute** لە بەغدا، زمان و ئەدەبیاتی ئینگلیزیم خوێندبوو.[8] کە لە کەرکووك بووم لە لای هاورێی و هاوپیشەم، مامۆستا مووسا نووح، سەرەتای زمانی فەرەنسیم خوێند، پاشان لە بەغدا لە **1959** دا لە لای دیانێك کە **40** ساڵ لە پاریس ژیا بوو، درێژەمدا پێی. لە ئەنجامدا، لەبەر رۆشنایی ئەو زانیارییانەی کە تا ئەو کاتە هەمبوون، وتارێکی گەورەم نووسی لەژێر نێوی "رفع الاوهام ودفع التضليل عمّا في

اللغةِ الكرديةِ مِنَ الدَخيل" و، هەوڵمدا شێوازی نووسینەکەم تا پێمبکرێ رەوان و ڕۆن بێ و، لاشم وایە لەوەدا سەرکەوتنم وەدەستهێنا.
لە وتارەکەمدا، جارێ سەرنجی گوێگرانم بۆ ئەوە راکێشا کە زمانی عەرەبی دەکرێ بە دوو بەشەوە، بەشی یەکەم زمانی قسەکردنە، کە ئەمەش دابەشدەبێ بەسەر ژمارەیەکی یەکجار زۆر شێوەزار و بنزار و، جاری وا هەیە لەیەکدی ناگەن. وەك مامۆستا سالم البدر (کە خۆشی لەوێ بوو) جارێکیان باسیکرد، کاتێك وەك خوێندکار لە بەغدا لە بەشی نێوخۆیی بووە، بەردەستەکە گوتوویەتی "طوز هوایە جەوە القریولە". مامۆستا سالم وایزانیوە بە ترکی قسەدەکات، چۆنکە خەلکی زوبێر بە طوز (کە تۆزە و کوردییە) دەڵێن (غبار) و بە "هوایە" (زۆر) دەبێژن "واجد" بە "جەووە" (ژێر) دەبێژن "حدر" بە "قریولە" (کە ترکییە) دەبێژن "چەرپایە" (کە کوردییە). بەشی دووەمیش زمانی فەرمییە، کە زمانی نووسین و قسەی فەرمیە و زمانی کلاسیکی عەرەبە، کە ئەوەش لە بنەڕەتدا شێوەزاری نەبەتی (نبطي) بووە. ئەوجا لەبەر ئەوەی کۆمەڵگەی عەرەبی پێش ئیسلامەتی، کۆمەڵگەیەکی پاشکەوتووی بتپەرست و بیابانشین و، لە شارستانێتی دوور بووە، تەنێ لە ڕێی بازرگانیکردنەوە گەلێك وشەی عیبری و ئارامی و یۆنانی و، ئەوجا پاش داگیرکردنی کوردستان و ئێران، گەلێك وشەی بابەتی بەڕێوەبەرێتی و حکوومەتی و تەکنیکی و زانستی کەوتنە عەرەبییەوە، کە لە بنەڕەتدا کوردین و زمانی عەرەبی پڕە لە وشەی بێگانە. هەر بۆ بەلگەهێنانەوە، گوتم، وشەی لُغَة لە لۆگیکۆ λογικοή ی یۆنانییەوە هاتووە، قاموس و أطلس هەردووکیان لاتینی و یۆنانین. وشەی أُجرُمية کە بۆ دەستووری زمان (قواعد اللغة) بەکاردەبرێ، لە بنەرەتدا ئوگرومیە و لە گرامماتیکی γραμματική

یۆنانییەوە هاتووە. هەندەسە و کارەبا و دەفتەر و قەڵەم و دیوان و منصة و لهجة و برنامج کوردین. وشەی حرف وشەیەکی ئێرانیی کۆنە. وشەی جَهَنَّمْ لە "جهیٚ (جیٚ) ی نزم" ەوە هاتووە کە بە "اسفل السافلين" نێودەبریٚ، و هێندەك پێیانوایە ئارامییە، بەڵام کوردییە. هەروەها میحراب لە "میهراڤا" وە هاتووە (واتە جێی خۆشەویستیی خۆ پێشاندان بە خۆدیٚ)، ئەوەش کوردییە، سکر (شکر) و سفر (صفر) هندین، یَمْ (یەم) واتە: زەریا عیبریە. بنەچەی ئەم وشانە، ئەگەر نەڵێم بەلایەن هەموویانەوە، بەلایەن هەرە زۆری ئامادەبووانەوە نامۆبوون. لەو سمینارەدا، گەلێك مامۆستا و تەنانەت بەڕێوەبەری زانیاریی بەسرە (مدير المعارف) بەشداربوون. پاش تەواوبوونی وتارەکە و وتوویژ لەسەری، هەموو سۆژی دۆستانەی خۆیان بەرامبەرم پێشاندا و، کابرای قسەزل دۆڕاندی. کە هاتینە دەرەوە، کاکە عومەر گوتی "زۆر زۆرم پێخۆشبوو، بەقوربانی دەمت بم، ئێستە بچم تێیهەڵدەم". گوتم "کاکە عومەر، ئەم شەڕە شەڕی قاچ نییە، شەڕی رۆشنبیرییە و، ئێمە بردمانەوە و، ئەو کابرایە شەقی خۆی خوارد. خۆ ئەگەر ئەو کارە بکەین، ئەوجا ئێمە دەیدۆڕێنین و ئەو دەیباتەوە"، ئێدی کاکە عومەر وازیهێنا لێی. لەو سمینارەوە بەڕێوەبەری زانیاریی بەسرە بوو بە دۆستم و، جاروبار دەچوومە سەرەدانی[9] و، لە پاش کودەتای قاسم، منی لە کوێرەوەریەکی گەورە رزگار کرد، کە باسکردنی لێرەدا بە خراپ نازانم.

لە نێو مامۆستاکانی قوتابخانەی زوبێردا، مامۆستایەك هەبوو نێوی حافز بوو. حافز مامۆستای وەرزش بوو، گەنجێکی رەشپێست وەك قولەڕەش، رەوشتبەرز، رۆشنبیر و کەمێك چەپاژۆ. زۆر حەزی بە هاوڕێیەتیی من دەکرد. بەڕاستی خۆشم زۆر رێزم دەگرت. هێندەك جار بە ئێواران دەهاتە گەڕەکی عەشار و

پێکەوە دەچووین بۆ گەڕان، خەلکێکی زۆری دەناسی و منیشی کردە ناسیاوی گەلێك کەس، کە باسی کوردستانیان دەپرسی لێم.
ئەو ساڵەی ڕەوانەی زوبێر کرام، چەند مانگێك وانەم گوتەوە، ئەوجا پشوویەکی 15 ڕۆژی هاتە پێشەوە، کە پێیان دەگوت پشووی بەهار، لەبیرم نەماوە کەیبوو. لە بەسرەوە هاتمەوە بەغدا و، لە دوکانی (ئوستاد) بەشیر موشیر، لەگەڵ برادەرەکی هەولێری کە نێوی فازیل سەعید بوو دانیشبووین، لە پڕ کوڕێك هات و گوتی: "کەس هەیە سەفەری سلێمانی بکات؟"، گوتمان بۆچی؟. گوتی: "ئوتۆمۆبێلم هەیە و هاژۆری ڕێی بەغدا و سلێمانیم". کاك فازیل و ئەز، کە ئەو بەتەمای هەولێر و ئەز ژی بەتەمای سلێمانی بووم، گوتمان باشە. فازیل تا کەرکووك دێ و ئەز ژی تا سلێمانی دێم. کوڕەکە ئێمەی بردە گەراجێك لەو نزیکانە و، چەند نەفەرێکی دی پەیداکرد یەکێکیان ژنێکی کەرکووکی بوو، بوخچەیەك و مریشکێکی پێبوو، دوو کەسی دیکەش کە خەلکی کەرکووك بوون لە پێشەوە دانیشتن و، ژنەکە و ئەز و فازیل لە دواوە. کە گەیشتینە بەغدا جەدیدە، ئۆتۆمۆبێلەکەمان خۆی دا بە ئوتۆمبلێکی دیکەدا، بەڵام باش بوو هیچ نە قەوما کابرای لێخۆڕی ئوتۆمۆبێلەکەی دی هاتەخوارەوە و، دەستیکرد بە جنێودان بە هاژۆرەکەمان و، بە پاڕانەوەی ئێمە رزگاری بوو. وەك سەیرمان کرد، هەڵسوکەوتی هاژۆرەکەمان ئاسایی نییە، کە لە چایخانەیەك لە چۆڵی قورفە لاماندا، پیاوێکی خەلکی سلێمانی، قسەی لەگەڵ هاژۆرەکەمان کرد، لێم پرسی ئەم تاکسیلێخوڕەمان کوێندەرییە؟ گوتی خەلکی سلێمانییە و برای "بەکری نادی" یە. کە سواری ئوتۆمبیلەکە بووینەوە و، ماوەیەکی دی بە چۆڵی قورفەدا لێیخوڕی، ئێدی کاتێك هاتمەوە هۆش خۆم، کە دوو پولیس منیان لە نێو ئوتۆمۆبیلەکە رادەکێشایە دەرەوە و، گوێم لێبوو یەکێکیان بە کوردی گوتی: "ئەمیشیان دەمرێ". تومەز

زۆرمان نەمابوو بگەیەنە چیای حەمرین، لەو دەشتە کاکیبەکاکییە شەڕەشۆقی لەگەڵ ترۆمبێلێکی دیکە کردبوو، ژنە کەرکووکیەکەی تەنیشتم، کە مریشکەکەی خستبووە سەر کۆشی، مرد بوو، بەڵام مریشکەکە زیندووبوو، فازیلی کولۆڵ، دەستێك و پێیەکی شکابوو، ئەز ژی پەراسوویەك و چەند دانێکم شکابوو، چەناگەم بە جۆرێك بریندار بووبوو کە پاش دروونەوەش، ئێستەش شوێنەکەی هەردیارە. پۆلیسەکان منیان بردە نەخۆشخانەی کەرکووك. یەکێك لە کۆنە قوتابییەکانم کە لە قوتابخانەی ئێوارانی عەلی حیکمەت لە کەرکووك دەیخوێند و، لە پاڵەوە نەخۆشەوان بوو، زۆر خزمەتی منی کرد، ماڵی ئاوابێ. بەڵام لەبەر ئەوەی هێندە خوێن لە لەشم ڕۆیبوو، نەمدەزانی دەژیم یان دەمرم، ویستم ڕێ بدرێ پێم بچمەوە سلێمانی، بۆ ئەوەی پێش ئەوەی بمرم، دایکم و خۆشکەکانم ببینم. لە سلێمانی ناردبوویان بە شوێن دوکتۆر قادر شالی (کوڕی حاجی عەبدوللای شالی) دا کە بێ بکەوێتە فریام، بەڵام گوتبووی کاتی نییە، بێگومان دەیزانی کە لە سەر دژایەتیی حکوومەت دەربەدەرکراوم و، دەترسا لەوەی پڕیشکێکی پێبگات، بەڵام دوکتۆر کەمال عەبدوللا ناجی (زاوای سەعید قەزاز) گوتبووی لەسەر کاریش دەرمبکەن هەر دەچم بۆ یارمەتی و، ماڵی ئاوابێ هات و، ئەوەی پێویست بوو کردی و، گەلێك دڵخۆشی دایکم و خوشکەکانمی دایەوە. دانساز محەمەد مەمەندیش، دانە شکاوەکانمی تیمارکرد. ڕۆژنامەی "ژین" لە سلێمانی و "هەتاو" لە هەولێر، خەمباریی خۆیان لەو بارەوە دەربڕی و لە گەلێك شوێنەوە خەلك هاتن بۆ هەواڵپرسیم. پاش پانزە ڕۆژ، چوومەوە بۆ زوبێر، لەوێ لیژنەیەکی دوکتۆرەکان بە هوردی کەوتنە نێرینی گیانم و، گوتیان دەبێ دوو مانگ بە ئارامی بژیت و، نابێ هیچ خۆت ماندوو بکەیت. گەڕامەوە سلێمانی. لە ماوەی ئەو پشووەدا ڕۆژێکیان لە سلێمانی لە ماڵەوە نانم دەخوارد، یەکێك لە

دەرگەی دا و کە هاتە ژوورەوە، هێندەك شوێنی لەشی پێچابوو، تۆمەز ئەمە هاژۆرەکەمان بوو. دەستی کردە ملم و گوتی: "ببورە بەڕاستی شەوێك لەوەبەر زۆرم خواردبووەوە و بەیانی سەرخۆشی بەرمینەدابوو" گوتم: "کاتی خۆشی پۆلیس پرسیاری کرد لێم، گوتم داواکارنیم لە دژی". پێکەوە نانمان خوارد. گەنجێکی قسەخۆش و زمانشیرین بوو.

پاش دوو مانگەکە، کە گەڕامەوە زوبێر و، هەتا کۆتایی ساڵی خوێندن، جاری واهەبوو ناچاردەبووم لە رۆژێکدا، لە باتی (5) دەمژمێر (10) دەمژمێر بۆ قوتابییەکانم کاربکەم بۆ بژاردنەوەی ئەو وانانەی کە لە دەستیانچوو بوو. کە کاتی تاقیکردنەوە هاتە پێشەوە، مامۆستا حافزی هاوڕێم، رۆژێکیان گوتی: "بەڕاستی شەرمدەکەم بۆ شتێك رووبنێم لێت". گوتم: "فەرموو بڵێ". گوتی: "کوڕێکی خزمم هەیە، لە هەندەسەدا زۆر خراپە، بەلکۆ دەربچێ". کە دەفتەرەکانم سەرڕاستکرد، تەماشامکرد ئەو قوتابییە یەکێکە لە چوار قوتابی، کە لەو پولە و لەو بابەتەدا کەوتوون. گوتم: "حافز، دەکرێ ئەو چوار قوتابییە جارەکی دی و بە پەلە خۆیان ئامادە بکەنەوە و تاقیکردنەوە دووبارە بکرێتەوە بۆیان، بەشکو هەموو دەرچن". گوتی: "باشە". لە تاقیکردنەوەی دووەمدا، دووانیان دەرچوون و دووانیان کەوتن، یەکیکیان خزمەکەی حافز بوو. جارەکی دیکەش تاقیکردنەوە دووبارە کرایەوە، یەکەکەی دی دەرچوو، بەڵام ئەو دیسانەوە کەوتەوە، ئەمجارە بە نمرەیەکی نێزیك لە دەرچوون کەوتبوو. ئەو دەمە نمرەکەیم بەرزکردەوە و، نمرەی هەموو قوتابیەکانیشم بەو رێژەیە بردە سەرەوە، تا کەس بەشخوراو نەبێ. پاش ئەمە گەڕامەوە سلێمانی.

لە 1958/7/14دا، واتە نێزیکەی مانگێك دوای گەڕانەوەم بۆ سلێمانی، کودەتای قاسم روویدا و، هەر چەند رۆژێك دوای ئەوە، ئێمە هەشت مامۆستای خەلکی

کوردستان، بیرخەرەوەیەکمان دا بە قاسم و وەزیری پەروەردە و فێرکردن دوکتۆر جابر عومەر و، داوای مافی خوێندەواری و رۆشنبیریمان بۆ قوتابیان و خوێندکارانی کوردستان کرد و، بیرخەرەوەکەم بردە بەغدا و، لە رۆژنامەی "البلاد"دا بلاوکرایەوە و، بەهۆی هاوڕێی منداڵی و قوتابخانەم دوکتۆر عێزەدین مستەفا رەسوول، کە ئەو دەمە، چەند رۆژێك بوو لە بەشی کوردیی رادیۆی بەغدا کاریدەکرد، بە دەنگی خۆم خوێندمەوە. ئەمەش بوو بەهۆی ئەوەی خەلکێکی زۆر پشتگیریمان بکەن و، گەلێك لایەنیش بکەونە دوژمنایەتیکردنمان. عەبدولسەلام عارف، رۆژنامەی "البلاد"ی لەسەر ئەمە داخست.کۆمۆنیستەکان کەوتنە جنێودان پێمان، چۆنکە رۆژنامەی "البلاد" داخرابوو، ئەوەش تاقە رۆژنامەیەك بوو کە شتی وانی بلاودەکردەوە. خۆیان هێشتا رۆژنامەیان نەبوو. تۆرانییەکان لە دژی وەستان، چۆنکە گوتبوومان دەبێ بەڕێوبەرێتیی زانیاریی کوردستان دابمەزرێ و مەلبەندەکەی کەرکووك بێ. پارتەکان لە دژمان بوون، چۆنکە کارەکە خۆیان نەیانکردبوو. نازم تەبەقچەلی تۆرانی کە قائد فیرقەی کەرکووك بوو، گەلێك راپۆرتی نهێنی لە دژمان نووسی بوو کە ئەو راپۆرتانە و بیرخەرەوەکەی ئێمە لە "مذکرات" ە کانیدا بلاوکراونەتەوە. ئەز لە بەغدا هەوڵمدەدا کە بمگەڕێننەوە کەرکووك، بەلام هەوڵەکەم سەرینەگرت و، کرام بە مامۆستا لە قوتابخانەی دوانێوەندیی جەعفەری ئەهلی لە بەغدا، کە قوتابخانەی شیعەکان بوو، و ژمارەیەکی یەکجار زۆر کوردی فەیلی، قوتابی بوون لەوێ.

کە گەڕامەوە زوبێر بۆ مالاوایی و وەرگرتنی نامە لە بەڕێوەبەرێتیی زانیاریی ئەوێ، لەپێشدا چوومەوە هۆتێلەکە. خاوەن هۆتێلەکە گوتی: "دوو رۆژ لەوەبەر بەڕێوەبەری زانیاری تەلەفۆنی کرد و ویستی بزانێ هاتوویتەوە، گوتم نەهاتووتەوە، گوتی کە گەڕایەوە پێی بلێ سەرم بدات". کە چووم بۆ لای

بەڕێوەبەر، پیرۆزبایی شۆڕشی تەمووزی کرد لێم و گوتی: "زۆرم پێخۆش بوو کە بیرخەرەوەکەتانم لە رۆژنامەدا خوێندەوە". ئەوجا گوتی: "تۆ دەزانیت ئەگەر شۆڕش نەقەومایە، تۆ ئێستە لەکار دوورخرابوویتەوە". گوتم: "بۆچی؟" گوتی: "قوتابییەك نامەیەکی نووسیوە بۆم دەڵێ لە هەندەسەدا کەوتبووم، بەڵام فیسارە مامۆستا (واتە تۆ) نمرەی دەرچوونی داوە پێم، کە مافی دەرچوونم نەبووە". ئەمە چییە؟ ئەز ژی باسەکە چۆن بوو، هەر ئاوا گێرامەوە بۆی. گوتی: "باشە کەوایە، بۆچی شکات دەکات لێت، دەبوو سوپاست بکات". گوتم: "راستە، بەڵام نازانم بۆچی دەبێ لە حافز بپرسم، دەتوانم تەلەفۆن بکەم بۆ حافز؟ گوتی: "فەرموو". تەلەفۆنمکرد بۆ حافز و چاوم بە حافز کەوت، حافز بە دڵێکی شکاو و بە شەرمێکی زۆرەوە داوای لێبۆردنی کرد و گوتی: " ئێمە سەر بە هۆزین، برای ئەو کوڕە داوای کچێکی لە بنەماڵەی ئێمە کردووە و کچەکە نەیویست شووبکا پێی، هاتن بۆ لام و گوتیان تۆ دەبێ زۆر لە کچەکە بکەیت شوو بکات پێی، بەڵام زۆرمنەکرد لێی، تۆ دەزانیت ئەز مرۆڤێکم باسی پێشکەوتنخوازی دەکەم، چۆن شتی وا دەکەم، لەبەر ئەوە ئێستە بوونەتە دوژمنمان". گوتم: "باشە گوناهی من چییە؟" گوتی: "ئەو دەزانێ تۆ هاوڕێی منیت، دەیەوێ لە لایەکەوە تۆ بکات بە دوژمنی من، بەوەی زیان بە تۆ بگەیەنێ و، دەزانێ زیان لە خۆی ناکەوێ، چۆنکە حکوومەت بڕیاری داوە ئەوانەی دەرنەچوون بە "زەحف" (خۆڕاکێشان) دەردەچن و، لە هەمان کاتدا دەیەوێ منیش پیاوخراپ بکات کە من هاوڕێیەتی خۆم لەگەڵ تۆ بەکارهێناوە بۆ کاری ناقانوونی". گوتم: "دەباشە تۆ ئەم قسانە ئاوا بۆ بەڕێوەبەری زانیاری باسبکە". کە چووینە لای بەڕێوەبەر، حافز هەمووی وەك خۆی، بۆ بەڕێوەبەری زانیاری گێڕایەوە. بەڕێوەبەری زانیاری گوتی: "هەرچەندە مامۆستا جەمال غەدری لە کەس نەکردووە، چۆنکە نمرەی هەموویانی بەڕێژە

بەرزکردووەتەوە، بەڵام کارەکە ناقانوونییە. لەگەڵ ئەوەشدا، میوانێکی خۆشەویستە و لەگەڵ قوتابییەکانمان زۆر زەحمەتی کێشاوە و، لەو ڕۆژەوە کە گوێم لە وتارەکەی بوو، دەزانم شت دەزانێ و، زۆر ناخۆشە بەلامەوە کە بە جێمان دێڵێ". زۆر سوپاسمکرد. ئەوجا کە گەڕامەوە بەغدا و، بوومە مامۆستای دوانێوەندیی جەعفەرییە و دوو ساڵ لەوێ کارمکرد و، پاش ئەوەش، ساڵێك لە هەولێر بوومە مامۆستای قوتابخانەی دوانێوەندیی و قوتابخانەی مامۆستایانی سەرەتایی. چیرۆکی ئەو سێ ساڵەش دووروودرێژە، پێوەندیی بە زمانی کوردی و سیاسەتیشەوە هەیە، بەڵام ئەو باسە بەتەواوی لە چیکلدانەی ئەم پێشگوتنەدا جێی نابێتەوە. لەبەرئەوە لێرەدا، زۆر بەکورتی پەنجە بۆ چەند ڕووداوێك رادەکێشم:

وەزارەتی زانیاری، خزمەتی منی بە خواستەمەنی (إعارة) و بەکرێ (تأجير) دابوو بە قوتابخانەی دوانێوەندیی جافەرییە، کە نێزیك پێچی حافز قازی (فلكة حافظ القاضي)، واتە: شەقامی رەشید بوو. لە هۆتێلی رەشید کە چەند خولەکێك لە قوتابخانەوە دوور بوو ژوورێکم بەکرێ گرتبوو. ساڵ ساڵی 1958 بوو، کودەتای 14 ی تەمووز روویدابوو، بەغدا دەکوڵا و بووبوو بە نێوەندی چالاکیی رامیاری. بەتایبەتی قاسم لەلایەن بەعسییەکان و ناسرییەکانەوە تەنگی پێهەڵچنرابوو، بە دوای هەڤاڵبەنددا دەگەڕا. ئەم هەڤاڵبەندێتیەشی لە کۆمۆنیستەکاندا دەدی، کە بە پێچەوانەی سەردەمیپێش قاسمەوە کە پشتگیریی ناسریان دەکرد، ئێستە بووبوونە زوڕناژەنی قاسم و دوژمنی ناسر و "یەکێتیی عەرەب". لەبەر ئەوە هەتا 14 تەموزی 1959، کە کارەساتی کەرکووك روویدا، کۆمۆنیستەکان یەکجار دەسەڵاتداربوون، لێ، بەداخەوە، بۆ خزمەتی خەلك بەکاریاننەهێنا و، لەوەوە زیانێکی گەورەیان بەخۆیان گەیاند. شایانی باسە لەسەرنەگرتنی هەوڵدانمدا بۆ

گەڕانەوەم بۆ کەرکووك، دەستی وانیشی تێدابوو، ئەوان لەو سەردەمەدا کەرکووکیان کردبوو بە مەڵبەندێکی چالاکیی خۆیان لە کوردستاندا و رۆژنامەکەیان "ئازادی" لەوێ دەردەکرد و بڵاودەکردەوە. لەبەر ئەوە لە دژی ئەوەبوون کە یەکێکی وەك من کە هەڵسوکەوتی وانم بەدڵ نەبوو، لەوێ بم. چۆنکە دوکتۆر فەیسەل سامر (فیصل الثامر) کە بووبوو بە "بەڕێوەبەری گشتیی پەروەردە و فێرکاری" (مدیر عام التربیة والتعلیم) ناسیاوم بوو، ساڵی 1952 پێکەوە لە "معتقل أبو غریب" زیندانی بووین، دەیویست یارمەتیم بدات، بەڵام پشکنەری گشتی عبود زلزلە ی کۆنە زوڕناژەنی "نوری پاشا"، بووبوو بە کۆمۆنیستێکی وا تۆخ کە، بە پێچەوانەی کاتی رەهەندەکردنم بۆ زوبێر منی بە "کۆمۆنیست" و "ناسری" دەدایە قەڵەم، ئێستە منی بە "جیابوونەوەخواز" و "دژی یەکێتیی عێراق" دەدایە قەڵەم. لەم ماوەیەدا ناسیاوەتیم لەگەڵ عەبدولئەحەد فرەنسیس مالح پەیداکرد کە دیانێکی عەنکاوەیی و کۆمۆنیست، بەڵام مرۆڤێکی ژیر و خێرخواز بوو و، زۆر دەستی دەڕۆی لە ساندیکای مامۆستایاندا. بیرۆکەی گواستنەوەی کارەکەم بۆ قوتابخانەی جافەرییە لە عەبدولئەحەد فرەنسیسەوە بوو. هەر لەو سەردەمەشدا، هاوڕێم مووسا نووح، کارەکەی گواسترابووە بەغدا، ئەویش بیروڕای وابوو کە لە بەغدابم باشترە.

قوتابخانەی دوانێوەندی جافەرییە، لەنێو خەلکدا بە "ثانویة موسکو" (قوتابخانەی دوانێوەندیی مۆسکۆ) نێویرۆیبوو. قوتابییەکانی بە زۆری شیعە و لایەنگری پارتی کۆمۆنیستی عێراق بوون و، لە نێویاندا فەیلییەکی یەکجار زۆر هەبوو، چۆنکە فەیلییەکان قوتابخانەی دوانێوەندیی خۆیان نەبوو. ژمارەیەکی زۆر کەم قوتابی سوننی هەبوو، کە سەر بە بەعس بوون و کەمەیەکیش دیان. چەند کوردێکی دیکەش، بێجگە لە فەیلییەکان، لەوێ بوون لەوانە: برایەکی

دوكتۆر كەمال مەزهەر و شێركۆی كوڕی هەژار (كە باوكی هێنابووی بۆ ئەوێ، چۆنكە ئەز لەوێ بووم). مەلایەكی شیعەی خەلكی نەجەف، كە نێوی شێخ عەبدولزەهرە ئەلسەغیر (عبدالزهرة الصغیر) بوو، مامۆستای زمانی عەرەبی و ئاین بوو. هەردووكمان لە لیژنەی كۆنترۆل (أنضباط)دا بووین و بووبووینە دۆست. رۆژ نەبوو قوتابییە فەیلییەكان لە قوتابییەكی سەر بە بەعس نەسرەوێنن و، لێكۆلینەوەش لە كارەكە بەرەو رووی من و شێخ عەبدولزەهرە دەكرایەوە. رۆژێكیان بەڕێوەبەری قوتابخانەكەمان حەسەن زەلزەلە (خزمی عبود زەلزەلە بوو، بەلاّم لە بابەتی وی نەبوو) گوتی: "مامۆستا جەمال تۆش كوردیت وەك ئەم فەیلییانە، ناكرێ كارێك بكەیت كە ئێدی كەمێك ئارام بن". گوتم: "مامۆستا، كوردە فەیلییەكان لەلای من دەبێژن، ئێمە هەر لە یەك لاوە تێمانهەلنادرێ، بەلكو لە دوو لاوە. چۆنكە شیعەش و كوردیشین". گوتم دەبێژن: "بۆچی دەبێ ئێمە قوتابخانەی دوانێوەندیی خۆمان نەبێ و، بۆ دەبێ بە كوردی نەخوێنین".حەسەن زەلزەلە، كەمێك مات بوو گوتی: "راستدەكەن. بەلاّم چارچییە؟" گوتم: چاّر ئەوەیە بەرەسمی رێبدرێ بە من وانەی كوردی بلێمەوە و مێژووی كورد باسبكەم بۆیان و...هتد". گوتی: "زۆرباشە و رازیم". دەستبەجێ نامەی نووسی بۆ وەزارەتی پەروەردە و فێركاری بۆ رازیبوون. ئەز ژی، بەو پەڕی دلخۆشییەوە، نەخشەی پەرتۆكێكی كوردیفێربوونم ئامادەكرد و، بەڕێوەبەریش سالۆنێكی گەورەی خستە ژێر دەستم بۆ ئەو كارە و، چەند مامۆستایەكیش، لەوانە شێخ عەبدولزەهرە و خزعل محمود (كە مامۆستای زانستی ژینەوەران و، خوشكەكەی ژنی پیاوێكی خەلكی سلێمانی بوو) گوتیان دێن بۆ گوێگرتن. پاش مانگێك، وەرامێك هاتەوە بۆ قوتابخانە كە "ئەو كارە كارێكە لە پرۆگرامی خوێندندا نییە و رێی پێنادرێ". ئیمزا؟ كێ ئیمزای كردبێ باشە؟ دوكتۆر سەدیق

ئەترووشی، کە ئەو دەمە لە وەزارەتی زانیاریی عێراق بەرپرسی بەرنامەی خوێندن بوو.
کاتێك لە زانستگەی بەغدا (کۆلیژی پەروەردە) خوێندکار بووم، دوکتۆر سەدیق ئەترووشی لەوێ تۆمارکەر (مُسَجّل) بوو، بە دزییەوە نەبوایە، بە کوردی قسەینەدەکرد. هیچ جۆرە چالاکییەکی رامیاری پێوە دیارنەبوو. کە قاسم هاتە سەرکار، یەکسەر خۆی گەهاندە کۆمۆنیستەکان و، دەستیکرد بە عێراقچێتی و هەر لەبەر خاتری وان، وتاری بلاودەکردەوە بۆ لایەنگریی بنەزاری بادینانی. چۆنکە ـ وەك حەمەی مەلا کەریمی ـ سەر بە پارتی کۆمۆنیستی عێراق جارێکیان راست دانیپێدانا ئەم شەڕە سۆرانی و بادینانییە، برادەرەکانی وی دایانهێنا، ئەوەش لە دژی پارتی و بۆ حیزبحزبێنە بوو. سەدیق ئەترووشی بۆ خۆشخزمەتیی وان بادینانچێتی بلاودەکردەوە، وەك چۆن مەحمود عەلی عوسمان خۆی نێونا دوکتۆر مەحموودی سۆرانی و سۆرانچێتی بلاودەکردەوە.
کە بەعسیەکان لە 1963/2/8دا قاسمیان کوشت و کەوتنە وێزەی کۆمۆنیستەکان دوکتۆر سەدیقی کوڕی رۆژ، کە خۆی تا ئەو کاتە لە نێو پارتەکانیشدا بەهێز کردبوو، بەهۆی ئەوەوە کە رێسان خانی ژنی، خۆشکی خێزانی مامۆستا برایم ئەحمەد بوو، رایکردە نێو پێشمەرگە، و چووە پەنای ئەو پێشمەرگانەوە کە نەیدەویست زمانەکەیان بخوێندرێ. بەڵام ئەوەبوو بەختی نەیهێنا و لە شاخ مرد. بەڕاستی سەیرە! زۆر کەس هەن شانازی بەوە دەکەن کە چوونەتە شاخ، بەڵام ئەوە ناهێننە بەرچاو، کە هەر شێر و پڵنگ بە شاخەوە نین، گورگ و بزنەکێویش بە خۆی و ریشیەوە بە شاخەوەن.
لە پاییزی 1958 دا وتارێکم نووسی لە رۆژنامەی "صوت الاهالي" دا لەمەڕ بەرپێچدانەوەی یەکێك لە سەرکردەگەورەکانی حیزبی بەعس ریاچ گە، کە داوای

تواندنەوەی کوردی کردبوو. وتارەکەم لەژێر نێوی "الکرد المفترى عليهم" بوو، زۆر دەنگی دایەوە. محەمەدی مەلا کەریم وەریگێرایە سەر کوردی و لە گوڤاری "هیوا" زمانی حالی "یانەی سەرکەوتنی کورد" لە بەغدا لە 1959 دا بلاویکردەوە.

بەهۆی دۆستایەتیمەوە لەگەڵ شێخ عەبدولزەهرە، توانیم لە بەهاری 1959 دا سەرێکی رێبەری شیعەکانی ئەوسەردەمە، سەید موحسین حەکیم بدەم لە نەجەف. سەید موحسین پیاوێکی سادە و خاکی و زمانشیرین و، لەماوەی چەند دەمژمێر و تووێژ لەگەڵی، بۆم دەرکەوت کە بەڕاستی سەری لەگەلێك شت دەردەچێ. بە عەرەبیش و بە فارسیش بێگرێ و گۆڵ قسەیدەکرد. هێندە رێزی منی گرت، کە ئەز لەو تەمەنە کەمەدا بووم، شەرمم بەخۆم هات. پێکەوە، سەید و شێخ عەبدولزەهرە و من نانێکی نیوەڕۆی، وەك کورد دەبێژن دەرویێشیمان خوارد و کە مالاوایيم کرد لێی تا بەردەرگەی "منتدى النشر" کە شوێنی وانەگوتنەوەی بوو، لەگەڵمان هات و گوتی: "زۆر دلْمخۆش بوو بە بينينت، بە برا کوردەکانم بێژە دان بەخۆدابگرن، دەوڵەتی مەیموون درێژە ناکێشێ"، وگوتی: "ألظلم إن دامَ دمَّر" و، لە کاتی قسەکردندا داوایکرد لێم، ئەگەر بتوانم کورتەیەك لە بارەی کورد و بەسەرهاتەکانیان و داخوازییەکانیانەوە بنووسم بۆی. بەڵێنم دا پێی و، کە گەرامەوە بەغدا نێزیکی 70 لاپەرەم لەو بارەیەوە نووسی و دامە دەست شێخ عەبدولزەهرە و بردی بۆی. ئەز یەکەمین کەس بووم کە باسی کورد و کێشەکەیم بە سەید موحسینی رەحمەتی گەیاند. ئەو فەتوایەی کەدای، ئەوە لە خۆوە نەهات. ئەو دۆستایەتییە کە سەید بەرامبەر کورد نیشانیدا ـ وەك ئەوڕۆ باسی دەکەن ـ باپیرانی کەس دایاننەمەزراند. ئەو دەمەی کە چوومە سەرەدانی سەید، یەك کەس لە سیاسەتکارەکانی کورد، سەیدیان بە خەیالدا نەدەهات، لە بەغدا باسی مارکس و لینین و ستالینیان دەکرد.

پاش ئەوەی دوو ساڵ لە قوتابخانەی جەعفەرییە وانەم گوتەوە، ئەوجا ویستم بمگەڕێننەوە بۆ کەرکووك. گوتیان جارێ دەبێ بچیتەوە بۆ زوبێر. چووم سەرێکی زوبێرم دایەوە. لەو ماوەیەدا "بەڕێوەبەرێتیی دیراساتی کوردی" لە باتی "بەڕێوەبەرێتی زانیاریی کوردستان" کە ئێمە داوامانکردبوو، دامەزرابوو، دوکتۆر جەمال شەفیق کرابوو بە بەڕێوەبەری، سادق بەهائەدینی ئامێدیش لەوێ کارێکی هەبوو. گوتیان: ناتوانین بتنێرینەوە کەرکووك، بەڵام دەتوانین کارەکەت بگوێزینەوە هەولێر. گوتم: باشە. ساڵی **1960** بوومە مامۆستا لە قوتابخانەی دوانێوەندیی هەولێر.

لێرەدا ناتوانم بە دوورودرێژی باسی بەسەرهاتی ئەو ساڵە بکەم، کە گەلێك لایەنی خۆش و ناخۆشی تێدابوو. هەر هێندە دەبێژم ساڵی **1960** ئەو سەردەمەبوو، کە قاسم گێڕی گۆڕیبوو بەرامبەر کۆمۆنیستەکان و، گەلێك لە کۆمۆنیستەکان، لە لایەن تیرۆریستانی سەر بە بەرەی بەعس و تۆرانییەوە، لە بەغدا و مووسل و کەرکووك تیرۆرکران و هێندەك لە مامۆستا و قوتابییەکانیان رایانکردبووە هەولێر. بەر لەوەی بچمە هەولێر، وەك نووسەرێکی بەرهەڵستکار (معارض) ناسرابووم، بەتایبەتی لە ڕێی ئەو زنجیرە وتارەوە کە لە ژێر نێوی "ألابجدیة الکردیة اللاتینیة بین دعاتها ومعارضیها. رد علی أضالیل وأباطیل جریدة أتحاد الشعب". ئەم بابەتەم بە زنجیرەیەکی پەنجا وتاری لە رۆژنامەی "صوت الاكراد/دەنگی کورد" دا لە **1960** دا بلاوکردەوە کە، لە بەغدا عومەر جەلال حەوێزی خاوەنی بوو و، منیش ماوەیەك، سەرپەرشتیی بەشە عەرەبییەکەیم دەکرد و مامۆستا حەمە تۆفیق وردی سەرپەرشتیی بەشە کوردییەکەی دەکرد. وتارەکان بە بۆنەی ئەوەوەبوون کە بەهادین نووری

سکرتێری گشتیی پارتی کۆمۆنیستی عێراق، له ڕۆژنامەی "اتحاد الشعب" ی ئۆرگانی پارتی کۆمۆنیستی عێراقدا، به نێوی خواستەمەنییەوە وتارێکی دژی من نووسیبوو، هەچەندە نێوی منی نەهێنابوو، بەڵام هەوڵدانی منی بۆ بڵاوکردنەوەی ئەلفوبێی لاتینی بەکارێکی کۆنەپەرستانە و ئیمپریالیستانە و دژ به یەکێتیی عێراق دابووە قەڵەم. بێجگە لەوەش، پێشەکییەکم بۆ کۆمەڵە هۆنراوەیەکی کامیل ژیر کە بە نێوی "کوردایەتی" یەوە بوو نوسیبوو، کە حەمەی مەلا کەریم بە فەرمانی حیزبی کۆمۆنیست بەر "نەشتەرە کۆڵە" کەی دابوو. منیش بەرامبەر بەوە و بەنێوی خواستەمەنیی "زەڕەدەشت" ەوە، نامیلکەیەکم بڵاوکردەوە "کوردایەتی، بزووتنەوە و بڕوا و ڕژێم" و بەرپێچی قسەکانی حەمەی مەلا کەریمم دابووەوە. هەروەها زنجیرەیەك وتارم لە دژی وتارەکانی مامۆستا مەسعود محەمەد بلاوکردبووەوە لەژێر نێوی "حول مفاهیم خاطئة في القومية الكردية" له ڕۆژنامەی "صوت الاكراد" له **1960** دا.

له بارەی زمانیشەوە، له حوزەیرانی ساڵی **1960** دا، "هەندێك زاراوەی زانستی"م له چاپخانەی کامەران له سلێمانی و "سەرەتای میکانیك و خۆمالەکانی ماددە"م له بەغدا له چاپدا و، هەر لەو ساڵەشدا زنجیرەیەك وتارم نووسی له گۆڤاری "ڕۆژی نوێ" دا که له سلێمانی دەردەچوو، لەژێر نێوی "زاراوەکانی لیژنەی (ریاضیات) لەژێر وردەبینی لێکۆڵینەوەدا" و، گەلێك هەڵەم ڕاستکردەوە بۆیان.

که چوومە هەولێر، ئەوانەی سەر به هێڵی پارتی کۆمۆنیستی عێراق بوون، بوونی منیان لەوێ پێخۆش نەبوو. بەهەموو جۆرێك هەوڵیاندا دزانە خراپە بکەن لەگەڵم، هەر بەو بۆنەیەوە 6-5 مانگ، مانگانەیان نەدا پێم، بە بیانووی ئەوەوە که "دۆسێیەکەم ون بووە". بەڵام من وانەم گوتەوە. هەر بە گەیشتنم بەوێ،

لەگەڵ مامۆستا مەلا عەبدولحەمید ئیسماعیل، لیژنەیەکمان دروستکرد بە نێوی "لیژنەی پێشخستنی زمان و وێژەی کوردی" .

ئەو سەردەمە مامۆستا عادیل مستەفا بەڕێوەبەری قوتابخانەی دوانێوەندیی هەولێر بوو، ئەو بەڕێزە زۆر هەلپەرست بوو، لەگەڵ هەر کەسێك دابنیشتایە، بە دڵی ئەو کەسە قسەیدەکرد، بەڵام ناچار بوو، لابۆر (مختبر) ە کەی قوتابخانە بخاتە ژێر دەستمان، بۆ ئەوەی بەشێکی بکەین بە نامەخانەیەك و، سەتان پەرتۆکی کوردی و سەر بە کوردمان تێدا کۆکردەوە و، لە پۆلی وانەگوتنەوەدا، بە کوردی وانەم دەگوتەوە. لەگەڵ ئەوەشدا، ئەوانەی دژی ئەو کارە بوون گلەییان گەیاندبووە وەزارەتی زانیاری و، وەزارەتیش پشکنەری ماتماتیك، مامۆستا سەعید سەفۆ، کە دیانێکی خەلکی مووسڵ بوو و، لە بەغداوە دەمناسی، نارد بۆ لێکۆلینەوە لە باسەکە و، لە بەردەمی ویدا بە کوردی و بە عەرەبی وانەم گوتەوە، کە گەڕایەوە بەغدا، نامەیەکی سوپاسی نارد بۆم. لەگەڵ ئەوەشدا، رۆژێکیان قوتابییەکی هەولێری، لەبەر دەمی قوتابخانەدا منی دواند و گوتی: "ئەرێ مامۆستا تۆ لۆ لۆ کوردییەکەی هێندە تەنگاویت؟ زۆر پێکەنینم بە قسەکەی هات و گوتم: ئەدی، تۆ لۆ بە کوردییەکەی هێندە تەنگاویت؟ پاش قسەکردن لەگەڵی، بیری گۆڕا و ئەویش، وەك مومتاز حەیدەری، کە زۆر بە کوڵ و دڵەوە لە لیژنەکەدا کاریدەکرد، هاتە ریزی لیژنەکەوە.

مامۆستایەکانی هەولێر، دابەشبووبوون بە سەر دوو حیزبدا، پارتی و کۆمۆنیست، کە هەردووکیان بە فەرمی (رەسمی) کاریاندەکرد و، ژمارەیەکی یەکجار زۆر مامۆستاش هەبوون، چ لە نێو شاری هەولێر و چ لە دەرەوەی، کە سەر بە هیچ لایەکیان نەبوون. پێوەندیمکرد پێیانەوە و، بووینە کۆمەڵێکی بە ژمارە زۆری ناحیزبی و، چووینە هەلبژاردنی سەندیکای مامۆستایانەوە. پارتییەکان بە

سەرۆکایەتیی بەڕێز عەلی عەبدوللا، لەگەڵ کۆمۆنیستەکان لە دژی لیستەکەی ئێمە، کە لیستەی "سەربەخۆکان" بوو، بوون بەیەك، لە ئەنجامی هەلبژاردندا ئەوان بردیانەوە، لەگەڵ ئەوەشدا ئێمە نێزیکەی 300 دەنگێکمان هێنا. بەرزترین دەنگ جوانەمەرگ مامۆستا کاڵی موکریانی، کچی مامۆستا گیوی موکریانی وەدەستی هێنابوو، پاش ئەویش ئەز.

پاش ئەوەی چەند مانگێك مانگانەی منیان راگرتبوو، رۆژێکیان لەسەر شەقامی بەرەو قوتابخانە، بەڕێز دادوەر بورهانم چاوپێکەوت، کە لە سلێمانییەوە دەمناسی و، باسی کێشەی مانگانەکەمی پرسی لێم. پێمگوت هێشتا نەدراوە. گوتی سبەینێ شکاتێك بنووسە و بیدە بەمن، بزانە برای خۆت چون هەق دەداتە دەستت. کە ئەوەمکرد، مامۆستا عادیل مستەفای بەڕێوەبەر و بەڕێوەبەری زانیاری نەشئەت سەفوەت، پەنایان بردە بەر مامۆستا گیوی موکریانی و هەر ئەو رۆژە دۆسێیەکەم دۆزرایەوە و لەبەر خاتری مامۆستا گیو لێیانبوردم، شایانی باسە لەگەڵ شکاتنامەکەم، ئێدی نەچوومە پۆلی قوتابخانەوە و، ئەوە ئاژاوەیەکی گەورەی لە هەولێردا دروستکرد و راستە خەلکەکەش هەموو پشتی منیان گرت.

بێجگە لە قۆتابخانەی دوانێوەندی، پاش کۆچیدوایی مامۆستا حەیدەر محەمەد ئەمین کە لە قوتابخانەی مامۆستایانی سەرەتایی زمانی کوردی دەگوتەوە، مامۆستا مەجید ئاسنگەر، یادی بەخێر بێ، گوتی: حەزدەکەم تۆ زمانی کوردی بلێیتەوە لە جیاتی من ـ چۆنکە ئەویان دانابوو بۆ ئەو کارە ـ مامۆستا مەجید گوتی: "تۆ ئەو کارە باشتر دەکەیت لە من". لەماوەی ئەو ساڵەدا هەوڵێکی زۆرم دا کە، وا لە قوتابیەکانم بکەم، خەریکی باشتر فێربوونی زمانی کوردی بن. پاشان، گەلێکیان بوونە مامۆستای زمانی کوردی. لەو سەردەمەدا "فەرهەنگۆکی زانستیی" و کۆمەڵە وانەکانم لە ژێر نێوی "زمان و ئەدەبیاتی کوردی"دا بە

ڕۆنیۆ چاپکرد و بڵاوکردەوە بەسەریاندا. هێندەك لەوانەی كە چاویان بە خزمەتکردنی زمانی کوردی هەڵنەدەهات، دەیانگوت: "ئەوە چییە، زمانی کوردی لە فیزیا و کیمیا گرانتر کراوە!!".

دەمێك بوو دەمویست خوێندنی خۆم لە ئەورووپا درێژە پێیبدەم، بەڵام کاربەدەستانی وەزارەتی زانیاری ڕازی نەدەبوون، بە بیانووی ئەوەی كە مامۆستای ماتماتیك و فیزیك کەمن و پێویستییان بە خزمەت و کاری من هەیە، بێگومان ئەوەش درۆ بوو، ئەگەر مەبەست پێویستیی بووایە، هێندە خراپە بەرامبەر من نەدەکرا. پاش ئەوەی كە چەند جارێك نامەی خۆکشاندنەوە (استقالة)م نووسی و وەرنەگیرا، ئەوجا چوومە ماڵەوە و دانیشتم، تا ناچارمان، بە "خۆکێشەرەوە" (مستقیل) دابمنێن.

بە کورتی پێشهاتەکەی زوبێر، مەبەستم وتارەکەمە لە بارەی وشەی بیانی لە زمانی کوردیدا، هەروەها تاقیکردنەکانی وانەگوتنەوەی ساڵانی دوای ئەوە لە بەغدا و هەولێر، چەند تەکانێکی دیکەیان دا بە منەوە، كە بەرەو خۆخەریککردن بە زمانەوانی و، لێکدانەوەی بنچینەی وشەکانی زمان پتر بجووڵێم، ئەوجا ئەمە، نەك هەر بۆ زمانی کوردی، یان عەرەبی، یان فارسی، یان ترکی، بەلکو بە تێپەڕبوونی کات و بەتایبەتی لە ئەورووپا، گەلێك زمانی دیکەم خوێند و، کوورتر خەریکی زمانەوانی بووم، ئێدی، بنیاتی وشە بوو بە بەشێك لەو شتانەی بەلامەوە بالکێش بوون. بەڵام بەداخەوە، هەر وشەیەکم ساخ بکردایەوە، تۆمارمنەدەکرد لە دەفتەرێکدا بۆ پاراستنیان، تا لەم سالانەی دواییدا، جاروبار، كە وشەیەك بهاتایە بە خەیاڵمدا و، ڕەگەکەیم بۆ دەربهێنرایە، لەسەر پارچە کاخەزێك دەمنووسی و هەڵمدەگرت. كە ژمارەی ئەو پارچە کاخەزانە، لەگەڵ کات، زۆر بوو، کەوتمە سەر

کەڵکەڵەی ئەوەی وشەکان بخەمە نێو دەفتەرێکەوە، بێگوێدانە ریزکردنیان بە پێی ئەلفوبێ. چۆنکە بە تەمای چاپ و بڵاوکردنەوەیان نەبووم.
رۆژێکیان چوومە سەرەدانی برای هێژا و بەرێز هۆشەنگ ئاپۆ ئوسمان سەبری، کە ئەویش دەرمانخانەکەی لە بەرلین، هەروەك دوکانی (ئوستاد) بەشیر موشیر لە بەغدا، بووە بە "کوردخانە". بەرێکەوت، لەپال قسەکردنماندا لە ئێتمۆلۆژیای چەند وشەیەکی کوردی، باسی ئەو دەفتەرەم کرد، بەڕێز هۆشەنگ، زۆر بە کوڵ و دڵەوە حەزی بە چاپکردنی ئەو بەرهەمە پێشاندا. پاش ئەوەش، هەر کاتێك چاومان بەیەك بکەوتایەوە، یەکسەر پرسیاری ئەو وشەنامەیەی دەکرد لێم و، دەیگوت پێویستە بکەوێتە بەر دەست خەلك و، منیش پێمدەگوت کارەکە هێشتا بەرکوڵە و، کاتی ئەوەشم نییە تایپی بکەم و، بۆ چاپ ئامادەی بکەم و، کەسێکیش ناناسم دەستەبەر بێ بە تایپکردنی، بەڵام ئەو هەر سۆر بوو لەسەر بڵاوکردنەوەی و، گوتیشی "باشە یەکێك دەدۆزمەوە تایپی بکات". هەر دوای ئەوە، یەکێکی بۆ ئەو کارە پەیداکرد و هەر چەندێکیش کردم و کۆشام، رێینەدا کە کرێی تایپکردنی بدەم و گوتی: "تۆ ئەو زەحمەتەت داوە بە خۆت، با بەشێکی منیش لەو کارە خێرەدا هەبێ، کە ئەوەش هەر بۆ خزمەتی گشتییە". هەر جارێکیش دەمبینێ، داوای ئەوە دەکا لێم، کە ژیننامەی خۆم بنووسم و بیدەمە دەستی. وا لەم پێشگۆتنەدا، کورتەیەك لە داخوازییەکەیم هێناوەتە دی.
کورت و کرمانجی پاڵپێوەنەری هاتنە کایەی ئەم "وشەنامەك"ە، جوامێریی هێژا هۆشەنگ بوو، ئەز ژی لێرەدا، پڕ بە دڵ سوپاسی هەستی نیشتمانپەروەرانە و پشتگیریکردنی لە راژەی کولتووری کوردی دەکەم.
هەرچی ئەم کارەشە، ئەوا یەکەمین هەنگاوە لەم پێناوەدا و، هەرچەندە بەم شێوەیەی بە دڵی من نییە، بەڵام کەوتنەڕووی بەناتەواوییەوە، باشترە لەوەی لە

پاش نەمانی خۆم سەریتێدابچێ چۆنکە، هیچ نەبێ هاندەرێك دەبێ بۆ ئەوانەی حەز لەم بابەتە دەکەن.

هێژای گوتنە، کە نێوی ئەم بەرگەم ناوە "وشەنامەك"، نەك "فەرهەنگ". چۆنکە سنووری فەرهەنگ گەلێك فراوانترە لە سنووری زمان و وشە و، مانای راستینەی فەرهەنگ، وشەی کولتوور **Kultur** ی ئەوروپاییە، نەك قامووس، کە بنەڕەتێکی لاتینی هەیە (**Campus**) و، لە زاری عەرەبیدا بۆ پەرتۆکێك بەکاردەبرێ کە تەنێ وشە و ماناکانیان بگرێتە خۆی. چەند زمانێکیش هەن کە "وشەنامە" (پەرتۆکی وشە) بۆ قامووس بەکاردەبەن، وەك ئەڵمانی **Wörterbuch** و سوێدی **Ordlista.**

وشەکانی ئەم بەرگە بە پێی تیپی لاتینی و، بەم شێوەی خوارەوە ریزکراون:

a ئا، **b** ب، **c** ج، **ch** چ، **d** د، **e** ئە، **e´**ع، **ê** ئێ، **f** ف، **g** گ، **h** ه، **ĥ** ح، **î** ئی، **j** ژ،
k ك، **l** ل، **m** م، **n** ن، **o** ئۆ، **p** پ، **q** ق، **r** ر، **s** س، **sh** ش، **t** ت، **u** ئو، **v** ڤ، **w** و،
x خ، **xh** غ، **y** ی، **z** ز.

وەك لە سالانێکی کۆنەوە باسمکردووە، پێموایە ئەلفوبێی لاتینی، لەبەر گەلێك هۆی خۆیی و ناخۆیی، پتر لەگەڵ زمانی کوردی دەگونجێ، وەك لەو تیپانەی کە لە نێو خەڵکدا بە تیپی عارەبی، یان فارسی ناسراون و، لە بنەڕەتدا تیپی ئارامین، کە زمانی ئارامیش زمانی کۆنی جووەکان بوو و، ئەمەشم بۆ یەکەمین جار لە پەرتۆکی "زمانی یەکگرتووی کوردی" دا ئاشکراکرد، کە لە بەرلین لە **1974/2/21** دا تەواومکردووە و، چاپی یەکەمی لە بامبێرگ (ئەلمانیا) لە **1976** دا دەرچووە. بەکارهێنانی تیپی لاتینی لە جیاتی تیپی ئارامی، لەبەر ئەوە نییە کە کورد لە نووسیندا، خۆیان لە عەرەب و فارس جیابکەنەوە. ئەگەر ئەوەبێ، ئەوە بیانوویەکی نەزانانەیە. زمان وەك جلك وایە، کە پێویستیت هاتە سەر جلك، دەبێ

جلكێك لەبەر بكەیت كە بە بەرت بكات، نەك جلكێك لەبەر نەكەیت لە خۆشنەویستنی كەسێك و، جلكێك لەبەر بكەیت لە خۆشەویستیی كەسێكی دی.
تیپی لاتینی، چ لە بارەی ئاسانییەوە، بە بەراورد لەگەڵ ئەم تیپە كۆنە و، چ بۆ دوارۆژی زمانی كوردی، بەتایبەتی بۆ نێزیكبوونەوە لە زۆربەی زمانە زیندووەكان، كە بوونەتە زمانی زانست و تەكنیك لە جیهاندا، یەكجار سووتبەخشترە لەمەی ئێستە.
ئەو بیانووەش كە دەهێنرێتەوە بۆ بەكارنەهێنانی تیپی لاتینی، كە گوایە ئەلفوبێی لاتینی، پێوەندیی كورد بە كولتووری رابوردوویەوە دەپچرێنێ، زۆر لاوازە. چۆنكە ئەگەر بێتو هەموو ئەو پەرتۆكانەی كە بەم تیپانە بە زمانی كوردی نووسراونەتەوە، كۆبكرێنەوە، لە چەند هەزارێك تێپەڕناكات و، دەتوانرێ بەرەبەرە، ئەوانەی بە كەڵك دێن، وەربگێڕدرێنە سەر ئەلفوبێی لاتینی. دیارە، وازهێنان لە ئەلفوبێی كۆن بە كوتوپڕی نابێ، بەلكو لەسەر خۆ و هەنگاو بەهەنگاو جێی خۆی دەگرێ و، دەبێ لە باشووری كوردستانەوە دەستپێبكات و كاربەدەستانی پەروەردە و زانست پشتگیریی تەواوی بكەن، ئەگەرنا سەرناگرێ.
دەمێنێتەوە سەر ئەوەی كە ئەم ئەلفوبێ كۆنە، ئەلفوبێی قورئانە و، نابێ دەستهەڵبگیرێ لێی، خۆ ئەگەر ئەو كارە بكرێ، ئێدی كەس لە قورئان ناگات. دیارە ئەمەش بەڵگەیەكی ساویلكانەیە. قورئان بە شێوەزاری چوارسەت سەتە لەمەوبەری هۆزێكی عەرەبە، كە نەك هەر ئەوانەی عەرەب نین لەو زمانە ناگەن، بەلكو عەرەبەكان خۆشیان، ئەگەر قورئانیان پێنەخوێندرابێ، ئەوا تێیناگەن. ئاشكرایە، ئەو كوردانەی دەیانەوێ ببنە پسپۆر لە ئاینی ئیسلامدا، وەك مەلاكان و خوێندكارانی بەشی ئێزدناسی (إلهیّاتْ)، دەبێ زمان و وێژەی عەرەبی بە كووری (قووڵی) بخوێنن و، راستە خەلكەكەش، قورئانی وەرگێردراو لەلایەن

شارەزایانەوە، بە زمانی کوردی بخوێننەوە. بێجگە لەوەش ـ وەك گوتمان ـ ئەلفوبێی عەرەبی لە بنەڕەتدا، ئەلفوبێیەکی ئیسلامی نەبووە و، زمانی عەرەبیش لە پێش هاتنەخوارەوەی قورئاندا، زمانی بتپەرستەکان بووە.

ئێستە، کە ئاوا بێپێچوپەنا، لایەنگریی ئەلفوبێی لاتینی دەکەم، مەبەستم ئەوە نییە ئەو ئەلفوبێیەی کە ئەورۆ لە نێو کوردی رۆژاڤا و باکووردا باوە، کوتومت وەربگیرێ، بەڵکو دەبێ دەستکاریبکرێ و، ئەوەشم پەنجا ساڵ لەمەو بەر لەگەڵ رەوانشاد ئاپۆ عوسمان سەبری، کە کوردیزانێکی ژێهاتی بوو، باسکردووە (سەرنجی نامیلکەی: جەمال نەبەز: نووسینی کوردی بە لاتینی بدە، کە لە کەرکووك لە 1957/6/26 دا تەواومکردووە و، لە بەغدا لە 1957دا چاپی یەکەمی دەرچووە و، چاپی دووەمی لە سوێد لە 1987 دا دەرچووە).

بەڕای من، دەبێ خۆمان لە چوکڵە و کلاّوەکان دووربخەینەوە. بۆ وێنە: ش بەشێوەی ş و چ بە شێوەی ç و غ بەشێوەی x̃ نەنووسین، بەلکو بۆ ش **sh** و بۆ چ **ch** و بۆ غ **xh** بەکارببەین و، لە جیاتی ی، î بەکارنەبەین، بەلکو **i** بەکارببەین و، واز لە بزرۆکە (الکسرة المختلسة) بهێنین، کە لە ئەلفوبێی کۆندا دەرناکەوێ و، لە ئەلفوبێی لاتینیدا بە (**i**) نیشانەدەکرێ. بو وێنە: کردن وا: **kirdin** نەنووسین، بەلکو، وا: **krdn** بنووسین.

رێی ی قەڵەو (ڕ) وا: ř نەنووسین، بەڵکو وا: **rh** و لە جیاتی لێی قەڵەو (ڵ) وا: l' نەنووسین، بەلکو، وا: **lh** بنووسین. (سەرنجی **Jemal Nebez: Alfabêya kurdî, ZEND, Kovara Enstîtuya Kurdî, Istenbul, Bihar 94, Hejmar 1, L 47-50.**). لەگەڵ ئەوەشدا، لەم بەرهەمەدا، پێڕۆیی هەموو ئەم پێشنیازانەم نەکرد، بەلکو تەنێ **ch** و **sh** و **xh** م لە جیاتی چ و ش و غ بەکاربرد

و، ئەوانەی دیکەم، هەر وەك ئەلفوبێی لاتینیی باو، بەکاربرد، بە هیوای ئەوەی ڕۆژێك بێ، سەرنج و تێبینییەکانم لەو بارەیەوە بنجی خۆیان دابکوتن.
خوێنەرەوە لەم پێشگۆتنەدا دەبینێ، بنەڕەتی بیرکردنەوەم لە وشەی کوردی بەتایبەتی و، زمانی کوردی بە گشتی، تەنانەت خەریکبوونم بە مێژوو و کولتووری کوردەوە، دەگەڕێتەوە بۆ هەستکردنم بە بەشخوراویی کورد، وەك کەسێك کە بەڕێکەوت و، بێ ئەوەی هیچ پرسێك کرابێ پێم، لە نێو ئەو کۆمەلگەیەدا پێم ناوەتە مەیدانی ژیانەوە. چۆنکە، ئەگەر لە جیاتی کوردستان، لە چین لە دایکبوومایە، چینی دەبووم، نەك کورد. خۆ ئەگەر لەوێش لە دایکبوومایە و، بمزانیایە کورد هەن و دەچەوسێندرێنەوە، بەپێی توانستی خۆم یارمەتیم دەدان. لەبەر ئەوە خزمەتکردنی زمان و کولتووری کورد و، لەسەرکردنەوەی مافی کورد، پێوەندیی بە ناسیۆنالیزم و ڕەگەزپەرستی و دژبیانێتی نییە، بەلکو پێوەندیی بە بنەمای یەکسانیی ماف و دەسەلاتی وەکیەکی مرۆڤەوە هەیە.
ئەمەیان لە لایەك، لە لایەکی دیکەوە، بەکارهێنەری ئەم وشەنامەکە دەبینێ، کە چۆن گۆڕینی دەنگێك لە وشەیەکدا، وا لەو وشەیە دەکات کە بۆ مانایەکی دیکە بکاربێ، واتە وشەیەکی نوێ دێتە کایە. هەروەها جێگۆڕکێی دەنگەکان لە وشەیەکدا، دەبێتە هۆی چێکردنی وشەیەکی دی بە مانایەکی دی.
شایانی باسە، بوونی وشەی کوردی لە زمانی عەرەبیی کۆندا و، بە تایبەتی لە قورئاندا، ڕەنگە یەکسەر لە ڕێی کورد خۆیەوە، نەبووبێ، بەلکو لە ڕێی عیبری زمانان و ئارامی زمانان و سریانی زمانانەوە بووبێ، کە ئەمانە هەر لە کۆنەوە پێوەندییان بە کوردەوە هەبووە. جوولەکەکان، پاش ڕەهەندەکردنیان بۆ ولاتی میدیا، لە نێو کورددا ژیاون و ئەوەتا هەتا ئەوڕۆش توانیویانە زمانە ئارامییە کۆنەکەیان، کە زمانی ئاینیان بووە بپارێزن، لە کاتێکدا، لە نێو عەرەب و ترك و

فارسدا، ئەو بوار و سەربەستییەیان نەبووە، زمانەکەشیان تا رادەیەکی زۆر کەوتووەتە ژێر کارکردی زمانی کوردییەوە. ئارامییەکانیش لە کوردستاندا، سالانێکی دوور و درێژ فەرمانڕەوابوون و، ئەوەتە هێندەك لە دیانەکانی کوردستان، ئەو زمانە ئاینییەیان پاراستووە، کە لە نێو عەرەب و ترك و فارسدا نەیانوێراوە بیپارێزن، سریانەکانیش هەروەها. بێجگە لەوەش ئەو قوتابییە عەرەبانەی کە لە سەردەمی پێش ئیسلامەتیدا هاتوونەتە حەڕان (هاران)ی نێزیك ئورفە (باکووری کوردستان) جۆرە تیپێکی عەرەبییان لەگەڵ خۆیان هێناوە کە لە ساڵی **568** ز. دا (واتە ماوەی چەند ساڵێك پێش هاتنی ئاینی ئیسلام بۆ کوردستان) لە تەنیشت چەند وشەیەکی یۆنانییەوە نووسراوە و، هەتا ئێستەش بەتەواوی شیرۆڤەنەکراوە. دووریش نییە، هێندەك وشە یەکسەر لە ئاڤێستاییەوە وەرگیرابێ، چۆنکە زمانی ئاڤێستا لە کوردستاندا قسەکراوە پێی و زمانی ئاینی بەشێکی کوردی ئەو سەردەمە بووە کە موسلمانان هاتوونەتە کوردستانەوە.

ئەو گەنجانەی دەیانەوێ خزمەتی کوردۆلۆژی بکەن، دەبێ نەك هەر خەریکی زمانی کوردی، بەهەموو شێوەزار و بنزارەکانییەوە بن و بەس، بەلکو ئاورێك لە زمانە پێوەندیدارەکان بە کوردییەوە، وەك سانسکریت و ئاڤێستایی و پازەند و پارتی و سۆگدی و هەتیتی و پەهلەوی و پەشتوون و بەلووجی و ئۆسێتی و فارسی و لاتینی و یۆنانیی کۆن بدەن. بێجگە لەوەش زمانە سامییە کۆنەکان وەك ئارامی و سریانی و عیبری بخوێنن و هەوڵبدەن بە خەباتێکی گشتلایەنە خەریکی کۆکردنەوەی وشەی کوردی و بنەچە و رەچەلەك و خزمایەتییەکانیان بن و، هەر کەس چی دەستکەوت و چی بە بیردا هات، بینێرێ بۆ ماڵپەرێکی ئینتەرنێتی کە بە تایبەتی بۆ ئەم کارە دابمەزرێ. بۆ ئەوەی هەموو کەسێك بتوانێ سەرنجی کارەکە بدات و بیروڕای خۆی لەو بارەیەوە دەرببڕێ و، ئەم کارانەش پاش چەند

ساڵێك، دەبنە بەرهەمێكی پوختە و بنەمایەك بۆ وشەنامەیەكی زمانەوانیی ئینسیكلۆپیدیایی.

زمانی كوردی، هەمووی سەتساڵێك نابێ كە كورد خۆی خەریكی خزمەتكردنێتی، پاش ئەوەی هەزاران ساڵ بوو خستبوویە پشت گوێ. دووسەت، سێسەتساڵێكیش دەبێ، كە ژمارەیەك لە رۆژهەلاتناسانی ئەوروپایی، وەك بابەتێكی لاتەنیشت، خۆیان پێوەخەریككردووە. بەرهەمەكانیان، بەداخەوە، كەمەیەكی كەمی لێدەرچێ، ئەوانەی دی، بە گیانێكی زانستانە نەنووسراون، بەلكو هەوڵدراوە كە زمانی كوردی، وەك چەند زمانێك بدرێتە قەڵەم. فەیلی و گۆرانی و سۆرانی و كرمانجكی (زازاكی) هەریەكەیان بە زمانی سەربەخۆ دانراون، نەك بە شێوەزاری زمانی كوردی. بێجگە لەوەش، زمانێكی وەك پەهلەوی، بە "فارسیی نێوەڕاست" دراوەتە قەڵەم، لە كاتێكدا كە ئەمە راست نییە. پەهلەوی زمانی فەرمی (رەسمی) ئیمپراتۆرێتیی ساسانی بوو، تا ئەو رۆژەی عەرەبە موسلمانەكان، پێتەختی ساسانیەكان (تەیسەفوون/ مەداین) یان گرت و تاقی كیسرایان رماند. ئەم فارسییەش كە ئەورۆ بەكاردەبرێ، ئەو كاتە هەبوو، چۆنكە ئەوەتە، هەر ماوەیەكی كەم پاش رۆچوونی ئیمپڕاتۆرێتیی ساسانی، رودەكی و فیردەوسی دەستیانكرد بە هەڵبەستدانان بە فارسی و، هەزاران وشەیان لە كوردییەوە وەرگرت، كە "شانامە" شایەتە بۆ ئەمە. باشە، خۆ پەهلەوی زمانێكی زیندوو بوو، جا ئەگەر پەهلەوی فارسی بوو، بۆچی پاش رووخانی دەوڵەتەكە، درێژەیان نەدا بە نووسین بەو پەهلەوییەی كە ئەوروپاییەكان كردوویانە بە "فارسیی نێوەڕاست" و ماوەیەكیش ئێمەیان پێهەڵخڵەتاند؟ لە كاتێكدا دەتوانین بێژین كە پەهلەوی زمانێكی دەستكردبوو، تێكەڵێك لە ئارامی و ئاڤێستایی و پاشماوەی زمانە كۆنەكانی دیكەی نێوچەی میدیا كە بنەچەی زمانی كوردیی ئەوڕۆن. پاش

ئەوەش، ئەگەر ئیمپراتۆریێتیی ساسانی، دەوڵەتێکی فارسی بوو و، پەهلەویش "فارسیی نێوەراست" بوو، بۆچی تەیسەفوون لە ولاتی فارسەکاندا نەبوو، بەلکو لە کوردستاندا بوو، چۆنکە ئێستەش، چوار هەنگاو لە تەیسەفوون دووربکەویتەوە، کوردستان دەستپێدەکات.جلەولا و شارەبان و زەرباتییە و مەندەلی ئێستەش کوردستانن. پاشان، بۆچی، گرنگترین تێکستی پەهلەوی، لە پەیکولی و کرماشان و شوێنەکانی دیکەی کوردستاندا پارێزراون، نەك لە نێوچەی فارس؟ بەڕاستی دەبێ چاوێك بە زمان و مێژووی کورد و فارسدا هوردبینانە و زانستانە بخشێندرێتەوە، ئەوسا گەلێك راستینەی لە تاریکیدا قەتیس ماو، دەکەونە بەر تیشکی رۆناکی. یەکەمین هەنگاوی ئەمەش، بەهاتنەکایەی کۆلێجێك دەبێ کە بەتایبەتی بۆ خوێندن و لێکۆلێنەوەی بابەتەکانی کوردۆلۆژی دامەزرابێ، نەك لێدانی تەبڵ و زوڕنای "سۆرانێتی" و "بادینانێتی".

لەم سالانەی دواییدا و، پاش ئەوەی هەزاران کورد، لە ئەنجامی گەلێك هۆکارەوە، لە کوردستانەوە کۆچیانکرد بۆ ئەوروپا و ئەمریکا، بەهۆی خوێندن و تێکەڵبوونەوە لە گەڵ خەلك و فەرهەنگی ئەم ولاتانە، وشەی رۆژاوایی لە نووسینەکانیاندا بەکاردەبەن. ئەم وشانە، هێندێکیان پێویست نین، چۆنکە لە کوردیدا بەرامبەریان هەیە و، هێنانیان بۆ نێو زمانی کوردی تەنێ بۆ خۆپێشاندانە. هێندێکیشان پێویستن و ، دەبنە هۆی دەوڵەمەندکردنی زمانی کوردی. بەڵام کێشەکە لێرەدا ئەوەیە ئەو وشانە لە هەموو زمانە رۆژاواییەکاندا، وەك یەك نانووسرێن و دەرنابڕدرێن. لەبەر ئەوە، ئەو کوردانەی لە شوێنە جیاوازەکانی ئەم وڵاتانە دەژین، ئەوانیش بەو شێوە جیاوازانە دەیانخەنە زمانی کوردییەوە. بۆ وێنە: یەکێك دەنووسێ: "کەلچەر"، یەکێکی دی دەنووسێ

"کولتوور"، ئەوی دەنووسێ "کەلتوور". لێرەدا دەبێ رێکەوتنێك هەبێ لەسەر ئەوەی، چ وێنەیەکی ئەم وشەیە بچێتە زمانی ستانداری کوردییەوە.

لە کۆتایی ئەم پێشگۆتنەدا دەخوازم بێژم کە بوونی ژمارەیەکی زۆر کوردی هەموو لایەکی کوردستان لە ئەوروپا، بە خوێندەوار و نەخوێندەواریانەوە و، تێکەڵبوونم لەگەلیان ساڵانی ساڵ، کارێکی وایکرد کە گوێبیستی گەلێك لە شێوەزارەکانیان ببم و بەشێکی زۆری لای خۆم تۆماربکەم و لەگەڵ یەکدی بەراوردیان بکەم و لێیانبکۆڵمەوە. ئەوەش یارمەتییەکی باش بوو، چ بۆ فەرهەنگەکەم (فەرهەنگی ئەلمانی ـ کوردی، کە هێشتا چاپنەکراوە) و چ بۆ هێنانە بەهەمی ئەم وشەنامەکە، کە دیارە، وەك یەکەمین هەنگاوێکی دەستپێشکەرانە، هەڵە و ناتەواوییەکی فرەی تێدا هەیە و، تکای منیش لە هەموو لایەك ئەوەیە، بە چاوێکی هوردبینانەی بابەتهەڵسەنگێنەرانەوە، لە بیروبۆچوونی خۆیانم بگەیەنن، بۆ ئەوەی ئەگەر ژیانم بە بەرییەوە مابوو و، چاپێکی دی هاتە کایە، ئەوا ئەو سەرنجانە، بە سوپاسەوە، بخەمە بەرچاو و، گەلێك وشەی دیکەشی بخەمە سەر، بەلکو ئەو دەمە لە "وشەنامەك" ەوە ببێتە "وشەنامە".

جەمال نەبەز

بەرلین 2007/7/7

ژێدەرەکانی پێشگۆتن

[1]. لێرەدا هێندەك لەو کارانە باسدەکەم: لە یەکەمین ژمارەی گۆڤاری "صدى المستقبل" دا کە لە 1953/11/1 دا دەرچوو، وتارێکم نووسی لەژێر نێوی " کیف تتعلم اللغة الكردية" و، بە تەمابووم لە ژمارەکانی دوای ئەوەشدا، درێژە بەو وتارە بدەم و، وتاری دیکەش بنووسم، بەڵام، تەنێ دوو ژمارە لەو گۆڤارە دەرچوو، چۆنکە هەر پاش دەرچوونیژمارەی یەکەمی بریاری داخستنی درا. گۆڤارەکە دەبوو هەفتانە بێ، بەڵام لە سەرەتاوە بریاردرا، جارێ لە مانگێکدا دوو ژمارە دەربچێ لێی. خاوەنەکەی رسمي العامل و، بەڕێوەبەری بەرپرسیاریش عبدالكريم الشيخ داوود بوو، کە هەردووکیان چەپاژو و دژ بە رژێمی عێراق بوون. رسمی العامل لە سەردەمی عبدالكريم قاسم دا، بوو بە لایەنگری محەمەد حەدید (محمد حديد) کە یەکێك بوو لە سەرکردەکانی پارتی نیشتمانیی دیمۆکراسی (ألحزب الوطني الديمقراطي) بە سەرۆکایەتیی کامل چادرچی و، بە هاندانی قاسم جیابووەوە لێی و، پارتی نیشتمانیی پێشکەوتنخواز (ألحزب الوطنى التقدمي)ی دامەزراند. رسمی العامل لە 1961 ەوە تا سەردەمی رۆخانی رژێمی قاسم لە شوباتی 1963 دا، رۆژنامەیەکی بە نێوی "المستقبل" ەوە دەردەکرد کە زمانی حالی ئەم حیزبە بوو. وابزانم دوایی رسمی العامل تیرۆر کرا.

لە رۆژنامەی "صدى الاهالي" دا کە ئۆرگانی پارتی نیشتمانیی دیمۆکراسی بوو، لە ساڵی 1952 دا وتارێکم نووسی لە بارەی مافی خوێندەواری و رۆشنبیریی کوردەوە کە رۆژنامەکە سەرنێوەکەی کردبوو بە "ألحقوق الثقافية للمواطنين الاكراد" لەوێدا باسی ئەوەم کردبوو کە قوتابیی و خوێندکاری کورد زمانی عەرەبی بە زۆر دەسەپێندرێ بەسەریدا و لە زمانی زکماکی خۆی بێبەشدەکرێ. ئەم رۆژنامەیە پاش قەلەمباز (إنتفاضة)ی تیشرین 1952 داخرا.

لە رۆژنامەی "صوت الاهالى" دا کە زمانی حالی "پارتی نیشتمانیی دیمۆکراسی بوو، لە ساڵی 1954دا وتارێکم نووسی وەك بەرپێچدانەوەی سەرکۆماری ئەو دەمەی رژێمی ترك جەلال بایار، کە لە سەفەرێکدا بۆ ئەمریکا گوتبووی "لە ترکیا هەر ترك هەن". هەر لەو ژمارەیەدا، نووسینێکی رەحمەتی پارێزەر برایم ئەحمەدم بەنێوی "بەرەو رۆناکی" (نحو النور) کردبوو بە

عەرەبی. وتارەکەم لە ژێر نێوی "سیاسة تتريك الاكراد في تركيا" بوو. بە هۆی نەسیری کوڕی کامیل چادرچییەوە کە هاوڕێم بوو، چوومە لای چادرچی و، کە نووسینە عەرەبییەکەمی دی گوتی: "تۆ کوردیت؟. گوتم: "ئەرێ". گوتی: "ئەم عەرەبییە لە کوێ فێربوویت؟" گوتم: "لە کوردستان". بەلایەوە سەیر بوو. گوتم: "بەهۆی خوێندنی زانستە ئیسلامییەکانەوە سەتان زانای کورد هەڵکەوتوون کە چەندین بەرهەمی بەرزیان بە عەرەبی نووسیوە و، هیچ لە وڵاتی عەرەبیشدا نە ژیاون". گوتی: "تکایە جارەکی دی وەرەوە، باسی وتارەکەت دەکەین، ئەوڕۆ کاتم زۆرنییە". بۆ جاری دووەم لەگەڵ مام جەلال چووین پێکەوە بۆ لای. ئەوەم لە بیرە کە چادرچی گوتی: "ئێمەی عەرەب دەمانەوێ یەکێتیی عەرەب بگەیەنینە ئەنجام، ئەوجا ئەگەر کورد بیانەوێ ئەو چەند ستانەی خۆیان جیابکەنەوە و ببنە دەوڵەت، ئەز لە دژ نابم". بەڵام گوتی: "ئەمە بیروڕای خۆمە، لە نێو حزبدا باسم نەکردووە". پاش بڵاوبوونەوەی وتارەکەم، مامۆستا مەلا جەمیلی رۆژبەیانی، وتارێکی نووسی هەر لەو رۆژنامەیەدا بۆ پشتگیریی من، لەژێر نێوی "ألتتريك لايزيد الشعب الكردي إلاّ قوة وثورة على المستعمر". لەوەوە، سەفیری رژێمی ترک لە بەغدا شکاتی لە هەردووکمان و لە رۆژنامەکەش کرد. ئەز وتارەکەم بە نێوی خواستەمەنی ج.أ. کلۆڵ و مامۆستا جەمیل بە: ج.ب.ر. نووسیبوو. کامیل چادرچی ئامادە نەبوو نێوی ئێمە ئاشکرا بکات. لە دادگەییکردنی یەکەمدا کە حسين جميل پارێزەری رۆژنامەکە بوو، دادگە بریاریدا کە سووکایەتی بە سەرۆکی دەوڵەت کراوە، نەك بە سەرۆکی حکوومەت کە بە پێی قانوونی عێراق ئەوی سووکاتی بکردایە بە سەرۆکی حکوومەت سزا دەدرا و باسی سەرۆکی دەوڵەتی تێدا نەبوو. بەڵام سەفیری رژێمی ترك شکاتەکەی بردە دادگەیەکی بەرزتر و، ئەوجا رۆژنامەکە بە سزای پارەدان سزادرا. هەرچەندە پارێزەر عباس حسن جمعه کە بەڕێوەبەری بەرپرسیاری رۆژنامەکە بوو، دەیگوت "ئەمە شەڕی کورد و ترکە، ئێمەی عەرەب بۆچ دەبێ سزا ببژێرینەوە"، بەڵام رەحمەتی چادرچی گوتی: "ئەمە بیروباوەڕ و، رێی ئێمەیە و، ئێمە رازی بووین ئەو وتارانە بڵاوبکەینەوە". لە 1954/12/17 دا رۆژنامەکە داخرا. (سەرنج: نێوی هێندەك لە بڵاوکراوەکانی دیکەم لەم پێشگوتنەدا دێن).

[2]. بیرخەرەوەکەمان لەژێر نێوی "مذكرة المدرسين ألاكراد الى وزارة المعارف حول رفع مستوى الثقافة في كردستان خاصة والعراق عامة" دا بلاوکرایەوە. ئەو مامۆستایانەی ئیمزای بیرخەرەوەکەیان کرد ئەمانەبوون: فایەق عارف (دوانێوەندی/ سلێمانی)، ئیحسان عەبدولکەریم فوئاد (دوانێوەندی/ سلێمانی)، ئیحسان عەبدولحەمید (نێوەندی رۆژهەلات/کەرکووك)، مستەفا سەید ئەحمەد نەریمان (قوتابخانەی قەلای عێراقی/کەرکووك)، عەبدوللا محەمەد حاج ئەلیاس (میدیا) (قوتابخانەی سویسوێنان/سلێمانی)، نەجمەدین مفتی (دوانێوەندی هەولێر)، عەبدولرەحمان رەزا (دوانێوەندی موسەللا/کەکووك)، جەمال نەبەز (نێوەندیی زوبێر).

3. قەدری ئەمین، مامۆستایەکی میسری گەنج بوو، و مامۆستای زمانی ئینگلیزی بوو. قوتابییە کەرکووکییەکان، لە زمانی عەرەبەکانی عێراق نەدەگەیشتن، لە زمانی وی، ئەوا هیچ. جارێکیان لە تاقیکردنەوەدا قۆپیی لە قوتابییەك گرتبوو و، لە سالۆنی تاقیکردنەوە دەریکردبوو، قوتابییەکەش کە نێوی تەحسین بوو هەڕەشەی کردبوو لێی و ترساندبووی. جا لەبەر ئەوەی ئەز و مامۆستا مووسا نووح لە لیژنەی کۆنترۆل (إنضباط) دا بووین، دەبوو تەماشای کێشەکە بکەین. لە کەرکووك مام تۆفیقێك هەبوو چەخماخساز بوو، مالی لە گەڕەکی موسەللا بوو، کە ئەز مندالْ بووم، جاروبار سەری سلێمانی دەدا و ناسیاوی باوکم بوو، وەك کوردی جاران، کە جلکی کوردییان دەپۆشی، خەنجەرێکیان دەکرد بە پشتێنەکەیاندا، ئەویش خەنجەرێکی لە پشتێندا بوو. لەپڕ مام تۆفیق پەیدا بوو، گوتی": ئەوە چییە، ئەو مندالە بەسزمانەیان دەرکردووە و دەگری و خۆی و باوکی هاتوونە لام و هانایان هێناوە بۆ من، چی کردووە؟" گوتم: "لە کاتی تاقیکردنەوەدا، شتەکانی لەبەرنەبووە، تەماشای کتێبی کردووە و لەبەر کتێبەکە نووسیویەتەوە". گوتی: "جا ئەوە چیە؟ هەلبەتە فەقیرە نەیزانیوە، گوتوویەتی بۆ بە خراپ و هەلە بینووسم، با راست بینووسم". لەگەلْ مام تۆفیق لە ژووری مامۆستایان بووم کە قەدری ئەمین خۆی کرد بە ژووردا و مام تۆفیقی بە خەنجەرەوە دی، ترسی لێنیشت و گوتی هەردەبێ بمبەیت بۆ لای "محافظ المدينة" (واتە: متەسەریفی ئەو سەردەمە). ناچار کەوتمەڕێ لەگەلی و کە بە "خاسە" دا تێپەردەبووین، وەك خولخولۆکە بە دەوری خۆیدا دەسووڕایەوە. گوتم ئەوە

چیه؟ گوتی: "والله أنا بالتفت شرقاً و غرباً وشمالاً و گنوباً (جنوباً) كل كردي عنده خنگر (خنجر)، يريد يرتكب گريمة (جريمة) اتل (قتل). كه چووینه نێو سەراكەوە و پۆلیسی دی، رویكرده من و گوتی:"أستاد گمال (جمال) والله أنا في منتهى الشگاعة (الشجاعة) والرگولة (الرجولة). حاربت في فلسطين وقهرت گيش (جيش) العدو" له سەرای كەركووك بردمه لای دادوەر (حاكم)ێك، دادوەرەكه پێیگوت، ئێره كوردستانه و ئەوەش رەوشتێكه كه خەلك خەنجەر له پشتێنەكەیان دەدەن و بۆ كۆشتنی كەس هەڵیان نەگرتووە. قوتابییەكە (تەحسین) ئەو ساڵەی له دەست چوو، بەڵام بردمه لای قەدری ئەمین و گوتم: داوای لێبووردن بكه لێی، بۆ ئەوەی به جارێ له قوتابخانه دەرنەكرێ. بەو شێوەیه كێشەكە كۆتایی هات. لەو پارچە نووسینەدا كه باسی یونس الاحمرم كردبوو (ژ5) له بارەی قەدری ئەمینەوە نووسیبوم: "أما عن قضية قدري امين الذي حارب في فلسطين، فكان من المنهزمين، ولا سيما في قضية تحسين".

[4]. پاش دوورخستنەوەی من له كەركووك، عومەر عارف قاپرەش، وەك مامۆستا له جیاتی من، له قۆتابخانەی موسەللا دامەزرا. عومەر خەلكی سلێمانی بوو، له زانستگەی بەغدا ناسیم، لەبەشی ماتماتیك دەیخوێند، ده ساڵێك له من بەتەمەنتر بوو. هەرچەنده خۆی به كۆمۆنیست دەدایه قەڵەم و زۆرناژەنیی بۆ رژێمی سوڤێت دەكرد، بەڵام بیروباوەرەكی زۆر كۆنەپەرستانەی بەرامبەر به ژن هەبوو. هاورێی نێزیكی دەرەبەگێكی هەمەوندی بوو، كه ئەویش سەرەرای هاوكاریی لەگەل رژێمی عێراق، خۆی به چەپی دەدایه قەڵەم. رۆژێكیان عومەر و ئەو مەحموود فەهمی هەمەوندییەم پێكەوە لەسەر جاده دی، گوتم: "عومەر! وادیاره له ورده و مردەدا كزیت!". كه عومەر گوازرایەوە كەركووك، یەكەمین كاری ئەوەبوو، ئەو وشه كوردییانەی له لابۆرەكە نووسیبووم، هەمووی لابردبوون و، بووبووە هاورێی ئارەق خواردنەوەی فەتاح دۆغرمەچی و، پاشی كودەتای قاسم، رۆژێكیان له كەركووك، مامۆستا مستەفا نەریمانم دی و عومەریش لەدوورەوە دەركەوت لەنێو ئۆتۆمۆبیلێكی پڕ له چەپله لێدەراندا بۆ قاسم، گوتم "عومەر عارف له چیدایه" نەریمان گوتی: "ئەوەتا ئالای مۆسكۆی هەڵكردووە و، فەتاح دۆغرەمەچیشی به كلكی خۆیدا راكێشاوە".

5. ماموٚستاکان، لەنێو خوٚماندا، زوٚرجار بە قسەوکردەکانی یونس الاحمر پێدەکەنین. ئەز ژی بوٚ رابواردن پارچە نووسینێکم بە عەرەبی ئامادەکردبوو، کە دەمخوێندەوە بوٚ هەڤالماموٚستایان خوٚشیاندەهات لێی. بەداخەوە، هەموویم لە بیر نەماوە، وا لێرەدا ئەوەی لە بیرم ماوە دەینووسمەوە: "أما عن المصلح الاكبر، المعروف بيونس الاحمر، فليس له مقام و مقرَ، كأنه كاولي من الغجر. لقد هجم مرة على بيت يعقوب ألاخضر وأمطره بوابل من الحجر. فخرج له يعقوب وقال: من أنت؟ فأجاب: أنا يونس الاحمر. فقال يعقوب: ألم تكن لوطياً في الصغر؟ فرد عليه يونس قائلا: دعني أكون لوطيا في الصغر، فانا الان في الكبر. فقاطعه يعقوب و قال: كلا، التعلم في الصغر كالنقش في الحجر. فحكم عليه بالنقل الى مدينة كربلاء، لتكون عليه كربا وبلاء. إلا أنه وقع على قدمي عبدالامير عطرة لينقله الى بصرة. فكان له فيها صولات وجولات.

أما بشأن شخصه فهو سليط اللسان، بيد انه رعديد و جبان. إذ انه يخاف من ظله لخلل في عقله. أما عن شحه وبخله، فله فيهما آراء ونظريات و حكم و "خرنگعيات". فلقد صرح مرة بأنه لايستطيع أن يأكل الطعام إذا كثر، ثم أنه إذا أراد أن يستمع إلى المذياع فإنه يعوض عن ثمن الكهرباء صاعا بصاع. حتى إذا اضاء الراديو، اطفأ ضوء الغرفة، فتصبح كالليل في صحراء قرفة. فإن سأله سائل أو دخل عليه داخل، قال أن الغرفة المظلمة كالاحاديث المطلسمة، ففيها جو شاعرى وخيال ساحري.

[6]. سامی شاکیر کە بە سامی شاکر العراقي نێوناس دەکرا، ماموٚستای جوگرافیا بوو، لە سەرەتاوە لە قوتابخانەی نێوەندیی روٚژاوا بوو، پاشان لە دوانێوەندیی موسەللا. ترکمانێکی نەخوٚش و زمانشڕبوو، روٚژێك لە پوٚلی قوتابخانەدا، بێ بوونی هیچ بوٚنەیەك، گوتبووی: "مەلا مستەفا جەردە و رێگر و یاخیبووە". قوتابییە کوردەکان لەوە تووڕە بووبوون و لە پوٚلەکە هاتبوونە دەرەوە، کە ئەمەم بیست زوٚر بێزاربووم و پێمگوت: "سامی، کەس نەما مەلا مستەفا نەبێ گووی بخوٚیت؟" گوتم: "ئەو قسەیە دەبێتە هوٚی ئاژاوە نانەوە لە هەموو کەرکووکدا و دەتەنێتەوە بوٚ شارەکانی دیکە". دوایی پەشیمانبووەوە لە قسەکانی و کێشەکە کوٚتاییی هات. بەرێز ماموٚستا

محەممەد ئەحمەد شاکەلی کە ئەو کاتە لە قوتابخانەی موسەللا قوتابی بوو و ئێستە وەزیری ئەوقاف و کاروباری ئاینیی حکوومەتی کوردستانە، لە وتارێکدا لە ژێر نێوی "کورد و تورکمان" کە لە لاپەرە 22 ی ژمارە 268 ی هەفتەنامەی "میدیا" دا لە 2006/12/5بڵاوکراوەتەوە ئاماژەی بۆ ئەو رووداوەکردەوە.

[7]. سەرەتای دامەزراندم لە کەرکووك لە قوتابخانەی دوانێوەندیی کەرکووك بوو، کە فاتیح بەگ بەڕێوەبەری بوو. بەڵام لەبەر ئەوەی مامۆستا جەمال عەزیز کە لە سلێمانی هەڤالقوتابیم بوو، خەلکی کەرکووك بوو، ئەویش مامۆستای ماتماتیك بوو لە سلێمانی، مامۆستا عەلی خەفوور شالی کە ئەویش لە سلێمانی هەڤالقوتابیم بوو، لە کەرکووك وەك مامۆستای ماتماتیك دامەزرابوو، دەیویست جێگەکەی لەگەڵ مامۆستا جەمال عەزیز بگۆڕێتەوە و ئەوجا ئەز دەبوو لە جێگەی عەلی شالی کاربکەم و جەمال عەزیزیش لە قوتابخانەی موسەللا، بەڵام لەبەر ئەوەی ماڵی خزمەکانی جەمال عەزیز نێزیك قوتابخانەی دوانێوەندی بوو، ئەو چووە جێی من و ئەز ژی بۆ موسەللا. لەگەڵ ئەوەشدا نێوانم لەگەڵ فاتیح بەگ خۆشبوو. پاش کودەتای قاسم کە مامۆستایانی کورد لە شەقلاوە کۆنگرەیەکیان بەست بۆ باسی کێشەی خوێندن لە قوتابخانەکان و بەکارهێنانی زمانی کوردی. مامۆستا ترکمانەکانیش کۆنگرەیەکیان بەست، کە لەوەدا داوایانکرد خوێندن بە عەرەبی بێت. رۆژێکیان لە فاتیح بەگم پرسی، لەو بارەیەوە دەبێژی چی؟ گوتی: ئێمە سالانی ساڵ هەوڵماندا قوتابی و مامۆستای ترکمان مافێکیان وەدەستکەوێ، کەچی ئەمانە مافی خۆیان دەخەنە ژێر پێوە، ئەمانە بۆ مافی ترکمان کارناکەن، بەلکو تەنی دوژمنایەتیی کورد دەکەن. وەکو کەری دێز وانە، هەربۆ ئەوەی کورد هیچ مافێکی دەستنەکەوێ! واز لە مافی خۆیان دێنن". کە ئەو قسەیەی کرد، چیرۆکێك هاتەوە بیرم کە لەوە پێش لە کابرایەکی عەرەبی بەغدایی بیستووم، گوتی: سالانێك لەمەوبەر لە وەزارەتی نێوخۆ کارمدەکرد و، ماوەیەك بوو بەشێکی کوردی لە رادیۆی بەغدا کرابووەوە، جارێکیان نامەیەك هات بۆمان، بە ئیمزای ژمارەیەك ترکمان، نووسیبوویان: "دەبێ بەشێکی ترکمانی لە رادیۆی بەغدا بکرێتەوە. ئەگەر ئەوە ناکەن، بەشە کوردییەکە داخەن. خۆ ئەگەر بەشە کوردییەکە دابخەن، ئەوا ئێمە داوای

بەشی ترکمانی ناکەین" ئەوجا کابرا گوتی "ئەگەر کەسانێك داوای بەشێکی ترکمانی بکەن تێدەگەم. بەڵام ئەگەر بەشی کوردی دابخرێ، ئێدی داخوازییان نەمێنێ، لەوە ناگەم؟". ئەممەم بۆ فاتیح بەگ گێڕایەوە. گوتی: ئەوەش هەر لەم بابەتەیە.

[8]. لە ساڵی 1955 دا چیرۆکی "گەرداو" The Tempest ی نووسەری بەنێوبانگی ئینگلیز ولیەم شێکسپیرم کرد بە کوردی و هەر لەو ساڵەدا بڵاوکرایەوە.

[9] . هەرچەندە دوو ساڵ لە قوتابخانەکانی کەرکووك خزمەتم هەبوو، بەڵام کارەکەم جێگیرنەکرابوو. لە قوتابخانەی زوبێر رۆژێکیان لە وانەیەك هاتمە دەروە و چوومە ژووری بەڕێوەبەر پیاوێکی چوار شانە دانیشتبوو، کە هەستمکرد دیومە، بەڵام نەمناسییەوە. مامۆستا سالم گوتی "ئەوە خزمەکەت هاتووە بۆ سەرەدانت". ئەو پیاوە محەمەد عەلی مستەفا قەراخی بوو کە پشکنەری ماتماتیك بوو لە وەزارەتی زانیاری. محەمەد عەلی مستەفا لە سەردەمی عوسمانیدا لە ئەستەموول خوێندبووی و بلیمەتێك بوو لە ماتماتیکدا و زۆربەی پەرتۆکی جەبر و هەندەسەی قوتابخانە نێوەندییەکانی عێراق بەرهەمی وی بوون. یەك دوو جار لە بەغدا لای رەحمەتی ئەورەحمان جادر (کە دۆستی باوکم بوو) دیبووم. کە منی دی دەستبەجێ بە کوردی چۆنی و چاکی کرد لەگەڵم و گوتی: "بەڕێوەبەر زۆر لە تۆ رازییە". منیش سوپاسمکردن و کە هاتە ژووری پۆلەکە و گوێی لە وانەکانم گرت، گوتی تۆ دەزانیت تا ئێستە کارەکەت جێگیرنەکراوە. دۆسێیەکەمی بەدەستەوە بوو. گوتم: "خۆت لە پۆلی وانە گوتنەوەمدابوویت". گوتی: "خۆ نەنووسراوە، کە تۆ وانە خراپ دەڵێیتەوە، بەڕێوەبەری زانیاریش بە باشی باسی تۆی کرد، شتی دیکە لە دژت نووسراوە، کە پێوەندیی بە کاری وانەگوتنەوە نییە"، ئەوجا باسێکی رابوردووی خۆم لە کەرکووك کرد بۆی، گوتی: "وریابە، ئێمە گەلێکی بێکەسین". پاش ماوەیەك بەڕێوەبەری زانیاری بەسرە داخۆیانییەکی دەرکرد و کارەکەمی جێگیرکرد.

A ئا

Adem ئادەم، وشەکە عیبرییە אדם. بە مانای← خاك xak/ ← گڵ gil'. بەهائوللا 1892.1817، پەیامیبەری بەهائییەکان، کە دوو ساڵ 1855.1854 بە دزییەوە و بەنێوی خواستەمەنیی دەروێش محەممەدە لە سلێمانی ژیاوە و، مامۆستای خوێندنخانەی ئایینی بووە، پێیوایە کە ئادەم بە کوردی قسەیکردووە (سەرنجی: E.G.Brown: Material for the Study of the Bahai Religion, Cambridge 1961).

Aftawe ئافتاوە، واتە: مەسینە mesîne < ← ئاڤ av + ← تاوە tawe واتە: تاوەی ئاڤ/و av/w tawey. لە فارسیدا بووە بە آفتابە، وادیارە بنەڕەتەکەی کوردییە، چۆنکە ئاف/ڤ af/v نەبووە بە آب ab ی فارسی (فارسی: آب ab، کوردی: ئاڤ/ف av/f)واتە نەبووە بە آب تابە abtabe. تاوە tawe بە پەهلەوی تاڤەك tavek و تاپەك tapekە.

Agir ئاگر، بە ئاڤێستایی ئاتەر(س) ater(s) ە و بە پەهلەوی ئاتەخش atexsh و ئاتور aturە. لە زمانی کوردیدا وشەی ئار ar یش هەر بۆ ئاگر Agir بەکاردەبرێ.

Akam ئاکام، واتە: (أجل) بە عەرەبی. ئا a وێنەیەکی دیکەی ها ha یە کە کورتەی هات hatە. ← کام kam و کات kat و گاڤ gav و ← هەنگاڤ hengav و ← قاف qaf هەمووی مانای کات kat ە. ئاکام akam لە بنەڕەتدا: هاکات hakat و/ ← هاکا haka یە.

Akar ئاكار (رەوشت rewisht) لە: ئاوایی awayî/kar کار (چۆنێتیی کار) ەوە هاتووە.

Al ئال (← لا la ← پەراسوو perasû).

Al’ ئاڵ، بە رەنگی سۆری کاڵ دەگوترێ ئاڵ al’. ئاڵ وێنەیەکی دیکەی ئار ar ە. کە ئار ar وشەیەکی دیکەیە بۆ ئاگر ← agir و ئاور awir. "ئاڵ" واتە: رەنگی وەك رەنگی ئاگر وایە. وشەی ئاڵ al’ کەوتووەتە فارسی و ترکییەوە. لە پەهلەویشدا وشەی ئەرووس erûs بە کاردێ بو رەنگی سۆری کاڵ، کە وشەی ئەروس erûs لە ئاروس arûs ەوە هاتووە، کە بەشی یەکەمی ئار ar (ئاگر agir)ە و بەشی دووەمی ûs لە ووس wûsەوە هاتووە. ووس wûs دەبێ لە بنەڕەتدا واس was و واش wash بووبێ، کە لە کوردیدا دەگوترێ جلکەکە رەنگەکەی سپی واش sipî wash ە، واتە: بەلای سپیدا دەڕوانێ، وەك سپییە. واش wash و واس was یەك مانان، کە وشەی وەش wesh مانای وەك wek ە، بە گۆڕینی دەنگی ش sh و س s و ك k لە جێی یەکدی. (سەرنجی وشەی وەسا wesa بدە کە مانای وەك wekە).

Al’et ئاڵەت، (جۆرە بەهاراتێکی تیژە، دەکرێ بە خواردنەوە بۆ تامخۆشی). ئاڵەت al’et > ئاڵ al’ + ـە e + ت t. ئاڵ al’ وێنەیەکی دیکەی ئار ar ە، کە ئار ar یش شێوەیەکی کورتکراوی ← ئاگر agir ە، واتە: ئاڵەت al’et شتێکی هێندە تیژە، وەك ئاگر گەرمە و دەسووتێنێ.(← ئیسۆت îsot، ← ئاڵ al’).

Alternatîv ئالتەرناتیڤ. وشەیەکی ئەوروپاییە، کە لە ئینگلیزی و فەرەنسی و ئەڵمانیدا بۆ "لە جیاتی le ciyatî"، "ژ بری ji birî" و "بدیل" ی عەرەبی بەکاردەبرێ.

Amaje ئاماژە، مانای نیشانە (إشارة) یە، لە ئارمانجە armance ەوە هاتووە. ئارمانجە armance > ئارماژە armaje (نج nc بووە بە ژ j، سەرنجی وشەی تانجی tancî و تاژی tajî و هەنجیر hencîr و هەژیر hejîr بدە) ئەوجا دەنگی ر r کەوتووە و ئارماژە armaje بووە بە ئاماژە amaje. (← ئاوات awat).

Amar ئامار، واتە: هەژمار hejmar. ئامار amar لە بنەڕەتدا هامار hamar و هەمار hemar و هەژمار hejmare ە. هەژ hej و هش hish و هۆش hosh مانای (عقل)ە. مار mar دەچێتەوە سەر وشەی ئاڤێستایی: مەر mer، کە مانای: لە بیری خودا هێشتنەوەی شتێک. سەرنجی وشەی ئەڵمانی: merken بدە، کە مانای: سەردەرچوون لە شتێک، تێگەیشتنی شتێک دەگەیەنێ. هەروەها وشەی: merkbar کە مانای شتێکە بە ئاسانی لە بیردا بمێنێتەوە. سەرنجی وشەی لاتینی: memoria بدە، کە مانای بیرەوەری (ذاكرة) یە و وشەی mémoire ی فەرەنسی لەوەوە وەرگیراوە.

Anahîta ئاناهیتا (← ناهیت nahît).

Ar ئار (← ئاگر Agir).

Ar ئار (شەرەف) لە ئاڤێستاییدا ئەرییە erye. لە زمانی ئەڵمانیدا (ئێرە) Ehre یە. زمانی عەرەبی ئەم ئار ar ەی کردووە بە "عار". (← ئاریا Arya).

Ard ئارد/ هارد hard لە پەهلەویدا ئارت art ە. (← هاڕین hařîn).

Arezû ئارەزوو، بە پەهلەوی/ ئارزۆك arzok ە.

Arî ئاری (⟵ ئاریایی aryayî).

Arya ئاریا، نێوچەی نێشتەجێبوونی ئار(یا)ییەکان (⟵ ئاریایی aryayî).

Aryayî/ئاریایی/ Arî ئاری. بەشێکبوون لە هۆزە هیندۆئەورووپاییەکان، کە هێندێکیان لە هیندستاندا نیشتەجێبوون و، ئەوانی دیکەش رروویانکردە نێوچەی خۆرهەڵاتی ناڤین و دوورونێزیك و، ولاتەکەیان نێونا وڵاتی ئاریا Arya. وشەی ئاریا بە مانای دۆست و زمانشێرین و پێزان (بەوەفا) و رووخۆش و بە ئاوڕوو و بە رۆمەت دێ. سەرنجی وشەی Ehre بدە لە زمانی ئەلمانیدا کە بە مانای رۆمەت romet و ئاوڕوو awřû ە. هەروەها سەرنجی وشەی ئار ar بدە کە لە زاری عەرەبیدا بووە بە "عار" و بە مانای شەرم و شوورەیی بەکاردەبرێ. بێ ئار bê-ar واتە بێشەرم bêsherim. دوورنییە وشەی ئێرەیی êreyî ش کە بە مانای: چاوچینۆکی و رووهەڵماڵراوی و بەخیلیبردن، دێ، هەر لەمەوە هاتبێ. ئەو ئاریاییانەی کە لە ئێران و هێندستان ژیاون، لەسەر دەمی کۆندا فەرهەنگێکی یەکگرتوو و زمانێکی یەکگرتوویان هەبووە بە نێوی زمان و فەرهەنگی ئارییاییەوە. بەکارهێنانی وشەی ئاری Arî، وەك پێناسەیەکی رەگەزی بۆ ئەڵمان، کە لە سەردەمی هیتلەردا باوبوو، هەروەها، ماوەیەك لە لایەن تۆرانییەکانەوە بۆ

ئامانجێکی تایبەتی بەکاردەبرا، ساختەکارییەکی مێژوویی و فەرهەنگیی گەورە بوو، هیچ چەپی نەبوو، لە ساختەکارێتیی بەکارهێنانی زاراوەی سۆسیالیزم بۆ رژێمی تۆتالیتێر و دیکتاتۆری سۆڤێت و پاشکۆکانی لە ئەورووپای رۆژهەڵاتدا. ئەڵمانەکان گێرمانی باکوورن و ترکەکانیش بە بنەچە و رەچەڵەك، خەڵکی چیای ئالتاین و، ئەلمان و ترك ئاریایی نین، چۆنکە هیندۆئێرانی نین. وشەی Êran کە لە ئاڤێستادا بە شێوەی ئەئیریە eîrye و، لە پەهلەویدا بە شێوەی ئێران Êran ە (وەك کوردی) و لە فارسیدا بووە بە ئیران Îran، لە بنەڕەتەوە لە ئاریان Aryan ەوە وەرگیراوە (← ئێران Êran).

Asayish ئاسایش، بە پەهلەوی: ئاسایشن asayshn.

Asewar ئاسەوار، ئاس as لە کوردیدا مانای رووت و رماو و رەجاڵ و بەرد و داوەشاوە، ← وار war مانای شوێن و جێ یە. ئاسەوار asewar مانای شوێنی دارماو و پەڕپووت.

Asman ئاسمان، < ئاسۆ aso+ مان man، ئاسۆ aso بە عارەبی (أفق)ە، ← مان man نیشانەی جێ cê یە. دەگوترێ دارەمان dareman واتە: شوێن و جێگەی دار، ئەو شوێنەی دارو درەختی لێیە، ئاسمان asman بە پەهلەوی: ئاسمان asman.

Ashti ئاشتی، بە پەهلەوی: ئاشتیهـ ashtîh.

Aso ئاسۆ (← Asman ئاسمان).

Ast ئاست (← Hendese هەندەسە).

At ئات (← Tat تات).

Av/w ئاڤ/و، بە ئاڤێستایی ئاپە ape و بە پەهلەوی: ئاپ ap و لە فارسیدا بووە بە آب ab. لە زمانی فەرەنسیدا: ئۆ eau یە.

Avjenî ئاڤژەنی، واتە: ← مەلە mele، ئاڤژەنی واتە: ژەندنی ئاڤ/و jendinî av/w. فارسی بۆ مەلە mele وشەی شنا shena و آشنا ashna و شناو shenav بەکاردەبا. وشەی آشنا ashna لە ئاڤ شەنا avshena > ئاڤ ژەنی avjenî یەوە هاتووە، بە گۆڕینی دەنگی ژ j بە ش sh. وشەی شناو shnaw ژەنینی ئاو jenînî aw ە کە دیارە ژەن jen کوردییە و بەفارسی زن zen ە، ئاو/ڤ aw/v کوردییە و فارسییەکەی آب ab ە. بۆ مەلەکردن melekirdin وشەیەکی ئاڤستایی هەیە کە سنا sna یە، کە ڕەنگە وشەی کوردیی سۆبەیی sobeyî و سۆبایی sobayî کە بۆ مەلەکردن بەکاردێ پێوەندیی بەم وشە ئاڤێستایە وە هەبێ، ئەوەش لە بریتی "سۆن بە ئاڤی" son bi avi کە سۆن son لە گەل: ژۆن jon و ژۆنین jonîn و ژەنین jenîn هاوڕەگ بن.

Awa ئاوا، بە پەهلەوی ئاپات apat ە واتە: شوێنێك کە ئاوایی بێ و ژیانی تێدا بێ و ئاوی تێدا بێ، بە فارسی بووە بە آباد. لە کوردیی باکووردا وشەی ئاڤاهی avahî بۆ خانوو/خانی xanû/î بەکاردەبرێ، کە وشەی ترکی ئێڤ/و ev/w لەمەوە هاتووە.

Av/wabûn ئاڤ (و) ـا بوون، واتە: وندابوون wundabûn (← هاڤی Havî).

Aware ئاوارە > ئا a + وار war + ە e. ئا a، کورتەی ئاوی هاڤی/awî havî یە (← هاڤی havî). وار war (← هەوار

hewar) مانای نیشتمان و جێی ژیانە. ئاوارە aware ئاوی/هاڤی awî/havî bû le بوو لە هەوار hewar.

Awarte ئاوارتە/ Ewarte ئەوارتە/ هەوارتە hewarte، بە کەسێك، یان بە شتێك دەگوترێ کە لە جێی خۆی نەمابێ، دوورخرابێتەوە. < ئەوار ewar + تە te < ← (هە)وار (he)war مانای جێی ژینگە و دانیشتنی مروڤە. تە te کورتکراوەی تەرە tere (← تاراوگە tarawge) یە، کە مانای دوورکەوتنەوەیە لە شوێنی خۆ.

Awat ئاوات، لە ئارمانج armanc ە وە هاتووە کە بە مانای نیشانە nîshane و مەبەست mebest دێ. ئارمانج armanc < ئامانج amanc < ئاماج amac < ئاواج awac < ئاوات awat.

دیارە، شێوەیەکی دیکە بۆ ئارمانج armanc لە شێوەزاری دزفولیدا هەیە کە ئەوەش: ئاماج amac ە و بە شێوەی amaç بە مانای مەبەست mebest کەوتووەتە زاری ترکییەوە.

Awayî و Avahî ئاوایی، بە مانای جێی دانیشتن و لێژیان و خانی (خانوو) دێ. وشەکە پێوەندی بە ئاو/ ڤ aw/v دوە هەیە، واتە ئەو شوێنەی ئاو/ ڤ ی لێیە. کورد دەبێژن "ئاو بە ئاوەدانیدا دەڕوا". وشەی ئاڤاهی avahî بە شێوەی ev/ew چووتە ترکییەوە و بە مانای خانی xanî بەکاردێ (← ئاوا awa).

Awaz ئاواز، بە پەهلەوی: ئاڤاچ avachە.

Awbare ئاوبارە، ئەو دارانەیە کە بەسەر کەندالێکدا رادەهێلرێن بۆ پەڕاندنەوەی ئاو. دیارە وشەی "عبّارة"ی عەرەبی لە

مەوە وەرگیراوە. کە aw بووە بە (عَبْ) وەك چۆن کانی kanî بووە بە کەعنی ke´nî و باشیگە bashige بووە بە بەعشیقە و باگۆڤە bagove بووە بە بەعقووبە. تەنانەت وشەی عَبَر (عبور) یش عەرەبی نییە. سەرنجی وشەی bwar بوار بدریٚ.

Awejû ئاوەژوو، a ئا نیشانەی پیٚچەوانە و نە ne یە (← Awiř ئاوڕ). Wejû وەژوو ویٚنەیەکی دیکەی وەکوو wekûە، واتە: پیٚچەوانەی ئەوەی هەیە.

Awez ئاوەز، (بەهۆش behosh، ژیر jîr) > ئا a + وەز wez > ها ha + وەز wez > هاو haw + وەز wez. وەز wez ویٚنەیەکی دیکەی وەج wec ە کە مانای هۆش hosh (عقل) ە. مرۆڤی بیٚ وەج bêwec واتە: مرۆڤی گەوج gewc. گەوج gewc یش کەوج kewc ە کە لە، کەل ـ وەج kel-wec یان، کاڵ ـ وەج -kal’ wec ە وە هاتووە، (سەرنجی: کاڵ فام بدە (kal’-fam واتە: کەسیٚك کە هۆشی ناتەواو و کەل بیٚ. ئاوەز awez > هاو ـ وەج haw-wec واتە: خاوەن هۆش. بیٚ وەز bê-wez واتە: بیٚ وەج bê-wec. وەج wec و مەژ mej (مەژی mejî و میٚشك mêshk یەك شتن)(سەرنجی وشەی گەمژە gemje بدە کە گەوجە gewce و کەم مەژ kem mejeە). هاو haw و خاو xaw هاومانان و هەردووکیان بە مانای خاوەن بەش -xawen besh دیٚن، سەرنجی وشەی هاوڕیٚ hawřê، هاوولات hawwilat بدە. دەنگی خ x و هـ h جیٚی یەکدی دەگرنەوە لە

کوردیدا، سەرنجی وشەی وانە wane (درس) بدە کە لە خوانە xwane و خوێندن xwêndin ەوە هاتووە.

Awêne ئاوێنە، ئاو aw + وێنە wêne. ئاو aw تایبەتکارێکی هەیە، ئەوەش ئەوەیە کە پاگژ و بێگەرد بوو وێنەی دەوروبەری خۆی دیاردەخا. "ئاوێنە" ئەو ئامرازەیە کە بە شێوەی (وەك) ئاو وێنە دەردەخا (← نەینك neynek). وشەکە بە شێوەی آیینە ayine لە فارسیدا دەرکەوتووە.

Awiř ئاوڕ، ئاوڕدانەوە Awiřdanewe < ئا a + وەر wer + دان dan + وە we، ئا a نیشانەی نە ne و پێچەوانە pêchewane یە، ئەم نیشانە هێندۆئەوروپاییە کۆنە لە کوردیی ئەوڕۆودا بە شێوەی هەء he´ هەیە. بۆ وێنە: کەسێك پرسیار بکات لێت و بێژیت: نامەکەت نووسی؟ وەرامت: هەء. واتە: نا. وەر wer و بەر ber یەك مانایان هەیە (سەرنجی "ئەم بەر و ئەو بەر" و "ئەم وەر و ئەو وەر" بدە). ئاوردانەوە واتە چاو دانەبەر بەری پێچەوانە.

Awrîshim ئاوریشم، (هەوریشم hewrîshim) بە پەهلەوی ئەپەریشوم eperîshum ە و لە فارسیدا بووە بە آبریشم abrishim.

Ax ئاخ (← خاك xak).

Axêz ئاخێز (← رزگاری rizgarî).

Axha ئاغا، وشەیەکی مەنگۆلییە.

Axo ئاخۆ، داخۆ daxo/ داخوا daxwa لە داخواز daxwaz ەوە هاتووە. داخواز daxwaz بووە بە داخوا daxwa و ئەوجا داخۆ daxo و دوایی بە کەوتنی دەنگی د d بووە بە ئاخوا axwa و ئەوجا ئاخو axo.

A ئا

Axond ئاخۆند (مەلای شیعە) لە ئاغا خوێند (ە وار)ەوە هاتووە.

Axur ئاخور، جێیەکە بە گڵ و قوڕ و بەرد دروستدەکرێ و ئالیکی تێدەکەن بۆ چوارپێیان. لە پەهلەویدا بە شێوەی **axwer** ئاخوەر هەیە. ← **Ax** ئاخ لە کوردیدا مانای گڵ **gil'** و خاك **xak** ە.

Ayin ئاین، کە ئەوڕۆ لە زمانی کوردیدا بە چەند مانایەك دێ، یەکێك لەوانە مانای دین **dîn** (← دین **dîn**)ە، وشەیەکی کۆنی کوردییە. لە پەهلەویدا بە شێوەی ئایێن **ayên** و ئادڤێن **advên** دێ، کە بە گەلێك مانا بە کارهاتووە وەك: رەوشی ژیان، خۆڕسك، سروشت، تایبەتکار، رەشتوخوو، جێژن، قانوون، نەرێت (نظام). (← مەل **mel**).

Azئاز، واتە خواردن **xwardin**، کە بە سانسکریت: ئەس **es** ە و بە ئەڵمانی **essen** مانای خواردنە. ئاز **az** لە وشەی ← ئازوخە **azuxe** دا دەردەکەوێ، کە بۆ خواردنێك بە کاردەهێنرێ کە لەماڵدا دانرابێ بۆ ماوەیەك. وشەی ئاز **az** بە گۆڕینی دەنگی ز **z** بە ژ **j** و ئەوجا بە ش **sh** بووە بە ئاش **ash** کە بۆ چێشت بەکاردێ، بۆ وێنە بە چێشتلێنەر دەگوترێ: ئازپیش **azpîsh** واتە: ئەو کەسەی کە خواردن دەپیشێنێ، لە فارسیدا کراوە بە آشپز **ashpez** پز **pez** ی فارسی لە پختن **poxten** > پیشاندن **pîshandin** ەوە دێ.

Azad ئازاد، بە ئاڤێستایی ئازاتە **azate** و بە فارسیی کۆن ئاداتە **adate** یە و بەپەهلەوی ئازات

A ئا

azat ە و ئازادی **azadî** بە پەهلوی ئازاتیهـ **azatîh** ە، کە ئەو دەنگی ت **t** یە لە هێندەك شێوەزاری کوردیدا ماوە، بە پێچەوانەی فارسییەوە، بۆ وێنە: نابود **nabûd** (فارسی)، نابووت **nabût** (کوردی)، صد **sed** (فارسی)، سەت **set** (کوردی) و **adate** فارسیی کۆن بە **azate** ی ئاڤێستایی بەراوردبکە (ز **z** ی ئاڤێستایی و د **d** ی فارسیی کۆن).

Azar ئازار، بە ئاڤێستایی و بە پەهلەوی ئازار **azar** ە، لە زمانی کوردیدا پاشکۆی ئاژ **aj** ـ بە مانای شتی زەبر و تیژ بەکاردێ. سەرنجی وشەی دەرزی ـ ئاژن **derzî-ajin** و ئاژنین **ajinîn** بدە، کە شتێکی تیژ بکرێ بە شوێنێکدا.

Azuxe ئازوخە، > ئاز **az** + خە **xe**. ← ئاز **az** (خواردن)ە، خە **xe** کورتکراوەی خەو **xew**ە، واتە: خەولێخراو **xewlêxraw** ، دانراو بۆ کاتی خۆی، کورد دەبێژن پارەی نوستوو **parey nustû** واتە: پارەی خەوتوو **parey xewtû** ، پارەیەك کە جارێ دانراوە بۆ کاتی خۆی (تەنگانە)، وشەی ئازوخە **azuxe** تەنانەت ئەگەر خە **xe** کورتکراوەی خستە **xiste** > خستن **xistin** یش بێ، هەر وەك خۆی کەوتووتە فارسی و ترکییەوە. دووریش نییە وشەی خەوتن **xewtin** پێوەندیی بە خۆخستن **xwexistin** ەوە هەبێ. (← خەو(ن) **(xew(n)**.

B ب

Ba با، له پەهلەویدا ڤات vat و له فارسیدا باد bad ە. وشەی ڤیند wind ی ئەڵمانی و ویند wind ی ئینگلیزی پێوەندییەکی رەگەییان هەیە بەمەوە. چۆنکە دەنگی ڤ v و w و ب b دەگۆڕێنەوە بەیەك، هەروەها دەنگی ت t و د d (⟵ azad ئازاد).

Bac باج/baj باژ. له زمانی ئێرانیی کۆندا باجی bacî بووە. گەورەپیاوان پارە و یارمەتییان وەرگرتووە له خەلك و پێیان گوتووە: باج bac.

Bagirdên باگردێن، (باگردان bagirdan). له بان گردێن bangirdên و بان گردان bangirdan ەوە هاتووە. بان ban سەری سەرەوەی خانوو، یان شوێنێکی دیکەیە، هەروەها شوێنی بەرز. گردێن girdên له گرد gird و گر gir ەوە دێ کە مانای خڕ xir ە. واتە: باگردێن ئەو ئامێرە خڕەیە کە بانی پێ دەگێڕدرێ، کە وشەی گێڕان gêřan یش پێوەندی بە تایبەتکاری خڕی xiřî یەوە هەیە، سەرنجی وشەی بەدەورداگێڕان بدە، کە بە مانای خولپێدان xulpêdan دێ.

Bakgrawind باکگراوند. واتە: پشت خان pisht xan وشەکە back ground ی ئینگلیزییە.

Bal’ باڵ، ئەو ئەندامەی کە ⟵ مەل mel پێدەفڕێ. لە ئاڤێستاییدا وارە ware و لە پەهلەویدا بارەك barek ە.

Bal’a باڵا، وشەیەکی دیکەیە بۆ بەژن bejin (بەژن و باڵا bejin û bal’a) بە پەهلەوی بەشن beshn ە.

Bal’aban باڵابان، باراباں ئامێرێکی مۆزیکە. وشەکە رووسییە.

Bangush بانگوش، بەو کەسە دەڵێن کە بە ← باگردێن bagirdên گوشار بخاتە سەر سەربانی بە ← قوڕ quř داپۆشراو، بۆ ئەوەی لە کاتی باران باریندا، درزەکانی بێنێتەوەیەك و دڵۆپە نەچێتە نێو ژووری خانوو. بان ban رووی سەرەوەی خانووە، ← گوش gush لە گوشین gushîn و ← گوشار gushar ەوە هاتووە، کە لە عەرەبیدا (ضغط)ە.

Baran باران/waran واران. بە پەهلەوی ڤاران varan ە، لە شێوەزارێکی کوردیدا، لە پاڵ وشەی بارین barin دا، وشەی ڤارین varîn یش هەیە.

Barwêt باروێت/ تۆمەتی هەڵبەستراو /tometî helbestraw بوختان .buxtan < بار bar (خستنە سەر xistine ser) + وێت wêt. وێت wêt وێنەیەکی دیکەی وێژ wêjە، واتە: گوتن gutin/ وتن witin (سەرنجی وشەی واتەوات wate wat (إشاعة) بدە کە لە وتەوت wute wut > گوتە گوت gute gut ەوە هاتووە. هەروەها ویت ویتك wît-wîtik، کە پەرتۆکێکی پیرۆزی ئێزدییەکان بووە. wît-yar ویتیار لە زمانی کوردیدا بە قسەبێژ qise bêj دەگوترێ.

Bash باش (← وەش wesh).

Bask باسك، (← بازوو bazŭ).

Batu باتو، (گون gun)، با ba لە زمانی کوردیدا بە ئارەزووی سێکسیی مێ بۆ نێر دەگوترێ. ئەمە لە وشەی "دێلە بە با dêl’e be ba"دا دیارە، واتە: دێلە سەگێك (سەگێکی مێیینە کە "بەبا" یە، واتە: ئارەزووی سێکسی هەیە). تو tu لە تۆ to ەوە هاتووە کە تۆ to هاومانای ← تۆو tow ە.

Baw باو، له باما bama ی ئاڤێستاییەوە هاتووە کە بە مانای رۆناکی و دیار و درەخشانە. دەگوترێ ئەو شتە باوە. هەروەها بە شتێك دەگوترێ کە رەنگی لە شتێکی دیکە بچێ (شین باو shîn baw).

Bawesh باوەش، < با ba + وەش wesh. وەش wesh لە وەشاندن weshandin و وشین wishîn و گوشین gushîn ەوە هاتووە. واتە: با ba > بە be (خۆ) وە (xo) we گوشین. ئەم وشەیە لە شێوەی آغوش (آگوش) دا کەوتووەتە فارسییەوە. دیارە گوشین و گوش فارسی نین. بەلکو فشاردن و فشار فارسین.

Bax باخ، شوێنێکە کە دار و درەخت و گوڵ و رووەکی دیکەی تێدابێ و بە پەرژینێك دەورە درابێ. باخ bax لە پەهلەویدا باگ bag ە کە لە فارسیدا بووە بە باغ baxh. باخچە baxche (باخی بچووك) < باخ bax + چە che. زاری ترکی وشەی باغچە baxche ی یەکسەر لە کوردییەوە وەرگرتووە و، بەم جۆرە: bahce دەینووسێ و لە فارسییەوە وەرینەگرتووە، ئەگەنا وای دەنووسێ: باغچە bağçe. هەروەها وشەی باخچڤان baxchivan (باخچەوان baxchewan)ی لە کوردییەوە وەرگرتووە، نەك لە فارسییەوە، چۆنکە زاری ترکی ئەستەموولی خ x بە هـ h دەنووسێ و، بەم جۆرە دەینووسێ bahçivan بەڵام لە فارسیدا باغبان baxhban ە. کەچی لە فەرهەنگی ئیتمولۆجیای زاری ترکییدا (I.Z.Eyuboğlu: Türk Dilinin Etimologi sözlüğü, Istanbul 1988) وا دەستنیشانکراوە کە لە فارسییەوە وەرگیرابێ (ل 34) کە

ئەمە راست نییە و هەر بۆ
ئەوەیە نێوی زمانی کوردی
نەبرێ.

baxel’ باخەڵ، باخەڵ baxel’ < با
ba + خەڵ xel’. با ba واتە: لا
la (لای من lay min)، کن kin
(لە کن من le kin min)، نك
nik (لە نك من le nik min)،
ئالی alî (ئالیا من aliya min).
با ba و بە be یەك
präposition ن، بۆ وێنە:
کلیلەکە بە من نییە kilîleke
be min niye واتە: لای من
نییە lay min niye، نە با منە
ne ba mine، نە جەم منە ne
cem mine. خەڵ xel’ (خەل
xel) وێنەیەکی دیکەی کەل kel
ە، کە لە کن ئەل kin el و کن
ئال kin al ەوە هاتووە، واتە:
تەنیشت لا tenîshit la، نێزیك
لا nêzîk la. وشەی نك nik لە
نێزیك nêzîk ەوە هاتووە.
وشەی کن ئال kin al < کن
ئەل kin el بووە بە کێل kêl
(کێلی گۆڕ kêlî gor) و کێلەك
kêl-ek (کە لە کوردیی باکووردا
بۆ "تەنیشت tenîsht
بەکاردەبرێ). وشەی باخەل
baxel لەمەوە دێ کە بە مانای
لە نزیکەوە، لە کنەوە، لە لاوە،
دێ. دیارە مانای دیکەشی
وەرگرتووە و، لە فارسیدا شێوەی
"بغل"ی وەرگرتووە، هەروەها
وشەی پاڵ pal’ (لە پاڵ مندا،
واتە: لە تەنیشت ولای من)
(پاڵدانەوە pal’danewe)، لە
باخەڵ baxel ەوە
کورتکراوەتەوە. دیارە
präposition ی با ba (بە
be) (ب b) دەبێتە پ p وەك:
بە منە be mine دەبێتە:
پێمە pême. کاتێك بچێتە پاڵ
جێنێو.

باز Baz، مەلێکە بۆ راو
بەکاردەهێندرێ. لە وشەی
ئاڤێستایی vez ڤەزەوە
وەرگیراوە کە مانای فڕین
fiřîn ە. وشەی باز baz لە

پەهلەویدا بە شێوەی باژ baj و باچ bach هەیە. وشەکە لە پێش سەردەمی ئیسلامەتیدا کەوتووەتە زاری عەرەبییەوە. وشەی واشە washe ش کە لە عەرەبیدا بووە بە "باشق"، هەرلەم بنەڕەتەوەیە.

Bazdan بازدان/ Wazdan وازدان. مانای بزووتن bizûtin/ بزاڤ bizav و جوولان cûl'an ە. واتە: لە شوێنی خۆوە بۆ شوێنێکی دی. وازی wazî مانای یاری yarî یە واتە: جوولان cûl'an (← Bezîn بەزین).

Bazû بازوو، باسك bask، لە ئاڤێستادا بازەڤ bazev ە.

Bed بەد، واتە: خراپ xrap، بە پەهلەوی ڤەت vet و لە فارسیدا بووە بە بد bed و لە ئینگلیزیدا bad ە.

Bedew بەدەو، بە کەسێکی جوان و خۆشیك دەبێژن. وشەی بەتەو betew یش هەر بەو مانایە بەکاردێ. لێرەدا بەتەو betew > بە be + تەو tew. تەو tew کورتکراوەی تەوز tewz ە، کە مانای خشڵ xishl' و رازانەوە و جوانییە. بەتەو betew واتە: کەسێکی رازاوە و جوان و بەرچاوکەوتوو. لێرەدا سەرنجی وشەی beutiful و beuty ی ئنگلیزی بدرێ کە مانای جوانی cwanî و خۆشیکی xoshîkî یە. هەوەها وشەی boutique ی فەڕەنسی، کە بەو دوکانە دەگوترێ کە شتی مۆدە و جوان دەفرۆشێ، وشەی (بدیع) ی عەرەبی، لە مەوە سەرچاوەی گرتووە.

Befir بەفر/ وەفر wefir، بەرف berf. وشەکە ئاڤێستاییە. ڤەفرە vefre یە و بە پەهلەوی وەفر wefr ە.

Beg بەگ، وشەیەکی کوردیی کۆنە کە بە مانای ← مەزن mezin و ← گەورە gewre و ← خۆدێ

B ب

xodê (← خوا xwa) دێ. بە سانسکریت خۆدێ xodê (خوا xwa) بهگه bhege یە. هەر لە کوردیدا وشەی باخوێ -ba xwê هەیە بۆ خوا. وشەی بەگ beg بە شێوەی bey کەوتووەتە زاری ترکییەوە و، وشەی büyük ی ترکی لەمەوە وەرگیراوە. وشەی big ی ئینگلیزی، هاوڕەگی وشەی بەگە. لە زاری رووسیدا وشەی بۆگ бог بە مانای خودێ دێ. هەروەها وشەی بێگم bêgim کە هێندییەکان بۆ پایەبەرزان بەکاری دێنن و، لە میسر کراوە بە "بیجوم" لە مەوە هاتووە. تەنانەت وشەی فەخفوری fexfûrî لە بەگ پووری beg pûrî یەوە هاتووە، واتە: کوڕی خودێ ← kurî xudê، ئەمەش نازنێوی پاشا کۆنەکانی چین بووە و، فەخفووری بە وەوە نێونراوە. وشەی بەگ beg کەوتووەتە عەرەبی و فارسیشەوە.

Begudate بەگوداتە. نێوی کۆنی بەغدا Bexhda یە کە مانای خودێ داو ە (← Beg بەگ).

bel بەل، بە مانای درێژ dirêj و شۆربووەوە و بەرزوبارێك دێ. بەل bel لە بالاْ bala وە هاتووە کە بالا bala ش لە بەرز berz وە هاتووە (← بەرز berz).

Belge بەلگە، بە مانای هۆیەك، یان دەستاوێژێك، یان ئامێرێك بەکاردەبرێ بۆ سەلماندنی قسەیەك، یان بانگەشەیەك کە بە عەرەبی (دلیل)ە. بەلگە < بەل bel + گە ge. بەل bel لە پەل pel ەوە وەرگیراوە کە پەل لە کوردیدا مانای پارچە کاخەز (← کاخەز kaxez) parche و گەلاْ gela یە و، لە بنەڕەتدا لە ← پەڕ per ەوە هاتووە. بەلگە لە پەهلەویدا ڤەلگ velg ە و لە فارسیدا بووە بە برگ berg (بەرگ). وشەی گەلاْ gel'a ش

هەر لە ڤەلك velg ەوە هاتووە، وەك وشەی پەل pel. بە کوردیی باکوور بە پارچە کاخەز kaxez دەگوترێ پەل pel واتە: گەڵا gel'a. وشەی ورق (وەرق) ی عەرەبی، ئەویش هەر لە ڤەلگ velg ەوە هاتووە بەم شێوەیە: ڤەلگ velg < وەلگ welg < وەلەگ weleg < وەرەگ wereg < وەرەق wereq (ورق). وشەیەکی ترکی هەیە بەرامبەر بەلگە belge ی کوردی، کە نێزیکە لێی و، ئەوەش بیلگی bilgi یە کە ئەمەیان لەگەڵ بەلگە belge ی کوردی هاوڕەچەلەك نین. بیلگی bilgi ترکی لە بیلمەك bilmek واتە: زانین zanîn ەوە وەرگیراوە.

pel پەل، (گەڵا gel'a) (← بەلگە belge).

Benc بەنج، بەنج و پەنج penc واتە: سڕکردنی شوێنێکی لەش. بەنج benc لەگەل بەنگ beng و بەند bend (بەستن bestin، گرتن girtin) هاوڕەگە. بەنگ beng جۆرە گیایەکە، کە هێزی بێهۆشکەری هەیە. (بەنگ ـ کێشان beng-kêshan، بەنگ ـ کێش beng-kêsh)، بەنگ لە زمانی عەرەبیدا کراوە بە بنج (بەنج). بەنج لە وشەی سانسکریتی بهەنگا bhenga وە هاتووە، کە لە پەهلەویدا بووە بە مەنگ meng، مەنگ meng و مەند mend کە لە زمانی کوردیی ئەوڕۆدا بە مانای لەسەرخۆ leserxwe و کەم دوو kem-dû و کەم جووڵە kem cûl'e یە، هەر لەم ڕەگەوە دێ.

Bender بەندەر، (شوێنی کەناری زەریا کە کەشتی لێی دەوەستێ). < بەند bend + ـەر er، ـەر er کورتەی زەر zer/زەریا zerya

یە، واتە: ئەو شوێنەی کە زەریا zerya لەوێدا بەند bend دەبێ.

Benexwên بەنەخوێن، بەندەخوێن bendexwên (← دۆخێن doxên).

Beng بەنگ، (← بەنج benc/ پەنج penc).

beng-kêsh بەنگ ـ کێش، بەنگ ـ کێشان beng-kêshan (← بەنج benc/ پەنج penc).

Benzîn بەنزین، وشەکە بە فەڕەنسی benzène و بە ئەڵمانی Benzin و بە رووسی бензйн ە، وشەکە کەوتووەتە عەرەبی و فارسی و ترکییەوە، هەر بە شێوەی بەنزین.

Ber بەر، (ئەگەر بۆ بەری مێوە وشتی دی بێ) بە پەهلەوی: بەر ber ە. خۆ ئەگەر بە مانای، لا la و پێش pêsh و بەردەم berdem بێ، ئەوا بە پەهلەوی: ڤەر ver ە، لە کوردیشدا وشەی ڤەر ver (وەك پەهلەوی) بە مانای لا la هەیە. ئەگەر بەمانای شوێنی شەرمی لەش بێ، بۆ وێنە "تووکی بەر" ئەوا لە ئاڤێستادا ڤەرە vere یە.

Beraz بەراز/ Wiraz وراز، لە ئاڤێستاییدا ڤەرازە veraze و لە پەهلەویدا وراز wiraz ە.

Berel'l'a بەرەڵڵا، لە: بەر هەڵدا berhel'da وە هاتووە، واتە: بەرەکەی (کە دایپۆشیوە) هەڵدراوەتەوە و هیچ شتێك بەرینەگرتووە پێی.

Berewpêrî بەرەوپێری، (چوونەپێشەوە لە شتێك، یان لە کەسێك، واتە: پێشوازیکردن). بەرەوپێری berewpêrî (نەك بەرەوپیری berewpîrî). پێر pêr مانای پێش pêsh ە. دەنگی ش sh و دەنگی ر r زۆر جار جێیەك دەگرنەوە، وەك وشەی پاششێو pashshêw دەبێتە پارشێو parshêw.

B ب

Berk بەرك (⟵ **Berq** بەرق).

Bermal’ بەرماڵ، < بەر **ber** + ماڵ **mal’**. بەر **ber** واتە: پێش **pêsh**، ماڵ **mal’** لە ماڵین **mal’în** ەوە هاتووە. ماڵین **mal’în** واتە: پێداهێنان **pêdahênan** و پێدادان **pêdadan**. ماڵین **mal’în** بۆ پاككردنەوەش دێ.. ئەوەش هەر دەسپێداهێنانە. بەرماڵ ئەو پارچە قوماشەیە كە نوێژ دەكرێ لە سەری و بە ڕوو دەماڵرێ.

Berq بەرق، بروسك (ە) **brusk(e)** یە. بەرق **berq** كورتەی وشەی بروسك **birusk** ە. بروسك **brusk** < بروس **brus** + ك **k**، (ك **k** ـ بۆ كورتكردنەوەی شرینییە). وشەكە خۆی بروس **brus** ە كە بە ئەڵمانی **Blitz** ە. لێرەدا سەرنجی وشەی بڵێسە **bil’êse** ی كوردی و وشەی **blaze** ی ئینگیلیزی بدرێ كە مانای "گڕ **gir**" ە. لە زمانی كوردیدا وشەی بەرك **berk** هەیە كە نێوی ئەستێرەی گەلاوێژ **gelawêj** ە، گەلاوێژ **gelawêj** لە گڕ ـ هاوێژ **giř-hawêj** ەوە هاتووە، واتە: كە گر و تیشك دەهاوێژێ و بە عەرەبی "الشعری" و فارسی "شعری" یە. وشەی بەرق **berq** كەوتووەتە عەرەبی و فارسییەوە بە شێوەی "برق"، كە لە وشەی بەرك **berk**ی كوردییەوە هاتووە.

Bersîle بەرسیلە، لە بەرشیلە **bershîle** و بەرشیرە **bershîre** ەوە هاتووە. واتە: ترێ بەرلەوەی شیرینی تێبپەڕێ.

Bertîl بەرتیل، < بەر **ber** + تیل **tîl**. بەر **ber** واتە: پێش **pêsh**. تیلكردن **tîlkirdin** واتە:

خلۆرکردن xlorkirdin، خوارکردنەوە xwarkirdinewe ی شتێك، وەك لە یاری هەڵماتێندا باوە. وشەی بەرتیل bertîl یش هەیە، کە بەو بڕە پارەیە، یان، بەو میچە دەبێژدرێ کە لە کایەی هەڵماتێندا دادەنرێ. کەواتە: بەرتیل bertîl پارەیەکە، یان، شتێکە کە لە بەر تلی (پەنجە)ی کەسێکدا دادەنرێ بۆ تیلکردن (خوارکردنەوەی) کارێك، واتە: لە ڕێی ڕاست لادانی کارێك (← تلی tilî، ← پەنجە pence).

Berz بەرز، بە ئاڤێستایی بەرەزە bereze و بەرزا berza یە، بە دەنگگۆڕکێی ر r بۆ ل l بووە بە بلند bilind و، بەم شێوەیە چووەتە فارسی و ترکییەوە. لە فارسیدا بووە بە بولەند (بلند) و لە ترکییدا bülent. لە ئاڤێستادا وشەیەکی دیکەش هەیە کە بۆ بەرزایی berzayî (واتە: بەرزێتی berzêtî) بەکاردێ، ئەو وشەیەش: بەرەزایتی berezaytî یە. وشەی Burg ی ئەڵمانی کە لە بنەڕەتدا لاتینییە و، بەمانای شوێنی بەرز بەکاردێ و "برج" لە زمانی عەرەبیدا، لەم بنەڕەتەوەیە.

Bes بەس، لە ئاڤێستادا ڤەس ves ە.

Betal’ بەتاڵ (← vala ڤالا).

Bezat بەزات/ بوێر biwêr (← Dak داك).

Bezîn بەزین، سەرنجی وشەی لەبەزچوون le bez chûn بدە کە بە مانای: تەزینی لنگە لە ماندووتییدا ونەتوانینی بۆ بزووتن. بەز bez و بز biz لە بزووتن bizûtin و بزاڤ bizav (حرکة) ەوە هاتوون، کە وشەیەکی هێند ۆ ئێرانیی کۆنە. سەرنجی وشەی faire bouger ی فەڕەنسی و Bewegung ی

ئەڵمانی بدە، کە هەردووکیان مانای بزووتن دەگەیەنن. بەزین bezîn، مانای شکان shikan ە لە شەڕدا، بەڵام لە بنەڕەتدا مانای راکردن و کەوتنە جووڵە و بازدان bazdan ە و، لە وشەی ئاڤێستایی ڤەز vez ەوە هاتووە کە مانای فرین firîn ە (⟵ باز baz). بازدان لە شێوەی کوردیی باکووردا مانای راکردن و هەڵاتن و رەڤین revîn ە. ⟵ نەبەز nebez کەسێکە کە راناکا و هەڵنایەت.

Bê بێ، نیشانەی نەبوونی شتێکە کە لە پەهلەویشدا هەر بێ bê یە و لە فارسیدا بووە بە بی bî.

Bê awez بێ ئاوەز، (گەوج gewc، گێل gêl) (⟵ ئاوەز awez).

Bêgane بێگانە، (⟵ بیانی biyanî).

Bêshke بێشکە، ئامێرێکە کە کورد، جاران، منداڵی خۆیان تێدا پاڵدە خست و دەنواند و رایاندەژەند، پاش ئەوەی منداڵەکەیان بە دەستڕازە destraze دەبەستەوە. بێشکە bêshke لە بێچگەهـ bêchge(h) ەوە هاتووە، بێچکە bêchke واتە: منداڵ، بچووکی مرۆڤ، یان هی ئاژەڵ و مەل. گەهـ ge(h) پاشگرە بۆ شوێن، واتە: جێی بێچکە (شوێنی منداڵ). ئەم وشەیە چووەتە زاری ترکییەوە و بووە بە beşik. لە هێندەك شێوەزاری کوردیدا بە بێشکە دەگوترێ ⟵ دەرگوش dergush، وشەی دەرگوش dergush لە دارگوش dargush ەوە هاتووە، واتە تەختە و دارێك کە بێچکە (زارۆك، منداڵ) بگوشێ بە خۆیەوە، بۆ بێشکە bêshke وشەی لانك lanik یش هەیە کە لانە lane یەکی گچکەیە.

Bêwer بێوەر، واتە: بێ ئەنجام bê encam. وشەکە بەرامبەر بێبەر bêber ە، کە لە ئاڤێستاییدا بە ئەڤەرێ be everê یە.

B ب

Bêwez بێوەز، (← ئاوەز awez).

Bêz بێز (← قێز qêz).

Bêzar بێزار. بێ bê + زار zar (زار مانای deng ← zar زار).
Bêzarبێزار واتە: بێ دەنگ bêdeng و بێتاقەت bêtaqet و لە چالاکیکەوتوو.

Bêzat بێزات، واتە: بێورە bêwire.
وشەی بێزات bêzat لە بێ bê zert زەرت هاتووە، "زەرت" zert مانای دڵ dil' ە.
وشەی زەرت zert لە زمانی کوردیدا لە وشەی دڵ dil' کۆنترە. (دەنگی ز z لە دەنگی د d کۆنترە، سەرنجی وشەی زەریا zerya و دەریا derya بدە) لە کوردیدا دەگوترێ زاڤا zava، لە فارسیدا دەگوترێ داماد damad و نموونەش بۆ ئەمە زۆرە. Bêzat کەسێکە کە دڵی بەهێز نەبێ، واتە ترسنۆک tirsinok/ترسۆنەک tirsonek بێ.

Bêzŭ بێزوو (← قێز qêz).

Bijar(tin) بژار(تن) (← bizûtin بزووتن).

Bijîshk بژیشك، دوکتۆر (← چازان chazan) بژیشك bijîshk لە بژی bijî + شك shk ەوە هاتووە. ـ شك shk ـ وێنەیەکی دیکەی چك chik و کورتکراوەی چێك chêk و چێکردن chêkirdin. (ددان چێکەر didan chêker = واتە: دان چاکەرەوە، دانساز dansaz). لە زمانی کوردیدا وشەی بژیك bijîk هەیە و، بە کەسێك دەگوترێ کە بتوانێ خۆی خۆی بژێنێ. بژیشك bijîshk بەم جۆرە ئەو کەسەیە کە دەسەڵاتی ژیاندنی هەیە، کە ئەوەش بۆ دوکتۆر بە کاردەبرێ. ئەم وشەیە لە فارسیدا پزیشك pizîshkە، کە ئەم وشەیە پێوەندیی بە وشەی بژیشك

bijîshk ی کوردییەوە نییە. پزیشك **pizîshk** لە وشەی ئینگلیزی **physician** (فیزیشن) ەوە هاتووە. دوور نییە ئەم بژیشك **bijîshk** ی کوردییە، وێنەیەکی کوردیی ئەو وشە لاتینییە کۆنەبێ کە پێوەندیی بە وشەی فیزیۆ وە هەیە، کە ئەندامی لەشە، ئەگەرچی بژیشك، لە پەهلەویدا بچەشك **bicheshk**ە و، زۆر نێزیکە لە بژیشك **bijîshk** ەوە.

Bil'êse بڵێسە، بریتیە لە بەرزبوونەوەی گڕ و تیشکی ئاگر. وشەکە لە بنەڕەتدا برێسە **birêse** و برێس **birês** ە، کە هەردووکیان لە کوردیدا هەن، هەروەها لەگەل وشەی ئەڵمانی **Blitz** (هەورە تریشقە) و ئینگلیزی **blase** (گڕی ئاگر)، یەك رەگیان هەیە. وشەی **Berq** برق ی عەرەبی کە بە مانای هەورە تریشقە و بریسکەدانە لە مە وەگێراوە (← بروسك **birusk**).

Bilûr بلوور، جۆرە شووشەیەکی بە نرخە لە **beryllus** ی لاتینیەوە هاتووە کە بەمانای درەوشان و تیشکهاویشتن و بەردی بە نرخە دێ.

Bilûz بلووز، لە وشەی فەڕەنسی **blouse**ەوە هاتووە.

Bilwêr بلوێر/ **Bilûr** بلوور، وشەیەکی کوردی زۆر کۆنە لە بـ **bi** و لوێر **liwêr** ەوە هاتووە، واتە: بەو شتە دەلوێرێندرێ. سەرنجی وشەی لاتینی **lyra** بدرێ کە لە وشەی یۆنانیی کۆن **λΰρα** ەوە هاتووە و ئێستە لە ئەڵمانیدا بە شێوەی **lyra** بە کاردێ. هەروەها سەرنجی وشەی **lyrik** ی ئەڵمانی بدرێ کە لە فەرەنسییەوە وەرگێراوە و، بۆ هونراوەی لیریکی **poèsie lyriaque** بە کاردێ، کە

B ب

ئەمەش لە وشەی لاتینی lyricus و یۆنانی lyrikos (λυρικός)ەوە هاتووە.

Bilxur بلخور، بلهور bilhur، بلخور bilxur، بە ساوەرێك، یان شتێك دەگوترێ کە کوترابێ. بلخور bilxur = > بل bil + خور xur، بل bil شتێکە کە نەرم بووبێ (تەماتەکە بڵە temateke bil’e). خور xur وێنەیەکی دیکەی هور hur ە واتە: هورد hurd (ورد wird). بلخور bilxur کراوە بە بلغور bilxhur و کەوتووتە زاری ترکییەوە بە شێوەی burgul بورگول و، بە گۆڕینی شوێنی دەنگەکانی بووە بە (برغل) burxhul و، بەو شێوەیە کەوتووەتە زاری عەرەبییەوە.

Bin بن، لە بوونە bûne ی ئاڤێستاییەوە هاتووە.

Binaxe بناخە، > بن bin + ئاخ ax + ـە e. ← ئاخ ax مانای ← گڵ gil’ و ← خاك xak و ← زەوی zewî یە. بناخە binaxe واتە: بن ئاخ bin ax و بن زەوی bin zewî ، ئاخ و خاك هەریەك وشەن، بە جێگۆڕینی دەنگەکان بەو دوو جۆرە دەرهاتوون.

Binc بنج، و بنچ binch، بنچینە binchîne > بنجینە bincîne واتە: لە بن bin و جێهێن cêhên ەوە هاتووە. واتە: (بنی جێ)، ئەو جێیەی کە بنی شتەکەی تێدایە.

Binch بنچ، (← بنج Binc).

Bineche بنەچە، لە بنە جەهـ bineceh ەوە هاتووە، واتە: جهێی (شوێنی) بنك bink و ڕەگەکەی.

bineřet بنەڕەت لە بنەڕەگ binereg ەوە هاتووە. (←بنیات biniyat).

B ب

Binyat بنیات، به ‌مانای بنچینه binchîne و بناوان binawan دێ. به ‌پەهلەوی: بون - دات bun-dat ه و، له ‌فارسیدا بووه به ‌بنیاد bonyad. له ‌عەرەبیدا بووه به ‌بنیان. بنیان bunyan له ‌بن bin + نیان niyan ەوه هاتووه. نان nan له ‌کوردیدا مانای دانان danan ه (ئەو سەرینه ‌بنێ ژێر سەرت، واته: دایبنێ ژێر سەرت).

Bira برا، به ‌پەهلەوی: براتەر biraterه وبه ‌فارسی برادر berader و به ‌ئینگلیزی brother و به ‌ئەڵمانی Bruder، وشەیەکی هیندۆئەوروپاییی کۆنه و، کەوتووته ‌زاری ترکییەوه ‌به ‌شێوەی birader.

Birde برده، به ‌شتێ براو و دزراو دەگوترێ (کردەی من و بردەی تۆ). به ‌کوێله koyle ش دەگوترێ: برده. له ‌پەهلەویدا وشەی ڤەرتەك vertek هەیە، که ‌له ‌فارسیدا بووه به ‌"بُرده".

Biringî برنگی (← قەیچی qeychî).

Birk برك (← ئەستێرك estêrk) له ‌برگه birge ەوه ‌هاتووه، که ‌بەو شوێنه ‌دەگوترێ که ‌له ‌زەویدا دەبڕدرێ بۆ جۆگەله ‌دروستکردن. وشەی "برکه"ی عەرەبی به ‌مانای حەوز hewz لەمەوه ‌هاتووه.

Bist بست، (مست mist)ه. هەردووکیان بنچینەیان یەکە، دوو وشەی هێندۆئەورپاییی کۆنن. به ‌ئینگلیزی fist و به ‌ئەڵمانیی و Faust و به ‌ئەڵمانی پەتیی کۆن füst ه. که Faust به ‌ئەڵمانی مسته ‌کۆڵەیە.

Biste بسته، (پسته piste) که ‌له ‌زمانه ‌ئەوروپاییەکانیشدا هەیە. به ‌ئەڵمانی pistazie و به

B ب

ئینگلیزی pistachio و به فەڕەنسی pistache. لە عەرەبیدا بووە بە فستق بە گۆڕینی دەنگی پ p بۆ ف f. وشەیەکی کۆنی کوردیی - ئێرانییە. کە بە یۆنانی fistákè (φιστίκι) و بە لاتینیی نوێ pistacia یە.

Biyanî بیانی، لە شێوەزاری کوردیی باکووردا بۆ بێگانە bêgane بەکاردێ. بیانی < بـ bi + یانی yanî < بێ bê + یانی yanî. بـ bi کورتکراو و گوشراوی بێ bê یە. یانی yanî و خانی xanî (خانوو xanû) یەکمانان. تەنانەت وشەی یانە yane، دەمێکە لە نێو کوردی باشووری کوردستاندا بۆ نادی ی عەرەبی و club ی ئینگلیزی بەکاردێ (نموونە: "یانەی سەرکەوتن" لە بەغدا). کەواتە "بیانی biyanî" مانای "بێ خانی bê xanî" یە. واتە: کەسێك کە نیشتەجێی شوێنێك نەبێ و بێ ماڵ بێ. هەروەها وشەی "بێگانە bêgane" ش لە بێ bê و گانە gane وە هاتووە. گانە gane وێنەیەکی دیکەی خانە xane (خانی xanî، خانوو xanû) ە. کە لە زمانی عەرەبیدا بووە بە "حانە ĥane" و بۆ ئەو دوکانە بەکاردەبرێ کە مەی و خواردنەوەی ئەلکۆلی تێدا دەخورێتەوە. هەروەها وشەی حانوت ĥanût کە لە زمانی عەرەبیدا بۆ دوکانی گچکە بەکاردەبرێ، لە خانووتك xanûtk ەوە وەرگیراوە، واتە: خانە (خانوو) یەکی گچکە. وشەی بیانی biyanî بە جێگۆڕکێی شوێنی دەنگەکانی، بووە بە yebanî و بەو جۆرە

چووەتە زاری تركییەوە، كە وشەی yabanci (یەبانجی) بۆ "بیانی biyanî" بەكاردەبرێ.

Biyanû بیانوو، واتە: بەڵگەی نابەجێ. لە بێ bê + هاندۆ hando (مقدار) ەوە هاتووە. واتە: قسەیەك كە هەند hendی نەبێ.

Biyawan بیاوان، بە شوێنێ بێ ئاو و بێ سەوزە دەگوترێ. لە پەهلەویدا ڤیابان viyaban و ڤیاڤان viyavan هەیە كە هەردوو بە یەك مانا دێن. دیارە ئاب ab و ئاڤ av لە پەهلەویدا مانای ئاو/ڤ aw/v (← ئاو/ڤ aw/v)ە.

Bizav بزاڤ (← bizûtin بزووتن).

Bizin بزن، بە پەهلەوی: بەچەك bechek ە. دەنگی چ دەگۆڕێ بو ژ j و ز z، بۆ وێنە رۆچ roch > روژ roj > رۆز roz (فارسی: رۆز rûz).

Bizŭtin بزووتن، بزاڤ bizav، بزۆك bizok، بزۆز bizoz كە بە مانای جووڵە cul'e و جووڵان cûl'an و فرەجووڵ firecûl' دێن. دەبێ بنچینەیەكی زۆر كۆنی هێندۆئەوروپاییان هەبێ. لە زمانی فەرەنسیدا وشەی boujet هەیە بە مانای جووله و بزووتن و، لە ئەڵمانیدا وشەی Bewegung هەیە هەر بەو مانایەیە. دیارە، وشەی بژار bijar و بژارتن bijartin یش پێوەندییان بەم بنەچەیەوە هەیە. چۆنكە بژارتن bijartin بزواندنی هێندەك شتە لە شوێنی خۆیان بۆ شوێنێكی دی. (← بەزین bezîn).

Bîber بیبەر، بە سانسكریت pîppelî پیپەلی یە كە لە عەرەبی و فارسیدا بووە بە فلفل. لە ئەڵمانیدا paprika یە.

Bîmar بیمار (نەخۆش nexosh) بە پەهلەوی: ڤێمار vêmar ە. ڤێه weh بە ئەڵمانی ئازار azar ە.

Bîr بیر/Vîr ڤیر. بە پەهلەوی ڤیر vîrە.

Bogen بۆگەن، (← گەماڵ gemal’).

Bosh بۆش، (ڤالا vala، والا wala) لە بووش bûsh > پووش pûsh > پووچ pûch ەوە هاتووە، کە وشەی pŭt پووت یش هەر هاوڕەگی وانە.

Bokwê بۆکوێ، (کوێوە kwêwe)، بە کوردیی باکوور کیڤە kîve و کووڤە kŭve یە، لە ئاڤێستادا کڤە kve یە و لە فارسیدا بووە بە کُجا koca.

Boyimbax بۆیمباخ، وشەیەکی ترکییە، لە بوین باغ ەوە هاتووە، boyun بۆیون، لە زاری ترکیدا بە mil مل دەگوترێ و باغ bağ مانای بەندە. (← قەروێت qerewêt ← ملبەند milbend).

Brusk بروسك (بروسکە bruske) (← Berq بەرق).

Butil’ بوتڵ، بە شووشەیەك دەگوترێ کە گاز، یان شلاییەکی تێدەکرێ. لە وشەی لاتینی ـ فەڕەنسی یەوە هاتووە کە بە فەڕەنسی bouteille یە.

Bûdel’e بوودەلە < Bûd بوود + ـەڵە el’e (نیشانەی گچکەکردنەوەیە). بود Bûd لە پووت put ەوە هاتووە کە هاومانای پووچ pûchە. بوودەڵە کەسێکە هیچی لەباردا نەبێ و بێدەسەڵات بێ، واتە: نێوەڕۆکی پووچ و پووت بێ.

Bûk بووك، بە کچێك، یان ژنێك دەگوترێ کە ببرێ بۆ زاوا، یان، ماوەیەکی کورت بێ کە برابێ بۆی. لە سانسکریتدا وشەی ڤەدوو vedû هەیە بو مێیینە mêyîne. لە کوردیدا وشەیەکی دی هەیە بۆ بووك bûk ئەوەش وەوی wewî یە کە وشەی hewê هەوێ/ hevî هەڤی کە

B ب

هاو - وێ hev-vî/haw-wê
هەڤ - ڤی یە واتە: هاو مێ haw
mê/ هاو ژن haw jin لە مەوە
هاتووە. wê وێ لە زمانی
کوردیدا ئامرازی مێیینەیە، بۆ
وێنە: wê gut وێ گوت، واتە:
ژنەکە گوتی jineke gutî. wê
وێ و mê مێ یەك بنەڕەتن.
هەروەها لە ئاڤێستادا وشەی
یوپە - ڤەد yupe-ved هەیە بۆ
شووکردن، وشەی بووك bûk لە
فارسیدا بووە بە بیوگ beyûg.

Bûm بووم (← ئێران Êran).

Bŭt بووت (← تات tat).

C ج

Cadû جادوو، (سیحر) بە ئاڤێستایی یاتوو yatû ە. پەهلەوی یاتووك yatûk.

Cam جام، دەفری بچووك بۆ ئاو خواردنەوە. بە پەهلەوی جام cam و یام yam ە.

Camane جامانە، (جۆرە مێزەرێکە پیاوانی کورد لە سەری دەنێن)، لە پەهلەویدا جامەك camek و یامەك yamek هەیە بە مانای پارچە کاڵایەك کە هێشتا نە دوورابێ. وشەی جاو caw کە جۆرە شاڵێکە لە داوە لۆکە چێدەکرێ، لە مەوە هاتووە. جامانە camane و جاوانە cawane هەر یەکشتن. دەنگی م m و، و w جێییەکان گرتووەتەوە. هەروەها لە کوردیدا وشەی جام cam بۆ کاڵای لە بەرکردن بەکارهاتووە. بۆ وێنە: جامەمەرگ camemerg (کفن)، dêwcame دێوجامە، واتە: جلکی دێو cilkî dêw.

Cambaz جامباز، (دەڵاڵ) لە کوردیدا وشەی جامبازە cambaze، یان جەمبازە cenbaze هەیە بۆ دەست و پێ بزووتن و هەتڕینی بەرزە وڵاخ. کە ئەم وشەیە لە جەم cem (جم و جووڵ cim û cûl' واتە: بزووتن bizûtin) ە وە هاتووە. باز baz (بازدان bazdan، واتە: جووڵان cûl'an). بەو کەسەی کە دەبێتە هۆی کرین و فرۆشتنی بەرزە وڵاخ دەگوترێ جامباز cambaz، هەروەها بە مرۆڤی فێڵباز fêlbaz یش (←fêl' فێڵ).

Camemerg جامەمەرگ (← camane جامانە).

Can جان، لە پەهلەویدا هەروەك کوردیی ئەورۆ گیان gyan ە و

C ج

له فارسیدا به شێوەی جان can بەکاردێ، کە لە کوردیی باکووریشدا هەر بەو جۆرەیە، وشەکە بە شێوەی جان can کەوتووەتە زاری ترکییەوە.

Cash جاش، جاش cash کەسێکە کە کارێك بگرێتە دەست کە کاری، یان پیشەی خۆی نەبێ. جاش پۆلیس cash polîs کەسێکە کە پۆلیس نەبێ، بەڵام کاری پۆلیس بکات. جاش کەوش cash kewsh، پێلاوێکە کە جێی کەوش بگرێتەوە، بەڵام کەوش نەبێ. جاش cash لە "لە جیاتی شت le ciyatî shit"ەوە هاتووە. پێوەندیی نییە بە جاشەکەر casheker ەوە کە لە بنەڕەتدا جاشك cashk ەو، هاوڕەگی ← جووچك cûçik ە.

Caw جاو (← camane جامانە).

Cecal' جەجاڵ/ دەجاڵ decal' < دەج dec + ئاڵ al'. دەج dec لە دژ dij ەوە هاتووە کە مانای پێچەوانەیە. ئاڵ al' لە ئەفسانەی کوردیدا نێوی دێوێکە کە منداڵ دەکوژێ، بەڵام لە بنەڕتدا نێوی "خۆدێ" بووە. دوورنییە ئاڵ al' لە بنەڕەتدا ئار ar (ئاگر agir) بووبێ. دژئاڵ dijal' > دەجاڵ decal' مانای دوژمنی خۆدێ. بێجگە لە مەش، ئاڵ al' نێوی دایکی رۆستەمی زاڵ بووە. دەجاڵ decal' وەك دَجّال کە بە "دَجّال الاعور" واتە: "جەجاڵە کۆر cecal'e kor" بەنێوبانگە، کەوتووەتە زاری عەرەبی و فارسییەوە. وشەی "دَجَلْ" لە زاری عەرەبی و "دُغَلْ باز" لە زاری فارسیدا، هەروەها دەخەڵی

dexel'î (فێڵكردن fêl'kirdin)ی كوردی، لەمەوە هاتووە.

Cefeng جەفەنگ/ زەڤەنگ zeveng، زەڤ zev لە كوردیدا وێنەیەكی دیكەی دەڤ dev ە. كە دەم dem ە. دەم/ڤ dem/v بە ئاڤێستایی zefenە. ئەنگ eng لە ئاهەنگ aheng ەوە هاتووە. جەڤەنگ cefeng واتە: ئاهەنگی دەم ahengî dem.

Cehenem جەهەنەم، (← دۆژە doje/ دۆژەخ dojex/ دۆزەخ dozex) كە گوایە وشەیەكی ئارامییە بە مانای "جێی نزم cêy nizim". راستیەكەی وشەكە ئارامی نییە، كوردییە. جەهەنەم cehenem لە جەهـ ceh (واتە: cê(h) جێ) و نم nim كە لە نزم nizim ەوە هاتووە، واتە: جێی نزم cihêy nizim كە لە قورئاندا بە "أسفل ألسافلين" نێوی رۆیوە. جەهەنەم cehenem كوردییەكی پەتییە كەوتووتە فارسی و عەرەبییەوە.

Cemxane جەمخانە، شوێنی كۆبوونەوەی كوردە عەلەوییەكانە (← عەلەوی Elewî) بۆ كاروباری ئایینی خۆیان. جەمخانە cemxane لە "جمع خانە" ەوە نەهاتووە، بەلكو جەم cem لە كۆم kom و كۆمەڵ komel' ەوە هاتووە (← كۆمار komar). دەنگی ك k لە زمانی كوردیدا هێندەك جار بە دەنگی گ g دەگۆڕێ، سەرنجی وشەی گۆماو gomaw بدە كە كۆم ـ ئاو kom-aw ە، هەروەها وشەی باوگ bawig لە جیاتی باوك bawik لە شێوەزاری كوردیی فەیلیدا. هێندەك جار، دەنگی g گ دەبێ

بە c ج (giyan گیان دەبێ بە can جان).

Cengel’ جەنگەڵ، بە سانسکریت جەنگەلە cengele یە و بە ئەڵمانی Jungel ە.

Ceř جەڕ، ئەو برخووەیە کە بۆ قایمکرن و پێکەوەبەستنی دوو پارچە دار، یان، دوو پارچە ئاسن بە کاردەبرێ، لە کاتێکدا بەهۆی ئامێرێکەوە بادەدرێ کە پێیدەگوترێ جەڕبادەر ceřbader. هێندەك جاریش پێدەگوترێ ← دەرنەفیس dernefîs. جەڕ ceř لە گەڕ geř ەوەهاتووە. چۆنکە جەڕ ceř بەجەڕبادەر cerbadeř بادەدرێ و خولدەدرێ و دەهێنرێتە گەڕاندن geřandin (جەڕاندن ceřandin) واتە: بادان و گەڕاندن و خولدان و جووڵاندن. لە کوردیدا دەگوترێ: بیجەڕێنە bîceřêne واتە: بیگەڕێنە bîgeřêne. وشەی جَرّ و جریان ی عەرەبی لەمەوە هاتووە. (← خەڕەك xeřek) هەروەها وشەی جەیران ceyran کە کوردیی باکوور بۆ تەوژمی ← کارەبا kareba/ kariva بەکاریدەبەن لە ← گەریان geryan ەوە هاتووە.

Ceste جەستە، (لەش lesh) ← هێژا hêja.

Cewal’ جەواڵ/ Ciwal’ جواڵ. توورەکێکی دەم پەل و کەم قووڵ. لە ce جە، واتە: cê جێ و wal’ واڵ، واتە: کە دەم کراوە و کەم قووڵ. لە ترکیدا بووە بە çuval و لە عەرەبیدا بووە بە جولق.

cê جێ، بە پەهلەوی گیاك giyakە، بە فارسی جا ca یە. پاشگری گا ga (گە ge، گەهـ geh) کە بۆ جێگە cêge بەکاردێت، لە مەوە هاتووە.

Cêjin جێژن/ جەژن cejin، کە گێژن gêjin یشی پێدەڵێن، لە گێژ gêj و گێز gêz و گێزان gêjan/ گێژان gêzan ەوە هاتووە، کە بە مانای جووڵان cûl'an و گێزان gêzan (راتلەکان ratlekan)ە. وشەی جۆش cosh بە مانای جووڵان cûl'an و گەرم بوون gerimbûn یش هەر لەم بنچینەیەوە دێ. دەگوترێ: سەماوەرەکە کەوتووەتە گیزە، واتە: کەوتووەتە گەلاربوون و جۆش خواردن. گێژاو/ڤ gêjaw/v واتە: جووڵانی ئاو cûl'anî aw/v جۆشی ئاو/ڤ coshî aw/v. جێژن cêjin بە پەهلەوی جەشن ceshin ە.

Ciger جگەر، جەرگ cerg بە پەهلەوی جکەر ciker ە.

Cil'fiř جلڤڕ، مرۆڤی شێتۆکە mirovî shetoke (← جلخوار cilxwar)

Cilxwar جلخوار، وشەیەکە لەسەر دەمی شانشینی کوردستان شێخ مەحموودا پەیدابوو بۆ نێونانی ئەو کەسانەی کە کورد بوون، بەڵام دەیانویست حکومەتی عوسمانی و دەسەڵاتی ترك بهێننەوە کوردستان و، بە زۆریش بە ترکی قسەیان دەکرد. وەك لە ئەفسەر جەمال عارف کەرکووکیم بیست لە بەغدا لە پەنجاکاندا، ئەم وشەیە لە لایەن جەمالی عیرفانەوە داهێنراوە. جەمال عارف لە کاتی فەرمانرەوایی شێخ مەحموودا، لە لەشکری کوردستاندا ئەفسەر بووە، وەك جەمالی عیرفان و کامیلی حەسەن ئەفەندی و قالەی ئایشەخان و ئەحمەد بەهجەت و، چەند کەسێکی دی. جلخوار cilxwar لە جلی خوار cilî xwar ەوە نە هاتووە، بەلکو لە "جر cir" ی خوارەوە هاتووە. جر cir لە کوردیی باکووردا بە مانای خووڕەوشت دێ. دەگوترێ: جرێ وی خراپە cirê wî xirape واتە: رەوشتی

وی خراپە. لە کوردیدا بە مروڤی شێتوکە و کەسێك کە قسەی هەلەق و مەلەق بکا دەگوترێ ← جلّفرِ cil’fiř، کە ئەوەش لە جلّ cil’ (جر cir) و فرِ (لە فرین fiřîn ەوە) هاتووە. واتە: جرِفرِ ciřfiř ە رەوشتوخووی وایە کە قسەی بێسەروبەری وا دەکا، هەر قسەیەکی بە لایەکدا دەفرِێ.

Cinêw جنێو، (جوێن ciwên، سخێف sixêf، دژوون dijûn). جنێو cinêw > دژنێو dijnêw (ژ j وێنەیەکی دیکەی دەنگی ج c یە). لە کوردیدا بۆ جنێو cinêw وشەی دژون dijûn و دژوێن dijwên یش هەیە. نێو nêw (ناو/ڤ naw/v) ە. دژ dij لە دژایەتی dijayetî یەوە هاتووە، واتە: دژی شتێك گوتن. بە فارسی "دشنام" dishnam ە.

Ciwên جوێن (← cinêw جنێو، ← دژوێن dijwên/ دژنێو dijnêw).

Ciya جیا/ جودا cuda، بە پەهلەوی یوتاك yutak و جوتاك cutak ە.

Ciyawaz جیاواز. مانای لەیەك نەچوو leyeknechû ە. وشەکە لە جێ cê (واتە: شوێن shwên) و واز waz ەوە دێ. جیاواز ciyawaz بەم جۆرە، جێ واز cêwaz ە، واتە: لە جێ جوولاوە و لە جێیەکی دیکەیە. وشەی ciyawaz لە زاری عەرەبیدا بە شێوەی: جاوَزَ، یتجاوز، تجاوزاً دەرچووە، بەمانای لە جێ و سنووری خۆ دەرچوون.

Cîř جیرِ، بە شتێك دەبێژن کە سفت بێ و باش نە جوورێ. هاومانایەکی دیکەشی هەیە

ئەوەش چیڕ ەchîř. چیڕ chîř و جیڕ cîř لە چڕ çiř ەوە هاتوون.

Co جۆ/ yew یەو/ yeve یەڤە. بە پەهلەوی یەو yew ە.

Col'a جۆلا ، لە جوولاّن cûl'an (بزووتن bizûtin) ەوە دێ. سەرنجی وشەی جم و جۆل cim col' بدرێ، کە جۆڵ û col' وێنەیەکی دیکەی گۆڵ gol' (گوڕ guř = خێرایی xêrayî یە). (سەرنجی جووتەوانەی: گورج و گۆڵ gurc û gul' بدە، ← Gurc گورج).

cumhûr جومهوور، بە عەربیکراوی وشەی کۆمار و گۆمارە (← کۆمار komar).

Cûchik جووچك بێچووی مریشك، یان مەلێکی (← mel مەل) دیکەیە، بە پەهلەوی ژووزەك jûzek ە. جووچك لە چووچك chûchikەوە هاتووە بە مانای "پچووك pichûk" . دەنگی ج c و دەنگی چ ch زۆر جار جێییەك دەگرن. بۆ وێنە جووت cût کە لە شێوەزاری کوردیی ناڤیندا بە دوانە diwane دەبێژرێ، لە شێوەزاری کرمانجکی (زازاکی) دا دەبێتە چوت chut. وشەی چووچك chûchik ی کوردی بە وێنەی چۆجوق/ك çocuk چووەتە زاری ترکییەوە و، بۆ ← زارۆ/ك zarok (← منداڵ mindal') بە کاردەبرێ. جووچك cûchik بە فارسی جوجەیە. وشەی جوو cû ی کوردی، پێوەندی بە وشەی Jung ی ئەڵمانی و Jong ی ئینگلیزی و Jeune ی فەرەنسییەوە هەیە کە بە مانای ← گەنج genc بە کاردەبرێن. لە زمانی کوردیدا، گەلێك وشە هەن کە پێوەندییان بە ← گەنج genc ەوە هەیە، وەك

C ج

جوان ciwan، جوانوو cwanû
(بێچووی ئەسب، ئەسپی گەنج).

Cûn جوون، جوون و جاوین cawîn هاومانان. وشەکە بنەڕەتێکی هێندۆئەوروپایی کۆنی هەیە. بە ئەڵمانی kauen و بە ئینگلیزی chewing وبە فارسی جاویدن. بنەچە و ڕەچەڵەکی جاوین cawîn کاوین kawîn ە (← قاوت qawit). هەر لە ئەڵمانیدا وشەی kauern هەیە بۆ کاوێژکردن kawêjkirdin.

Cût جووت (جۆت cot)، لە جوو cû + ت t ەوە هاتووە. جۆ cû وێنەیەکی دیکەی دوو dû ە و ت t ش لە تا ta/تێ tê هاتووە، واتە: دووتاکردن dûtakirdin دووتێکردن dûtêkirdin.

Cûtkirdin جووتکردن/ جۆتکردن cotkirdin، جۆتکار cotkar/ جۆتیار cotyar واتە: دوو گا بهێنرێن بۆ زەوی کێلان. جوو cû وێنەیەکی دیکەی دوو dû ە. ت t لە تا ta/ تێ tê وە هاتووە واتە: دوو گا بکرێنە یەك (← جووت cût، ← جۆت cot).

CH چ

Chadir چادر، له وشەی سانسکریتی چەتەر cheter ەوە هاتووە. کە وشەی ← چەتر chetir (← سەیوان seywan) یش هەر لە مەوە هاتووە. فارسی ئەم وشەیەی وەرگرتووە و بەکاری دەهێنێ بۆ ئەو سەرپۆشە ژنانەیەی کە هەموو سەر و چاو دادەپۆشێ، کە بە کوردی ← چارشێو charshêw ە.

Chak چاك (← چووك chûk).

Chaket چاکەت له Jaket ئینگلیزی و jaquetteی فەرەنسییەوە هاتووە، کە بە ئەڵمانی Jacke یە.

Chap چاپ/ chapxane چاپخانە. چاپ chap بە نەخشبوونی هێڵێك، یان وێنەیەك دەگوترێ لەسەر شتێکی دیکە. لە سانسکریت و هێندیی کۆندا چهاپ chhap بە نەخشکێش دەگوترێ.

Charchî چارچی، له هێندەك شێوەزاری باکووردا بە دوو شەقام دەگوترێ کە یەکتریان گردە بڕ بڕیبێ و، چوار ڕێیان لەمە دروستکردبێ. چارچی charchî لە چوار جی chwar cî (چوار جێ (h) chwar cê) وە هاتووە.

Charshêw چارشێو/چارشەو charshew/ چارشۆ charsho. چارشێو charshêw > چار char + شێو shêw، چار char کورتراوەی ← چادر chadir ە. شێو shêw /شێڤ shêw تاریکایی شەو/ ڤ، واتە: چادرێك کە تاریکایی و نەبینراوییەك پەیدا بکا، وەك تاریکاییی شەو. چارشێو charshêw لای کورد بەو جاجمەش دەگوترێ کە نوێنی شەوی تێدەخرێ.

CH چ

Chay چای/ چایی **chayî**. وشەیەکی چینییە کەوتووتە نێو زمانی کوردی و، گەلێك زمانانی دیکەی جیهانەوە. خەڵکی چین 3200 ساڵ بەر لە دایکبوونی عیسا، چاییان ناسیوە و، لە چینەوە چایی بەرەو هێندستان و سریلانکا و شوێنانی دیکە چووە.

Chazan چازان، ئەم وشەیە لە چیرۆکی فۆلکلۆریی کوردییدا بە مانای ← بژیشك **bijîshk** (دوکتۆری نەخۆشی) دێ. چازان **chazan** لە چارەزان **charezan** ەوە هاتووە. ئەم وشەیە "چار **char**" (چار چییە **char chiye?**) لە گەڵ وشەی **cure** ی ئینگلیزی و وشەی **kur** ی ئەڵمانی، کە بە مانای پرۆسەی چاکبوونەوە لە نەخۆشی دێ، رەگیان یەکە. وشەی **kur** ی ئەڵمانی لە وشەی **cura** ی لاتینییەوە دێ، کە بە "مشوور خواردن بۆ چاککردنەوەی نەخۆشی و خزمەتکردنی نەخۆش" دێ. وشەی **cure** ی ئینگلیزی، کە بە مانای " چاککبوونەوە" دێ، ئەمەش هەر لەو رەگەزە لاتینییە یە. وشەی چار **char**ی کوردی بە پەهلەوی: چەر **cher**ە.

Chek چەك (← چووك **chûk**)

Chekush چەکوش، لە چەك **chek** + کوت **kut** ەوە هاتووە. واتە: ئامێرێك، چەکێك کە بۆ شت کوتاندن بەکاردێ. لە ئاڤێستاییدا چەکووشە **chekûshe** یە. وشەکە چووەتە فارسی و زاری عەرەبیی خەلکی عێراقەوە.

Chemche چەمچە، بچووککراوەی وشەی چەم **chem** ە. چەم **chem** وێنەیەکی دیکەی ← جام **cam** ە، واتە: جامچە **camche** (جامێکی بچووك **camêkî bichûk**).

Chena چەنا (← کچ **kich**).

CH چ

Chend چەند، بڕێکی نادیار لە شتێك. بە پەهلەوی: چەند chend، و لە فارسیشدا چند chend ە، وشەی چەند chend لە چ chi و هەند hend (مقدار) ەوە هاتووە. واتە: چ هەند؟ chi hend، چ بڕ؟ chi biř.

Chepřaz چەپڕاز، لە چەپڕاست chepřast ەوە هاتووە. نیشانەی X. هەروەك خۆی بە شێوەی çapraz کەوتووەتە زاری ترکی.

Cheqo چەقۆ (← چووك chûk).

Cheres چەرەس (جۆرە خواردنێکە بریتییە لە ← مێوژ mêwij و ← پستە piste و وشکەمەنی wishkemenî ی دیکە کە بە شەوان، لەگەڵ چایی، دەخورێن و، پێیدەگوترێ شەوچەرە shewchere، چەرە chere لە چەورە chewre ەوە هاتووە (← چەور chewir). چڕان chiřan (خواردن/ بۆ ئاژەڵ بەکاردەبرێ) واتە: لەوەڕین leweřîn. چڕان chiřan وێنەیەکی دیکەی تڕان tiřan ە، (سەرنجی وشەی تێتڕاندن têtřandin بدە، کە بۆ ئاژەڵ بەکاردەبرێ، کاتێك بخوات و، بە مرۆڤی زۆر خۆریش دەگوترێ). چەرەس cheres لە: چەورە ـ ئاسا chewre-asa ەوە هاتووە، واتە: وەك خواردنی چەور، لە بابەتی خواردنی چەور.

Cherim چەرم، بە ئاڤێستایی چەرمەن chermen ە و بە فارسی چرم cherm.

Cherx چەرخ، لە بنەڕەتدا خەرچ xerch و خەرچك xerchik بووە و، بە گۆڕینی شوێنی دەنگەکان، بووە بە چەرخ cherx. چەرخین cherxîn واتە: سووڕاندن sûřandin و جووڵانەوە cûl’anewe. لە

CH چ

زمانی کوردیدا وشەی خەرچەك xerchek هەیە، کە بریتییە لە دارێك دەزوو هەلدەپێچن لێی. چەرخەك cherxek لە خەرچەك xerchek ەوە هاتووە، واتە: چەکی خڕاندن (گەڕاندن و خولدان)، کە دوایی بووە بە ← خەڕەك xeřek. خەڕەك xeřek و ← هەڕەك heřek هەر یەك شتن و هەر لەو وشەیەوە وشەی خول xul (خولدان xuldan خولخواردن xulxwardin و خلبوونەوە xilbûnewe و خلۆربوون xulorbûn و گلۆربوون gilorbûn هاتوون. وشەی "حركة" ی عەرەبی لە خەڕەك xeřek و هەڕەك heřek ەوە هاتووە.

Chetir چەتر، (← سەیوان seywan) لە وشەی سانسکریتی چەتترە chettire ەوە هاتووە، کە وشەی کەپر kepir یش هەر لە مەوە هاتووە، بە گۆڕینی دەنگی چ ch بۆ k و هـ h بو پ p و کەوتنی دەنگی ت t (← چادر chadir).

Chewir چەور، لە بنەڕەتدا شەورshewir ە کە شەو shew وێنەیەکی دیکەی ← شەم shem (واتە: مۆم mom) ە و، مۆم mom یش، وێنەیەکی دیکەی ڕووناوی rûnawî یە. وشەی شاورمە schawirme کە بریتییە لە بابۆڵە babol’e نانێکی پڕکراو لە گۆشتی سۆرەوەکراو و پیاز و تەماتە و سەوزی و، لوبنانیەکان دەیفرۆشن و ترکەکان Dönerی پێدەڵێن، مانای چەورمە chewirme یە، واتە: چەورەمەنی chewremenî. وشەی قاورمە qawirme کە ترکەکان بە کاریدەبەن بۆ گۆشتی سۆرەوەکراو و خوێکراو، هەر وشەی شاورمە shawirme

CH چ

و چەورمە chewirme یە.
قەور qewir وێنەیەکی دیکەی وشەی چەور chewir ە.
قەوراندن qewrandin واتە: چەوراندن chewrandin سۆرکردنەوە لە رووندا. وشەی کەرە kere/ کەرۆ kero ئەوەش هەر لە چەور chewir ەوە هاتووە.

Chêj چێژ (← مەزە meze).

Chêw چێو (چینکە chînke، پارچەدار parchedar، شڤ shiv) بە پەهلەوی چۆپ chop و لە فارسیدا بووە بە چوب chûb (← شیپ shîp).

Chilchira چلچرا، لە چل چرا chil chira ەوە نەهاتووە، بەلکو لە چڕچرا chiřchira وە هاتووە، چڕ chiř وێنەیەکی دیکەی پر pir و فرە fire یە کە بە مانای زۆر zor یێك دێ کە لە نێزیك یەکەوە دانرابن. چلچرا chilchira (چڕەچرا chirechira) واتە: چرای زۆر (← فرە fire).

Chilêpa چلێپا. نیشانەی + واتە "صلیب". وشەی سەلێب selîb بووە بە چەلیب chelîb ئەوجا چلێپ chilêp. وشەی چەلەبی chelebî واتە: صلیبي لەم گۆڕینەی وشەی "صلیب" ەوە هاتووە.

Chil'kin چلکن، لە چرکن chirkin ەوە هاتووە < چرك chirk + ـن in. چرك chirk لە چەورك chewrik ەوە هاتووە. ـك ik نیشانەی بچووکردنەوەیە. چرکن chirkin واتە: شتێك، یان کەسێك کە چەورییەکی کەمی پێوەبێ. (← چەور chewir، ← چەرەس cheres، ← کەرە kere/کەرۆ kero).

Ching چنگ، بە هەموو پەنجەکانی دەست پێکەوە دەگوترێ چنگ ching، هی مرۆڤ بێ، یان هی

CH چ

گیانەوەرێکی دی، وەك یەکە. وشەی چنگاڵ chingal’ کە بۆ خواردن بەکاردێ، لە بنەڕەتدا چنگار chingar و چنگدار chingdarە و، لە مەوە هاتووە. بنەڕەتی چنگ ching وشەی ئاڤێستایی chinghe یە. وشەی چنگاڵ chingal لە زاری ترکییدا کراوە بە چەتال çatal.

Chingal’ چنگاڵ (← چنگ ching).

Chiř چڕ، بە ئاڤێستایی چەریتەو cherîtewە.

Chira چرا، بە پەهلەوی چەراگ cherag و چراگ chirag ە و لە فارسیدا بووە بە چراغ.

Chish چش، وشەیەکە بۆ ئەوە دەگوترێ کە شتێك بەلای یەکێکەوە گرنگ نەبێ، رووەدا یان نا. چش chish < چ ch + تشت tisht، تشت tisht (شت shit) واتە: چ شتێك، هەرچی تشتێك دەبێ، با ببێ.

Chîmento چیمەنتۆ/ چەمەنتۆ chemento لە وشەی Zement ی ئەڵمانییەوە هاتووە، بە ئینگلیزی cement ە، کە لە فارسیدا بووە بە سیمان sîman.

Chîp چیپ (← شیپ shîp).

Chok چۆك (← ئەژنۆ Ejno).

Chon چۆن، لە چ chi و، وێنە wêneوە هاتووە (چ وێنە؟ chi wêne?).

Chom چۆم/ چەم chem (← شەم shem).

Chûk چووك، بە زۆری، بە کێری ← منداڵ mindal’ دەگوترێ: چووك chûk. بە داوێنێ لای خوارەوەی لەشی پیاویش دەگوترێ: چاك chak (چاکی لێبکە بەلادا، واتە: داوێنێ لێبکە بەلادا و ئازایانە و چالاکانە وەرە پێش). هەر لە کوردیدا، وشەی چاقۆ chaqo هەیە، بە مانای کێر kêr (ئەندامی سێکسی

CH چ

پیاو) بە چاقۆ chaqo ی گەورەش، دەگوترێ: کێرد kêrd. کێرد kêrd و کارد kard هەر یەك مانایان هەیە لە زمانی کوردیدا، کە وشەی عێر Êr‘ی عەرەبی و کیر skîrی فارسی لە مەوە هاتووە. کەواتە وشەی چەقۆ cheqo (چەکۆ cheko) و چووك chûk و کێر kêr هەموو بە مانای ⟵ چەك chek دێن. بە هەموو ئامێرێکی کاریش، لە کوردیدا دەگوترێ چەك chek، نەك هەر بە کێر kêr. بێجگە لەوەش بە مرۆڤی رووت و قووت و "کێر بەدەرەوە" ش هەر دەگوترێ چەك chek. "چەککردن chekkidin" واتە، رووتکردنەوە لە چەك (ئامێری کار لێسەندن). لە زاری ترکییدا بە کێر kêr دەگوترێ سیك sîk کە سیك sîk لە سیخ sîx ی کوردییەوە وەگیراوە، سیخ sîx بە زەرگی دەرویشەکان و شیش shîsh یش دەگوترێ، کە ئەمەش هەر وەك چەك chek بەکاردەبرێ.

Chwar چوار/ چار char لە ئاڤێستادا چەتور chetur، و چەدوەر chedwer ە. لە فارسیدا بووە بە چهار chehar. وشەی چەدوەر chedwer ی ئاڤێستایی لە چوار chwar ی کوردییەوە نێزیکترە وەك لە چار char و چهار chehar ی فارسییەوە.

D د

Dad داد (عەدالەت) بە ئاڤێستایی داتە date و بە پەهلەوی: دات dat ە.

Dahênan داهێنان (أختراع، أبداع)، داهێنان dahênan < دا da + هێنان hênan، دا da پێشگرێکە بۆ "هێنانەخوارێ، هێنانەپێش"، داهێنان dahênan لە پەهلەویدا: دائینا da-îna یە.

Dak داك/ دایك dayik. لە هزوارشن دا بە شێوەی داکیا dakya دێ. کە بنەچەی ئەمەش دەبێ زایك zayik بێ، واتە: بووەیەك کە بزێ. دوور نییە وشەی ← داد dad (عەدالەت) یش کە بە پەهلەوی: دات dat ە، هەر لە زاد zad < ← زات zat ەوە هاتبێ کە بە مانای پیرۆزی pîrozî و بەرزی berzî و بوێری bwêrî دێ. وەك دەگوترێ: ئەم زاتە em zate. بە زاتی خۆدێ be zatî xodê. مرۆڤێکی بە زاتە mirovêkî be zate. زاتی نەکرد zatî nekird (نەوێرا newêra).

Dal’aho دالاهو، چیایەکە لە نێوچەی کرماشان بەپێی رامانی یارسانییەکان نهێنیی ئێزدانی لەسەر ئەو چیایە گەیەندراوە بە لایەنگرانی "ئەهلی هەق". دالْ dal’ مانای جێگە cêg یە (سەرنجی وشەی دالان dal’an و کەندالْ kendal’ و دالْدە dal’de بدە) هۆ ho کورتکراوەی هۆما homa، واتە: خودێ یە.

Danewan دانەوان (← نەوال newal).

Dar دار (درەخت dirext/ دار dar) بە ئاڤێستایی دار ـ ئو dar ـ uw و، پەهلەوی دار dar ە.

Dargush دارگوش (← Dergush دەرگوش).

Dashpûl’ داشپوول، سندوقی کچکەی نێو ئوتۆمبیل لە ئینگلیزییەوە هاتووە. لە dish (قاپ، دەفر) و pull (راکێشان).

Dawa داوا، لە داخواز daxwaz ەوە هاتووە. داخواز daxwaz > داخوا daxwa > داوا dawa.
وشەکە پێوەندیی بە "دعوی" ی عەرەبییەوە نییە. هەریەکەیان رەگێکی جیاوازی هەیە لەوەی دییان. (دۆز Doz).

Dax داخ، جۆرە گەرمییەکە کە بسووتێنێ. لە ئاڤێستادا داگ dag و دەژە deje یە.

Dayik دایك/ دیا diya/دا da/جا ca.
دایك dayik > دا da + یك ik (نیشانەی بچووککردنەوەیە بۆ خۆشەویستی). دا da وێنەیەکی دیکەی زا za یە کەلە زایین zayîn (مندالبوون mindalbûn، زارۆ za-řo بوون) ەوە دێ.

(← داك dak، ← ماك mak).

Defter دەفتەر، لە dipî (نووسین) ەوە هاتووە کە دپیر dpîr بە پەهلەوی مانای نووسەر/نڤیسکار nûser/nivîskar/بنووس binûs ە.
هەر لەم وشەیەشەوە دەبستان debistan (قوتابخانە) وەرگیراوە. زاری فارسی وشەی دبیر debîr ی سازکردووە بۆ سکرتێر skirtêr و مامۆستای قوتابخانە نێوەندییەکان.

Dehol’ دەهۆلّ، دەهۆلّ dehol’ لە دەوێلّ dewêl’ ەوە وەرگیراوە کە ئەویش لە زەویلّ zewîl’ ەوە وەرگیراوە. دەوێلّ بە پارچە چەرمێکی باریك دەگوترێ، کە بۆ دروستکردنی دەهۆلّ بەکاردەبرێ.

Del’emê دەڵەمێ، بە شتێك دەبێژن (بەتایبەتی هێلکە) کە نێوەکولاّو

D د

بێ، یان پەنیرێك كە نە گوشرابێ، واتە: نە شل بێ و نە توند بێ. دەڵەمێ del’emê > دەڵ del’ + ـە e + مێ mê. دەڵ del’ تەڕایی دەركەوتنە لە شتێك. (ئەو دیوارە، یان ئەو مەشكەیە دەیدەڵێنێ) واتە: ئاو دەردەچێ لێی. دەڵ del’/ لە زەل zel ەوە دێ، كە مانای تەڕ و شلە. دەگوترێ زەلان zelan واتە: خلیسكان بەهۆی تەڕی زەوییەوە. دەنگی ز z كۆنترە لە دەنگی د d. مێ mê لە مەیین meyîn ەوە دێ. مەیین meyîn توندبوونەوەی شلاییەكە واتە دەڵمێ del’emê شلاییەكە كە مەیبێ. دیارە لە زمانی كوردیدا دۆڵەمێ dol’emê و دەڵەمە del’eme ش هەیە هەر بەو مانایە. زەل zel بەو مانایەی سەرەوە كەوتووەتە زاری عەرەبییەوە، سەرنجی (زلّ، زلق، زلاقة، زلوج/ لزوج... تزحلق...هتد) بدە.

Demarekul’ دەمارەكوڵ، (⟵ دوپشك Dupishk).

Deng دەنگ، وێنەیەكی نوێی وشەی كۆنی كوردیی زەنگ zeng ە، كە دەنگی ز z بووە بە د d. دەنگ deng مانای هاتنە زمان و قسەكردنە. (سەرنجی وشەی زەنا zena واتە: دەنگ هەڵبڕین و هاواركردن بدە). كورد دەبێژن: "كابرا دانیشتبوو، خەڵك هەموو قسەیاندەكرد، ئەو دەنگی نەكرد" واتە: نەهاتە زمان (⟵ زمان ziman و زوان ziwan یەك شتن) كەواتە: وشەی زەنگ zeng لە زوان ziwan ەوە هاتووە. سەرنجی وشەی Zunge ی ئەڵمانی و tongue ی ئینگلیزی بدەن كە بە مانای

زمان ziman دێن. هەروەها سەرنجی وشەی دوان dwan (قسەکردن qisekirdin) بدەن کە ئەوەش هەر لە زوان ziwan (زمان ziman) ەوە هاتووە.

Derd دەرد، لە پەهلەویدا دەرت dert ە و لە فارسیدا بە مانای ← ئێش êsh بەکاردێ. بەڵام لە کوردیدا بۆ نەخۆشی nexoshî بەکاردێ. هێندەك جار، دەرد و ئازار derd û azar (← ئازار Azar) پێکەوە بەکاردەبرێن، واتە: نەخۆشی و ئێش.

Derfet دەرفەت. لە دەرڤەز dervez/ دەروەز derwez ەوە هاتووە، بەمانای جێی دەربازبوون. وشەی دەروازە derwaze لەمەوە هاتووە.

Dergush دەرگوش/ گەرگوش gergush (← بێشکە bêshke). گەرگوش gergush بە پەهلەوی گەهڤارەك gehvarek ە، لە گەڕ geř (گەڕاندن geřandin، پێچپێدان pêchpêdan، سووڕاندن sûřandin و گوش gush کە لە گوشین gushîn ەوە دێ). گەرگوش gergush ئەو دەزگەیەیە کە زاڕۆ (منداڵ) تێیدا، دێتە سووڕاندن (ڕاژەندن rajendin) و بە دەسترازە، تێیدا دەگوشرێ. دەرگوش dergush لە دار ـ گوش dar-gush ەوە هاتووە، ئەو دار (تەختە) یەی زاڕۆکی تێدا دەگوشرێ.

Derjen دەرژەن (← دەرزی derzî).

Derwaze دەروازە (← دەرفەت derfet).

Derzen دەرزەن، زۆر، یان دوانزە دانە لە شتێك. وشەیەکی ئەوروپاییە.

به ئینگلیزی: dozenth به فەرەنسی: douzaine و به ئەلمانی: Dutzend.

Derzî دەرزیی، له بنەڕەتدا دەرژەن derjenە که ئەم وشەیه له کوردیدا هەیه و بۆ دەرزیی درووومان بەکاردەبرێ. دەر der مانای کون kunە. دەرژەن derjen واته: کونکەر kunker، کونلێدەر kunlêder. (← Dirz درز).

Derzû دەرزوو/ derzî دەرزی. سەرنجی وشەی ئاڤێستایی derezu دەرەزو بدرێ که مانای پڕکردنەوەی درزە..

Desel'at دەسەڵات (دەستەڵات destel'at). دەسەلات desel'at له دەست dest و هەڵهات hel'hat ەوە هاتووە. واته: دەست ـ هەڵ ـ هاتن بۆ کردنی کارێك. وشەی "تسلط" ی عەرەبی له "دەسەڵات" ەوە هاتووە بەم شێوەیەی خوارەوە: دەسەلات > تەسەلەت > تەسەلت > تەسەلوت > تسلّط، دوایی وشەی "سلطة" داتاشراوە لێی.

Desht دەشت، به پەهلەویش هەر deshtە.

Dest دەست، به پەهلەوی: دەست destە، بەڵام له ئاڤێستادا زەست zestە. که دەنگی ز z له دەنگی د d کۆنترە. بۆ وێنە زاوا/زاڤا zawa/zava ی کوردی له گەڵ: داماد damad ی فارسی و، زانین zanîn و زانست zanist ی کوردی لەگەڵ دانش danish ی فارسی و دەریا derya ی فارسی له گەل زەریا zerya ی کوردی بەراورد بکه.

Destař دەستاڕ، له دەست dest + هاڕ hař ەوە هاتووە. واته: به دەست شت دەهاڕێ.

Destemo دەستەمۆ (← نامۆ **namo**).

Destewa دەستەوا، پارەیەکە کە بە دەستی بە قەرزبدرێ. لە: دەستە - واو **deste-waw** ەوە هاتووە. واو **waw** قەرز **qerz** ە و شێوەیەکی کۆنی کوردیی وام **wam** ە کە لە فارسیدا بۆ قەرز بەکاردەبرێ.

Destûr دەستوور (قانوون)، وشەیەکی کوردیی کۆنە کە بە پەهلەوی: دەستڤەر **dest-ver** ە. لە زمانی کوردیدا وشەی "دەستەبەر **desteber**" و "دەستەوەر **destewer**" هەن، کە هەردووکیان بە یەك مانان، کە بۆ "گرتنە ملخۆی کارێك" بەکاردێن. وشەی دەستوور **destûr**، وەك وشەیەکی بیانی، کەوتووتە زاری عەرەبییەوە و، فارسیش بەکاریدەبەن بەمانای "فەرمانپێدان". لەکاتێکدا کە وشەی "دەستەبەر **desteber**" و "دەستەوەر **destewer**" لە فارسیدا نین.

Dewît دەویت (بێخیرەت **bêxîret**، بێوره **bêwire**) > دەو **dew** + یت **yît**، دەو **dew** راکردن و هەڵاتنە. دەویت **dewît** کەسێکە کە لە تەنگانەدا خۆی ناگرێ و رادەکا و هەڵدێ.

Dêl'ebeba دێڵەبەبا (← باتو **Batu**).

Dêmografî(ya) دێمۆگرافی(یا) **δημογραφικός** ی یۆنانییە.

Dêwane دێوانە (← دین **dîn**).

Dêwcame دێوجامە (← جامانە **camane**).

Dij دژ، وێنەیەکی دیکەی دوش **dush** ە، کە دوش **dush** بە پەهلەوی مانای بەد **bed** و خراپ **xirap** دەگەیەنێ. دژ لە کوردیی ئەوڕۆدا نیشانەی بەرامبەر **beramber** و

pêchewane پێچەوانە دەگەیەنێ. و لە ئاڤێستاییشدا هەر دژ dij ە.

Dij دژ بە مانای ← قەلا qel’a، لە ئاڤێستاییدا deize دەیزە یە (سەرنجی وشەی قەلادزێ qel’adizê بدە بە مانای قەلای قەلایان).

Dijnêw دژنێو (← Dijwên دژوێن).

Dijwar دژوار (← Dish دش).

Dijwên دژوێن، دژنێو dijnêw ← جنێو cinêw ← جوێن cwên، واتە: پێچەوانەی نێو (ناو)، واتە: قسەی خراپ.

Dihok دهۆك. لە: دە /de دێ dê (گوند gund) + ـوك ok– (نیشانەی گچکەکردنەوە). واتە: گوندێکی گچکە gundêkî gichke/ دێی گچکە dêy gichke.

Diraw/v دراو/ڤ (پارە pare) لە دراخمێ draxmê (δραχμή) ی یۆنانییەوە هاتووە و، لە فارسی و عەرەبیدا بووە بە درهەم. کورد دەبێژن: "بە زێڕ و دراوم سەندی".

Dirawsê دراوسێ (هاوسێ hawsê) دراوسێ dirawsê < در dir + ئاو aw < هاو haw + سێ sê. سێ sê مانای سێبەر sêber ە. دەرهاوسێبەر derhawsêber کە دەر (دەرگە derge) کەیان هاوسێبەری یەکن. وشەی سێ sê لە سایە saye ەوە هاتووە کە بە مانای سێبەر و پەنا pena دێ و لە پەهلەویدا: سایەك sayek ە. بە گۆڕینی دەنگی ئا (a) بۆ ێ (ê)، سایە saye بووە بە سێ sê.

Direw درەو (← Diro درۆ).

Dirêj درێژ، بە ئاڤێستایی دراجە dirace و بە پەهلەوی دراج dirac ە و لە فارسیدا بووە بە دراز deraz.

Dirinc درنج (← درۆ diro).

D د

Diřkezî درکەزی (← گەسك gesk).

Diro درۆ/ درەو direw/دەرەو derew. درۆ diro، واتە: قسەی ناڕاست کە بە هۆشیاری بکرێ. درۆ diro لە ئاڤێستاییدا درەوگە direwge و درووج dirûc ە و لە پەهلەویدا درۆگ drog ە و لە فارسیدا بووە بە دروغ drûxh. واتە: بزوێنی (ە) ی پەهلەوی لە کوردیدا ماوە و لە فارسیدا نەماوە و، بووە بە بزوێنێ درێژ: وو û. وشەی درنج dirinc یش هەر درووج dirûc ی ئاڤێستاییە. لە زمانی کوردیدا وشەی درنج dirinc لە گەڵ دێو dêw بەکاردەبرێ، دەگوترێ: دێو و درنج dêw û dirinc.

Dirz درز، لە وشەی ئاڤێستایی dirize یان dereza ەوە هاتووە کە مانای پڕکردنەوەی کەلێنێك، یان برینداریيەکی باریك لە شتێکدا، واتە: (← قلیش qilîsh) ێك. لە ئەڵمانیدا وشەی Druse هەیە کە بە کۆمەڵە بەردێکی هێلکەیی نێوبۆش، واتە: درزدار، دەگوترێ. وشەی dirz لە گەڵ ← دەرزی derzî هاوڕەگن و بە شێوەی تەرزی terzî بۆ بەرگدروو bergdirû کەوتووەتە زاری ترکییەوە. دەرزی derzî نێوێکی دیکەی هەیە لە کوردیدا کە ئەوەش ← دەرژەن derjen ە، کە لە درز ژەن dirz jen ەوە هاتووە، واتە: درز لێدەدا dirzlêdeda.

Dish دش (خوشکی مێرد ـ بۆژن و خوشکی ژن ـ بۆ مێرد). دش dish لە کوردیدا، بە مانای خراپ xirap و بەد bed و گەمار gemar دێ. لە کوردیی ئەردەڵاندا "دشە dishe" بە

ماناى خراپ xirap و گەمار gemar دێ. دش dish، وێنەیەكى دیكەى وشەى دژ dij ە،كە بە ماناى بەرامبەر beramber و پێچەوانە pêchewane و نەیار neyar دێ و، لە پەهلەویدا دژ dij دوش dush ە. سەرنجى وشەى ← دژوێن dijwên (← جوێن cwên) و دژوار dijwar (گران giran، ← تیژ tîj سەختیدار sextîdar ← سەخت (sext بدە.

Diyan دیان، لە زمانى كوردیدا بە لایەنگرانى ئاینى عیسا دەگوترێ. عیسایى Îsayî بە زمانى ئەڵمانى christ ە و بە ئینگلیزى christian ە (كە هێندەك كردوویانە بە خرستیان xristyan). وشەى "كرستیان krstyan" لە كوردیدا تیان tyan ە كەى وەرگێراوە و كراوە بە دیان dyan.

Dîcle دیجلە (ڕۆبارى دیجلە) لە تیگلە tîgle و تیگرە tîgre وە هاتووە. بە یۆنانى Τίγρης و بە ئەڵمانى Tigris كە Tig وێنەیەكى دیكەى تیژ tîj ە (وەك tîx تیخ). Rîs ریس لە ڕێژ rêj ەوە هاتووە. واتە: تیژڕێژ tîjrêj لە (خێراڕێژ xêra ro) وە هاتووە.

Dîlmace دیلماجە (← Terceman تەرجەمان).

Dîmen دیمەن (چاوهەنداز، منظرة) < دى dî + مەن men. dî لە دیتن dîtin (بینین bînîn) ەوە هاتووە. مەن men < مان man. مان man (شوێن shwên، جێ cê) واتە: ئەو شوێنەى كە دێتە دیتن، سەرنجى وشەى دارەمان dareman بدە (ئەو شوێنەى دارى لێیە

هەروەها وشەی نیشتمان nîshtiman شوێنی لێدانیشتن، لە عەرەبیدا بووە بە "دِمَنْ" هۆنراوە: أربعٌ بالأمسِ كانتْ دِمَناً) بدە. (⟵ man مان).

Dîn دین، وشەیەکی زۆر کۆنە، لە ئاڤێستادا بە شێوەی دائێنە daêne/ دەئێنا deêna و لە پەهلەویدا بە شێوەی دین dîn هەیە. هەروەها لە زمانە سامییە کۆنەکانیشدا هەیە. بۆ وێنە: لە زمانی ئەکەدیدا بە شێوەی دینوو dinû و دێنوو dênû هەیە کە بە مانای ویژدان، ⟵ قانوون و ماف و دادپەروەری دێ. لە زمانی عەرەبیدا لە جیاتی ئاین ayin بەکاردێ. دین dîn لە قورئاندا بە مانای رۆژی دادپەروەری (رۆژی پەسلان ـ قیامەت) (مالكِ يومِ الدينِ) واتە: "خاوەنی رۆژی دادگەیی و لێپرسینەوە"یە. وشەکە بەم مانایە، وشەیەکی عەرەبی نییە، بەلکو کوردییەکی کۆنە و لە وشەی دیوان dîwan ەوە هاتووە. کوردی کۆن ئەم وشەیە (دیوان) یان بۆ ئەو فەرمانگەیە بەکارهێناوە، کە خەڵك روویان تێکردووە بۆ راییکردنی کاروباری خۆیان. وشەکە بە شێوەی دێوان dêwan بووە و لە کوردیی کۆن dîpî pane ەوە هاتووە کە شوێنی دەفتەرداری defterdarî (نووسینگەی میری nûsîngey mîrî) لە وێ بووە. وشەی دەفتەر defter لە دیپیر dîpîr ەوە هاتووە، بە گۆڕینی دەنگی پ p بو ف f. فارسەکان لە سەتەی رابوردوودا وشەی دبیر debîr واتە: سکرتێریان بۆ مامۆستای قۆتابخانە نێوەندییەکان بەکارهێناوە، کە

dîpîr له وشەی دیپیر وەریانگرتووە. وشەی دیوەخان dîwexan یش کە شوێنی مێوانانە، هەر لەم وشەیەوە هاتووە، کە دیوان dîw ی خانی/ خانوو xanî/û دەگەیەنێ.

Dîn دین، بە مانای شێت shêt لە کوردیی باکوردا بەکاردێ. ئەم وشەیە لە وشەی دێوانە dêwane واتە: شێتۆکەوە هاتووە، واتە: وەك دێو wek dêw.

Dînar دینار، لە وشەی لاتینی denarius ەوە دێ، کە بە یۆنانی دیناریۆ δηνάριο یە.

Dîrek دیرەك/ دیرەگ dîreg (کۆڵەکە kol’eke). وشەی دیرەك dîrek لە دارەك -dar ek ەوە هاتووە. بابا تایەری هەمەدانی ئەم وشەیەی بەکارهێناوە لە هونراوەکانیدا. وشەکە لە سلێمانی وەك دیرەك dîrek و لە گەرمیان وەك دیرەگ dîreg بەکاردێ. دەنگی ك k وەك گ g لە شێوەزاری کوردیی ناڤین و کوردیی ژێرین دا، لە جێیەك بەکاردەبرێن. (سەرنجی: باوك bawk و باوگ bawig بدە).

Dîshleme دیشلەمە/ دیشلامە dîshlame (چایی خواردنەوە، بەوەی کلۆیەك شەکر بخرێتە دەمەوە). دیش dîsh وێنەیەکی دیکەی دۆش dosh ە (← دۆشاو doshaw/دیشاڤ dîshav) دیشلەمە dîshleme < دیش (ئاڤ) (av) dîsh لە دەمە le deme < دیشلەمە dîshleme لە (دیش + لەمە) یی ترکییەوە نەهاتوە. شتێکی رێکەوتە کە ددان didan/دران diran بە ترکی دیش dîsh ە و، وا دادەنێن کە کلۆ شەکرە کە

به ددان دەگیرێ و چاپەکە دەکرێ بە سەریدا. کارەکە پێوەندیی راستەوخۆی بە شرینییەکەوە هەیە، کە دیشاڤ dîshav ە، نەك راستەوخۆ بە ددانەوە.

Dîtin دیتن، واتە: بینین bînîn. لە پەهلەویدا (دیتەن dîten ە و لە فارسیدا بووە بە دیدن).

Dîwan دیوان (← Dîn دین).

Dîwexan دیوەخان (← Dîn دین).

Doje دۆژە (← جەهەنەم cehenem). و دۆژەخ dojex کە لە فارسیدا بووە بە دوزخ dûzex. دۆژە doje لە دۆزە doze ەوە وەرگێراوە کە لە بنەرەتدا ← دۆز doz ە و، ← دۆز doz یش لە داخوازەوە وەرگیراوە. وشەی دۆز doz لە کوردیدا بە مانای مەسەلە mesele، کێشە kêshe و بە مانای تۆڵە tole (انتقام) یش دێ. لە زمانی کوردیدا وشەی دۆساخ dosax (دۆز doz + ← ئاخ ax) و دۆساخ خاز dosax xaz هەیە بۆ زیندان zîndan و گرتووخانە girtûxane و شوێنی تۆڵەسەندن shwênî tol’esendin، کە دیارە لێرەدا دەنگی س s و ز z جێییەکان گرتووە. ← ئاخ ـ ax لێرەدا مانای زەوی و شوێنە.

Dol’ab دۆڵاب، لە: دوو لەپ dû-lep ەوە هاتووە. لەپ lep لە کوردیدا بە مانای "دوو پارچە dû parche و دوو بەش dû besh" بەکاردێ. لا la لە لەپ lep ەوە هاتووە. دۆڵاب dolab لە عەرەبیدا بووە دولاب.

Doshaw دۆشاو/ دیشاڤ dîshav > دۆش dosh + ئاو aw، ئاو aw لێرەدا بە مانای شلاییە. دۆش

dosh وێنەیەکی دیکەی دۆخ dox ە کە لە کوردیدا بە مانای "توندوتێژ tundutêj" دێ. هەروەها: مانای تراو tiraw (مائع) واتە: شلاییەك کە کەمێك توندبووبێتەوە. لە کوردیدا دەگوترێ "دۆشاوی تەماتە doshawî temate" واتە: ئاوی تەماتە پاش ئەوەی کەمێك توندبووبێتەوە. کەواتە: دۆشاو /doshaw دۆخاو doxaw ە، واتە: شلاییەکی توندەوەبوو. وشەی تۆخ tox (واتە: ڕەنگی تێر rengî têr و توند tund) بنەرەتی وشەی دۆخ dox ە.

Dost دۆست، لە پەهلەویشدا هەر دۆست dost ە. لە فارسیدا بووە بە دوست dûst.

Doxên دۆخێن/ /بەندەخوێن /bendexwên ← هۆجەنە hocene. دۆخێن doxên > دۆخ dox + ێن ên، دۆخ dox مانای بار bar و چۆنییێتی chonêtî ی شتێکە. دۆخێن بۆ ئەوەیە کە بار و چۆنێتی شتێك دیارییبکا. واتە: شوێنێك کە پێشاننادرێ بە خەڵك، بخاتە دۆخیکی تایبەتییەوە و "بیدۆخێنێ bîdoxenê". بەندەخوێن bendexwên یش لە "بەن ben" ی دۆخاندن doxandin ەوە هاتووە. وشەکە پێوەندیی بە خوێن xwên ەوە نییە.

Doz دۆز، وشەیەکی کوردییە لە شێوەی کوردیی باکووردا بەکاردەبرێ، مانای "مەسەلە mesele" و کێشە kêshe و تۆڵە tol’e" یە. وشەی دۆز doz لە داخواز daxwaz ەوە هاتووە، بەم شێوەیە: داخواز daxwaz

D د

< دۆخۆز doxoz < دۆز doz. یەکێك لە تایبەتکارەکانی کوردیی باکوور ئەوەیە بزوێنی درێژی ئا a پاش هێندەك دەنگ وەك د d و ڤ v گێڕدەکرێتەوە. بۆ وێنە: بە قادر qadir دەگوترێ قۆدر qodir بە بەقال beqal دەگوترێ بەقۆل beqol.

Drêl درێل. مەکینەی شت کونکردن. بە ئینگلیزی drill و بە ئەلمانی Drell ە.

Dujmin دوژمن < دوژ duj + من min. دوژ duj مانای ڤاژی vaji، پێچەوانە pêchewane. من min لە منیك minîk ەوە هاتووە کە مانای بیرلێکردنەوە bîrlêkirdinewe یە. دوژمن dujmin واتە: پێچەوانە بیرلێکردنەوە، واتە: خراپبیرکردنەوەی کەسێك بەرامبەر کەسێکی دی. وشەی منیك minîk پێوەندییەکی رەگیی هەیە بە to mean ی ئینگلیزی و meinen ی ئەڵمانی یەوە. دوژمن dujmin بە پەهلەوی دوشمەن dushmen ە و بە فارسی دوشمان doshmanە.

Duktor دوکتۆر، وشەیەکی لاتینیە doctor مانای فێرکەر fêrkerە، وشەی لاتینی docere مانای فێرکردن fêrkirdin ە کە وشەی فێرکەر dozent, docent لەمەوە هاتووە. بەڵام لە کوردەواریدا بە زۆری بۆ ← بژیشك bijîshk (طبیب) بەکاردێ.

Dup دوپ (← دوپشك dupishk).

Dupishk دو/پشك (کلاش دوم kilash dum). وشەیەکی دیکەش هەیە، بۆ دوپشك،

D د

ئەوەش زوشك zushk ە. دوپ dup و زوپ zup هەردووكیان وێنەی كۆنی دوڤ duv واتە: ← كلك kilk ن، دوپشك dupishk واتە: جانەوەرێك كە كلكێكی پێوەیە. هەر لە كوردیدا وشەیەكی دیكەش هەیە بۆ دوپشك dupishk ئەوەش دەمارە كوڵ demare kul’ ە. ← كلاش دوم kil’ashdum یش هەر دوپشك dupishk ە. دوم dum لێرەدا، وێنەیەكی دیكەی دوڤ duvە كە دووگ dûg یش هەر وێنەیەكی دیكەی دوڤ duv، واتە: كلك kilk ە. دەنگی ز z و د d لە زمانی كوردیدا جێیی یەكدەگرنەوە، بەڵام ز z لە د d كۆنترە. سەرنجی وشەی زەریا zerya (زێ zê بە مانای ڕۆبار robar) و دەریا derya، هەروەها زرت zirt و دل dil، زاو/ڤا zaw/va و داماد (لە فارسیدا) بدە. دوپشك < دوڤ duv (كلك kilk) + شك shk (چك chik = پچووك pichûk). واتە: جانەوەرێك كە كلكێكی پچووك (كوڵ kul’)ی پێوەیە واتە: دەمارە (دەم/ دوم ـ دار dar ـ dem/dum)ە كوڵ demare kul’ ە.

Duv دوڤ (← دوپشك dupishk).

Dûg دووگ (← دوپشك dupishk).

Dûkel’ دووكەڵ، كورد دەبێژن: ئاگر و دوو agir û dû واتە: ئاگر و دووكەڵ. دوو dû دووكەڵ dukel’ ە و، بە پەهلەوی دووت dût ە. كەڵ kel’، كەل kel ە كە بە مانای بەرزایی دێ، واتە: دوویەك كە لە ئاگرێك هەستێ و بەرزبێتەوە. دەگوترێ: دوكەڵی لێهەڵدەستێ. وشەی "دُخان" ی

D د

عەرەبی لەمەوە هاتووە. وشەی تووتن tûtin لە دوودن dûdin (واتە دووکەڵکەر) ەوە هاتووە.

Dûst دووست، بە شێوەزاری کوردیی دەوروبەری ئورفە Urfe بە شوێنی تەختانی دەگوترێ دووست dûst کە وێنەیەکی دیکەی دەشت desht ە. دووست dûst بە گۆڕینی دەنگی ست st بە ز z بووە بە دووز dûz و چووەتە زاری ترکییەوە بە مانای رێك، ریکوراست. وەك چۆن چەپڕاست chepřast ی کوردی، بە وێنەی چەپراز çepraz چووەتە زاری ترکییەوە، بە گۆڕینی دەنگی ست st بۆ ز z.

Dwêt دوێت، بە کچ kich دەگوترێ لە کاتێکدا کە بگوترێ کچی فیسارەکەسە. دوێت dwêt وشەیەکی کۆنی هێندۆئەوروپاییە، لە پەهلەویدا دوخت duxt ە و بە ئینگلیزی دوتەر daughter ە و بە ئەڵمانی توختەر Tochter ە. لە فارسیدا بووە بە دختر (دۆختەر) doxter.

E ئه

Efendî ئەفەندی، وشەیەکی یۆنانییە کەوتووەتە کوردی و ترکی و هێندەك شێوەزاری عەرەبییەوە. بە یۆنانی: ئەفەنتیس **Efentis** (**αφέντης**).

Ejno ئەژنۆ/ ژنۆ **jino** بە ئاڤێستایی زانوو **zanû**، پەهلەوی: زانووك **zanûk** و ژنوو **jnû**، بە فەرەنسی **jenon** و بە ئەڵمانی **Knie** و لە فارسیدا بووە بە زانو **zanû**.

Ekzoz ئەکزوز، بە دووکەلکێشی ئۆتۆموبێل دەگوترێ. لە وشەی **exhaust** ی ئینگلیزییە وە هاتووە کە بە مانای پاککردنەوەیە، لێرەدا مەبەست لە پاککردنەوەیە لە ← دووکەڵ **dûkel'** و ← گاز **gaz**.

El'mas ئەڵماس، لە وشەی یۆنانیی **ασημής** ەوە هاتووە.

Elwend ئەلوەند (رۆباری ئەلوەند)، بە سانسکریت: ئاور ڤەنت **awrvent** ە و بە پەهلەوی **ervend**، واتە: خێرا و بە گوڕ.

Elmode ئەلمۆدە، بە ژنێك دەگوترێ کە جل و بەرگی ئەوروپایی، بە تایبەتی کراسی کورتی لە بەردابێ. وشەکە لە وشەی فەڕەنسی **a la mode** واتە "بە پێی مۆدە" ەوە هاتووە.

Erdel'an ئەردەڵان، پێدەچی ئەردەڵان **erdel'an** لە ئار **ar** + داڵ **dal'** + ـان **an** ەوە هاتبێ. ئار **ar** ئاگر **agir**، داڵ **dal'** جێ و شوێن **cê û shwen** ە. واتە: جێی ئاگر **cěy agir**.

Erz ئەرز، یان **erd** و هێندەك جاریش "عەرد **erd**". لە زمانی کوردیدا بە مانای " ← ئاخ **ax** ← خاك **xak** و ← زەوی **zew/vî**

و خڕەی زەوی "xiřey zew/vî" یش بەکاردێ. وشەکە لە بنەرەتدا عیبرییە، کە لە تەوراتدا بە شێوەی هائارێتز הארץ هاتووە. ئەم وشەیە کەوتووەتە زمانە ئەوروپاییەکانەوە. بۆ وێنە: لە ئینگلیزیدا بووە بە earth و لە ئەڵمانیدا Erde. هەروەها لە زاری عەرەبیدا بە شێوەی "ألارض" هاتووە.

Eshkêl' ئەشکێڵ. لە ast-kêl ئاست ـ کێل، واتە: ئاستی تەنیشت astî tenîsht (⟵ kêl کێل). بە عەرەبی "قطر"ە.

Eskemil(î) ئەسکەمل (ی). کورسی یەککەسی. لە وشەی رووسی скэме́йка وە هاتووە.

Esker ئەسکەر. شێوەیەکی دیکەیە بۆ وشەی Leshker /Leshkir لەشکر/ لەشکەر. لەشکەر leshker بووە بە ئەشکەر eshker و ئەوجا ئەسکەر esker و لە عەرەبیدا بووە بە عسکر.

Espswar ئەسپسوار، لە سەردەمی ساسانییەکاندا، ئەوانەی سواری ئەسپ دەبوون پێیاندەگوتن ئەسڤاران esvaran، کە ئەمە لە ئەسپ سڤاران esp svaran ەوە هاتووە. وشەی عەرەبی "اسوار" (گەل: أساورة) و سفر (گەل: أسفار) یش هەر لەمەوە هاتووە (⟵ سەفەر sefer).

Estê ئەستێ، جورە بەردێکە کاتێك لە پارچە هاسنێك دەدرێ، یان لێیدەخرێ، پزیسکی ئاگر دەردەچێ لێی. لە ئاڤێستادا دوو وشە هەیە ئەسمەن esmen و ئەسەن esen کە بە مانای بەرد و سەنگ دێن. دیارە وشەی هەسان hesan، کە ئەویش جۆرە بەردێکە بۆ تیژکردنەوەی

← کێرد kêrd و ← چەقۆ cheqo بەکاردەبرێ، پێوەندیی بەم وشەیەوە هەیە.

Estêrk ئەستێرک/ ئەستێڵك /estêl'k/ ستێرك stêrk شوێنێکە ئاوی تێدا گیردرابێ و بۆ مەلەکردن بەکاربێ. واتە: بەنداوێکی بچووك. ئەم وشەیە لە ڕێی فارسییەوە بووە بە استخر و بە شێوەی اصطخر چووەتە زاری عەرەبییەوە.

Estran ئەستران، وشەیەکی دیکەیە لە کوردیدا بۆ ← ستران stran (← گۆرانی goranî) کە پێوەندیی بنەرەتیی هەیە بە وشەی لاتینی historie ەوە کە بۆ مێژوو، یان ← چیرۆك chîrok بەکاردەبرێ. لە ئاڤێستاییدا وشەی تاوورونا tawruna هەیە بۆ ئەمە، کە لە فارسیدا بووە بە ترانە.

Estûr ئەستوور (هەستوور hestûr و ستوور stûr و ستر stir) بە شتێك دەبێژن کە تەنك و زراڤ وباریك نەبێ. لە پەهلەویدا وشەی ئەستۆبار estobar و هۆستوبار hostubar هەیە، هەر بە مانای ئەستوور. لە کوردیدا هەستوو hestû و هەستی hestî و ئێسك êsk و هێسك hêsk هەن، بە مانای ئێسقان êsqan. بار bar وەك وار war پاشکۆیەکە هەبوونی شتێك، یان تایبەتکارێك پێشاندەدا، وەك دەبێژیت: خوێندەوار xwêndewar (کەسێك کە خوێندنی هەیە)، بەندیوار bendîwar (کەسێك کە بە یەکێکەوە، یان بە شتێکەوە بەندە)، شوێنەوار shwênewar (شتێك کە شوێنی هەیە) (← هەوار hewar).

کەواتە: ئەستوور estûr لە بنەڕەتدا بۆ شتێك بەکارهێنراوە کە وەك هەستوو hestû (ئێسقان êsqan) بووبێ، رەك و پتەو بووبێ و زوو نەشکابێ، واتە: هەستوو ـ وار hestû-war بووبێ. ئەم وشەیە لە فارسیدا بووە بە استوار ostuvar. لە ئەڵمانیدا وشەی stur هەیە بۆ کەسێك کە رەق و تەق بێ ونەرمبوو نەبێ، کە بەرامبەر وشەی کوردی: سور siwir و وشەی ئینگلیزی stubborn ە. ئەستوور estûr لە فارسیدا شێوەی قطور qotûr ی وەگرتووە کە ئەم "قطور" ە لە کۆتەرە kotere ە دارەوە سەری هەڵداوە و لە عەرەبیدا وشەی قطر ← ئەشکێڵ Eshkêl لەم وشە کوردییەوە وەرگیراوە بە گۆڕینی دەنگی ك k بە ق q. کە کۆتەرە kotere جاروبار لە کوردیدا بۆ ئەستووریی مل، گێپەڕەی مل gêpeřey mil بەکاردەبرێ.

Etles ئەتلەس. وشەیەکی یۆنانییە άτλαντας، لە بنەڕەتدا نێوی دێوێکی ئەفسانەیی بووە. وشەکە کەوتووەتە گەلێك زمانی ئەورووپایی و رۆژهەڵاتییەوە. لە عەرەبی و فارسیدا بە شێوەی أطلس دەنووسرێ و، هەروەك کوردی بۆ پەرتۆکێك بەکاردەبرێ کە نەخشەی ولاتانی تێدابێ.

Etresh ئەترەش (← تاس Tas/ تاسبردنەوە Tasbirdinewe).

Ez ئەز، پرۆنێوی تاك لە دۆخی بکەریدا (ألحالة الفاعلية) کە زۆر کەڤنارە. بەرامبەر بە ئەد ed ی فارسیی کۆن (سەرنجی: ئەدەم دارەیوش ـ ئەزم داریۆش) بدە، کە وێنەیەکی دیکەی ئەز ez ی

ئه E

کوردییه. ئەز ez خزماتییەکی زمانەوانی لەگەڵ ich ی ئەڵمانیدا هەیە کە ich یش لە دۆخی بکەرییدا nominal causus بەکاردەبرێ.

ع É

Élewî عەلەوی، ئاینێکی ← سینکرێتیستی sînkrêtîstî کوردییە، کە بە هەڵە بە لایەنگرانی عەلی کوڕی ئەبو تالیب دەدرێنە قەلەم. راستییەکەی وشەکە ئارەوی -ar e-wi یە، کە ar ئار، ← ئاگر agir ە و بنچینەی دەگەڕێتەوە بۆ میترایزم (کولتووری خۆر xor).

Émbar عەمبار/عەمار /émar هەمبار /hembar/ هەمار hemar بۆ شوێنی شتومەك تێدا هەلگرتن بەکاردێ، کە لە عەرەبیدا بۆ ئەمە "مخزن" بەکاردێ کە لە ← خەزێنە xezêne دوە وەرگیراوە. هەمبار hembar لە پەهلەویدا هەنبار henbar ە و لە فارسیدا بووە بە: أنبار enbar.

Émbe عەمبە، جۆرە گیایەکی ترشە، ترشیاتی زەرد دروستدەکرێ لێی. وشەکە هیندییە ئەنب enb یان ئام am ە.

Éqar عەقار/ئەقار eqar، وشەیەکی زۆر کۆنی هێندۆئەورووپاییە بە مانای پارچە زەوی دێ کە بۆ خانوو دروستکردن بەکاردێ. لە زمانی ئەڵانیدا وشەی Aker (ئاکەر) هەیە بۆ نێونانی زەوییەك کە بە گاسن کێڵکرابێ و بۆ تۆو چاندن ئامادەکرابێ، کە لە زمانی ئەلمانیی کۆندا ئاکار Ackar ە. وشەی ئاك ak ی ئەڵمانی و ← ئاخ ax ی کوردیی هەردووکیان بە مانای زەوی zewî/vî دێن، وشەی "عقار" ی عەرەبی لە ئاکارە akar وەرگیراوە کە لە بنەڕەتدا ئاخ ـ کار ax-karە واتە:

زەوییەك كە كاركراوە، یان، دەكرێ لەسەری.

Érd عەرد (⟵ Erz ئەرز).

Éter عەتەر/ Étr عەتر، لە زمانی عەرەبیدا بووە بە عطر. لە odeur ی فەرەنسییەوە هاتووە كە مانای بۆن bon ە.

Éynek عەینەك، دەنگی "ع" لە زمانی كوردیدا نەبووە، بەڵام لە رێی فێربوونی زمانی عەرەبی و وەرگرتنی هێندەك وشەی عەرەبی كە ئەم دەنگەیان تێدایە وەك: "عەرەب Éreb"، "عەیب éyb" یان، لە تەنگكردنەوەی دەنگی بزوێنی درێژ پەیدا بووە. وەك وشەی كانی kanî كراوە بە كەعنی ke'nî و تاڵ tal' كراوە بە تەعل te'l و ئاسمان asman كراوە بە عەسمان ésman، لە هێندەك شێوەزاردا. "عەینەك" Éynek وشەیەكە لەم بابەتە.

عەینەك Éynek لە بنەڕتدا ئاووێنەك awwênek (⟵ ئاوێنە awêne) بووە و بووە بە عەوێنەك Éwênek و ئەوجا بە عەینەك Éynek، ـەك ek پاشۆیەكە بۆ بچووكردنەوە. وشەی عەینەك Éynek لە گەڵ "عوینە" ی عەرەبی (گەل: عوینات) بنەڕتیان یەك نییە. "عوینە" ی عەرەبی بەڕێكەوت وشەی "چاویلكە chawîlke/ بەرچاڤك berchavk" ی كوردی دەگرێتەوە.

Ê ئێ

Ême (w) manan ئێمە (و) مانان < ئێمە ême + مان man + ئان an. مان man کورتکراوەی مینا mîna (وەك wek، وەکو weku، وەکی wekî) + ئان an (نیشانەی گەل). ئێمە و مانان، واتە: ئێمە و، ئەوانەی وەکی ئێمەن.

Ênsîklopîdya ئێنسیکلۆپیدیا. یۆنانییە: εγκνκλοπαίδεία.

Êran ئێران، لە وشەی ئێرانیی کۆن: "بووم ـ ی ـ ئاریان ـ ام" -bûm-î-aryan-am ەوە هاتووە، واتە: زەوی ئارییەکان. (⟵ ئاریا arya). وشەی بووم bûm هەتا ئەورۆش لە زمانی کوردییدا بۆ زەوی zewî بەکاردەبرێ. سەرنجی وشەی بوومەلەرزە bûm-elerze بدە، کە مانای زەوی لەرزە -zewî lerze یە.

Êsh ئێش، مانای ئازار و زەحمەتکێشانە بەدەست شتێکەوە، لە بنەڕەتدا لە کێش kêsh ەوە هاتووە. ئەم وشەیە لە ئینگلیزیدا بەشێوەی ئێیك ache هەیە. ئێش êsh، بە شێوەی ئیش îsh چووەتە زاری ترکییەوە و بۆ کار kar بەکاردەبرێ، چۆنکە کارکردن، مانای زەحمەتکێشان و ئێش لە خۆ گرتنە.

Êshk ئێشك/ Kêshk کێشك. ئێشك êshk کورتکراوەی کێشك kêshk ە واتە: مانەوە بۆ پارێزگاریی کەسێك یان شتێك، بەتایبەتی بەشەو. وشەکە پێوەندیی هەیە بە کێش kêsh و کێشکردن kêshkirdin، بار و قورسایی هەڵگرتنی شتێك. وشەی ئێش êsh و ئیش îsh

یش هەر لەمەوە هاتووە. (← ئێش êsh، ← ئیش îsh).

Êsqan ئێسقان/ هێسك Hêsk.

ئێسقان êsqan > ئێسق êsq + ـان an > ئێسك êsk + ـان an > هێسك hêsk + ـان an. ـان an کورتکراوەی دان dan ە کە مانای جێ cê/ شوێن shwên ە. ئێسقان êsqan واتە: شوێنی هێسك.

Êtîmolojya ئێتیمۆلۆژیا، بنەچە و ڕەچڵەکی وشەی زمان. لە ετνμολογία ی یۆنانییەوە هاتووە، کە لە لاتینیدا etymologia یە و، لە ئینگلیزیدا بووە بە etymology .

Êwet ئێوەت/ حێوەت ĥêwet. سەرپەرشتی serperishtî، بەخێوکردن bexêwkirdin، خاوەنداری xawendarî. بڕگەی یەکەمی وشەکە ئێو êw، یان حێو ĥêw ە، کە خێو xêw واتە: بەخێوکردن و سەرپەرشتیکردن و پەروەردەکردن perwerdekirdin ە.

Êzidî ئێزدی. بە لایەنگرانی کێشی تاوسێ مەلەك Tawisê melek دەگوترێ کە ئەم ئاینە ئاینێکی کوردیی سینکرێتیستیە. هەر لەسەردەمی کۆنەوە، بەتایبەتی لەسەردەمی عوسمانییەکانیەوە ترك و عەرەب و فارسە موسلمانە تەنگەتیلکەکان هەوڵیان داوە بەدرۆ و بوختان، ئێزدییەکان، لەلایەکەوە بەلایەنگرانی یەزیدی کوڕی معاویە و، لە لایەکی دیکەوە بە شەیتان (← Sheytan) پەرست بدەنە قەلەم. جارێ وشەکە یەزیدی yezîdî نییە، بەلکو ئێزدی Êzdî یە، پاشان ئێزدییەکان ناتوانن لایەنگری یەزید بن، چۆنکە یەزید موسلمان بووە و ئێزدییەکان

موسلمان نین. دواى ئەمەش وشەى ← Sheytan شەیتان ى عەرەبى کە "شیطان" ە لەگەل شاتەن Shaten ى کوردى تێکەلکراوە. ئەگەنا ئێزدییەکان خواپەرستن و، وشەى ← Tawis تاوسیش، پێوەندیى بە مەلى (← مەل mel) تاوسەوە (← تاوس Tawis) نییە، بەلکو پێوەندیى بە گیانى ئێزدانییەوە هەیە.

F ف

Fanîle فانیله (ژێرکراس **jêrkiras**)، فانیله **fanîle** له **flanelle** ی فەرەنسییەوە هاتووە و بووە بە فانیله **fanîle**، له ئەڵمانیدا بە شێوەی **Flanell** و له یۆنانیدا "فانیله φανέλα" دەنووسرێ.

Fanos فانۆس/ فانۆز **fanoz** چرایەکی تایبەتییە. له **phanos** (φανός) ی یۆنانییەوە هاتووە، کەوتووەتە عەرەبی و فارسییەوە بە شێوەی فانوُس.

Ferengî فەڕەنگی. کوردی کۆن بە خەلکی ئەوروپایان گوتووە: فەڕەنگی و بە ئەورووپاش فەرەنگستان **ferengistan**. وادیارە ئەم وشەیە له سەردەمی سەلاحەدینی ئەیوبیدا پەیدابووە، کاتێك کورد ئەورووپاییان له ڕێی فرانکەکانەوە **Franken** ناسکرد.

Ferheng فەرهەنگ، بە مانای وشەنامە **wishename** (← قاموس **qamûs**) و کولتوور **kultûr** یش بەکاردەبرێ. له فارسیدا هەر فرهنگ **ferheng** ە. بەڵام له پەهلەویدا فرەهەنگ **freheng** ە. فرە **fre** له کوردیدا بە مانای زۆر و جۆر جۆر دێ (ئەو زەوییە فرە بەشە، واتە: بەشی گەلێك کەسی تێدایە). هەنگ **heng** له کوردیدا گەلێك مانای هەیە، یەکێك لەوانە بە کۆمەڵێك شتی جۆر جۆر دەگوترێ هەنگ. کەواتە فرەهەنگ **freheng** کۆمەڵێك هەڵسوکەوت و خووڕەوشت و نرخ و نەریتە کە مرۆڤ پێڕەوی دەکا و کۆمەڵگە ڕێزیلێدەگرێ، واتە: کولتوور **kultûr**. بەکارهێنانی فەرهەنگ

F ف

بۆ (قاموس) ڕەنگە پڕ بە پڕی خۆی نەبێ بەڵکو ← وشەنامە wishename ڕاستتربێ.

Ferhûd فەرهوود، ئەم وشەیە بە زۆری لە نێو عەرەبی عێراقدا بەکاردەبرێ، بەڵام لە بنچینەدا کوردییە. فەر fer لە فڕ fiř (فڕاندن fiřandin) و، هوود hûd بە مانای فەرمان hukim kirdin /ferman (حوکم) بەزۆرداری دێ. واتە: فەرماندان بە شت فڕاندن، ← تاڵان tal'an و بڕۆیی.

Ferîk فەریك، بە شتێك دەگوترێ کە جارێ تازەبێ و تەواو پێنەگەیشتبێ، وەك فەریکە گوێز ferîke gwêz، فەریکە نۆك ferîke nok. فەریك ferîk پێوەندیی هەیە بە وشەی ئەڵمانی frisch (تەڕ و تازە) و fresh ی ئینگلیزی، کە هەر بەو مانایەیە. هەروەها وشەی fraisی فەرەنسی.

Ferman فەرمان، بە پەهلەوی هەر فەرمان ferman ە، کە چووەتە نیو عەرەبی و ترکی و فارسییەوە.

Fermeson فەرمەسۆن، بەلایەنگرانی "ماڵی ئازاد" دەگوترێ. لە وشەی ئینگلیزی Freemason ەوە هاتووە کە free مانای ← ئازاد azad ە و mason مانای بەردتاش berdtash ە. حیزبێکە لەگەلێك وڵاتی جیهاندا بەنهێنی کاردەکات، ئامانجی دەستبەسەرداگرتنی ئابووری و فەرمانڕەواییە، بەنێوی دامەزراندنی "خانووی ئازاد" ەوە. حیزبەکە بە شێوەی شانەشانە ڕێکخراوە کەبەو شانانە دەگوترێ "لۆج". لە ئێران و کوردستاندا بەو لۆجانە دەگوترێ "فەرامۆشخانە".

Fermûn فەرموون، واتە: قسەکردن بە شێوەی ڕێزلێنان لە قسەکەر. fer فەر < fermûn فەرموون + موون mûn بە پەهلەوی فرەمووتەن fremûten. فەر fer لە ئاڤێستا و پەهلەویدا بە شێوەی فرە fire دێ کە دەکەوێتە بەردەمی کار (فعل) و بە مانای پێش pêsh، بەر ber دێ. Muten کە لە کوردیدا موون mûn ە و بە مانای هۆنین honîn ە. مووتەن mûten ی پەهلەوی لە فارسیدا بووە بە: مودن. فەر fer بە وێنەی پەر per (بەر ber) ە. کە دەنگی ف f و پ p جێگۆڕکێ دەکەن. سەرنجی وشەی پەڕپووت peřpût واتە: پێش پووت (بوون) pêsh pût bûn واتە: پێش پووچ بوون و تونەبوون pêsh pûchbûn û tunebûn و سەرنجی وشەی راپەرموون ra-per-mûn بدرێ، دەگوترێ وا را ـ دە ـ پەر ـ مووم wa- ra-de-per-mûm پێش ئەوەی کارەکە بکرێ، پێموایە وادەبێ، چاوەڕوانی ئەوە دەکەم.

Fexfûrî فەخفوری ← بەگ Beg.

Fêl’ فێڵ/ ← تەڵەکە tel’eke. فێڵ fêl’ لە پیلە pîle ەوە هاتووە کە مانای گەڕوگێچەڵ و بیانوو گرتنە. وشەی "حیلة" ی عەرەبیش لەمەوە هاتووە.

Fêrbûn فێربوون/ فێرکردن fêrkirdin. فێر fêr لە وشەی ئاڤێستایی فرا fira وە هاتووە، کە مانای چوونە بەرەو شتێك. لە فارسیدا بووە بە فرا fera (سەرنجی وشەی فارسی: فراگرفتن ـ واتە: فێربوون fêrbûn بدرێ).

Fêstîval فێستیڤال. لە لاتینیدا festivus ە بە مانای جێژن کردن cêjin kirdin لە زمانە

F ف

ئەوروپاییەکاندا هەیە. لە فەڕەنسیی و ئینگلیزیدا festival ە، کە بە مانای یارییەکانی جێژن دێ.

Finish فنش/ فنشکردن finishkirdin لە وشەی ئینگلیزی finish ەوە هاتووە، واتە: تەواوکردنی کارێك، لە کوردیدا بووە بە لەسەرکارلابردن، دەرکردن. فنشیانکرد finishyan kird. ئەم وشەیە لە پاش یەکەمین جەنگی جیهانی، کاتێك ئینگلیزەکان هاتنە باشووری کوردستانەوە، کەوتە زمانی کوردییەوە.

Firat (ڕۆباری فرات). دوور نییە وشەکە یۆنانی بێ و لە -παρα ποταμία ("پارا ـ بۆتامیا") وە هاتبێ کە مانای "دەوروبەری ڕۆبار"ە، کە زرێبار zirêbar یش شتێکە لەو بابەتە.

Fire فرە، بە مانای ← زۆر zor دێ. فرە fire لە پرە pire ەوە هاتووە، کە مانای زۆرە (← پر pir).

Firezana فرەزانا. بە پەهلەوی فرەزانەك firezanek ەو لە فارسیدا بووە بە فرزانە ferzane.

Firîshte فریشتە (مەلایکەت) لە پەریشتە perîshte ەوە هاتووە > پەری perî + یشتە îshte (← پەری perî). وشەی ferry ئینگلیزی پێوەندیی ڕەگی بە فریشتەوە هەیە.

Firîw فریو (← پروپووچ pir û pûch، ← وڕێنە wiřêne).

Firîwdan فریودان/ فرێودان firêwdan لە ئاڤێستادا فرە ـ ئیدیڤە fire-îdîve یە و لە پەهلەویدا فرێفتەن firêften ە.

Fiřnî فڕنی، لە فڕو fiřo وە هاتووە. فڕو fiřo و فریشك firîshk،

F ف

هەردووکیان به مانای ← ژەك jek دێن، که ژەك jek له ژەندن jendin ەوە دێ (مەشکه ژەندن). (← jan ژان).

Firoshtin فرۆشتن/ فرۆتن Firotin، له پەهلەویدا به شێوەی فرۆختەن firoxten دێ.

Firseng فرسەنگ، یەکەیەکه بۆ پێوانی دووریی بەکاردێ، که به پەهلەوی: فرەسەنگ freseng ه و له عەرەبیدا بووه به فرسخ (گەل: فراسخ).

Firya فریا/ فریاکەوتن firyakewtin، مانای به دەنگ و هاواری کەسێکەوه چوون. فریا firya له فڕێ fiřê وه هاتووه. له کوردیدا دەگوترێ پاره بۆ مه فڕێ که pare bo me fiřêke واته: پاره بخەڕێ بۆ مه. فڕێ کرن fiřêkirin و فڕێ خستن fiřê xistin له ڤه (وه) ڕێ کر(د)ن ve(we)rê kir(d)n و ڤه (وه) ڕێ خستن ve(we) rê xistin ەوه هاتووه. واته: شتێك خستنەڕێ، یان کەوتنەڕێ بۆ یارمەتیدان. جاروبار له جیاتی: ڤه (وه) ڕێ کر (د) ن، دەگوترێ: بەڕێ کردن، به ڕێخستن beřêkirdin, beřêxistin. له پەهلەویدا وشەی فرەیات fireyat هەیه به مانای چوون بەدەنگ هاواری کەسێکەوه.

Fîřo فیڕۆ(به خۆڕایی له دەست چوون). فیڕۆ > ڤی fî + ڕۆ ro، ڤی fî له فیت fît ەوه هاتووه که فیت fît وێنەیەکی دیکەی پیت pît ه، که پیت خێر و بەرەکەته. کەواته: فیڕۆ fîro فیت ڕۆ fîtro و پیت ڕۆ pîtro واته: خێر پێوه نەماو.

Fîter فیتەر. ترومبێل چاکەرەوه، له fitter ی ئینگلیزییەوه هاتووه که به مەکینه چاکەرەوه، مەکینه دامەزرێنەر، دەگوترێ.

F ف

Fûl فوول/ فوولکردن fûlkirdin بۆ پڕکردنی تانکی (← تانکی tankî) ی ئۆتۆمۆبێل بە ← بەنزین benzîn، یان بۆ ← سەر خۆشبوون serxoshbûnی تەواو بەکاردەبرێ. هەردووکیان لە وشەی ئینگلیزی full (← پڕ pir) ەوە هاتووە. هەر ئەم وشەیە بە شێوەی Voll (پڕ pir) و füllen پڕکردن pirkirdin لە ئەڵمانیدا هەیە.

G گ

Ga گا/ گاڤ gav بە پەهلەوی گاڤ gav و بە فارسیش هەر گاو gaw و نیشانەشە بۆ زلی zilî.

Galiske گالیسکە عەرەبانەیە. وشەکە وشەیەکی سلاڤییە. لە رووسی و پۆلۆنیدا هەیە. بە رووسی кодяска (کالیسکا) یە و لە ئەڵمانیدا بە شێوەی kalesche هاتووە بە زمانی چیکی kolesa (کۆلیسا) یە بە زمانی پۆلۆنی kolaska (کۆلاسکا) یە.

Galon گاڵۆن، پێوانەیەکە بۆ قەوارەی شلایی، بە تایبەتی بەنزین. گاڵون 3.78 لیتڕە. وشەکە فەڕەنسییە gallon.

Galor گالۆر (⟵ قالۆر qalor).

Gamêsh گامێش/ گامووش gamûsh بە پەهلەوی گاڤمێش gavmêsh ە. لە وشەی گا ga + مووش mûsh/ ⟵ مێش mêsh (واتە: ⟵ مەڕ meř). گامێش، واتە: مەڕێك کە هێندەی گایەك زل بێ. لە زمانی کوردیدا بۆ زلکردنی شتێك پاشکۆی گا دەخرێتە پاڵی، وەك گاکۆتر gakotir کۆترێکی زل. گابەرد gaberd بەردێکی زل. وشەی گامووش gamûsh بە شێوەی جامووس camûs کەوتووەتە زاری عەرەبییەوە.

Gav گاڤ، مانای کات kat دەگەیەنێ. ئەم گاڤ gav ە، لە کوردیی کرمانجیی ناڤینیش (سۆرانی) دا هەیە. کورد دەبێژن: "لە قاڤ خۆیدا قسە دەکا" واتە: لە کاتی خۆیدا (لە گاڤی خۆیدا) قسە دەکا. دەنگی گ g ڕەقبووەتەوە و بووە بە ق q. دەنگی ڤ v یش لە نیوەلێویی halblabial ەوە

G گ

بووە بە لێویی labial واتە:
بووە بە ف f.

Gaz گاز. بنچینەی وشەکە وشەی xaos (χάος) ی یۆنانییە کە مانای شوێنێکی بۆشە (⟵Bosh بۆش). مەنییەکە، زوو دەسووتێ و گڕ دەگرێ. لە عەرەبیدا بووە بە غاز.

Gawir گاور (⟵ Gewre).

Gech گەچ، بە پەهلەوی و پازەند هەر گەچ gech ە، لە زاری عەرەبیدا کراوە بە جص.

Geda گەدا (⟵ Gede گەدە).

Gede گەدە (ورگ wirg). بە شوێنی ریخۆڵەکانی مرۆڤ دەبێژن گەدە gede، کە وشەی gedev "گەدەڤ" یش هەیە، کە دیارە "گەدەك"ە. وشەی گەدە gede بووە بە مەدە mede و میدە mîde، کە لە عەرەبیدا بووە بە "معدة". هەروەها کەوتووەتە تركییەوە وەك mîde وهەر لەم وشەیەشەوە (گەدە gede) وشەی "غذاء" ی عەرەبی و gide ی تركی وەرگیراوە، کە بە مانای خواردەمەنی xwardemenî بەکاریدەهێنن. بێجگە لەوەش، وشەی "گەدا geda" واتە: ⟵ دەرۆزەکەر derozeker/ پارسکەر parsker یش لەمەوە هاتووە، کەسێك کە بۆ تێرکردنی گەدە (ورگ) ی خۆی، دەست لە خەڵك پاندەکەتەوە.

Gel'a گەڵا، لە ⟵ کاڵا kal'a وە هاتووە. لە کوردیدا وشەی کاڵ کوت kal' kut هەیە بۆ ئەو ئامێرەی کە گەڵا و جلکی پێدەکوتن (⟵ کاڵا kal'a).

Gelawej گەلاوێژ (⟵ Berq بەرق).

Gemal' گەماڵ، بە سەگی گەورە دەبێژن گەماڵ gemal'. لە

G گ

هێندەك شوێنی كوردستاندا دەنگی ڵ l' بە شێوە كۆنەكەی كە ر r یە دەردەبردرێ و دەبێتە "گەمار gemar". وشەی گەماڵ gemal' لە گەمار gemar ەوە هاتووە. گەمار gemar بە كوردیی باكوور مانای ← پیس pîs واتە: شتێك كە ← خاوێن xawên نەبێ. وشەی گەمار gemar لە گەنار genar ەوە هاتووە. گەن gen مانای چڵكن و پیس و ناخاوێنە. كە گەنین بە رووسی гнить; ە، وشەی بۆگەن bogen كە لە بۆن گەن bongen ەوە هاتووە، مانای بۆنی پیس دەگەیەنێ.

Gemar گەمار، ← گەماڵ gemal'.

Gemje گەمژە، وێنەیەكی دیكەی وشەی گەوجە gewce یە، بە گۆڕینی دەنگی م m و، و w و، ج c و، ژ j بۆ یەكدی. گەم gem و گەو gew یەك شتن و ج c و ژ j یەك شتن. (← ئاوز awiz ← وەزیر wezîr، ← وەج wec).

Genc گەنج. وشەیەكی كۆنی هێندۆئەوروپاییە. كە بە ئینگلیزی young ە و بنەچەكەی دەگەڕێتەوە بۆ geong و giung و geng . بە ئەڵمانی یونگ Jung ە. (← xezêne خەزینە).

Genîn گەنین. لە گەن gen (بۆن پیسی) ەوە دێ كە بە پەهلەوی گەن (د) gen(d) ە و بە رووسی بە گەنین دەگوترێ гнить;

Genc گەنج، واتە: تشتی بە نرخ. بە پەهلەویش هەر گەنج genc ە. ئەم وشەیە لە عەرەبیدا بووە بە كنز. گەنجینە gencîne ئەو ژوورە، یان ئەو شوێنەیە كە شتی بە نرخی تێدا دادەنرێ. وشەی "خزن" ی عەرەبیش هەر

G گ

لەم وشەیەوە وەگیراوە، بە گۆڕینی شوێنێ دەنگەکانی وشەی "کنز" بۆ "کزن" و ئەوجا گۆڕینی دەنگی ك k بۆ خ x و کردنی بە "خزن" و "خزانة" کە "خزانة" (خزینة) xezêne یە.

Gencefe گەنجەفە، قسەیەك کە گاڵتەکردن بێ بە خەڵك. گەنجەفە gencefe لە گەنگ ـ گەڤ ـ ە geng-gef-e ەوە هاتووە. گەنگ geng مانای گەن gen، واتە: بۆگەن bogen و ← گەمار gemar ە. گەنگ geng و گەند gend یش هاومانان. گەڤ gev و ← گەپ gep هاومانان و بە مانای دەم dem دێن. (گاڵتە و گەپ gal'te û gep). گەنجەفە واتە: دەم خستنەکار بە شێوەیەکی بۆگەن.

Gencîne گەنجینە، (← خەزێنە xezêne، ← گەنج genc).

Gend گەند (← گەنجەفە gencefe).

Gep گەپ، لە کوردیدا گەلێك مانای هەیە. جارێك بە مانای دەم dem دێ. دەگوترێ گەپیکە gepîke (واتە لە دەمتەوە قووتی بدە). وشەی قەپ qep (قەپلێدان qeplêdan واتە: گازلێگرتن gazlêgirtin). دەم و قەپاڵ qepal' شێوەیەکی دیکەی گەپ gep ە. هەروەها وشەی گووپ gûp یش هەر لەم بنچینەوە هاتووە. هەروەها qap قاپ و کووپە Kûpe (کە دەفرێکی خڕە) و Cup ی ئینگلیزی پێوەندیی بەمەوە هەیە.

Geř گەڕ (گەڕی geřî) نەخۆشییەکە بە پەهلەویش هەر ger یان گەرەنوو gerenû، و لە عەرەبیدا بووە بە جَرَب.

G گ

Gerac گەراج وشەیەکە لە فەرەنسیدا گەراژ garage، لە ئینگلیزیدا گەراج garage و لە ئەلمانیدا گەراج garage ە. لە بنەڕەتدا بەمانای بردنی شتێك بۆ شوێنێکی ئەمین.

Geřek گەڕەك/ Tax تاخ، نێوچەیەکی گچکە لە شار، یان گوندێك. گەڕ geř + ـەك ek–. واتە: شوێنی پێداگەڕان. ڕەنگە وشەی کەرکووك kerkûk لە گەڕەکۆك geřekok، گەڕەکێکی گچکەوە هاتبێ.

Gerentî گەرەنتی. زامنکردنی کارێك یان شتێك. وشەکە ئەورووپاییە. بە فەرەنسی و ئەلمانی Garantie و ئیتالیی Garanzia.

Gergush گەرگوش (دارگوش dargush).

Gerim گەرم، بە پەهلەویش هەر گەرم gerim و لە فارسیشدا هەر گرم germ. وشەیەکی هیندۆئەورووپاییی کۆنە، بە ئینگلیزی ووۆرم warm و بە ئەڵمانی ڤارم warmە. وشەکە بنەچەیەکی سانسکریتی هەیە کە گەهرمە gehirme یە.

Geřnas گەڕناس، لە کوردیی باکووردا بە مانای پاڵەوان دێ. گەڕ geř مانای شەڕ sheř و زۆرانبازی zoranbazî یە لە کوردیدا (بڕوانە: شەڕ و گەڕ sheř û geř و، سەرنجی وشەی فەرەنسی la guerre و ئینگلیزی war بدە کە، مانای جەنگ ceng ە، شەڕ ی کوردی لە "شرّ"ی عەرەبییەوە نەهاتووە، بەلکو وێنەیەکی دیکەی geř ە.). گەڕناس geřnas کەسێکە کە لە شەڕ و گەڕ بزانێ. ئەم وشەیە بە شێوەی فرناس firnas کەوتووەتە فارسییەوە و بۆ شێری ئازا و گەردن ئەستوور، بەکاردێ. شایانی باسە ناس

nas ی کوردی لە فارسیدا شناس shenas ە نەك ناس nas. "گرّ و فرّ" ی عەرەبیش لەم بنچینەیەوە دێ.

Gerû گەروو، قورگ qurg/ قوڕوو qurû/ گەوری gewrî. هەموویان هاومانای یەکن. گەروو gerû وشەیەکی هیندۆئەوروپایی کۆنە، بە پەهلەوی: gerûk، بە فەرەنسی gorge و، بە ئەڵمانی gurgeln بە ئاو لە دەم و گەروو وەردان و خەرخەرە دەگوترێ. بە فارسی بووە بە گلو gelû.

Geřyan گەریان، یان گەڕان geřan. رەگی گەڕیان geřyan ← گەڕ geř ە. گەڕ geř و هەڕ heř (← هەڕە heře/ مشار mishar) و خەڕ xeř (← خەڕەك xeřek) بە مانای جوولان و بزووتن دێ. وشەی عەرەبی "جریان" لە وشەی کوردی گەڕیان geryan ەوە دێ، بە گۆڕینی دەنگی گ g بو ج g. "جریان" بە شێوە عەرەبییەکەی کەوتووەتە زاری ترکییەوە cereyan و بۆ تەوژمی ← کارڤا kariva (کارەبا) بەکاردەبرێ. کە لە هێندەك شێوەزاری کوردیی باکووردا بووە بە جەیران ceyran. وشەی گەڕیان geryan لە فارسیدا گردان gerdan و لە فەرەنسیدا courant ە.

gesk گەسك/ گزیك gizîk/ گۆسك gosk. لە کەزی kezî یەوە هاتووە. کەزی kezî پرچ pirch و زولفی ژنە. گزیك نێوی جۆرە گیایەکی ریشودارە. گەسك gesk خۆی لە بنەڕەتدا لە تاڵی و شکەوە بوو، و جۆرە دەوەنێك

دروستدەکرا. وشەی دڕکەزی dirřkezî یش، لە دڕك کەزی dirřk-kezî وە هاتووە.

Gev گەڤ (گەف gef) (← گەنجەفە gencefe).

Gewc گەوج (← ئاوەز awez).

Gewre گەورە، یان وشەیەکی هیندۆئەوروپاییە کە بە لاتینی grossus و بە ئەڵمانی groß و بە فەرەنسی gros و بە ئینگلیزی greatە، یان ئەم وشەیە لە وشەی کاورا kawra ەوە هاتووە کە شێوەیەکی دیکەی کابرا kabra یە > کاك برا kakbira. کە کاك kak بۆ برا گەورە بەکاردێ. ئەو دەمە، کاورا kawra بووە بە گاورا gawra و دوایی گەورە gewre. (سەرنجی وشەی کافر kafir بدە کە بووە بە گاور gawir).

Gez گەز، ئامێرێکە کە هەر لە کۆنەوە لە لای کورد بۆ پێوانەی درێژی و پانی و قووڵی بەکاربراوە و، هەر بەو شێوەیە کەوتووەتە فارسییەوە (ئەوە گەز و ئەوە ئەرز، ئەگەر یەز دوورە، گەز نێزیکە). وشەی عەرەبی "قیاس" کە لە رەگی "قس" ەوە وەرگیراوە، لە "گەز" ەوە هاتووە. هەروەها وشەی قاس qas (هەندازە hendaze) لە کوردیی باکووردا هەر لەم بنچینەیەوە دێ. سەرنجی وشەی Maß ی ئەلمانی بدرێ کە مانای قاس qas ی کوردی دەدا.

Gezare گەزارە zimandrêj) زماندرێژ). لە Ga-zare گازارەوە هاتووە. Ga← گا لە کوردیدا بە مانای زل دێ و ← Zar زار واتە زمان. (← زمان ziman).

Gêlas گێلاس (← Goyîj گۆیژ).

Gêpeře گێپەڕە (گێپەڕەی مل gêpeřey mil). گێـ gê لە گوێ

G گ

gwê وه‌ هاتووه‌. په‌ڕه‌ peře
واته‌: ئه‌ستووریی مل (←
ئه‌ستوور estûr).

Gêzer گێزه‌ر/ گوێزه‌ر gwêzer. گێ
gê و گوێ gwê هه‌ردووکیان
یه‌کمانا ده‌گه‌یه‌نن له‌ کوردیدا.
زه‌ر zer ره‌نگی زه‌رد zerd ه‌.
گێزه‌ر gêzer به‌ ره‌نگه‌که‌یدا به‌
گوێیه‌کی زه‌رد ده‌چوێنرێ.
به‌ڵگه‌ بۆ ئه‌مه‌ش ئه‌وه‌یه‌ به‌
پشتی مل له‌ کوردیدا ده‌گوترێ
گێزه‌ره‌ gêzere واته‌: ئه‌و
شوێنه‌ی ئه‌ستۆ esto، که‌
پێوه‌ندیی به‌ گێ gê (گوێ
gwê) وه‌ هه‌یه‌. هه‌روه‌ها
ده‌گوترێ به‌ گازه‌را gazera ی
پشتدا که‌وت.

Gil’ گڵ (گل gil) خۆڵی تێکه‌ڵکراو به‌
ئاو. به‌ په‌هله‌ویش هه‌ر گل gilه‌.

Gil’aw گڵاو، جاران که‌ ده‌می سه‌گ
به‌ر شتێك بکه‌وتایه‌، ئه‌و
شته‌یان به‌ گڵ و ئاو ده‌شُشت و
ده‌یانگوت: گڵاویی ده‌رده‌که‌ن،
له‌وه‌وه‌ به‌ شتی پیس ده‌گوترێ
گڵاو، واته‌: ده‌بێ به‌ گڵ و ئاو
بشۆردرێ.

Gil’bêne گڵبێنه‌ (← Qur قوڕ/
Ĥerî حه‌ری).

Gil’op گڵۆپ (چرای ئه‌له‌کتریکی)
وشه‌که‌ ئینگلیزییه‌ (globe).

Glorbûnewe گلۆر بوونه‌وه‌ (←
چه‌رخ cherx).

Girawe گراوه‌، گراڤ girav دوورگه‌
dûrge (جزيرة) > گر gir +
ئاو/ڤ aw/v + ه‌ e. گر gir (گڵ
gil’)ه‌ خاك xak. واته‌: خاکێك
که‌ له‌ نێو ئاودایه‌.

Girinc گرنج، گر gir له‌ زمانی
کوردیدا به‌ مانای شتی زبر
وکنجڕ کنجڕ دێ. وشه‌ی گرنج
girnic (گرنج گرنج girnc
girnc) و گرژ girj و گڕ giř

G گ

(دانی گڕ danî giř) یش هەر لەمەوە دێن. گر gir شتێکە کە لووس lûs نەبێ.

Girîs گریس (← نەگریس negrîs).

Gîpe گیپە، خواردنێکە لە گۆشتی هوورکراو و ← کشمیش kishmîsh و بادام (باوی bawî) و بەهارات دروستدەکرێ و دەخرێتە نێو پارچە ورگێکی مەڕەوە، شێوەیەکی ← خڕ xir ی هەیە. گیپ gîp لە زمانی کوردیدا وێنەیەکی دیکەی گووپ gûp ە. هەر لە کوردیدا گیپاڵ gîpal' هەیە (گەد و گیپاڵ ged û gîpal') کە گیپاڵ، بەو بەشە لە زگ دەبێژن کە دەکەوێتە سەر ← ریخۆڵە rîxol'e وە. هەروەها وشەی گیپن gîpin هەیە بە مانای گووپن gûpin. گیپ gîp لە کوردیدا گیپار gîpar و گیپا gîpa شی پێدەبێژن، واتە: گووپێکی پڕ gûpêkî pir. ئەم وشەیە کەوتووەتە زاری فارسییەوە بە شێوەی گیپا و کیپا، کە دیارە لە فارسیدا بە گووپ gûp نایەژن گیپ gîp، بەلکو لُپ lop. بە مەدا دەردەکەوێ کە ئەمە خواردنێکە لە بنەڕەتدا کوردییە.

Gîrfan گیرفان (بەریک berîk) بە پەهلەوی گریف ـ پان -grîv pan ە، کە لە فارسیدا بووە بە گریبان. وشەی گیر gîr و گر gir (بەرگر bergir) لە کوردیدا بۆشتێك بەکاردێ کە دەست، یان شتێکی دی پێوە بەندبکرێ، یان بە شوێنێکەوە بەندکرابێ. گیرفان gîrfan لە گیرڤان gîrvan (گیروان gîrwan)ەوە دێ. لە زمانی ئەڵمانیدا بۆ دەسکی شتێك

G گ

(دەستگر destgir) یان، دەسکی دەرگەیەك وشەی Griff بەکاردەبرێ کە لە کاری greifen بەدەست گرتن be destgirtin ەوە دێ.

Gîrsandin گیرساندن (⟵ نەگریس negrîs).

Go گۆ (⟵ komar کۆمار).

Goc گۆج (⟵ کەچ kech).

Gonye گۆنیە، (ئامێرێکە لە کاروباری ⟵ هەندەسە hendese دا بەکاردەبرێ بۆ پێوانی گۆشە پێی. وشەکە لە بنەڕەتدا یۆنانییە γωνιομετρία و لە ئینگلیزیدا بووە بە goniometer و لە فەرەنسیدا gonométr و لە ئەڵمانیدا gonometer. وشەی gwênî /gonî گوێنی/ گۆنی لەمەوە هاتووە.

Goř گۆڕ، Gořê گۆڕێ. کورد دەبێژن: ئەو پرسیارە دێتە گۆڕێ Gořê لێرەدا گۆڕێ kořê یە بە گۆڕینی دەنگی ك k بۆ گ g.

Goshe گۆشە (⟵ قاش qash).

Gotbûn گۆت بوون، واتە: نەتوانین (بۆ ڕۆیشتن بە پێ). گۆت got وێنەیەکی دیکەی کۆت kot ە، واتە: بەندبوون bend bûn بە زنجیر zincîr، یان بە سنگ sing ەوە.

Gotre گۆترە/ gûtere گووتەرە/ Gotirme گۆترمە. خەملاندنی شتێك بە بێ پێوان و ژماردن. لە گۆتن gotin ەوە سەرچاوە دەگرێ. واتە هەر قسەی دەمییە.

Gotin گۆتن/ wutin وتن. بە ئاڤێستایی ڤەش vesh ە.

Govan گۆڤان (شایەت، گەواه) > گۆ go + ڤان van > گۆت got + ڤان van. گۆت got لە گۆتن gotin ەوە هاتووە. واتە: کەسێك کە دێتە گۆ. ڤان/وان

G گ

v/wan ئامرازی کارای کاره (nomen agentis).

Govend گۆڤەند، وێنەیەکی دیکەی کۆ ko + وەند wend (کۆوەند kowend)ە.

Goyîj گۆیژ (گەویژ gewîj) < گۆیش goyîsh < گۆیشك goyîshk < گۆیچك goyichk (واتە: گۆ go یەکی بچووك). هەروەها لە کوردیدا، گۆهیشك gohîshk و گڤیشك givîshk یش هەر بۆ گۆیژ goyîj بەکاردەبرێن. وادیارە هێندەك میوە هەن وەك گێلاس gêlas و گێراز gêraz (کە ئەوەش لە بنەماڵەی گێلاس gêlas ە) پەیوەندییان بە گۆ go وە هەیە. لە کاتێکدا لاس las (لاز laz راز raz) لە کوردیدا بۆ جوانی و شەنگی بەکاردێ. سەرنجی وشەی رازاندنەوە، رازانەوە razanewe لێرەدا بدرێ کە مانای جوانکردن cwankirdin ە.

Gul’ گوڵ، لە وشەی ئاڤێستایی ڤاردها vardiha وە هاتووە کە لە پەهلەویدا بووە بە verda ڤەردا/ ڤەرتا verta و لە عەرەبیدا بووە بە "وَرْدْ" werd.

Gul’bêne گوڵبێنە < گوڵ gul’ + بێنە bêne. گوڵ gul’ لە جێگۆرکیی دەنگەکانی وشەکەوە هاتووە کە گەڵو gel’û < گەروو gerû بووە بە گوڵ gul’، بێنە bêne واتە: هەناسە henase. بێندان bêndan واتە: هەناسەدان henasedan. سەرنجی وشەی بین خواردنەوە bîn xwardinewe بدە واتە: هەناسەگرتن henasegirtin و هەناسەنەدان henasenedan بۆ لە سەرڕۆیشتنی کارێك. بینی

G گ

بگرە bînî bigre واتە: بۆری
هەناسەی بگرە. کەواتە: گوڵ
بێنە gul'bêne گەرووبێنە
gerû bêne یە، واتە: گەرووی
هەناسەدانی تەندوور.

Guman گومان، بە پەهلەویش هەر
گومان guman ە. بە فارسی
گمان geman ە.

Gun گون/← xaye خایە. گون
Gun ی مرۆڤ و گوان Gwan
ی ئاژەڵ پێوەندییان بە یەکەوە
هەیە (گەڵ و گوان gel' û
gwan واتە: نێولنگ و گون)
گوان < لە گۆ go + دان dan
ەوە هاتووە. سەرنجی گۆی مەمك
goy memik بدە کە گۆ go
بەو نووکە خڕە دەگوترێ کە بە
سەری مەمکەوەیە. گۆدان
godan واتە: جێی گۆ cêy go.
گوان gwan و گون gun
هەردووکیان دوو ئەندامی خڕن.

هێندەك جار بە مەمکی ژنیش
دەگوترێ گوان gwan.

Gurc گورج، بە مانای خێرا xêra.
کورد دەبێژن گورج و گوڵ gurc
û gol' کە ڕەنگە لە بنەڕەتدا
گورج و گۆڕ gurc û gor̆
بووبێ. گۆڕ gor̆ وەك شێوەیەکی
دیکەی گوڕ gur̆ (خێرایی
xêrayî) ڕەنگە وشەی گرد ی
فارسی کە بە مانای ئازا aza یە
لە وشەی گورج gurc ەوە هاتبێ
بە گۆڕینی دەنگی ج c بۆ د d.

Gurge zê گورگە زێ (← زاو و زێ
zav û zê /zaw û zê زاڤ و زێ
(zê).

Gurîs گوریس، لە گوش ڕێس gush
rês ەوە هاتووە، واتە: گوشی
ڕێسراو gushî rêsraw. لە
هێندەك شێوەزاری کوردیی
باکووردا بە گوریس gurîs
(گورێس gurês) دەبێژن

G گ

ڤەریس verîs. ئەم وشەیە، لە ڤەش ڕێس ەوە هاتووە، کە ڤەشاندن/ وەشاندن veshandin/weshandin و گوشین gushîn، یەك مانایان هەیە. وشەی گوش gush خۆی لە گوشین gushîn ەوە دێ.

Gush گوش (← گوریس gurîs/گورێس gurês).

Gushar گوشار، واتە: قورسایی خستنە سەر شتێك. گوشار gushar لە گوشین gushîn ەوە دێ. کە وێنەیەکی دیکەی وشین wishîn ە و لە فارسیدا بووە بە فشار (← بانگوش bangush).

Gûmerz گوومەرز/ گوومەز gûmez، بە پەهلەوی: گومبەت gombetە و، لە فارسیدا بووە بە گنبد gonbed.

Gûmirg گوومرگ. وشەکە بنەڕتێکی لاتینی هەیە کە Commercium ە کە لە فەڕەنسیدا بووە بە Comerce و لە ئیتالیاییدا Commercio و لە ئەلمانیدا Kommerz و لە ئینگلیزیدا Commerce. لەسەر دەمی کۆندا بۆ بازرگانی و کڕین و فرۆشتن و هاتوچوو بەکاردەبرا. لەسەر دەمی عوسمانیەکاندا ئەم وشەیە لە ئەوروپاوە گەیشتووەتە ئەوێ و بە شێوەی gümrük کەوتووەتە زاری ترکی عوسمانی و بە شێوی گوومرگ gûmrig کوردی و بە شێوەی گەل کمارك کەوتووەتە عەرەبی و، بۆ وەرگرتنی مزی تێپەڕینی کالایەك دەگوترێ بە سنووری دەڤەرێك، یان ولاتێکدا.

Gûp گووپ (← gep گەپ).

Gwan گوان (← Gun گون).

Gware گوارە، لە وشەی ئاڤێستایی گەئۆشڤارە gaosh-vare ەوە

G گ

هاتووە، لە فارسیدا بووە بە گوشوارە. گەوش gewsh بە ئاڤێستایی مانای گوێ، کە لە فارسیدا بووە بە گوُش gûsh.

Gwênî گوێنی/ Gonî گۆنی (← Gonye گۆنیە).

Gwêz گوێز و گوز goz، بە پەهلەوی گۆز goz و لە فارسیدا بووە: گوز gewz و لە شێوەی "جوز" دا کراوە بە عەرەبی.

Gyan گیان (رۆح) کە بە ئاڤێستایی گەییە geîye یە و بە پەهلەوی هەر گیان gyan ە، لە فارسی و هێندەك شێوەزاری کوردیدا بووە بە جان can و هەر وەك جان can و هەر بەو مانایە، چووەتە نێو ترکییەوە.

H ه

Hacas هاجاس /نێوبژی/**nêwbijî** ناڤجی **navcî** (← هار **har**).

Hag هاگ /هێلکه **hêlke**/← هێگ **hêg** (← خۆ **xo**).

Haka هاکا (بەم زووانە) < ها **ha** + کا **ka**. ها **ha** لە زمانی کوردیدا فرەمانایە. یەکێك لەوانە: کورتەی هات **hat**. کا **ka** کورتەی کات **kat**. هاکا **haka** واتە: هات کاتی **hat katî** ئەوا کاتی هات **ewa katî hat**، وا **wa** ئێستە دەگات **êste degat**. (← ئاکام **Akam**).

Halaw/v هالاو/ڤ < هاڵ **hal’** + ئاو/ڤ **aw/v**. هاڵ **hal’** و هەڵ **hel’** هاومانان و پێشگرێکن کە ئاماژە بۆ بەرەوژووربونەوە و سەرکەوتن دەکەن (سەرنجی: هەڵچوون **hel’chûn**، هەڵسان **hel’san**، هەڵدان **hel’dan** بدە). هەڵ **hel’** لێرەدا کورتکراوەی هەڵم **hel’m**، کە هەڵم **hel’m** لە هەڵمی دەم **hel’mî dem** دەمەوە دێ، واتە: سەرکردنی هەڵمی دەمی مرۆڤ، یان دەمی ئاو، یان شتێکی دیکەی وەك ئاگر **agir** (هالآوی ئاگر **hal’awî agir**). هەڵمی دەم **hel’mî dem** بووە بە هەڵم **hel’m**. هالآو **halaw** لە هەڵم **hel’m** + ئاو/ ڤ **aw/v** ەوە (هەڵماو/ڤ **hel’ma/w/v**) دێ. هالآو/ڤ **hal’aw/v** لە زاری ترکیدا بووە بە: **alev**.

Har هار، هاری **harî** نەخۆشییە کە تووشی سەگ **seg**/و ← مرۆڤ **mirov** و هێندەك گیانداری دیکەی، وەك شەمشەمەکوێرە **shemsheme kwêre** دەبێ.

هار har وشەیەکی کۆنی کوردییە کە هەر بەو شێوەیە کەوتووتە فارسییەوە (سەرنجی فەرهەنگی فارسی موعین بدرێ). هار har وێنەیەکی دیکەی هاج hac (بزۆز bizoz و جووڵە جووڵکەر cûl’ecûl’ker)ە. (سەرنجی هاج و واج hac û wac و هاژەهاژ hajehaj و هاژ و واژ haj û waj بدە). هەروەها سەرنجی وشەی هاجاس hacas (نێوبژیکردن /nêwbijîkirdin ناڤجیکرن navcîkirin بدە) کە لە هاج hac + ئاس as (ئاساییکردن asayîkirdin، دامراندن damirandin)ەوە هاتووە.

Hař هاڕ (← Hařin هاڕین).

Hařîn هاڕین، واتە: کردن بە ئارد ard (← ئارد ard)، هاڕ hař بە مانای بەرد berd دێ لە کوردیدا و، وەك پاشکۆی وشە، دەبێتە ئامێرێك کە شت ورد بکا (← دەستاڕ destař).

Harwê هاروێ (← خەیار xeyar).

Havî هاڤی (namo ناموٚ، بێگانە bêgane) لە هاڤیتن havîtin/ hawîshtin هاویشتن/ ەوە هاتووە. هاڤی havî واتە: peřkiraw /fiřêdiraw فڕێدراو پەڕکراو. havîbûn هاڤیبوون derbederbûn) دەربەدەربوون/ wundabûn وندابوون).

Hav/wîn هاڤ(و)ین: لە ئاڤێستادا دوو وشە هەیە بۆ ئەمە: هامە hame و هامێن hamên.

Hawlan هاولان، هاولانە hawlane. < هاو/هەڤ haw/hev + لان/ـە lan/e. هاو haw و هەڤ hev مانای پێکەوە pêkewe، بهەڤرا bihevra دەدا. لان lan/e مانای جێ و شوێن. کە لە بنەڕەتدا

H ه

دالْ ـ ئان dal’-an ە. دالْ، ماناى جێ و شوێنە (← دالاهۆ dal’aho). هاولان hawlan بە دوو کەس، یان چەند کەسێك دەگوترێ کە پێکەوە بن، یان پێکەوە بژین. وەك evlane (زەواج) کەوتووەتە ترکییەوە.

Hawsê هاوسێ (← دراوسێ dirawsê).

Hesan هەسان (← Estê ئەستێ).

Hetaw/v هەتاو/ڤ، بە پەهلەوی: ئاڤتاب avtabە، وشەکە پێوەندیی بە تاو/ڤ taw/v واتە: تین tîn (گەرمی germî) یەوە هەیە. سەرنجی وشەی گرانەتا graneta/گرانەتێ giranetê (تایەکی قورس و گران tayekî qurs û giran) بدە.

Hetwan هەتوان (مەلحەم بۆ برین) < هە he + توان twan. هە he کورتکراوەی هەنوون (پشتی خۆت بەو دەرمانە ب هەنوو، سەری دڵی خۆی پێهەنوو serî dilî xoy pê henû). توان twan (سوان swan، ساوان sawan) واتە: تێهەڵسوون، لێرەدا دەنگی س s و ت t چوونە جێییەك.

Hegbe هەگبە (چانتای بچووك). لە سەر دەمی کۆندا جۆرە خورجێك بووە کە لە پشتی ولاخ قایمکراوە بۆ سەفەر. هەگبە hegbe لە هەژگ بار hejgbar ەوە هاتووە کە هەژگ hejg بە چڕوچیلکە chiruchîlke، یان بەو ڕەشکە reshke یە دەگوترێ کە کا دەکێشرێ پێی. هەژگبار hejgbar بووە بە هەگبار hegbar و ئەوجا بە هەگبە hegbe. وشەی "حقيبة" ی عەرەبی لەم هەگبەیەوە هاتووە، نەك لە

H ه

bag ی ئینگلیزییەوە کە بە مانای جانتایە.

Hej هەژ (← Qêz قێز).

Hejar هەژار. هەژ hej لە زمانی کوردیدا هاومانای هیشك hîshk/ وشك wushk ە. هەژگ hejg لکەداری وشکەوەبووە. هەژار hejar لە بنەڕەتدا هەژدار hejdar ە، دارێك کە تەڕایی تێدا نەماوە. هەژار ئەوڕۆ بۆ مرۆڤی دەستکورت destkurt و بەلەنگاز belengaz بەکاردەبرێ.

Hejîn هەژین (بزووتن bizûtin و لەرزین lerzîn). وشەکە لە دەنگەکەیەوە هاتووە. سەرنجی وشەی هاژەهاژ hajehaj ی ئاو و هاژەهاژی ئەسپ بدرێ، وشەی (هزة) ی عەرەبی لە مەوە هاتووە، بە گۆڕینی دەنگی ژ j بۆ ز z چۆنکە دەنگی ژ j لە عەرەبیدا نییە.

Hejmar هەژمار (← ئامار amar).

Hel'bet هەڵبەت. لە أَلْبَتَّة ی عەرەبییەوە وەرگیراوە، کە بە مانای جەخت کردن cextkirdin لەسەر شتێکە، بە دڵنیایی bedilniyayî.

Hel'gurd هەلگورد، نێوی چیایەکە لە باشووری کوردستان. هەڵ hel' لە هەر her و هەرد herd ەوە هاتووە کە هەرد herd مانای چیا chiya، یان لاپاڵی چیا lapal'î chiya یە. گورد gurd وێنەیەکی دیکەی کورد kurd ە. واتە: چیای کورد. چیای دیکەش هەن کە بە نێوی کوردەوە نێونراون، وەك: چیای کورمانج (جبل الاکراد) chiyay kurmanc لە ڕۆژاوای کوردستان. هەرد herd بەشێوەی هار (הר) کەوتووەتە زمانی عیبرییەوە.

H هـ

Hel'm هەڵم (← هاڵاو/ڤ
hal'aw/v).
Hel'warte هەڵوارتە /ریزبەدەر
rîzbeder/نێوبەدەر/ هەڵاوارتە
hel'awarte/ هاوارتە
hawarte/ ئاوارتە awarte
(مستثنی) < هەڵاوارتە
hel'awarte < هەڵ hel' +
ئاوارتە awarte. هەڵ hel'
پێشگرێکە بۆ لابردن و
دەرهێنان و دەرکێشان
(هەڵکێشان hel'kêshan،
هەڵکەندن hel'kendin،
هەڵبڕین hel'biřîn). ئاوارتە <
ئاوار awar + تە te، وار war
مانای شوێن و جێگەیە. تە te
کورتەی تەرە tere یە. کەواتە
هەڵاوارتە ئەو شتەیە کە لە
شوێنی خۆی لابرابێ و
جیاکرابێتەوە لەو جێیەی تێدا
بووە. ← ئاوارتە awarte ش

بە تەنێ، هەر مانای لە شوێنی
خۆی نەماوە.
Hemane هەمانە/ hewane هەوانە،
لە: هەناو ـ وانە henaw-wane
ەوە هاتووە کە ئانە ane
کورتکراوەی دانە dane یە. دان
dan شوێن shwên /جێگە
cêge یە (گوڵدان gul'dan
شوێنی گوڵ، شەکردان
shekirdan جێی شەکر). ←
هەناو henaw، ئەو شتەیە کە
بەشی نێوەوە/ناوەندی شتێك
بگرێتەوە. هەناوی مرۆڤ
henawî mirov (ناو زگ و
ورگ، ناخی مرۆڤ). هەناوانە
henawane بووە بە هەوانە
hewane و ئەوجا هەمانە
hemane و هەمبانە
hembane و هەنبانە
henbane و، بەو پارچە پێستە
دەگوترێ کە شتۆمەکی

تێدەکرێ. لە فارسیدا پێیدەگوترێ انبانه enbane. انبان لە فارسیدا بە مانای پڕ piř دێ. دەنگی م m و نب nb جێییەك دەگرنەوە. سەرنجی وشەی هەمار hemar بدرێ کە لە فارسیدا بووە بە انبار enbar.

Hemû هەموو/ هەم/ هەڤ hem/hev لە عەرەبیدا بووە بە عەم (عَم) و ئەوجا بە عام.

Hem(y)ar هەمیار (⟵mal' ماڵ).

Henaw هەناو (⟵ هندر hindir).

Hendaze هەندازە (مقیاس) هەندازە hendaze < هەند (مقدار) hend + ئازە aze < هەند hend + ئاسە ase < هەند hend + ئاستە aste. کە ئاستە، بە مانای (مستوی) شتێك دێ. وشەی هەندازە لە پەهلەویدا هەنداچەك hendachek ە. کە هەند hend (بڕ، مقدار) ی کوردی لەمەوە هاتووە. و هەند hend لە فارسیدا بووە بە أند end و هەندازە کە هەنداچەك بووە، لە فارسیدا بووە بە أندازە endaze. و بەمپێیە وشەی "هندسە" کە لە عەرەبی و فارسیدا بەکاردەبرێ، لەم وشە کوردییەوە وەرگیراوە، ئەگەرنا، ئەگەر لە فارسییەوە وەربگیرایە، نەدەبوو بگوترێ هندسە، بەلکو أندزە endeze چۆنکە فارس نابێژن هەند hend بەڵکو أند end. بێجگە لەوەش، دەنگی ست st لە ئاستە aste دا نەبووە بە ز z بەلکو، وەك دەنگی سە se ماوەتەوە < ستە ste. (⟵ هەندەسە hendese).

Hendese هەندەسە، هەندەسە hendese < هەند hend + سە se "هەند" لە زمانی کوردیدا بە مانای بڕ (مقدار) دێ، واتە: بۆ چەندایەتی شت بەکاردەبرێ. بۆ وێنە: لە کوردیی ئەوڕۆدا دەگوترێ: "ڕۆستەم هاوسێیەکەی

"بە هەند ناگرێ" واتە: هیچ جورە بڕێك/چەندایەتیەك دانانێ بۆی. وشەی "مقدار" ی عەرەبی، کەوتووتە فارسیەوە و، بە تەواوی بەرامبەر بە "هەند" hend ی کوردی بەکاردەبرێ، بۆ وێنە دەگوترێ: اَقای علی آدم بی مقدار یست" واتە: "عەلی ئاغا مرۆڤێکی بێ هەندە". دەمێنێتەوە سە se کە لە ئاست ast دوە هاتووە. ئاست ast، مانای جێ و شوێنی شتە (لەو ئاستەدا مەوەستە، واتە: لەو شوێنەدا مەوەستە) کە ئاست ast و ← ئاسۆ aso یەك بنەڕتیان هەیە (← ئاسمان asman).

Heneza هەنەزا. زارۆی هەڤی (هەوی) یە، هە he وێنەیەکی دیکەی xe/ خۆ xo یە. واتە: خۆنەزا xweneza واتە: زارۆ (منداڵەکە) لەخۆی نەزاوە و هی هەوێکەیەتی. (← هەوێ hewê).

Heng هەنگ، چەند مانایەکی هەیە، وەك نیشانە، ئامانج، کۆمەڵە شتێك، یان، بەشێك لە لەشکرێك (سەرنجی وشەی سەرهەنگ serheng بدرێ کە فارسەکان بەکاریدەبەن). وشەکە لە بنەڕەتدا کوردییە و، هوێنگە hwênge یە (فەرهەنگی فارسی موعین). وشەی هەنگ بووە بە هەند hend بە مانای بڕ biř (مقدار) کە لە فارسیدا بووە بە أند end. کورد دەبێژن: بە هەندیان نەزانی be hendyan nezanî واتە: "قەدریان نەگرت qedryan negirt" (← هەندەسە Hendese، ← هەندازە Hendaze).

Hengaw هەنگاو (← هنگاڤ hingav).

Hengwîn هەنگوین /هەنگڤین hengvîn/ هنگڤ hingiv. هەنگڤین hengvîn > هەنگ

heng + و/ڤ w/v + ین în. به پەهلەوی: ئەنگوبین engubîn و، له عەرەبیدا بووه به أنجبین. وشەی هەنگ heng له فارسیدا به شێوەی أنگ eng بەکار نابرێ و له جیاتی وی "زنبور عسل" بەکاردەبرێ.

Herd هەرد (← Hel'gurd هەڵگورد).

Heře هەڕە، بڕەك biřek /مشار mishar. (← خەڕەك xeřek). له فارسیدا بووه به أره (← خەڕەك xeřek).

Heřet هەڕەت (مانای گەیشتنە پۆپەی شتێك). به کوردی دەبێژن هەڕەتی لاوێتی، یان هەڕەتی گەنجێتی واته: ئەو پەڕی. هەروەها دەبێژن هەڕەتیا heřetya، یان، هەڕەکیا heřekya واته: له ماندوویەتیدا پەکیکەوت. هەڕەت heřet > هەر her + ـەت et. هەر her یان herî مانای پەڕ peř (ئەو پەڕ ew peř) ی بەرزێتی (هەرە گەورە here gewre، هەری مەزن herî mezin، هەرە خۆشەویستی here xoshewîstî). هەر her (هار har) بۆ بەرزێتی چیاش بەکاردێ. (← هەرد herd).

Herêm هەرێم (←Îqlîm ئیقلیم).

Heřî هەڕی/ ← قوڕ quř / حەری ȟerî

Hesan هەسان (← ئەستێ estê).

Hetav/w هەتاو/ڤ، له: هێزتاڤ/و hêztav/w ەوە هاتووە، واته هێزی گەرمی.

Heval هەڤال/Havîl هاڤیل (← Hawel' هاوەڵ) > هەڤ hev + پاشگر ـ ئال al ـ هەڤ hev (هاو haw). ئال al (لا la) واتا: هاولا hawla. به شێوەی خاڤیر חבר کەوتووەتە زمانی عیبرییەوە و، بۆ هاوڕێ و ئەندام بەکاردێ.

H ه

Hevî (← bûk بووك).

Hewa هەوا، لە کوردیدا بە مانای با ba و بۆشایی boshayî دێ. هەوا hewa لە شێوەی ĥewa شدا هەیە کە بە مانای ← ئاسمان asman دێ. دەگوترێ: روویکردە حەوا (واتە: روویکردە ئاسمان). ئەم وشەیە، بە مانای ئاسمان، بە ئینگلیزی heaven ە کە بە مانای خودێ xudê (خوا xwa) یش دێ. بە ئینگلیزی دەگوترێ: thank Heaven (سوپاس بۆ خودێ). وشەی heaven لە زمانی ئەڵمانیدا Himmel ە، کە لە وشەی کۆنی ئەڵمانی kemeno وە هاتووە کە بە مانای "شاردنەوە shardnewe دێ، لێرەدا سەرنجی وشەی ← کەمین kemîn ی کوردی بدرێ کە مانای شوێنی خۆشاردنەوەیە. لە کوردیشدا وشەی هەیڤ heyv هەیە کە مانای مانگ mangە و لە ئاسماندایە. هەوا hewa لە (هواء) ی عەرەبییەوە نەهاتووە، بەلکو وشەیەکی هێندۆجەرمینی و کوردییە.

Hewar هەوار، وەك ← وار war مانای جێی ژیان و دانیشتنە. (← وارwar) وار war لە کوردیدا پاشگرێکە مانای هەبوونی شتێك پێشاندەدا. وەك بەندیوار bendîwar واتە: پێوەندیی هەبوون (بەندبوون) بە شتێکەوە. کۆڵەوار kol'ewar کەسێکە کە لە لەشیدا، کۆڵی kol'î هەیە. وار war شێوەیەکی دیکەی هەیە لە کوردیدا، ئەوەش: بار bar بۆ وێنە: گوناهبار gunahbar واتە: کەسێك کە گوناهی هەیە. بار bar و وار war بە

پەهلەوی ڤار var ە. وشەی وار war (ڤار var) هەر وەك خۆی كەوتووەتە زاری تركییەوە و هەر بە مانای هەبوون hebûn بەكاردێ. هەر لە وشەی وار war ەوە، بە مانای جێ cê یش دێ، وشەی yer ی تركی، لە ڕێی war > wêr ەوە، لە تركییدا بە مانای شوێن بەكاردێ (سەرنجی وشەی iş yeri "شوێنی كار" بدرێ).

Hewîr/hevîr هەویر/هەڤیر (← هەوێن Hewên، هەڤێن Hevên).

Hewê هەوێ/ Hevî هەڤی (← Bûk بووك).

Hewên هەوێن، وشەیەكی دیكەش لە كوردییدا بۆ هەوێن هەیە، كە ئەوەش ئامیان amyan ە. مایەیەكە دەكرێتە شیرەوە و شیرەكە تورت دەكات و، بەشەكانی پێكەوە دەلكێنێ. لەم وشەیەوە (هەوین/هەڤین hewîn/hevîn) وشەی هەویر/ هەڤیر hewîr/hevîr دروستبووە، كە لە عەرەبیدا كراوە بە "خمیر" و فارسیش وەریگرتووە.

Hewraz هەوراز /ئەرڤاز ervaz. هەوراز hewraz > هەور hewir + ئاز az. ئاز az كورتەی ئاست ast (← هەندەسە hendese) هەوراز hewraz > هەور ئاست hewir-ast. ئەرڤاز ervaz > ئرڤ erv + ئاز az. ئەرڤ erv لە ئەڤر evr ەوە هاتووە، بە گۆڕینی شوێنی دەنگەكان. ئەڤر evr هەور hewr ە.

Heywan هەیوان، كە لە كوردیدا بە شێوەی هەویان hewyan و هەی دۆ hey do ش هەیە، لە فارسیدا بووە بە أیوان eywan و عەرەبیش هەر بە شێوەی أیوان وەریگرتووە. لە بنەڕەتدا

پێوەندیی بە سەیوان seywan ەوە هەیە. دەنگی س s و ه h زورجار جێییەك دەگرنەوە. (سەرنجی سێ sê ی کرمانجی و هرە hire ی زازاکی بدە کە هەردووکیان مانایان (3) یە. هەروەها cent ی فەرەنسی و Hundert ی ئەلمانی کە هەردووکیان مانایان "سەت" ە).

Hêg هێگ (← Hêlke هێلکە).

Hêja هێژا، واتە: گەورە و خاوەن پایە و خاوەن رێز. هێژا hêja لە وشەی ئاڤێستایی هوجەستە hu-ceste ەوە هاتووە کە بە مانای ← پیرۆز pîroz و باش bash و گوڵی هەمیشە بەهار gul'î hemîshe behar ە. جەستە ceste لە کوردیدا بە مانای لەش lesh و گیان giyan دێ. هوجەستە huceste واتە: گیان بەرز giyan berz. وشەی "خجستە" ی فارسی لەمەوە وەگیراوە. وشەی هێژا hêja لە گەلێك زمانی ئەوروپاییدا، بە شێوەیەکی نێزیك لە هێژا heja هەیە. بۆ وێنە: huge هیوج (ئینگلیزی) کە بۆ گەورە و زل zil بەکاردێ هەروەها high بەرز و، hoch (هۆخ) ی ئەڵمانی کە بە مانای بەرز berz و بالا bala بەکاردەبرێ و، haut(e) ی فەرەنسی کە مانای بەرز berzە.

Hêlke هێلکە/ Hêg هێگ. وشەیەکی هێندۆئەوروپاییی کۆنە بەمانای ← تۆو Tow (← xak خاك).

Hêmin هێمن/ هێون hêwin. هێمن hêmin لە هێم hêm و هێون hêwin لە هێو hêw ەوە هاتووە. کە هێم hêm و هێو hêw دوو وێنەن بۆ یەك وشە و، هەردووکیان بە مانای لەسەرخۆیی leserxoyî دێن. وشەی هێواش hêwash یش بریتییە لە هێو hêw + واش wash. واش (← wash

H هـ

wash) وێنەیەکی دیکەی وەش wesh و وەك wek ە. هێواش hêwash مانای وەك لەسەرخۆیی، بە چەشنێکی لەسەرخۆ. بەکاوەخۆیی. وشەی هێواش کەوتووەتە فارسی و ترکییەوە هەر بەو مانایە. دیارە لە وشەی واش wash دا هێندەك جار دەنگی ش sh دەبێتە س s و بە شێوەی وەسا wesa (ئاوا awa، وەکی wekî) دەردەچێ، واتە: هێواش hêwash > هێوئاشا hêwasha > هێوئاسا hêwasa کە ئاسا asa و wesa بە مانای شێوە shêwe، جۆر cor ە (خۆتاسایی xotasayî واتە: بە شێوەی خۆت be shêwey xot). دەبێ ئەوەش بگوترێ کە وشەی هێور hêwir بە مانای تەڕ teř یش دێ، واتە: شتێك کە رەك rek و هشك hishk نییەو، رەگی هێو hêw/ هێم hêm لێرەدا هەر دەچێتەوە سەر نەرمی، چۆنکە تەڕی و نەرمی دوو تایبەتکاری نێزیك یەکن. سەرنجی وشەی humeur ی فەڕەنسی بدە کە مانای شلایی shlayî یە، هەروەها humide کە مانای تەڕ ter ە. هەروەها وشەی ئینگلیزی humid (تەڕ) کە لە لاتینیدا humidus و لە یۆنانیدا "ύγ - ρός"ە.

Hêz هێز. دوو وشەی ئاڤێستایی هەن کە پێوەندییان بە هێز hêz ەوە هەیە، هەزەن گەهـ hezengeh و هێزڤارنە hêzvarne.

Hijin هژن (← خەزێنە xezêne).

Hindir هندر، /هوندر hundir/ هەندرۆ hendro بە نێوەوەی شتێك دەبێژن (بۆ وێنە: هوندری خانی = نێوەوەی خانی) بە ئاڤێستایی: (ئەنتەرە entere و بە پەهلەوی:

H ه

ئەندەرۆن enderon ە و، لە فارسیدا بووە بە أندرون (أندر). لێرەدا سەرنجی وشەی inter ی لاتینی بدرێ کە بە مانای، نێوەوەی شتە. هەروەها وشەی هەناو henau لە هەنداو hendaw و هندرناو/ڤ hindirnaw/v ەوە هاتووە واتە: ناوی ناوەوە (نێوی نێوەوە).

Hingav هنگاڤ /هەنگاو hengaw، هنگاڤ hingav > هند hind (مقدار، بڕ) + گاڤ/و gav/w، هەندگاڤ و هندگاڤ، مانای بڕ (مقدار)ی کاتە. بەڵام هێندەك جار هەنگاو hengaw بە مانای شەقاو sheqaw > شەق sheq + قاو qaw > قاف qaf > گاڤ gav بەکاردێ واتە: کاتی شەقێك katî sheqêk کە بە عەرەبی (خطوة) یە. وشەی شەقام sheqam (جادە) یش هەر وێنەیەکی دیکەی sheqawەوە.

Hînbûn هینبوون/ فێربون fêrbûn (هوونبوون hûnbûn)

Hîndar هیندار (خوێندەوار xwêndewar) (← خێوەت xêwet ← هوونبوون (hûnbûn).

Ho هۆ (← xizim خزم).

Hocene هۆجەنە (← Doxên دۆخێن) هۆجەنە hocene لە هۆچك بەنە hochik bene ەوە هاتووە. هۆچك hochik لە زمانی کوردیدا، بە داوێنی خوارەوەی مرۆڤ دەگوترێ. هۆجەنە واتە: ئەو بەنەی کە داوێنی خوارەوەی مرۆڤ بەنددەکا. هۆجەنە وشەیەکی سنەییانەیە. (← وەنجەنە (wencene).

H هـ

Hogir هۆگر (← هۆڤ hov)

Homa هۆما/ هوما huma/هۆمای homay. مانای خۆدێ xodê یە لە زمانی کوردیدا، کە لە شێوەزاری کرمانجکیدا بەکاردەبرێ. لەو شێوەزارەدا دەگوترێ: هۆمای زانۆ homay zano واتە: خۆدێ دەزانێ. هۆما > هۆ ho + ما ma، هۆ ho وێنەیەکی دیکەی خۆ xo یە. ما ma کاری رابوردووی "ماین mayin/مان man واتە: هەرخۆ مایە her xo maye. هۆما homa مەلێکی خەیاڵیشە کە بە زمانی لاتینی phönix ی پێدەڵێن. لە میتۆلوژیای کوردیدا رەوان (روح)ی خۆدێ (هۆما) بەر لە وەی گەردوون دروست بکا، لە شێوەی مەلێکدا بووە و، گەردوون (گونْ) هەموو ئاو بووە، وشکایی و خۆر و مانگ و ستێرەکان نەبوون و، هیچ گیانەوەرێکیش نەبووە. ئەم باوەڕە لە میتۆلوژیای ئێزیدی و یارسانی (کاکەیی) دا بە ئاشکرا دیارە، وەك لە پەرتۆکی پیرۆزی "جەلوە celwe و پەرتۆکە ڕەشە meshef resh" ی ئێزیدی و "شاهنامە حقیقت" ی یارسانییەکان کە لە سەرەتای سەتەی رابوردوودا نووسراوە. وادیارە ← سۆما soma کە رۆناکی و بیناییە، لەگەڵ هۆما homa دا یەك شت بن. چۆنکە دەنگی س s و هـ h جێی یەك دەگرن، بۆ وێنە هەسن hesin (ئاسن asin) بە فارسی "آهن ahin" ە و ئاسك ask بە فارسی آهو ahu یە، هەروەها وشەی سێ sê بە کرمانجکی: هێرێ hêrê یە. بێجگە لەوەش، ئێستە کورد بە خۆدێ دەبێژن "بینایی

چاوان"، که بینایی چاوان bînayîy chawan به تەواوی " سۆما" soma یە.

Hoqe هۆقە/ weqe وەقە، یەکەی کێشانی قورسایی شتە. کە لە عەرەبیی نووسیندا بووە بە "حُقَّة" و لەسەر زمانی عەرەبیی خەلکی عێراق وگییە wugyye یە. وشەکە بنەڕەتێکی هێندۆجەرمەنیی هەیە. بۆ وێنە: بە ئەلمانی بە تەرازوو دەگوترێ ڤاگە Waage و، بە شتێك دەگوترێ کە Wäg قورسایی کەمێك پرتر بێ.

Hov هۆڤ، مرۆڤی زوردار zordar و ملهۆر milhor. هۆ ho وێنەیەکی دیکەی خوو xû (عادەت)ە. سەرنجی وشەی هۆگر hogir بدە کە مانای خووگر xûgir ە (واتە: کەسێك کە هۆگری شتێك بوو، بەو شتەوە خووی گرتووە). ڤە ve کورتکراوەی ڤەلا vela یە کە مانای قامچی qamchî یە. لە کوردیدا وشەی وەلە wele (ڤەلە vele) هەیە، کە بۆ لێخوڕینی گوێرەکە (گۆلك golik) بەکاردەبرێ. کەواتە: هۆڤ hov کەسێکە کە خووی بە قامچی وەشاندنەوە گرتبێ و، لە خەلك بخوڕێ وەك ئەوەی ← شوان shwan لە گۆلك golik دەخوڕێ.

Horin هۆڕن، وشەکە ئینگلیزییە horn، واتە: دەنگێك بۆ هوشیارکردنەوە.

Hoz هۆز (← خزم xizim).

Hozan هۆزان < هۆ ho + زان zan. هۆ ho لە هۆنین honîn ەوە کورتکراوەتەوە. زان zan نێوی کارای چاوگەی زانین zanîn ە. واتە: کەسێك کە دەزانێ چۆن

وشە بهۆنێتەوە. وشەکە لە "وَزّان" ی عەرەبییەوە نەهاتووە. هەرچەندە وشەی "وزن" پێوەندیی بە "میزان" (تەرازوو)ەوە هەیە کە وشەی "میزان" بنەچەیەکی هیندۆئەوروپایی هەیە. سەرنجی وشەی measure ی ئینگلیزی و فەڕەنسی و maß ی ئەڵمانی و قاس qas ی کوردی بدە کە مانای "پێوان pêwan"ە.

Hûnbûn هوونبوون/ هین بوون hînbun مانای فێربوون fêrbûn ە. هوو hû و خوو xû یەك وشەن، دەنگی هـ h بووە بە خ x. مانای خووگرتن بە شتێکەوە. ← هۆگر hogir یش هەر خووگر xûgir ە. (← هۆڤ hov).

Hûte هووتە (هەو hew/ خەو xew). هووتە hûte خەوتە xewte یە، کە دەنگی هـ h بووە بە خ x.

Hûn هوون/ هۆن hon (ئێوە êwe) وشەی هوون hûn و هۆن hon وێنەیەکی دیکەی خوون xûn و خۆن xon > خۆ xo + ن n واتە: خۆتان xotan. هەر بەرامبەر ئەوەش وشەی هێت hêt هەیە لە کوردیدا کە بە مانای خۆت xot دێ. دەنگی هـ h و خ x زۆرجار جێییەکدی دەگرنەوە.

Ĥ ح

Ĥanût حانووت، وشەیەكی كوردییە كەوتووەتە زاری عەرەبی و عیبری חָנוּת یەوە و بۆ دوكانی بچووك بەكاردەبرێ. بنەچەی وشەكە خانوو xanû + تك tik ە. واتە: خانووی بچووك، خانووتك xanûtik > خانووت xanût > حانووت ĥanût. هەروەها وشەی حانە ĥane ی عەرەبی، كە شوێنی خواردنەوەی مەیە (← مەی mey) لە خانە xane ی كوردییەوە وەرگیراوە. دەنگی ح ĥو خ x زۆر جار جێییەك دەگرنەوە.

Ĥel حەل (كات/گاڤ gavâ/kat) ـ لەو حەلەدا ĥeleda lew. حەل ĥel لە هەل hel (← دەرفەت derfet) ەوە هاتووە. هێندەك جار دەنگی ھ h دەبێتە ح ĥ. (← Ĥen حەن).

Ĥen حەن (شوێن و كاتی تایبەتی ـ لە حەنی خۆیدا قسە بكا). حەن ĥen لە هەن hen ەوە هاتووە. هەن hen كورتكراوەی ← هەنگاو hengaw واتە: دەم dem و كات kat.

Ĥeři حەڕی (← قوڕ quř).

Ĥêwet حێوەت (← ئێوەت êwet).

Ĥez حەز/ هەژ hej. حەز ĥez لە خواز xwaz ەوە هاتووە. خواز xwaz > حواز ĥwaz > حاز ĥaz > حەز ĥez. وشەی حواز ĥwaz دەنگی ح ĥ كەوتووە لێی و بووە بە واز waz و ئەوجا باز baz (كۆترباز kotirbaz ـ كەسێك كە حەز لە كۆتر بكا، مێباز mêbaz كەسێك حەز لە مێینە بكا، واز واز waz waz ـ كەسێك كە هەر دەمەو حەز لە شتێكی دیكە بكا). بە گۆڕینی

دەنگی ح ĥ و هـ h بۆ یەکدی و ز z و ژ j بۆ یەکدی وشەی حەز ĥez و هەژ hej بەیەك مانا دروستبوون.

Ĥol حۆل (مرۆڤی گێل mirovî gêl) (← حولحولی ĥulĥulî). حۆل ĥol لە فارسیدا بووە بە خَل xul.

Ĥulĥulî حولحولی، بە کەسێك دەبێژرێ، کە نەخۆشییەکی دەروونی لەگەڵ بێ و، هەر دەمە لە سەر واز (← حەز ĥez) و فیکێك بێ، واتە: ← وازوازی wazwazî و دەمدەمی demdemî بێ. حولحولی لە خولخولی xulxulî یەوە هاتووە. واتە: کەسێك کە هەردەم بە جۆرێك خول xul بخوا (← خول xul) وشەی ← حۆل ĥol کەوتووەتە زاری عیبری. بە نەخۆشخانە دەگوترێ بێت خۆلیم בֵּת- חוֹלִים.

Ĥunce حونجە/حینجی ĥincî، بە سەر و بۆر و ژێر و زەنە دانان بۆ وشەی عەرەبی دەبێژن: حونجەکردن، بەتایبەتی ئەوە لە خوێندنخانە ئیسلامییەکانی کوردستاندا، کۆن باو بوو. حونجە ĥunce بەرامبەر ← سایە saye بەکاردەهێنرا، کە مانای خوێندنەوەی بێگرێوگۆڵی وشە و رستەکان بوو. حونجە ĥunce لە بنەڕەتدا لە هونجە hunce ەوە هاتووە، کە بنچینەی خونجە xunce یە. چۆنکە دەنگی خ x و هـ h لە کوردیدا بە زۆری جێییەك دەگرنەوە، وەك لە کوردی هەورامیدا دیارە. خونجە xunce ش وێنەیەکی دیکەی خوێندە xwênde یە (← خواجا xwaca).

Ĥurmê حورمێ/ هورمێ hurmê (نێویکه بۆ بانگکردنی ژنان له لایەن مێردەکانیانەوە). وشەکە له حور ĥur/هور hur و، مێ mê وە هاتووە، مێ mê لێرەدا، دەبێ له من min ەوە هاتبێ. حور ĥur/هور hur (حۆری ĥorî /هۆری horî نێویکه بۆ کچانی نێو بەهشت) واتە: حۆریی من ĥorîy min (هۆری من horî min). وشەی حورمێ له عەرەبیدا بووە بە "حُرمة"، بە تایبەتی لە زاری عەرەبیی خەلکی عێراقدا. ئەم وشەیە لە بنەڕەتەوە، وشەیەکی هێندۆئەوروپاییە، بەڵام بۆ مەبەستێکی دی. بۆ وێنە: لە زمانی ئەڵمانیدا وشەی هووره Hure بۆ ژنی رووسپی بەکاردەبرێ، کە لە زمانی کۆنی ئەڵمانیدا بۆ ژنێك بەکاربراوە کە له گەڵ پیاوانێك بنوێ مێردی خۆی نەبن. لە زمانی ئینگلیزیشدا whore هەیە کە هەر بەو مانایە بەکاردەبرێ.

Ĥushtir حوشتر (وشتر wishtir/ هوشتر hushtir) بە ئاڤێستایی ئوشترە ushtire یە و بە پەهلەوی ئوشتر ushtir ە و له فارسیدا بووە بە شُتر shutur.

Î ئی

Îqlîm ئیقلیم، لە وشەی یۆنانی کلیما κλίμα (Klîma) وە هاتووە، کە بە نێوچەیەکی جوگرافیایی دەگوترێ، بە ئینگلیزی climate ە و clime ە، بە ئەلمانی Klima یە. بەڵام ئێستە بۆ کەشوهەوا بەکاردەبرێ. وشەی کلیم Klîm بوە بە هەلیم helîm و ئەوجا هەرێم herêm و لە عەرەبیدا بووە بە "حریم".

Îshtîha ئیشتیها (← Nashta ناشتا).

Îsot ئیسۆت (بەهاراتی تیژ beharatî tîj) > ئیس îs + سۆت sot. ئیس îs مانای هەڵبوون و پێبوون hel'bûn, pêbûn ە بۆ ئاگر و چرا و مۆم و ... هتد. (سەرنجی وشەی هەلگیرسا -hel gîr-sa داگیرسا da-gîr-sa. ئیسا îsa لێرەدا بە مانای هەلگیرسان و پێبوون. سۆت sot لە سووتان sûtan ەوە هاتووە. ئیسۆت بە بیبەری زۆر تیژ دەگوترێ کە هێندە تیژە، دەم و گەدە دەسۆتێنێ. وشەکە کەوتووەتە زاری ترکییەوە.

Îsh ئیش (← ئێش êsh).

Îstîkan ئیستیکان، پیالەی چایخواردنەوە Piyaley chayî xwardinewe، وشەکە لە وشەی رووسی ستاکان стака́н ەوە هاتووە.

Îstop ئیستۆپ. ئامێری وەستاندنی ئۆتۆمۆبێل، یان دەزگەیەکی مۆتۆردار، وشەکە ی stop ئینگلیزییە.

J ژ

Jal’e ژاڵە، بە سانسکریتی jhardak ە کە دوور نییە وشەی ژەهر jehir (ژار jar) لە مەوە هاتبێ، چۆنکە ژاڵە تاڵە وەك ژەهر. وشەی ژەهر jehir بە پەهلەوی: زەهر zehr ە کە لە فارسیدا هەر وەك خۆی بە شێوەی زەهر zehr بەکاردەبرێ.

Jan ژان، بە مانای ئازار و/ ← ئێش êsh دێ. لە ئاڤێستادا وشەی ژان jan مانای کوشتن kushtin و لێدان lêdan ەوادیارە وشەی ژەن jen کە وەك پاشگرێك دێ، بۆ وێنە: شمشاڵژەن shimshal’-jen، مەشکەژەن meshke-jen، هەر لەم وتەیەوە دێ، واتە: شمشاڵلێدەر shimshal’-lêder و مەشکەلێدەر meshke-lêder.

Jehir/Jar ژەهر/ژار (← ژاڵە).

Jek ژەك (← Fiřnî فڕنی).

Jevek ژەڤەك (نێوان nêwan، ناو دوو تشت، یان: ناو چەند شتێك). ژەڤەك jevek لە: ژ ـ هەڤ ـ یەك je-hev-yek ەوە هاتووە. کە هەڤ hev مانای هەموو hemû ەو، ژ j مانای لە le یە.

Jêhatin ژێهاتن، ژێهاتی jêhatî (بە مانای لێوەشاوەیی lêweshaweyî/لێوەشاوە lêweshawe). > ژێ jê + هاتن hatin > جێ cê + هاتن hatin. واتە: کەسێك کە لە جێی راستینەی خۆیدا بێ و ئەوەی لێهاتبێ.

Ji ژ، لە کوردیی باکووردا، جە ce لە کوردیی گۆرانیدا، بە پەهلەوی: هەچ hech ە و لە فارسیدا بووە بە أز ez.

J ژ

Jin ژن، لە ژین **jîn** و ژیان **jiyan** ەوە هاتووە، کە وشەی ژین **jîn** و ژیان **jiyan** لە زایین **zayîn** ەوە هاتووە، واتە: گیانلەبەرێك کە بزێ. ژن **jin** لە ئاڤێستادا گنا **gina** و جەن **cen** ە و لە پەهلەویدا: ژەن **jen** و لە فارسیدا بووە بە "زن" **zen** و زندگی **zendigî** مانای ژیان **jiyan** ە و بە رووسی **жена́** (ژنا) یە.

Jineftin ژنەفتن (ژنەوتن **jinewtin**/ ژنەوین **jinewîn**) بە مانای بیستن **bîstin** و گوێلێبوون **gwêlêbûn** دێ و، لە هێندەك زاری کوردیدا وەك: خانەقینی و هەورامانی بەکاردێ. بە پەهلەوی: ئەشنووتەن و شنەفتەن **eshnûten** **(shenеften)**ە. لە فارسیدا بووە بە شنیدەن.

Jîr ژیر (← وەزیر **wezîr**).

K ك

Kaban کابان (← کەڤانی **kevanî**).

Kabra کابرا (← **Gewre** گەورە).

Kakil’ کاکڵ. ناوك **nawik**/ لە کا **ka** کە نیشانەی شوێن **shwên**/ جێ **cê** یە، (سەرنجی وشەی کایە **kaye** بدە (لەو کایەدا واتە: لەو شوێنەدا). کڵ **kil’** کر **kir** ە. کر **kir** مانای ناوك **nawik** ە. سەرنجی وشەی کڕۆك **kiřok** بدە کە بە مانای ناوك **nawik**ە. کەواتە کاکڵ **kakil** مانای جێی نێوەوەی شتێك.

Kal’a کاڵا، کە بۆ قوماش و/ ← کەرەسە **kerese** ی خاو بەکاردێ، لە ← کاڵ **kal’** ەوە هاتووە، واتە: بەکارنەهێنراو، پێنەگەیشتوو، دەستلێنەدراو، تەڕ، ← فەریك **ferîk** سەرنجی وشەی ← **kishtukal’** کشتوکاڵ (کشت و کاڵ) بدرێ (← گەڵا **gela**).

Kalyar کالیار، بە هاروو **harû** (← خەیار **xeyar**) ی گەورە و زەردبوو دەگوترێ. کالیار **kalyar** > کال **kal** (واتە: پیر **pîr** و گەورە **gewre**) + یار **yar** (کورتکراوەی کال ـ خەیار **kal xeyar** (← خەیار **xeyar**) ە. واتە: خەیاری پیر **xeyarî pîr**.

Kam کام (← کاوخوە **kawxwe**).

Kamp کامپ (← قامووس **qamûs**).

Kamyon کامیۆن. وشەکە فەڕەنسییە **camion** و بەمانای لۆری **Lorî** یە. (← **Lorî** لۆری).

Kanî کانی، لە خانیە **xanye** ی ئاڤێستاییەوە هاتووە.

Kanîn (← **qarîn** قارین).

ک K

Kar کار، بە سانسکریت: کاریە **karye** و بە پەهلەوی: کار **kar** ە.

Kardanik کاردانك/ منداڵدان **mindal'dan**. کار **kar** لە زمانی کوردیدا بە مانای بێچوو **bêchû** ش دێ. دان/ك **dan/k** جێ و شوێن. کاردانك واتە: جێی بەچکە **cêy bechke**.

Kareba کارەبا/ **Kariva** کارڤا. ئەم وشەیە لە بنەڕەتدا بۆ ئەو پسپسۆك (تەزبیح)انە بەکارهێنراوە کە هێزی راکێشانی کایان هەیە. بەمەیان گوتووە کا ـ رڤە **ka-rive** واتە: کارفێن **ka-rifên**. لە عەربیدا کراوە بە "کهرباء".

Karêjî کارێژ(ی)، بە ئاوهاتنەوەی پیاو دەگوترێ لە کاتی کاری سێکسیدا. کا **ka** لە کاو **kaw** (ئارەزوو **arezû**) ەوە هاتووە. کارێژی مانای رشتنی حەز و ئارەزوو.

Kariva کارڤا (← کارەبا **kareba**).

Karîn کارین (← **qarîn** قارین).

Karwan کاروان، لە بنەڕتدا و لە پازەنددا بە شێوەی کارڤان **karvan** ە. کە کار لێرەدا مانای لەشکر و جەنگ و، ـ ڤان **van** یش پاشگری بکەرە. بەڵام لە دواییدا بۆ قافڵە بەکاربراوە. ئەم وشەیە کەوتووەتە زمانە ئەوروپاییەکانەوە. سەرنجی وشەی **karavane** ی ئەڵمانی بدرێ، کە فەرهەنگی **Duden** ی ئەڵمانی وشەکە دەباتەوە سەر فارسی، لە کاتێکدا وشەکە پازەندە. پازەند **pazend** فارسی نییە، بەڵام دیارە هەموو شتێکی کۆنی کورد و ئێرانی لە لایەن ئەوروپاییەکان و فارسەکانەوە کراون بە فارسی.

Kase کاسە، بە گڵێنە **gil'êne** و ← قاپ **qap** دەبێژن کاسە **kase**.

K ك

کاسە kase وشەیەکی کۆنی هێندۆئەوروپاییە. بە قاپ و سنووقی (← سندووق sindûq) پارە بە ئەڵمانی دەبێژن: kasse و بە پارەی دەستی کە بدرێ بە نرخی کرینی شتێك بە ئینگلیزی دەگوترێ: cash بە عەرەبی (نقد). وشەی کاسە kase لە عەرەبیدا بووە بە کأس.

Kawan کاوان (← کەڤانی kevanî).

Kawêj کاوێژ (← قاوت qawit، ← جوون cûn).

Kawis کاوس، نێوی پیاوانەیە لای کورد. < کاك kak + وس wis. وس wis لە وێس wês (وێسف wêsif)، یان لە وەیس weys ەوە هاتووە.

Kawxwe کاوخوە (بە کاوخوە کاربکە، واتە: لە سەرخۆ، بە ئارەزووی خۆ کاربکە). کاو Kaw وێنیەکی دیکەی کامە kame ی ئاڤێستاییە کە مانای ئارەزوو arezû ە و، لە فارسیدا بووە بە: کام kam. وشەی کام kam لە کوردیدا هەر بە مانا ئاڤێستاییەکەی بەکاردێ. دەگوترێ: "خواردنەکەی لە بەردەم مندا خوارد، بەشی منی نەدا، کاممکرد kamim-kird" واتە: ئارەزوومکرد arezûm kird، حەزمکرد لێی ĥezim kird lêy (← حەز ĥez).

Kaxez کاخەز، وشەیەکی چینییە کەوتووەتە گەلێك زمانەوە.

Kech کەچ، (← کچ kich).

Kech کەچ (ناڕاست nařast، خوار xwar، کۆڵ kol’). کەچ و کۆڵ kech û kol’ وێنەیەکی دیکەی کەل kelە. عوَج (عوُج) ی عەرەبی لە کەچ kech ەوە هاتووە. لە کوردیدا کەچ مەچ

K ك

kech mech (کەژ مەژ kejmej) هەیە کە عوج و معوج ی عەرەبی لە مەوە هاتووە. هەروەها سەرنجی وشەی گۆج goc یش بدرێ کە هاوڕەگی ئەمەیە. وشەی گۆج goc بە شێوەی عِوَج کەوتووەتە قورئانەوە. (قرآناً عربیاً غیرِ ذي عِوَج.. 28 ك الزمر 39).

kech mech کەچ مەچ (کەژمەژ kejmej) ← کەچ kech.

Keftyar کەفتیار/ کەمتیار kemtyar هەردووکیان یەکمانان و، نێوی چوارپێیەکن. لەسەر دەمی کۆندا کورد پێیانوابووە کە کەمتیار زۆر حەز لە ئاوازی مۆسیقا دەکات و، بەوە راویانکردووە و گوتوویانە:"کەمتیار پیاوێکی چاکە، قولە پێی بسمیت دەنگ ناکا" وشەی کەم ـ تیار -kem tyar لە کەم ـ تەر kem-ter ەوە هاتووە کە کەم ـ تەر ـ کردن kem ter kirdin مانای دەم ـ بەستنەوەیە. (سەرنجی وشەی قەمتەرکراو qemterkiraw بدە). کەفت keft لە وشەی کەفتیار keftyar دا لە کەفتن kewtin/کەوتن/keftin ەوە هاتووە، واتە: خستن بە زەویدا xistin be zewîda پاش کەمترکردن. وشەکە وەك خۆی بە شێوەی کەفتار(کفتار) کەوتووەتە فارسییەوە.

kel کەل، لە زمانی کوردیدا بەچیا و شوێنی بەرز دەگوترێ کەلkel و، بە بورجەکانی ئاسمانیش دەگوترێ کەلو kelu. لە سەر دەمی کۆندا، لە بەری خۆرهەلاتی باشووری بەغدا شوێنێك بووە بە نێوی"کەلوازی kelwazî" کە ئەمە وشەیەکی

کوردییە ومانای قەلای کراوەیە، واز waz لە کوردیی فەیلیدا مانای کراوەیە، وە we (کە لە کوردیی باکووردا ڤە ve یە و دەکەوێتە پێش وشەکەوە (ڤەکریvekirî/ کراوە kirawe) ئەو ـ وە we یە لە واز waz ەوە هاتووە. واز waz بووە بە وەز wez ئەوجا وە we کە لە فارسیدا بووە بە باز baz. دوور نییە ئەو شوێنەی کەئێستە کوردەکانی بەغدا بە عەلوازییە و عەرەبەکان بە عیواضیة نێوی دەبەن و، نازانن وشەکە لە کوێوە هاتووە، ئەوە هەر ئەو کەلوازی kelwazî یە بووبێ. کەلوازی kelwazî > ئەلوازی elwazî > عەلوازی élwazî > عیواضیة. هەروەها وشەی ← قەلا qela قەلات qel'at پێوەندیی بە وشەی کەل kel و کەلو kelu ەوە هەیە و، وشەی قلعە ی عەرەبی لە مەوە هاتووە. کە لە کوردیدا وشەی کەلات kelat یش هەیە کە بۆ قەلات qelat بەکاردێ.

Kel'eget کەڵەگەت، واتە: مرۆڤی باڵا بەرز. ← کەل kel/ کەڵ kel' (سەرنجی وشەی کەل و کەژ بدرێ) مانای بەرز و بلندە. کەڵەکە بەرد واتە: بەد لە سەر بەرد هەڵچنراو و بەرزکراو. گەت get و کەت ket یەك وشەن. دەگوترێ کابراییێکی کەتە kete بوو، واتە: زل zil بوو.

Kelegî کەلەگی، بە ژوورێك دەگوترێ کە لە تەنیشت، یان لە پشت هەیوان (← هەیوان heywan) ی ماڵێکەوە بێ. کەلەگی kelegî > کەل kel + ـە e + گی gî. کەل kel و کێل kêl لە کوردیدا مانای تەنیشت tenîsht ە. کێلی

گۆڕ kêlî goř ئەو بەردەیە کە لە تەنیشت، یان لای گۆڕەوە دادەچەقێنرێ، یان دادەنرێ. لە کوردیی باکووردا کێلەك kêlek مانای "تەنیشت"ە. کەلەکە keleke و کێلەکە kêleke کە هاومانان، بە لای تەنیشتی بەشی سەرەوەی لەشی مرۆڤ دەگوترێ. لێرەدا دەبێ سەرنجی ئەوە بدرێ کە دەنگی ك k و گ g زۆر جار لە جێییەك دادەنرێن. بۆ وێنە: لە کوردیی فەیلی دا باوك bawik دەبێتە باوگ bawigو باشەکە basheke دەبێتە باشەگە bashege.

Kel'ek کەڵەك/ کەلەهەك kelehek بە کۆمەڵە بەردێك دەگوترێ کە خرابنەتە سەریەك. کەل kel لە زمانی کوردیدا بە چیا chya ش دەگوترێ. کەڵەك kel'ek > کەل kel + ـەك ek (نیشانەی گچکە کردنەوە)، کەڵەك kel'ek واتە: کەل (چیا) یەکی گچکە kel (chya) yekî gichke.

Keleke کەلەکە/ کێلەکە kêleke (← کەلەگی kelegî).

Kelepûr کەلەپوور (میرات، شتی لە پاش مردوو بەجێماو). کەلەپوور kelepûr لە کەل kel (ناتەواو natewaw) وپر pir (تەواو و زۆر tewaw û zor) ەوە هاتووە. کەلوپر kelûpir لە زمانی کوردیدا بۆ شڕەوپڕە shiřewpiře یەك بەکاردەبرێ کە لە کەسێك بەجێدەمێنێ. وشەکە هەر بەو شێوەیە کەوتووەتە فارسییەوە.

Kelu کەلو (بورجی ئاسمان) (← کەل kel).

Kelupel کەلوپەل (شتومەکی کەسێك یان هی نێومالّ). ← کەل kel (شتی ناتەواو) پەل pel > پەر

per < پار par < پارچە parche ەوە هاتووە. (پارچەی شتومەك).

kem كەم/ كێم kêm (بەشێكی بچووك لە شتێك). بە پەهلەویش هەر: كەم kem ە.

Kemer كەمەر (← كەڤر kevir/كەور kewir).

Kemîn كەمین (← hewa هەوا).

Kenal' كەناڵ، وشەیەكی ئەوروپاییە. بە لاتینی Canalis و بە ئەڵمانی Kanal و بە ئیتالی Canale بە ئینگلیزی Channel و مەبەست لەو لوولەیەیە كە ئاوی پێدا دەڕوا. لە عەرەبیدا بووە بە "قناة".

Kenar كەنار (لێواری زەریا lêwarî zerya). لە كن kin + ئار ar ەوە هاتووە. كن kin مانای لا la/تەنیشت tenîsht/نك nik/كێلەك kêlek ە. ئار ar لە ئارا ara وە هاتووە، كە مانای جێ cê/شوێن shwên ە. كەنار kenar < كن ئار kinar واتە: لای/تەنیشت/ كنی/ئەو شوێنە kin schwên/lay schwên.

هەروەها لێوار lêwar لە لێو lêw + ئار ar ەوە هاتووە، واتە: لێوی ئەو شوێنە lew/vî ew shwêne.

kenîshk كەنیشك (← كچ kich).

Kepir كەپر (← چەتر chetir).

Kepû/kepo كەپوو/ كەپۆ (لووت lût، بێڤل bêvil) ← قەپۆز qepoz.

Ker كەر (چوارپێ/ chwarpê/ گوێدرێژ gwêdirêj) لە سانسكریتدا كەرە kere و لە ئاڤێستادا xere یە و كەر ker، بە پەهلەوی و فارسی خەر (خر xer)ە، وشەی خەر xer و هەر her یش لە هێندەك شێوەزاری كوردیدا بەكاردەبرێن.

K ك

Ker کەر، مرۆڤی گەوج و کەمهۆش، کەر ker لە ← کەل kel و ← کەچ kech ەوە هاتووە بە گۆڕینی دەنگی ل l بۆ ر r. کەر ker بە مانای ناتەواو (← کەل kel) ەو، پێوەندیی بە ← کەر ker ەوە، کە (ئاژەڵ ajel’) ە، نییە.

keř کەڕ، کەسێکە کە گوێی وا گران بێ هیچ نەبیستێ. کەڕ keř لە کڕ kiř ەوە هاتووە. کڕی kiřî واتە: بێدەنگی و نەجوولان. (مریشکەکە کڕکەوتووە واتە: دانیشتووە لەسەر هێلکەکانی و بێدەنگە و ناجوولێ. هەر لەمەشەوە وشەی کڕۆك kiřok هاتووە کە بۆ "جماد" ی عەرەبی بەکاردەبرێ، بەرامبەر رووەك (نبات) و ئاژەل (حیوان) و مرۆڤ (أنسان). وشەی کەڕ بە پەهلەویش هەر: کەڕ keř ە.

Keramat کەرامات، لە وشەی "کرامة" ی عەرەبییەوە نەهاتووە کە بە مانای ئاوڕوو awřû دێ. بەلکو لە وشەیەکی یۆنانییەوە هاتووە کە لە لاتینیشدا بە شێوەی کاریزما charisma یە و بریتییە لە بەهرەی تایبەتی و بلیمەتیی کەسێك بۆ لێکدانەوەی شت. کاریس charis ژنە خودێی کۆنی یۆنانی کە زات و ورەی بە خەلك بەخشیوە. وشەی کاریزما لە ئەڵمانیدا هەروەك charisma و بەو مانایە بەکاردێ.

Kere کەرە/ کەرۆ kero لە/← چەور chewir ەوە هاتووە. (← چەرەس cheres).

Kerese کەرەسە/ کەرەستە kereste. لە: کار رستە kar riste ەوە هاتووە. (← کار kar). رستە

K ك

riste له رستەك ristek ەوە هاتووە. رستی ristî له زمانی کوردیدا بۆ بنچینەی خانوو وبناخە (← بناخە binaxe) بەکاردەبرێ. کار رستە (کەرەستە، کەرەسە)واتە: ئەو شتانەی کە بۆ سەرەتای کارێك بەکاردەبرێن. وشەی راستی rastî کە بە بنچینە (أصل) دادەنرێ پێوەندیی بە وشەی رستی ristî یەوە هەیە. هەروەها وشەی رستن ristin/ رسین risîn واتە: چەند شتێك پێکەوە دەرێسرێن و، واتە: پێکەوە بنیات دەنرێن، پێوەندیی بەم وشەیەوە هەیە.

Kerewiz کەرەوز/ کەرپەس kersep کەرسەپ /kerpes شینایییەکە دەکرێ بە ← زەلاتە zelate. ئەمەش هەر وەك زۆربەی هەرە زۆری شینایییەکانی دیکە، لە زمانی کوردیدا، بە کە ke، یان بە کا ka، یان بە ك ki دەستپێدەکا. بۆ وێنە: کەوەر kewer، کاهوو kahû، کەلەرم kelerim، کەدو kedu، کاڵەك kal’ek، کنگر kingir. فەرهەنگی فارسی موعین (معین) دەنووسێ: وشەی کەرەوز kerewz عیبرییە. بەڵام نابێ عیبریبێ و لە عەرەبیدا بووبێ بە کرفس، ئەوەتە وشەی لاتینی curnus کە جۆرە گیایەکە لە عەرەبیدا بووە بە "کرنوس". وشەی کەرەوز (کرفس بە عەرەبی) بە لاتینی Apium graveolens ە، کە وشەی گراڤیۆلێنس زۆر لە وشەی کەرەوز ی کوردی و کرفس ی عەرەبی نێزیکە.

Kerkûk کەرکووك (← geřek گەڕەگ).

Kerwêshk کەروێشك/ کەرۆشك keroshk لە کەر گوێچك ker و gwêchk کەرگۆچك kergochkەوە هاتووە واتە: گوێچکەکانی وەك گوێچکەی کەر وانە.

Kesek کەسەك/ کەستەك Kestek بە قفلی دەرگە دەگوترێت. هەروەها بەو جۆرە شتانەش دەگوترێ کە توندکراونەتەوە و قالبیانگرتووە. کەستەك Kestek > kest + ـك ek ـ (نیشانەی گچکەکردنە). کەست kest وێنەیەکی دیکەی خەست xest ە واتە: توندکراوە و بەرەو رەکبوون چوو. کە خەست xest خۆی لە سەخت sext ەوە هاتووە بە گۆڕینی شوێنی دەنگەکانی وشەکە. سەخت sext بە مانای گران giran و زەحمەت بۆ پێداچوون و گرتن دێ.

Keshkejno کەشکەژنو، لە: کاسەکی ئەژنو kasekî ejno وەوە هاتووە، واتە: کاسەی بچووکی ئەژنو (کاسۆلکەی ئەژنو kasolkey ejno). (← کاسە kase).

Keshkol' کەشکۆڵ، لە: کاسە ـ کۆڵ kase-kol' (کاسەی کۆڵ kasey kol') ەوە هاتووە (← کاسە kase، ← کۆڵ kol').

Kete کەتە (← کەڵەگەت kel'eget).

Ketîre کەتیرە، جۆرە ← سریش sirîsh ێکە کە درەخت ئێقیدەکاتەوە و بۆ پێکەوە نووساندنی شت بەکاردەبرێ. ئەم وشەیە ئاڤێستاییەو، ژەتەرە jetere یە کە لە فارسیدا بووە بە ژد (ژەد jed). و زاری فارسی

K ك

وشەی کەتیرە ketîre و کەتیرا ketîra ی کوردیش بەکاردەبا.

Kevanî کەڤانی/ کاڤانی /kavanî ← کابانی kabanî، بە ژنی ماڵ دەگوترێ. کەڤ/ کاو kaw لە: کانیا kanya ی سانسکریتییەوە (← کچ kich) ەوە هاتووە، کە مانای مێینە mêyîne دەدا بۆ رێزلێگرتن. ـ انی anî ـ کورتەی خانی xanî (خانوو xanû) ە. واتە: ژنی گەورەی ماڵ jinî gewrey mal'. کە کاوان kawan یش هەر هاومانای ئەوەیە.

Kevir کەڤر/ کەور /kewir بەرد berd. وشەکە لە کەڤەر /kever کەوەر kewer ەوە هاتووە، مانای بەندەڵانی چیا (کێو kêw) دەگەیەنێ، واتە: کەمەری شاخ، کە کەمەر kemer و کەڤەر kever و کەوەر kewer هەر یەك رەگیان هەیە. هەروەها وشەی کوچك kuchkکە بەردی بچووکە لە کەڤرچك kevirchik ەوە هاتووە. ـ چك chik ـ پاشگرە بۆ کچکەکردن. (← قوفر qofir).

Kew کەو، لە: "کەوی kewî" یەوە هاتووە. "کەوی kewî" رەنگی شینی کاڵە، واتە: رەنگی بۆر borبەم جۆرە کۆتر /kotir کەڤۆك kevok واتە: کەویتر kewîtir بۆرتر bortir ئەمەیان لێکدانەوەیەکە. لێکدانەوەیەکی دیکەش هەیە ئەویە کەوی kewî واتە: ماڵی، بە کەسێکی رام/ بوو، یان بە مەلێکی رام/ بوو دەگوترێ: کەوی kewî. کۆتر kotir یش بەم پێیە، واتە: رامتر ramtir ماڵیتر mal'îtir. وشەکە لە سانسکریتدا کەپینجەلە

kepîncele یه كه له فارسیدا بووه به كەبك (كبك) kebk و له عەرەبیدا قبج.

kewsh كەوش، به پەهلەوی: كەفش kefsh ە و، له فارسیدا وەك كفش kefsh بەكاردێ.

Keyna كەینا (→ كچ kich).

Keys كەیس وشەكه case ی ئینگلیزییه، كه به مانای بارودۆخ و چۆنێتی دێ. بەفەڕەنسی casە، كه بەشێوەی كا ka دەردەبڕدرێ و هەر بەو مانایەیە.

kezeb كەزەب (جگەر ciger/جەرگ cerg). كەزەب kezeb له: كال بەز kalbez ەوە هاتووە. كال kal له: ڕەنگی كال rengî kal ەوە دێ، كه جۆره ئاڵ al' ێكه. وشەی بەز bez به گۆڕینی شوێنی دەنگەكانی تیپەكه، بووە به زەب zeb. بەز bez چەوریی نێو زكی چوارپێیه. كەزەب kezeb واته: بەزێكی ڕەنگ كاڵ. وشەی كبد (جگەرێ) عەرەبی له كالبەزەوە هاتووە به گوڕینی دەنگی ز z بۆ د d. هەر بەم جۆرە وشەی قلب (دل dil/زەرت zert) لەم كالبەز kalbez ەوە هاتووە، كه به زمانی ئێرانیی كۆن كالبود kalbod ە. كورد دەبێژن: كەزەب شەوات kezeb shewat واته: جگەر سووتاو ciger sûtaw.

Kêbil' كێبڵ. به ئینگلیزی cable و به فڕەنسی câble و به ئەڵمانی kabel ە. جۆره گوریسێكی ئەستووری زۆر قایمە.

Kêl كێل (→ باخەڵ baxel'، → كەلەگی kelegî).

Kêlek كێلەك / كەلەك kelek (→ باخەڵ baxel'، → كەلەگی kelegî).

Kêr كێر (→ چووك chûk).

Kêrd كێرد/ كارد kard (→ چووك chûk).

K ك

Kich کچ، لە زمانی کوردیدا گەلێك وشە هەن بۆ کچ kich وەك: کەچ kech، کیژ kîj، کەنیشك kenîshk، قیز qîz، چەنا chena، کەینا keyna، کناچە kinache، کەنی kenî،... هتد. وشەی کچ kich و هەموو وشەکانی دیکەش لە وشەی سانسکریتی kenya وە هاتووە کە بە مانای (⟵ ژن jin) یان، مێیینە mêyîne یە و بە پەهلەوی بە ژنی گەنج jinî genc دەگوترێ kenîch (سەرنجی وشەی کناچە kinache ی کوردیی هەورامی بدە). وشەی کیژ kîj بە شێوەی کز kiz /قز qiz چووەتە زاری ترکییەوە. دەنگی چ ch لە کەچ kech و کچ kich دا و چە che لە کناچە kinache دا، هەروەها دەنگی زz لە قیز qîz و ژ j لە کیژ kîj دا بۆ کچکە کردنەوەی خۆشەویستییە. ز z و ژ j وێنەیەکی دیکەی چ ch ن. (⟵ کەڤانی kevanî/ کاڤانی kavanî).

Kifte کفتە/ کفتك kiftik. لە کوتەن kuten و کوتان kutan و کوتاندن kutandin ەوە هاتووە. کفتە kifte (کفتك kiftik) خواردنێکە لە ساڤار savar و برنج و گۆشتی کوتراو و نۆك و بەهارات دروستدەکرێ و لەگەڵ یەك دەکوترێن. کوتان kutan و کوتاندن kutandin وێنەیەکی دیکەی (کڤتان kivtan و کڤتاندن kivtandinە) کە بەم شێوەیەی لە کوردیی ئەورۆدا بەکار ناهێنرێ، بەلاَم وێنەی لە هێندەك وشەدا ماوە، بۆ وێنە: کفتیی لەش kiftîy lesh واتە:

K ك

داهێزاویی لەش و، وەك ئەوەی کوترابێ. تەنانەت بەفری تۆپەڵکراو بە کوردی "کوتە"ی پێدەڵێن کە ئەمە کڤتە kivte و کفتە kifte یە. کوتە گۆشت kute gosht یش لە کفتە گۆشت kifte gosht ەوە هاتووە واتە: گۆشتی کوتکراو/کوتراو kutkiraw/kutraw. وشەی کفتە kifte کەوتووەتە فارسی و ترکییەوە، کە بە ترکی بووە بە küfte.

Kil’ کڵ، شوێنی سۆرکرنەوەی ← سواڵەت swal’etە.

Kila کلا/ کلاکەوتن kilakewtin (دوورە و پەرێز بوون). کلا kila لە کن لا kin-la وە هاتووە. کن kin و نك nik مانای تەنیشتtenîsht ە. (لە کن من le kin min، لە نك من le nik min) کلاکەوتن kilakewtin واتە: کن لا کەوتن kin la kewtin، تەنیشت کەوتن tenîsht kewtin.

Kilam کلام، لە زمانی کوردیدا بە مانای جۆرە گۆرانییەك دێ. کلام kilam لە"کلام"ی عەرەبییەوە، کە بە مانای قسەکردنە، نەهاتووە، بەڵکو وشەیەکی هێندۆئەوروپاییی کۆنە. سەرنجی وشەی klang ی ئەلمانی بدرێ، کە بە مانای ئاواز awazە و klingen دەنگدانەوە و ئاوازلێدەرکەوتنە. هەروەها وشەی clang (کلانگ) ی ئینگلیزی کە بە مانای دەنگلێوەهاتنە و، وشەی ئینگلیزی clandestine کە مانای بە دزێوە و لە ژێرەوە و بە بێدەنگی کارکدنە.

Kil’ash-dum کڵاش دوم (← دوپشك dupishk). کڵ kil’ لە کوڵ kul’ ەوە هاتووە، واتە: ← کورت kurt. دوم dum واتە:

K ك

Kilk کلک، kilk کلاش دوم -kil'ash dum واتە: جانەوەرێك کە خاوەنی کلکێکی کورتە. دوڤ duv و dûg دووگ و dum دوم، هەرسێکیان بنچینەیان یەکە و مانایان کلك kilk ە.

Kl'awrojne کلاورۆژنە (← رۆناك ronak، ← روناك rûnak).

Kilir کلر، بە شوێنی ← کلیل/کلیت kilîl/kilît دەگوترێ لە دەرگەدا. کلر kilir > کل kil + ـر ir. کل kil لە کلیل kilîl (کلیت kilît) ەوە هاتووە. ـر ir لە: رێ rê ەوە هاتووە، واتە: کلیل رێ kilîl-rê رێی کلیل kilîl rêy/ شوێنی کلیل kilîl shwênî، کونی کلیل kunî kilîl.

Kilîl کلیل/ کلیت kilît وشەیەکی کۆنی هێندۆئەوروپاییە، کە لە زمانی فەڕەنسیدا clé و clef ن و بە ئینگلیزی key و بە رووسی ключ کلووچ وبە ئەلمانی schlüssel و لە فارسیدا بووە بە کلید kilîd. عەرەبەکان وشەی کلید kilîd یان کردووە بە: إقليد. لە زمانی کوردیدا هێندەك وشە هەن کە پێوەندییان بە کلیل kilîl ەوە هەیە. بۆ وێنە بە پەنجەتووتەلە pence tûtele دەگوترێ قلیچك qilîchk. قل qil ← پەنجە pence یە و ichk– پاشگرە بۆ بچووککردنەوە. هەروەها وشەی تلی tilî لە زمانی کوردیدا مانای پەنجە pence یە، کە قلی qilî و تلی tilî نێزیکی یەکن بە گۆڕینی دەنگی ق q و ت t بۆ جێییەك. بێجگە لەوەش، وشەی قلیل qilîl هەیە بۆ شتێك کە کونی تێبووبێ، وشەی قلێش qil'îsh هەیە بۆ درز کە قلیچك qilîchk ە.

Kilk کلك (← قەڵەم qel'em).

Kil’om كلۆم/ كولۆم kul’om (← قەڵەم qel’em).

Kilor كلۆر/ Kulor كولۆر نێو بۆش nêw bosh، ناڤ ڤالا nav vala، کولۆر kulor لە: کول kul + وار war ەوە هاتووە. کول kul و کون kun یەك رەگیان هەیە، کول وار kul war کون وار kun war ە، واتە: شتێك کە کونی تێدابێ. (سەرنجی: دانی کولۆر danî kulor بدە، دانێك کە کونی تێدابێ.

Kiltûr کلتوور (کلدان kildan/ جێی کل لێدانان cêy killêdanan) > کل kil + توور tûr، توورك tûrik کورتکراوەی توور tûrە واتە: توورەکەیەکی کچکە. کلتوور kiltûr واتە: کلدانێکی کچکە. توورەکەیەکی کچکە بۆ کل.

Kin کن (لە کن le kin/ لە لا le la/ لە نك le nik) کن kin لە جێگۆڕکی دەنگی وشەی نك nik ەوە هاتووە کە نك nik کورتکراوەی نێزیك nêzîk ە. (← باخەڵ baxel’). سەرنجی وشەی ئینگلیزی kin بدرێ کە مانای خزم xizim ە.

Kinache کناچە (← کچ kich).

Kiřandin کڕاندن، وشەیەکی هێندۆئەوروپاییی کۆنە، سەرنجی وشەی ئەڵمانی kratzen و ئینگلیزی to scratch بدرێ کە بە مانای کڕاندن دێن. دوور نییە وشەی خوران xuran و خوراندن xurandin کە بە نینۆکهانین بە پێستدا دەگوترێ پێوەندیی بنەڕەتیی بە کڕان kiřan و کڕاندن kiřandin ەوە هەبێ. ئەگەرچی لە پەهلەویدا وشەی خار xar بۆ دڕك diřk هەیە. هەروەها وشەی خوران و خوراندن بە شێوەی خاران و خاراندن کەوتووەتە فارسییەوە، بەڵام دەنگی ك k ی کوردی

زۆرجار لە فارسیدا دەبێتە خ x (سەرنجی وشەی کەر ker و کڕین kiřîn لە زمانی کوردی و خر xer و خریدن xerîden ی فارسی بدرێ.

Kird کرد. وشەیەکی شێوەزاری زازاکی و دملّی یە، کە لە بنەڕەتدا مەبەست لە زمانی کوردی kurdî یە. kirdasî کرداسی. ئەو کوردانەی بە شێوەزاری زازاکی و دملّی (← kird کرد) قسە دەکەن بە شێوەزاری کرمانجی دەبێژن کرداسی kirdasî و بەو کوردانەش دەبێژن کرداس kirdas (کرداس لە کورد ئاسایی kurdasayî یەوە هاتووە، واتە: وەك کوردی wek kurdî).

Kirîf/v کریف/ڤ/ کرێف/ڤ kirêf/v. ئێزدییەکان بەکاری دەهێنن بۆ نێونانی ئەو کەسەی کە منداڵی یەکێکی دیکەی لە باوەشدا خەتەنە کرابێ، هەروەها بۆ دۆست و خزمیش بەکاردەبرێ. لە پەهلەویدا وشەی کەرپەك kerpek هەیە بۆ پاداش (ثواب) ی کاری باش.

Kirmanc کرمانج/ Kurmanc کورمانج. وشەیەکی دیکەیە بۆ نێوی ← کورد kurd. هەر لەبەر ئەوەیە بە زمانی کوردی دەگوترێ زمانی کرمانجی zimanî kirmancî. ئەگەر چی، جاروبار و بە هەڵە تەنێ بۆ شێوەزاری کوردیی باکوور بەکاردەبرێ. هێندەك جار بەشێوەی کرماج kirmac دەردەبڕدرێ. کرمانج لە هێندەك جێی کوردستان نێویکە بۆ خەلکی گوند و دەرەوەی شار. لەبارەی بنەچەی ئەم وشەیەوە، ڕۆژهەڵاتناسی رووس ڤلادیمیر مینۆرسکی (1877ـ1966) پێیوایە کە وشەی کرمانج

K ك

kirmanc لە کورد ـ ماد kurd-mad ەوە هاتووە کە "کوردەمادەکان" دەگرێتەوە. خاوەنی ئەم وشەنامەیەش ئەو بۆچوونەی بەلاوە راستە و لەڕێی زمانەوانییەوە ساخی کردووەتەوە (سەرنجی: جەمال نەبەز: "رەخنەی زمانەوانی". گۆڤاری "ئاسۆی زانکۆیی" زانستگەی سلێمانی. تەمووزی 1978، ل 90ـ91). "شانامە" ی فیردەوسی (932؟ـ1020) کە باسی بنەچە و رەچەلەکی کورد دەکات و دەیبەستێ بە چیرۆکی ئەژدەهاك/ زوحاك ەوە، نێوی دوو چێشتکەری خێرخوازی زوحاکیش دەبات، یەکێکیان گەرمانك Germank و ئەوی دییان ئەرمانك Ermank (سەرنجی: شاهنامە. بلاوکەرەوەی: J.A.Vullers، بەرگی یەکەم، لایدن 1877، ل 36، بەیتی 37ـ38 و ئەو لاپەڕەیە. کوردەزازاکان بە شێوەزارەکەی خۆیان دەبێژن کرمانجکی kirmanckî و بە کوردیی زازا دەبێژن kird/e کرد/ە و بە کوردانە kurdane دەبێژن کردانە kirdane. هەروەها بە کوردە کرمانجەکان دەبێژن: کرداس(ە) kirdas/e و بە کوردییەکەیان دەبێژن کرداسی kirdasî واتە: کوردی ـ ئاسا kurdî-asa واتە: لە کوردی دەچێ. (سەرنجی Malmisanij: Ferhengê Dimliki-Tirki بدە).

Kiřok کرۆك (جماد) (← کەڕ keř).

Kishmîsh کشمیش، کشمیش kishmîsh > کش kish + میش mîsh. کش kish کورتکراوەی کشك kishk ە، کە وێنەیەکی کۆنی وشك wishk/ هیشك hishk ەو بە پەهلەوی:

K ك

hushk ە و لە فارسیدا بووە بە خشك xoshk. میش mîsh وێنەیەكی دیكەی مەویژ mewîj و مەویش mewîsh و ← مێوژ mêwij ە. كەواتە: كشمیش بریتییە لە مێوژێكی وشك.

Kisht û kal' كشتوكاڵ > كشت kisht + كاڵ kal'. كشت kisht وێنەیەكی دیكەی كشك kishk ە واتە: وشك wushk/ هیشك hîshk. كاڵ kal' بە مانای: پێنەگەیشتوو و تەڕ. كشتوكاڵ واتە: وشك و تەر wushk û teř.

Kish û mat كشو مات. كش kish مانای وشك wushk و بێدەنگ bêdeng ە (←kal' û + kisht كشتوكاڵ). مات mat مانای كز kiz و بێجووڵە bêcul'e یە.

Kîj كیژ (← كچ kich).

Kîmya كیمیا، كە بە فەرەنسی شیمی chimie و بە ئینگلیزی chemistry و بە ئەڵمانی Chemie یە، لە وشەی یۆنانی χημεία (xêmia)وە وەگیراوە كە بە مانای لە گەل یەك تێكەڵكردن/ تەڤلهەڤكرن tevlihevkirin.

kîn كین/ قین qîn، هەردووكیان هاومانان و، مانایان ← رك rik ە. كین kîn بە پەهلەوی كێن kên ە.

Kitk كتك/ كتك kitik/ ختك xitik ئەمانە هەموو وشەی كوردین بۆ ← پشیلە pishîle و پسیك pisîk و، وشەكە وشەیەكی هێندۆئەوروپاییی كۆنە. سەرنجی وشەی cat ی ئینگلیزی و chat ی فەرەنسی و katze ی ئەڵمانی بدرێ كە بۆ پشیلە pishîle بەكاردەبرێن.

K ك

Klox کلۆخ، واتە: گڵی وشککراو **gil'î wushkiraw**. کلۆخ **klox** > **kil** کل + **ox** ئۆخ > **gil'** گڵ + ئاخ **ax** واتە: گڵی زەوی. بە شێوەی کلوخ **kolûx** کەوتووەتە فارسییەوە.

Ko کۆ (← کۆمار **komar**).

Kochkirdin کۆچکردن، وشەی کۆچ **koch** لە بنەڕتدا وشەیەکی مەغۆلییە، کە بە کوردی: ڕەوکردن **rewkirdin** ە. وشەی کۆچەر **kocher** کەوتووەتە زمانی کوردییەوە، بەڵام بە کوردیی ڕاست: ڕەوند **rewend**ە.

Kok کۆك (← قورمیش **qurmîsh**).

Kol' کۆڵ. وێنەیەکی دیکەی کوڵ **kul'**ە.

Kolêra کۆلێرا (ڕشانەوە **rishanewe**) لە وشەی یۆنانی **χολέρα** خۆلێرا وە هاتووە.

Kol'ewar کۆڵەوار > ← کۆڵ **kol'** + ـە **e** + وار **war** کەسێك کە کۆڵیی هەبێ. کۆڕ **koř** و ← کۆر **kor** و کوڵ **kul'** و کووڕ **kûr**، هەرچەندە مانایان جیاوازە، بەڵام بنچینەی ڕەگیان هەر یەکە، واتە: هەبوونی کۆڵی (ناتەواوی لە لەشدا). وار **war** پاشکۆیەکە کە هەبوونی شتێك دەردەخا (← هەوار **hewar** ← وار **war**). تەنانەت وار **war** کە بە مانای وەڵات **wel'at** و نیشتمان **nîshtiman** دێ، ئەوەش هەر بە مانای ئەو شوێنەیە کە مرۆڤ هەیەتی و خاوەنێتی. وشەی بەندیوار **bendîwar** یش هەر مانای ئەوەیە کە مرۆڤ بەندبوونێکی بە شتێکەوە هەیە. کۆڵ **kol'** لە ← کوڵ **kul'** ەوە هاتووە.

K ك

Kolîn كۆلین/ لێكۆلین lêkolîn (←
Qûl’ قوولّ/ kûr كوور).

Komar كۆمار، كۆمار komar و كۆماڵ komal’ یەكمانان. دەنگی (ر r) و (ڵ l’) جێییەكیانگرتووە. كە دەنگی ر r لە هێندەك زاراوەی كوردیدا ماوە، وەك كۆیی و هەولێری و كۆنترە لە دەنگی ڵ l’. بۆ وێنە: وشەی نێرەكەڵ nêrekel’ و نێرەكەر nêreker وشەی قووڵ qûl’ و كوور kûr (لە كوردیی باكووردا) وەك یەك و لە جیاتییەك بەكاردەبرێن. كۆمار < كۆم kom + ئار ar، ئار ar كورتكراوەی ← وار war > هەوار hewar. وار war و hewar هەردوكیان یەكمانان و بۆ شوێنی نیشتەجێبون و لێژیان بەكاردەبرێن. ڤارا vara لە سانسكریت و ڤار var لە ئاڤێستایی و پەهلەویدا بە مانای شوێن و جێگە دێن. كۆم kom بریتییە لە ژمارەیەك خەڵك كە پێكەوە دانیشتبن، یان، بەهۆی شتێكەوە گرێدایی هەبێ لە نێوانیاندا. كە دیارە وشەی كۆمەڵ komel’ یش لە كۆمار komar ەوە هاتووە. وشەی كۆمار komar (كۆم هەوار komhewar) بە شێوەی "جمهور" كەوتووەتە زاری عەرەبییەوە. "كۆم هەوار komhewar و گۆم هەوار gomhewar" یەكمانان و دەنگی ك k و گ g لە جیاتییەك بەكاردەبرێن. بۆ وێنە: لە شێوەزارەكانی كرمانجی خوارووودا (خانەقینی، مەندەلایی،بەدرەیی، كەڵهوڕی، كرماشانی... هتد دا) دەنگی گ g جێیدەنگی ك k دەگرێتەوە.

K ك

بۆ وێنە: دەبێژن باوگم bawgim لە جێی باوکم bawkim و باشەگە bashege لە جێی باشەکە basheke. هەروەها وشەی کات kat و گاڤ gav لە شێوەزاری ناڤین و باکووردا نموونەیەکی دیکەن. نموونەیەکی دیکەی وشەی کۆ ko و گۆ go یە کە لە بنەرەتدا یەك شتن. "گۆ" go بە مانای خڕ xiř دێ. کۆ ko، لە زمانی لاتینیدا کۆ co یە، هەروەك کۆم com کە وێنەیەکی کۆنی cun‌ە و، مانای لەگەڵ legel' و پێکەوەبوون pêkewebûn ە لە لاتینیدا. لە بەرئەوە وێنەیەکی دیکەی کۆم هەوار komhewar گۆم هەوار gomhewar بووە، کە بووە بە "جمهور"، بە گۆڕینی دەنگی گ g بو ج c، چۆنکە دەنگی گ g لە زاری عەرەبیدا نییە، بۆ وێنە: وشەی بزرگ مهری ئێرانی، لە زمانی عەرەبیدا بووە بە بزر جمهر.

Komel' کۆمەڵ ← کۆمار komar.

Kontrol کۆنترۆڵ، لە فەڕەنسییەوە وەرگیراوە contrôle و، بە ئەڵمانی kontroll و بە ئینگلیزی control. وشە لە بنچینەدا contre-rolle بووە، واتە: رۆلێکی پێچەوانە.

Kor کۆر (نابینا nabîna) بە پەهلەوی هەر کۆر kor ە و، بە فارسی کوُر kûr ە. لە کوردیدا بۆ کۆر kor. وشەی کوێر kör یش هەیە کە هەر بەو شێوەیە چووەتە ترکییەوە. دەبێ وشەی کۆر kor لە سەر دەمی کۆندا چاو/ڤ کۆر chaw/v kor بووبێ و، لەگەڵ کات، وشەی چاو/ڤ chaw/v کەوتبێ لێی. چۆنکە وشەی کۆر kor دەبێ هاوڕەگی کۆڵ kol' بێ.

Kose کۆسە/ Koste کۆستە. پیاوێك کە مووی ریشی نەهاتبێ، یان شێوەی خۆی گۆڕیبێ. جاران لە کوردەواریدا یارییەك هەبوو بە نێوی کۆسەوەوی kose wewî (← بووك bûk).

Kotir کۆتر/ کەڤۆك kevok بە پەهلەوی کەپۆتەر kepoter و، لە فارسیدا بووە بە کبوتر kebûter. کۆتر kotir لە کەوی kewî + تر tir ەوە هاتووە واتە: شینتر shîntir. وشەی کەڤۆك kevok یش لە کەڤ kev (کەو kew) + ۆك ok (پاشگرێکە بۆ پتر پێشاندانی شتێك)، واتە: کەڤ تر kev-tir (شینتر). وشەی کەڤۆك لە فارسیدا کراوە بە کبك kebk و کبوك kebûk کە ئەمەیان وێنەیەکی دیکەی کەڤۆك kevok ی کوردییە بە گۆڕینی دەنگی ڤ v بۆ ب b و گوڕینی دەنگی ۆ o بۆ وو û. (← کەو kew).

Kox کۆخ/ کۆختە koxte خانووی بچووك xanûy bichûk. لە زمانی کوردیدا وشەیەکی دیکە هەیە بۆ کۆخ kox/ کۆختە koxte ئەوەش: کۆزلاخ kozlaxە. کۆز koz و کووز kûz پارچەیەکی بچووکە لە شتێك، واتە: ← قاش qash ێکە لەو شتە. کۆزلاخ kozlax > کۆز koz + لـ li + ← ئاخ ax (خاك xak/ زەوی zewî). کۆزلاخ kozlax کەواتە: کووزێك (پارچەیەکی بچووك لە ئاخ، خاك، زەوی). کۆزلاخ کورتکراوەتەوە بووە بە کۆخ kox. وشەی کۆخ بە شێوەی کوخ kûx کەوتووەتە زاری عەرەبی و فارسییەوە.

ك K

Kuchk کوچك (← کەڤر /kevir کەور kewir).

Kul کول (← کوڵ kul’).

Kul’ کوڵ، بە شتێك دەگوترێ کە درێژییەکەی تەواو نەبێ و کەم بێ. کوڵ kul’ لە ← کورت kurt ەوە هاتووە. کورت kurt > کور kur > کول kul> کوڵ kul’. وشەی کول kul یش کە بۆ کەمی تیژی بەکاردەبرێ هەر لە کورت kurt ەوە هاتووە.

Kulîng کولینگ/ کۆلینك kolînk هاومانای یەکن و بریتین لە ئامێری زەویکۆڵینوشەکە لە: کۆڵین kol’în ەوە هاتووە. کۆڵ kol’ لە ← قووڵ qûl’ ەوە هاتووە، واتە: قووڵ کردن qûl kirdin ی زەوی. وشەی قووڵ qûl لە کووڵ kûl’ و کۆڵ kol’ ەوە هاتووە. (← کوور kûr).

Kurt کورت، وشەیەکی هێندۆئەوروپاییی کۆنە. سەرنجی وشەی kurtz ی ئەڵمانی و short ی ئینگلیزی و court ی فەرەنسی و وشەی kopótкий رووسی بدرێ. لە فارسیدا وشەی کوتاه (کوتاهی) بەکاردەبرێ، کە ئەوەش لە وشەی کوردیی کورتاهی kurtahî یەوە وەرگیراوە، کە لە کرمانجیی باکووردا بەکادەبرێ.

Kurt کورت (کورد kurd) (← شوان/شڤان shw/van).

Kurtek کورتەك کەوای کورتی پیاوانەیە لە پەهلەویدا هەر کورتەك kwrtek ە، و لە عەرەبیدا بووە بە قرطق کە بۆ کراس بەکاردەبرێ.

Kushin کوشن، شوێنی دانیشتن لە نێو ئۆتۆمۆبیلدا. لە couching ی ئینگلیزییەوە هاتووە.

Kuve کوڤە/ Kîve کیڤە (← بۆ کوێ bo kwê).

K ك

Kuz/s کوز/س. ئەندامی سێکسی مرۆڤی مێینە. لە kun کون + zê زێ وە هاتووە. زێ zê لە زایین zayîn ەوە هاتووە. (← zaw û zê زاوزێ).

Kûpe کووپە (← Gep گەپ).

Kûr کوور (← qûl' قووڵ).

Kûz کووز(← kox کۆخ).

Kwêwe کوێوە (← بۆ کوێ bo kwê).

kwêxa کوێخا، کە بە کوردیی هەورامی: کۆخا koxa یە و "کەیخا keyxa ش هەیە، بە پەهلەوی: ketek-xvetay. خڤەتای xvetay مانای خاوەن xawen (← خێو xêw)ە، کەتەک ketek یش مانای خانوو xanû (خانی xanî) یە. سەرنجی وشەی ← koxte(k) کۆختە(ك) بدە. کەتەک خڤەتای ketek xvetay مانای خاوەن ماڵ.

L ل

La لا گەلێك ماناى هەیە لە زمانى كوردیدا. لەوانە: (لنك **li nik**، لە كن **le kin**، لبال **li bal**، باڵ **bal’**، ئالى **alî**) باڵ **bal’** لە پاڵ **pal’**ەوە هاتووە كە بە ماناى "تەنیشت و لاى كەسێك"، یان "لاى شتێك دێ". پاڵ بە فارسى "پهلو" **pehlo** ە. لا **la** لە ئال **al**ەوە هاتووە، بە جێگۆڕینى شوێنى دەنگەكانى وشەكە. وەك "كن **kin**" (لە كن من)/ "نك **nik**" (لنك من) و، وشەى زیخ **zîx** ى "سۆرانى" لە "بادینانى" دا بووە بە **xîz**. وشەى ئال **al** بە شێوەى ئێل **êl** چووەتە زارى تركییەوە و بۆ "دەست **dest**" بەكاردەبرێ. (← لاقرتى **laqirtî**).

La لا (← دۆلاب **dolab**).

Lalengî لالەنگى (← نارنگى **naringî**).

Lanik لانك (← بێشكە **Bêshke**).

Laq لاق (واتە: لنگ **ling**) وشەكە وشەیەكى هێندۆئەوروپاییى كۆنە، بە سانسكریتى **Lak-uṭá**، بە ئینگلیزى **leg**ە، بە زمانى سوێدى **lägg** ئێسقانى لاقە. وشەى لەقە **leqe** ش لە لاق **laq**ەوە هاتووە.

Laqirtî لاقرتى دەگوترێ: "قسەى لاقرتى" واتە: قسەى ناڕێكوپێك. قرت **qirt** لە كوردیدا بە ماناى "ڕێك **rêk**" دێ. دەبێژیت: "نانەكەى قرت بڕى" واتە "نانەكەى ڕێك بڕى". "لا **la**" لە كوردیدا بە ماناى شتێكى ناسەرەكى دێ، وەك دەبێژیت: "لا كۆڵان **la kol’an**" واتە: كۆڵانێكى تەنیشت و دوورە دەست و ناسەرەكى. لا **la** بە ماناى "نیوە **nîwe**" ش دێ. دەگوترێ

"کردمان بە دوو لا" واتە: "کردمان بە دوو نیوە". کەواتە: لاقرتی laqirtî مانای "نیوە ڕیك و نیوە چڵ" ە.

Lare لارە (⟵ لارەسا laresa).

Laresa لارەسا (سێبەری نێوەڕوان la لا > (sêberî nêwerwan la لا .sa سا + re رە + (تەنیشت /tenîsht پاڵ pal’، + rê ڕێ > re رە + al ئال > سا sa (سێ sê، سێبەر sêber) واتە: لاڕێ سیبەر lařê sêber سێبەرێك کە لە ڕێ لادەدا. لارە lare لە لاڕێ lařê وە هاتووە، واتە: بە لادا دەکەوێ و، لەگەڵ لەرە lere هاوڕەگن.

Las لاس/ لاز laz/ لاج lac/ لاو Law. ئەمانە هەموو هاومانان و، بە مانای کوڕی گەنج دێن. لاسۆ laso و لازۆ lazo هەردووکیان نێون بۆ کوڕ (پیاو). سەرنجی چیرۆکی لاس و خەزال las û xezal بدرێ. لاس las وشەیەکی کۆنی هێندۆئەوروپاییە. سەرنجی وشەی lad ی ئینگلیزی بدرێ کە مانای گەنج genc ە. هەروەها وشەی لاو law لە کوردیدا کە هاومانای ئەوانەی سەرەوەیە، لە گوڕینی دەنگی s و z و c و w بۆ یەکدی هاتووە. لە پەرتۆکی "زمانی یەکگرتووی کوردیدا"، چاپی بامبێرگ (1976) نووسیومە کە law لە غولام (غُلام) ی xhulam عەرەبییەوە دێ، ئەوە ڕاست نییە. غلام xhulam کراوە بە خولام xulam. لاو law کوردییەکی پەتییە.

Lasayî لاسایی لە: لا la ئاسایی asayî یەوە هاتووە. لا la مانای نیوە nîwe، واتە: نیوە ئاسایی

asayî .nîwe (← Dolab دولاب).

Lastîk/Lastîq لاستیك/لاستیق، وشەیەكی ئەوروپاییە، سەرنجی وشەی **elastisch** ی ئەڵمانی و وشەی یۆنانی **ἐλαστικός** بدرێ كە مانای شتێك دەگەیەنێ، كە بتوانرێ بكشێنرێ، واتە: لە كشاندنەوە هاتوو.

Lashîpan لاشیپان (دار، یان ئاسنی تەنیشتی چوارچێوەی دەرگە). لاشیپان **lashîpan** < لا **la** + شیپ **shîp** + ئان **an**. شیپ **shîp** و شڤ **shiv** و چێو **chêw** و چیپ **chîp** هەموو هەر یەك مانایان هەیە و، بە پارچەدار دەگوترێ. ئان **an** لە وشەی لاشیپان **lashîpan** دا، نیشانەی گەل (جمع)ە. واتە: داری لایەكان، داری تەنیشتەكان.

Law لاو (← **Las** لاس... هتد).

Lawandinewe لاواندنەوە، ئەم وشەیە، لە لایەكەوە بە مانای دڵدانەوە و خۆشەویستیپێشاندان بەرامبەر كەسێك و، لە لایەكی دیكەشەوە، ئەو گۆرانییەیە كە پاش مردنی كەسێك، ژنێك بۆی دەچڕێنێ و، بەوە خەڵكەكە دەهێنێتە گریان بۆ مردووەكە. "لاواندنەوە" پێوەندیی بە ← "لاو **law**" (←گەنج **genc**)ەوە نییە، وەك لە نێو خەڵكدا باوە، كە گوایە ئەو گۆرانییە بۆ بەزەییپێهاتنەوەیە بە لاوێكی مردوو. بەڵكو "لاو **law**" لە زمانی كوردیدا مانایەكی دیكەشی هەیە ئەوەش: خۆشەویستی **xoshewîstî** (ئەڤینی **evînî**) یە. كەواتە: "لاواندنەوە" مانای "خۆشەویستی دەربڕینە". كورد

دەبێژن: "بیلاوێنەوە" واتە: "دڵی بدەرەوە، خۆشەویستیی پێشانبدە". وشەی "لاو law" بەم مانایە پێوەندیی بە وشەی love ی ئینگلیزی و liebe ی ئەڵمانییەوە هەیە کە هەردووکیان مانای "خۆشەویستی" دەگەیەنن.

Lawich لاوچ، لە زمانی کوردیدا بە جێیەك دەگوترێ کە سێ لای وشکانی و لایەکی ئاو بێ. لاوچ lawich < لا la + ئاو aw + چ ch < (جهـ cih، جێ cê). واتە: لا ئاو جێ، واتە: جێی لایەکی ئاوە. ئەم وشەیە لە عەرەبیدا بووە بە خلیج. خ x کورتکراوەی خاك xak، لیج lîc یش لە لاوچ lawich < لاوج lawic < لیج lîc واتە: خاك لاوج xak lawic بووە بە خلیج.

Lawja لاوژا (براگەورە biragewre) لە: لاو law + هێژا hêja وە هاتووە، واتە: لاوهێژا lawhêja. (← لاو law، ← هێژا hêja).

Lawj(e) لاوژە (← گۆرانی goranî، ← ستران sitran)، لاوك lawik (گۆرانییە کۆنەکانی کورد) لەو lew، لەپ lep، لەوس lews (دەمولەوس demûlewis)، لاوس lawis (لای سەرەوەی دەم، نیوەی دەم). ئەم وشانە هەموویان پێوەندییان بە یەکەوە هەیە. لە زمانی ئەڵمانیدا وشەی laut بۆ دەنگ بەکاردێ. لە زمانی ئیگلیزیدا language و لە فەڕەنسیدا language بۆ زمان بەکاردێن، لە زمانی ئەڵمانیدا وشەی lyrik هەیە. دەم و زمان و زمانی قسەکردن پێوەندییان بە یەکەوە هەیە. وژە wije وێنەیەکی دیکەی ← وشە wishe یە. لاوژە، لاوشەیە واتە: وشەیەکی ناتەواو. هەر لەو وشیەوە وشەی "لهجە" ی

عەرەبی دێ کە لە لاوژە lawje < لاوجە lawce < لەهجە (لهجة) دروست بووە و کوردییەکەی رۆنە، بە شێوەی laf لاف، کەوتووەتە زاری ترکییەوە. لاف laf لە کوردی و فارسیدا بە مانای وتەی درۆ diro/ درەو direw بەکاردێ. لە زمانی کوردیدا وشەی لافە lafe هەیە، بە مانای ← wiřêne وڕێنە.

Legen لەگەن، وشەیەکی کوردییە کە خەلکی عێراق بەکاریدەهێنن. لە زمانی یۆنانیدا lechane و لە زمانی بابلیدا Lignu ە. لە Le کورتکراوەی لان Lan ە، واتە: جێ، گەن gen گەنیوو شتی پیس بوو. لەگەن ئەو ئامێرەیە کە مرۆڤ دەستیان دەشۆن تێیدا و پیسایی دەستی تێدەکەن. لە عەرەبیدا بووە بە لَجُن کە مانای پیسایی دەدات.

Lehce لەهجە، ئەم وشەیە لە زمانی فارسی و عەرەبیدا بەکاردەبرێ بۆ "شێوەزار". لە زمانی کوردیدا وشەی ← لاوژە lawje هەیە کە ستران و گۆرانییەکی تایبەتییە. هەر لە زمانی کوردیدا گڕەلاوژە giřelawje بەکاردەبرێ بۆ جۆرە دەنگێکی تێکەڵوپێکەڵ کە کەس تێینەگا. بە گۆرانییە کوردییە کۆنەکان دەگوترێ: لاوك lawik (لاوك و حەیران lawik û ĥeyran).

لاوژە و لاوك لە کوردیدا لە گەڵ language ی ئینگلیزی و language ی فەڕەنسی کە هەردووکیان مانای "زمان"ە، بنەچە و ڕەچەلەکەکانیان یەکە. Langue بەتەنێ "زمانی نێودەم" ە. وشەی "لەهجە" لە کوردییەوە چووەتە زمانی عەرەبی و "لاوژە lawje" بووە

به لاژه laje و ئەوجا لاجه lace و دوایی لەهجه lehce و، فارسەکانیش له عەرەبەوه وەریانگرتووه. لەبەر ئەوەی خاوەنی فەرهەنگی "معین" که کوردی نەزانیوه، پێیوابووه که "لەهجه" (لهجة) وشەیەکی عەرەبییه، بێ ئەوەی بگەڕێ به دوای بنەچەکەیدا. راستییەکەی، نه هەر تەنێ "لەهجه" عەرەبی نییه و کوردییه، بەلکو وشەی "لغة" (لوغەت) یش عەرەبی نییه و له logos (λόγος) ی یۆنانییەوه وەرگیراوه که به مانای وشه و قسه دێ، جا له بەر ئەوەی عەرەبەکان دەنگی "گ g" له زمانەکەیاندا نییه، جاری وا هەیه دەیکەن به "ج" و جاری واش هەیه دەیکەن به "غ". بۆ وێنه "گوندی شاپور" دەکەنه "جندی شاپور" و "گاریپالدی" دەکەنه "غاریبالدی" و "گراماتیك (رێزمان)" دەکەنه "أُجرُمية" و"گوند gund" دەکەن به "جُند".

Leheng لەهەنگ > له le + هەنگ heng، > لاو law + هەنگ heng واته: لاوێك که له هەنگ دەدا. ← هەنگ heng له زمانی کوردیدا به گەلێك مانا، لەوانه به مانای نیشانه nîshane و ئامانج amanc بەکاردێ. سەرنجی وشەی هنگافتن/ ئەنگاوتن hingavtin/engawtin بدرێ که مانای نیشانه شکاندن و له نیشانەدانه.

Lend لەند، به پارچه زەوییەکی بەرز دەگوترێ که دەوروبەری به ئاو گیرابێ. وشەی land له زۆربەی زمانه ئەوروپاییەکاندا به خاك xak و زەوی zewî و وڵات welat دەگوترێ.

Lendehor لەندەهۆر، مرۆڤی ← کەڵەگەت kel’eget و زل. لەند lend مانای ← بەرز berz (سەرنجی وشەی کەندولەند kend û lend بدرێ کە کەند kend مانای چاڵوچۆڵە chal’ûchol’ ە. ← لەند lend یش مانای بەرزاییە. هۆر (هور) hor/hur مانای ← (ئە)ستوور e(stûr) ە. بۆ وێنە: ملهۆر milhor واتە مل ئەستوور milestûr، هور (هۆر) hur/hor وێنەیەکی دیکەی وشەی (ئە)ستوور (e)stûr ە.

Lenger لەنگەر، لە لەنگر lengir و لەنگیگر lengîgir ەوە هاتووە. واتە: ئامێرێك، یان شتێك کە لەنگی lengî ی شتێکی دیکە رابگرێ. ئەم وشەیە لە عەرەبیدا بووە بە "أنجَر" و لە فارسیدا هەر بە شێوەی لنگر lenger وەرگیراوە.

Leqe لەقە، (← لاق laq).

Leqleq لەق لەق، ئەو مەلەیە کە هەمیشە لاقێکی دادەنێ و لاقێکی هەلدەبڕێ و لاقە و لاق دەوەستێ. وشەکە کوردییەکی رووتە. لە عەرەبیدا بووە بە أللقلق. وشەکە پێوەندیی بە وشەی لاقەوە هەیە (← لاق laq، ← لنگ ling). کاری لەقین leqîn یش هەر لە وشەی لاق laq ەوە دێ. طه باقر لە پەرتۆکی "من تراثنا اللغوي ألقديم" دەیباتەوە سەر وشەی "رەق رەققوو" reqreqqû ی بابلی.

Leqîn لەقین (← لاق laq).

Leř لەڕ، واتە: کەسێك کە قەڵەو و گۆشتن نەبێ. لەڕ لە لەخەر lexer ەوە هاتووە، کە لەخەر وشەیەکی کوردییە هەر بە مانای لەڕ دێ. لەخەر lexer لە

فارسیدا بە شێوەی "لاغر" دەرکەوتووە.

Leshkir لەشکر/ Leshker لەشکەر. وشەیەکی کۆنی کوردییە، لە فارسیدا وەك لەشکەر (لشکر leshker) بەکاردێ. سەرنجی چیرۆکی کۆن بدرێ کە باسی "کەوڵ سۆری بەر لەشکر" دەکا.

Lewashe لەواشە، جۆرە نانێکی پانە > لەو lew + واش wash + ـە e، لەو lew وێنەیەکی دیکەی لەپ lep (بەری دەست berî dest)ە، ← واش wash (وەش wesh، ← وەك wek ە) ← سپی واش sipî wash). واتە: لەواش ئەو شتەیە کە وەك بەری دەست پانە. هەروەها، لە کوردیدا وشەی "لەواسە lewase" هەیە کە بە بەری دەست دەگوترێ، کە ئەمەش لە "لەو ئاسا lewasa" و > لەپ ئاسا lepasa ەوە هاتووە کە مانای: وەك (ئاسا) بەری لەپە.

Lewend لەوەند (لاوچاك lawchak > ← لاو law + ← وەند wend. واتە: لاوێکی خاوەن هەند xawend hend. هەند hend (مقدار)ە.

Lêwar لێوار (← کەنار kenar).

Lifke لفکە/ لفك lifk/ لەفکە lefke، پارچەیەکە کە لە پرزالی رووەك دروستدەکرێ و لە گەرماودا خۆی پێدەشۆن. لفکە lifke لە لەپکە lepke ەوە هاتووە، واتە: لەپی دەست lepî dest کە lepke وشەیەکی دیکەیە بۆ لفکەی حەمام، لەپك lepk و لەپکەlepke پارچە پەڕۆ parche peřo یە، وەك دەستکێش لە دەستی دەکەن و خۆیانی پێدەشۆن. وشەی لفَّ، یلفُّ، التفاف، ملّف کە بە مانای

پێچان pêchan و تێپێچان
têpêchan دێن، لەم لەفكە
lefke و لەپكە lepke یەوە
وەرگیراوە.

Lifkrî لفكری/ لفگیری lifgîrî /
لفگرین lifgirîn، واتە: ژنمێری
jinmêrî پێكەوەنان، شووكردن
و ژنهێنان (زواج). لف lif
مانای← جومرانە cumrane/
دووانە duwane یە.

Lirf لرف (← Mishexor
مشەخۆر).

Ling لنگ/ Lîng لینگ، بە ← لاق
laq ی مرۆڤ دەگوترێ.
پێوەندیی بە وشەی سانسكریتی
لینگە lînge وە هەیە كە بە
مانای ئامێری زاوزێی پیاوە. ئەم
وشە كوردییە هەر بە شێوەی
لینگ lîng كەوتووەتە
فارسییەوە. لە ئینگلیزیدا وشەی
leg بۆ لاق laq هەیە. دوورنییە
وشەی ← لەند lend ی كوردی
كە بۆ بەرزاییەك بەكاردێ كە
ئەم لا و ئەو لای ئاو بێ،
پێوەندی بەم وشەیەوە هەبێ،
نەك لە وشەی بلند bilind ەوە
وەرگیرابێ كە بە مانای بەرزییە.
چۆنكە وشەی لەند lend لە
زمانی هیندیدا هەر بەو مانایە
بەكاردێ.

Liwêr لوێر/ Lewar لەوار، بە كەسی
خاوەن شت دەگوترێ (سەرنجی
lat û / lat û liwêr لات و لوێر
lewar لات و لەوار بدرێ). لە
شێوەزاری شاری كوناری
ئەفگانستاندا وشەی lwar لوار
هەیە بە مانای ← gewre
گەورە و سەركردە serkirde.

Lixhaw لغاو، یان لغاڤ lixhav،
جۆرە ئاسنێكە دەیخەنە دەمی
ئەسپەوە بۆ ئەوەی لە كاتی
سواربووندا بتوانن بیگرن. لغاڤ
lixhav < لـ li + غاڤ xhav <

L ل

ـ li + گاڤ gav > ـ li + گەڤ gev > ـ li + گەپ gep (دەنگی پ p و ڤ v و و w جێییەکدەگرنەوە). ← گەپ gep مانای قسەکردن و دەمبزواندنە. ل گەپ li gep مانای لە دەمنراو، لە دەمخراو (سەرنجی وشەی گاڵتە و گەپ gal’te û gep بدری)، تەنانەت وشەی گووپ gûp ی کوردی پێوەندیی بە گەپ gep ەوە هەیە. وشەی لغاو/ڤ lixaw/v لە فارسیدا بە شێوەی لگام legam دەرچووەوە و لە عەرەبیدا بووە بە لجام. لە پەرتۆکی "زمانی یەکگرتووی کوردی" دا کە لە ساڵی 1976 دا چاپکراوە نووسیومە، کە لغاو lixhaw ی کوردی لە "لجام" ی عەرەبییەوە وەرگیراوە. ئەو بۆچوونەی ئەو کاتەم راست نەبوو. لێرەدا راستیدەکەمەوە.

Lo لۆ، لە: لەبۆ lebo وە هاتووە.

Lobî لۆبی. بە کۆمەڵێك کەس دەگوترێ کە پشتگیریی لە شتێك بکەن. وشەکە لە وشەی Lobia ی لاتینیی ناڤینەوە هاتووە کە مانای "کۆختە" koxte یە. لە ئەڵمانی و ئینگلیزیدا lobby یە کە لە بنەڕەتدا بە مانای "ژووری چاوەڕوانی" بووە.

Loc لۆج، وشەیەکی کۆنی فەڕەنسییە Loge (لۆژ). لە زمانی ئیتالییایدا بووە بە Loggia کە بە مانای ← کەپر kepir دێ.

Logarîtim لۆگاریتم. لە ماتماتیکدا بەکاردێ. وشەیەکی لاتینیی نوێیە کە لە ئینگلیزیدا بووە بە Logarithm و لە ئەڵمانیدا Logarithmus.

Lorî لۆری. وشەکە ئینگلیزییە lorry.

Luxhet لوغەت (لغة) (← لەهجە lehce).

L ل

Lûle لووله، له لوولکردن lûlkirdin ەوە دێ. لوول lûl و لوور lûr مانای پێچدان pêchdan و هەر یەك شتن. لۆرەپ lorep کونی گوانی چوارپێیە، کە شیر دێتە خوارێ پێیدا وشەیەکی زۆر کۆنی کوردی و هێندۆجەرمانییە. سەرنجی وشەی Rohr ی ئەڵمانی بدرێ کە بە مانای لووله و ← قامیش qamîsh دێ. وشەی لووله lûle هەر وەك خۆی کەوتووەتە فارسییەوە. (← ڕۆبار robar).

Lût لووت/← کەپوو kepû/ بێڤل bevil. لووت lût له رووت rûtەوە هاتووە. رووت rût خۆی وشەیەکی دیکەیە بۆ لووت lût.

M م

Mach ماچ، لە ← ماش mash دەوە هاتووە کە بەمانای ماڵینی جێگەیەکە (← ماشەدان mashedan، ماشەماش mashemash). ماچ mach ماڵینی روومەت، یان شوێنێکی دیکە، یان شتێکی دیکەیە، بە دەم. ماچ کردن mach kirdin واتە: ← ماشدان mashdan، یان ماشین mashîn ی ئەو شوێنە، یان ئەو شتە. ماش mash و ماچ mach و ماڵ mal’ (ماڵین mal’în) بنەڕتیان یەکە. لە کوردیدا: ماچین machîn یش بۆ ماچ کردن machkirdin هەیە.

Mak ماک، لە کوردیدا گەلێک مانای هەیە. یەکێک لەوانە: "مادە made" یە کە بە مانای← دایک dayk یش دێ. ماک mak پێکهاتەی شتە. وشەی ماک mak لە پەهلەویدا ماتەک matek ە. ماتەك ڤار matekvar (رەسەن، ئەسڵی) یە. لە عەرەبیدا بووە بە مادّة و لە زمانی ئەڵمانیدا materie و لە ئینگلیزیدا matter و لە فەڕەنسیدا matière و لە لاتینیدا materialis.

mal’ ماڵ، واتە: ← خانوو xanû/ خانی xanî لە "مال" ی عەرەبییەوە نەهاتووە. ماڵ mal’ لە بنەڕەتدا مار mar ە کە هەتا ئەورۆ لە شێوەزاری هەولێر و دەوروبەریدا بەکاردەبرێ. وشەی مار mar لە هەمیار hemyar و هەمار hemar دوە هاتووە کە مانای: شوێنی لێدانان و کۆکردنەوەی هەم (هەموو) hem/hemû

M م

شتومەکە کە لە فارسیدا بووە بە انبار enbar و لە هێندەك شێوەزاری کوردیدا بووە بە عەمار ʿemar. (← عەمبار ʿEmbar). ← هەوار hewar یش کە لە بنەڕەتدا هەو(ڤ) ـ وار hew(v)war ە، واتە "هەڤ" hev (هەموو) لە خۆیدا کۆدەکاتەوە، لەم ڕەگەوەیە.

Mal’bat ماڵبات، < ماڵ mal’ + بات bat. ماڵبات واتە: ماڵی باوان (باوکان، باڤان) بۆ بنەماڵە و خانەوادە بەکاردەبرێ. بات bat لە باڤك bavk ەوە هاتووە، باڤك bavk بووە بە بافك bafk وئەوجا بافت baft و ئەوجا بات bat.

maman مامان، بەو ژنە دەگوترێ کە لە کاتی منداڵبووندا یارمەتیی ژن دەدا. مامان maman لە ماما mama (کە مانای دایك dayik ە) و مان man ەوە هاتووە واتە: ماماman mamaman. مان man و مینا mîna بە مانای ← وەك wek دێن. سەرنجی وشەی ئێمە و مانان ême û manan بدرێ کە مانای ئێمە و ئەوانەی وەك ئێمەن. مامان، کەسێکە وەك دایك وایە.

Mamir مامر (← مریشك mirîshk). ما ma وێنەیەکی دیکەی مێ mê یە. مر mir مەل mel ە. (← مەل mel) واتە: مەلێکی مێ.

Mamosta مامۆستا، لە دوو وشە پێکدێ: مام mam + وەستا westa. مام mam لە مام mam (برای باوك) ەوە نەهاتووە، بەلکو لە ئام am ەوە هاتووە کە بەشێکە لە وشەی

M م

ئامۆژگار amojgar، واتە: کەسێك کە موچیاری muchyarî بکا. مۆچاندن mochandin لە کوردیدا مانای ئامۆژگاریکردن amojgarîkirdin ە. وشەی ئامۆژگار لە پەهلەویدا هەر وەك کوردییە، ئەوە نەبێ کە دەنگی گ g بووە بە ك k و دەگوترێ: ئامۆژکار amojkar واتە: کەسێك کە کارەکەی ئامۆژگاریکردنە. ئامۆژگار، لە فارسیدا بووە بە آموزگار amûzgar. بەشی دووەمی وشەی مامۆستا واتە: ستا sta لە ستات stat ی پەهلەوییەوە هاتووە، کە بە مانای گەیاندن geyandin ە. بەڵام وشەی أستاد ostad کە فارسەکان بەکاریدەهێنن بۆ مامۆستا و عەرەبەکان کردوویانە بە "أستاذ" ئەوە لە وشەی پەهلەوی ostat ئۆستات ەوە هاتووە، کە مانای لێزان و شارەزا shareza یە. هەر لەم وشەی ostat ەوە وشەی کوردی وەستا westa وەرگیراوە، کە بە کوردیی باکوور هۆستا hosta یە و بەو شێوەیە کەوتووتەوە ترکییەوە.

Man ~ ~ مان، پاشگرێکە کە بنووسێ بە هێندەك وشەوە، وشەیەکی نوێ دروستدەکا. بە مانای بیرکردنەوە و کەوتنە دۆخێکەوە، وەك سەرسوڕمان sersûřman، پەشێمان peshêman، دامان daman. ئەم پاشگرە لە ئاڤێستادا مەنەهـ meneh ە.

Man ~ ~ مان، پاشگرێکە بۆ ← جێگە cêge بەکاردێ واتە: ماڵ و شوێنی لێبوونە. وەك دارەمان

dareman (جێ دارودرەخت).
ئەم پاشگرە لە ئاڤێستادا دیمانە **dîmane** یە.

Mana مانا، لە **minîk** ەوە هاتووە کە مانای بیرکردنەوەیە. سەرنجی وشەی ئینگلیزی **to mean** و ئەلمانی **meinen** بدرێ. وشەی "معنی" ی عەرەبی لەمەوە هاتووە. مانا **mana** لە "معنی" وە نەهاتووە، پێچەوانەکەی راستە.

Manshêt مانشێت. وشەیەکی ئەوروپاییە بۆ سەر نێوی وتارێك، یان هەواڵێك بەکاردێ. لە **manchette** ی فەڕەنسییەوە وەرگیراوە کە بە ئەلمانی **manschette** ە.

Mar مار، (جانەوەر **canewer**) بە پەهلەوی هەر مار **mar** ە. مار **mar** بە شێوەزاری لوڕی بە مانای دایك دێ. کە بە پەهلەوی ماتەر **mater** ە و لە زمانە ئەوروپاییەکانیشدا هەیە. بۆ وێنە بە ئینگلیزی **mother** و بە ئەڵمانی **Mutter** و لە فارسیدا بووە بە مادر **mader**.

Marke مارکە، بە مانای نیشانە **nîshane** و پێناسە **pênase** و مۆدێل ← **modêl** ی شتێك دێ. دەگوترێ ئۆتۆمبیلەکە چ مارکەیەکە؟ وشەکە بە فەڕەنسی **marque** و بە ئەلمانی **marke** و، بە ئینگلیزی **mark** ە.

Maroxe مارۆخە (پارچە زەوی گچکە) < مار **mar** (ماڵ **mal’**) + ۆخە **oxe** (ئاخە **axe** واتە: زەوی (← ئاخ **ax**). مارۆخە **maroxe** واتە: ماڵۆچکە **mal’ochke**.

Mash ماش، (دانەوێڵە **danewêl’e**) بە سانسکریت هەر ماش **mash**ە.

M م

Mashedan ماشەدان/ ماشین mashîn و ماشتین mashtîn به پاككردنەوه و گەسكدان و ماڵین دەگوترێ. ماشه mashe له ماژه maje و مژین mijîn ەوه هاتووه. كورد دەبێژن: "نانەكەی ماشه ماش mashemash خوارد"، واته: هەمووی خوارد و رامالی دا. وشەی ← ماچ mach یش هەر له ماش mash ەوه هاتووه. وشەی ماشین mashîn و ماڵین malîn یەك بنەڕەتیان هەیه، دەنگی ش sh و ڵ l' جێییەكیانگرتووتەوه.

Mashên ماشێن (ترومبێل tirombêl) وشەكه له وشەی فەرەنسییەوه وەرگیراوه كه مانای ← مەكینه mekîne یه.

Mashîn ماشین (← ماشەدان mashedan).

Masî ماسی، به ئاڤێستایی مەسیه mesiye و زمانی پارتی masyag ه و له پەهلەویدا ماهیك mahîk ه وله فارسیدا بووه به ماهی mahî. دیاره دەنگی س s شێوەیەكی كۆنی دەنگی ه h یه (وەك ئاسن asin كوردی و آهن ahin فارسی).

Mast ماست، به سانسكریت به شیری ترش دەگوترێ مەستو mástu كه له لاتینیدا بووه به moose.

Mat مات (← matemînî ماتەمینی).

Matemînî ماتەمینی، واته: دۆخی خەمداگیری و، بەدەست خەمەوه دامان و مات دامان. مات mat له زمانی كوردیدا به مانای كپی kipî و بێدەنگبوون bêdengbûn ه، به هۆی خەم، یان، بیركردنەوەی قووڵەوه. وشەی مات mat وشەیەكی

کۆنی هێندۆئەوروپاییە کە لە گەلێك لە زمانە ئەوروپاییەکاندا هەیە. بۆ وێنە: mat بە فەرەنسی و matt بە ئەڵمانی، بە مانای کز kiz و بێجووڵە bêcûl'e و بێتاقەت دێ. مین mîn لە مینا mîna وە هاتووە کە بە مانای وێنە wêne (وەکو weku)ە (← مینا mîna). ماتەمینی matemînî وێنەی ماتی بە خۆوەگرتن. وشەی "مأتم" ی عەرەبی لە ماتەمینی matemînî کوردیەوە وەگیراوە.

Mater ماتەر (← meter مەتەر).

Maxolan ماخۆلان، وشەیەکی بە بنچینە یۆنانییە: melaxolia کە لە زمانی ئینگلیزیدا بووە بە melancolia و لە ئەڵمانیدا Melankolie. ماخۆلان نەخۆشییەکی دەماری مێشکە کە مرۆڤ جێ بە خۆی ناگرێ. (ئەوە چییە؟ ماخۆلانت گرتووە؟).

Maye مایە، بە بنەچە و رەچەلەکی شت دەگوترێ، یان، برِ biř، هەند hend (مقدار) ی شت. بە پەهلەوی ماتەك matek ە کە لە عەرەبیدا بووە بە مادة. وشەی سەرمایە sermaye لەمەوە هاتووە و کەوتووەتە زاری فارسی و ترکی و عەرەبییەوە.

Mayesîrî مایەسیری، یان باوەسیری bawesîrî نەخوشییەکە تووشی کۆمی مرۆڤ دەبێ. لە باسۆرە basore ەوە هاتووە. کۆمی مرۆڤ دەئاوسێ (بادەکا) و سۆردەبێتەوە. ئەم وشەیە، بە شێوەی بواسیر کە وشەی باسۆرە basore یە و گەل (جمع) کراوەتەوە، کەوتووەتە زاری عەرەبی و زاری فارسیش هەر

بەو شێوەیە، لە عەرەبییەوە وەریگرتووە.

Me مە (← مەقاش meqash).

Megez مەگەز (← مێش mêsh).

Megrîcenî مەگریجەنی (مقەست miqest، قەیچی qeychî، دوێرد dwêrd) مەگریجەنی megrîcenî لە مەگریژەنی megrîjenî یەوە هاتووە، واتە: مەگر لێدان megirlêdan (ژەندن jendin مانای لێدان lêdan ە، بلوێرژەن bilwêrjen = بلوێرلێدەر bilwêrlêder). مەگریجەنی megrîcenî کە لە مە me + گر gir + ی î + جەنی cenî یەوە هاتووە لە بنەرەتدا > مە me + گر gir + ی î + ژەنی jeni یەوە هاتووە. واتە: ئەو ئامێرەی کە لە شتێکی گیراو دەدا (← مەقاش meqash).

Meh مەهـ (مانگ mang) بە ئاڤێستایی ماونگھ mawinghe و، ماهە mahe و ماسە mase یە.

Mehabad مەهاباد، مەهـ meh وێنەیەکی دیکەی مەز mez ە. کە مەز mez لە مەزن mezin ەوە هاتووە و بە مانای گەورە gewre یە. مەهاباد وێنەیەکی دیکەی مەزناوا mezinawa یە.

Me مە (← مەقاش meqash).

Mekare مەکارە (← مەقاش meqash، ← مەگریجەنی megrîcenî).

Mekîne مەکینە (ئەو ئامێرەیە کە دەزگەیەك دەخاتە کار). وشەیەکی ئەوروپاییە کە لە فەرەنسی و ئەڵمانی و ئینگلیزیدا هەیە: بە ئەڵمانی maschine و بە فەرەنسی machine و بە ئینگلیزی machinery و بە لاتینی machina. وشەی میکانیك mîkanik کە بە مانای جووڵان

و بزووتن cûlan û bizûtin ە، هەر لەم بنەڕەتەوە هاتووە.

Meko مەکۆ/ مەکۆك mekok (← مەگریجەنی megrîcenî).

Mekok مەکۆك (← مەقاش meqash).

Mel مەل (پەلەوەر pelewer، باڵدار baldar، باڵندە bal'inde) مەل mel لە مەر mer ەوە هاتووە کە دەنگی ر r ێی کۆن بووە بە ل l. "مەر mer" و "مر mir" هەردووکیان بە مانای پەلەوەر pelewer دێن. مر mir لە وشەی ← مریشك mir + îshk (واتە: مەلێکی بچووك). مراوی mirawî mir + awî واتە: مەلی ئاوی melî awî (پەلەوەری ئاوی pelewerî awî). مر mir بە پەهلەوی مورڤ murv ە. کە بە کوردیی فەیلی "مرخ mirx"ە.

لە زمانی کوردیدا قەلمراو qelmiraw هەیە، ئەو قەلەیە کە وەك مراوی دەتوانێ بچێتە نێو ئاو. "عەینە مەل eyne mel" کە بە کوردیی هەورامی "ئاینە مەل ayne mel" ی پێدەڵێن، بە مانای: مەلی فێلباز melî fêlbaz ە. ئاین ayin وشەیەکە کە یەکێك لە ماناکانی فێل fêl ە. (سەرنجی وشەی: ئاین و ئۆین ayin û oyin بدە) کە وشەی ئۆین oyin بە مانای یاری yarî یە و کەوتووەتە زاری ترکییەوە. دەنگی "ع" کە لە بنەرەتدا لە زمانی کوردیدا نییە، بە زۆری، لە جیاتی بزوێن (vowel) ی درێژ دێ. بۆ وینە دەنگی a لە وشەی کانی kanî دا و لە شێوەزاری کوردیی رۆژئاوادا دەبێتە ع eʿ و دەگوترێ کەعنی keʿnî. شایانی باسە، بە پێی

میتۆلۆژیای کورد (ئێزدی و یارسانی) ڕەوانی ئێزدانی لە پێش ئاڤراندنی گەردووندا، لە شێوەی مەلێکدا بووە. مەل لە کن کوردی کۆن پیرۆز بووە، بۆ وێنە: سیمرخ sîmirx، کە مرخ mirx هەر وەك لە کوردیی فەیلیدا، مانای مەل mel ە. لە زمانی کوردیدا بە ← ئاڤژەنی avjenî دەگوترێ مەلە mele چۆنکە مرۆڤ بەسەر ئاوەوە هەردوو باڵی وەك مەل دەجوولێنێ.

Mele مەلە (← مەل mel).

Memik مەمك > مەم mem + ـك ik. مەم mem لە (مام mam واتە: دایك dayik) ەوە هاتووە کە بە پازەندیش هەر مام mam ە. ـك ik پاشگرێکە بۆبچووککردنەوە بە نیشانەی خۆشەویستی.

Mend مەند (← مەنگ meng).

Meng مەنگ (← بەنج benc و پەنج penc).

Menî مەنی (← خواردەمەنی xwardemenî).

Meqash مەقاش/ مقاش /miqash مەقاش meqash > مە me + قاش qash. قاش qash وێنەیەکی دیکەی کاش kash ە، بە گۆڕینی دەنگی ك k بۆ ق q. کاش kash لە کوردیدا بە مانای کێشکردن kêshkirdin دێ. مە me پێشگرێکە کە لە گەلێك نێوی ئامێر (ئالەت) دا هەیە. وەك ← مەکۆك mekok (ئامێرێکە جۆلا بەکاریدەهێنێ بۆ ڕستن، واتە: ڕێکخستنی جلك)، ← مەکارە mekare (ئامێرێکە دارتاش بەکاریدەهێنێ بۆ تاشینی دار)، مەتارە metare (ئەو

گومگومەیەیە کە ئاوی تێدەکرێ کاتێك مروڤ بچێ بۆ شوێنی دوور و لە ماڵی خۆی تەرە tere ببێ، واتە: جیابێتەوە (← تاراوگە tarawge)، مەگریجەنی megrîcenî (مقەست miqest،/ تۆرتۆ torto مەرازێکە بۆ بڕینی شت). مە me کورتکراوەی ـ مایە maye یەیە، کە لە زمانی کوردیدا گەلێك مانای هەیە، یەکێك لەوانە هۆ ho (وسیلە، سبب) یە. مەقاش meqash یش وشەیەکە لەو بابەتە پێکهاتووە، واتە: لە مە (هو) + قاش. قاش qash (وێنەیەکی دیکەی وشەی کاش kash/ کێش kêsh ە، بە گۆڕینی دەنگی ك k بۆ ق q، (سەرنجی: رك rik و رق riq و کین kîn و قین qîn و ... هتد بدە). کەواتە: مەقاش meqash مانای هۆی کێشکردن hoy kêshkirdin واتە: هوی راکێشان hoy rakêshan. وشەی مەقاش meqash بە شێوەی منقاش minqash کەوتووتە زاری عەرەبی و، بە شێوەی ماشە mashe کەوتووتە زاری ترکییەوە.

Meqel’î مەقەڵی > مە me (پێشگرێکە بۆ ئامێر amêr (← مەقاش meqash) + قەڵی qel’î ـ کەڵی kel’î مەبەست لە "کەڵی kel’î" کەڵە ئاگر kel’e agir).

Meř مەڕ، کە بە کوردی مێشن mêshin و میشنە mîshine شی پێدەڵێن، بە پەهلەوی مێش mêsh ە کە لە فارسیدا بووە بە میش mîsh. دەنگی ش sh گۆڕاوە بە ڕ r. وەك چۆن دەنگی ش sh لە وشەی چوارمەشقی

chwarmeshqî دا گۆڕاوە بە ر r و بووە بە چوارمێردەکی chwarmêrdekî (سەرنجی پاش ـ شێو pash-shêw بدە کە بووە بە پار ـ شێو par-shêw) وشەی مێش mêsh لە کوردیی باکووردا بووە بە مێهـ mêh، کە لەمەوە وشەی مێهتن mêhtin واتە: مژین mijîn (دۆشین doshîn ی مەڕ) وەرگیراوە. وشەی مەڕ mer/مێهـ mêh (مێش mêsh) پێوەندیی بە روون rûn و چەوری chewrî یەوە هەیە (← مەشکە meshke).

Merg مەرگ (مردن mirdin) بە ئاڤێستایی مەهرگە mehirge یە. لە فارسی و کوردیدا وەك: مەرگ merg بەکاردەبرێ و لە فەڕەنسیدا mort و بە زمانی ئەڵمانی Mord بە کوشتن و مراندن دەگوترێ.

Mesaj مەساژ. هەواڵدانان بۆ یەکێك، بەتایبەتی لە کاتی تەلەفۆنکردندا، ئەگەر ئەو کەسە خۆی لەسەر تەلەفۆن نەبێ. بە ئینگلیزی و فەڕەنسی message ە و، وشەکە لە زمانە ئەوروپاییەکانەوە وەرگیراوە.

Mesh مەش، لە "مشی" عەرەبییەوە نەهاتووە کە مانای "ڕۆیشتن بە پێ" یە، بەلکو بنەڕەتێکی هیندۆئەوروپایی هەیە. سەرنجی وشەی marche ی فەڕەنسی و marschieren ی ئەڵمانی بدە کە بە مانای ڕۆیشتن و کەوتنەڕێ یە. مەش mesh کورتەی مارش marsh ە.

Meshke مەشکە، پارچە پێستەیەکی مەڕە، جاروبار دەباخیش دەکرێ و بەکاردەبرێ بۆ شڵەقاندنی ماست mast، کە لەوەوە روون و دۆ لە یەك جیادەکرێنەوە. مەشکە meshke بە پەهلەوی

M م

مەشك meshk ە، تەنانەت پێستی مەڕ و بزن کە دەباخیکرا بێ پێیدەگوترێ مێشن mêshin. مەش mesh/مش mish لە بنەڕەتدا مانای چەوری chewrî و روون rûn ە (← چەور chewir). ئاینی عیسایی، کە پاش ئاینی زەردەشتی پەیدابوو، عیسای نێونا مشێح mishêĥ واتە: سڕاو (هەنووراو) بە روون، بە روون چەورکراو. وشەی "مشێح mishêĥ" کە لە ئارامیدا بەکاردەبرێ، لە عەرەبیدا بووە بە "مسیح" کە وشەی "مسح" ی عەرەبی بە مانای سڕین siřîn لە وەوە هاتووە.

Metare مەتارە (← مەقاش meqash).

Meter مەتەر/← Dayik دایك/ Mater ماتەر، وشەیەکی کۆنی هێندۆئەورووپاییە. بە ئەڵمانی Mutter، بە ئینگلیزی Mother. بە فارسی مادر mader.

Metrlewêz مەترلەوێز. فەڕەنسیە mitrailleuse

Mewîj مەویژ (← مێوژ mêwij).

Meydan مەیدان، لە پەهلەویدا هەر مەیدان meydan ە.

Meykut مەیکوت/ مێکوت mêkut (← مەقاش meqash).

Meze مەزە، ئەو خواردنەیە کە لە گەڵ خواردنەوەی ئەلکۆلی، وەك بیرە و مەی و ئارەق دەخورێ بۆ تام و چیژ. کورد دەبێژن: مەزەم نەکردووە، واتە: نەمچێشتووە. مەزە meze لە مژ mij ەوە دێ کە بە پەهلەوی مێچەك mêchek ە. بە کوردی دەگوترێ: تۆ مژێکی لێدە، واتە: تام و چیژەکەی تاقیکەرەوە، بزانە چۆنە. وشەی چێژ chêj یش هەر لە بەشی دووەمی وشەی مێچەك mêchek ەوە

(مێ mê + چەك chek) دێ. واتە: چەك chek < چێك chêk < چێژ chêj ئەوجا، وشەی مێخۆش mêxosh یش هەر لە مێ mê + خۆش xosh ەوە هاتووە کە مێ mê لێرەدا لە مێینە وە نەهاتووە، بەڵکو لە مژ mij ەوە هاتووە، واتە: تام و مژی خۆشە.

Mezin مەزن، لە وشەی ئاڤێستایی: مەزەنت mezent و مەزێنە mezêne وە هاتووە کە شێوەی دیکەشی هەیە، وەك: مەسەن mesen و مەس mes کە دوورنییە وشەی mister و master ی ئەوروپایی هاوڕەگی ئەم وشە ئاڤێستاییە بن.

Mêhtin مێهتن (مژین mijîn/دۆشین doshîn) (← مەڕ meř).

Mêkut مێکوت، لە مێخ کوت mêx-kut ەوە هاتووە، ئامێری کوتانی ← مێخ mêx.

Mêrdezime مێردەزمە، پیرهەڤۆك pîrhevok، جنۆکەیەکە مێرد تاقیدەکاتەوە. زمە zime لە ئەزمە ezme ەوە هاتووە، کە مانای تاقیکردنەوەیە (ئەزموون ezmûn تاقیکردنەوە).

Mêsh مێش، واتە: سپییەکی کەوەیی sipîyekî kewî (← شین باو shîn baw). هەروەها وشەی خۆڵەمێش xol’emêsh کە ڕەنگەکەی سپیەکی شین باوە لە مەوەوە هاتووە. مێش mêsh لە فارسیدا بووە بە مشکی mishkî و بۆ ڕەنگی ڕەش resh ی کاڵ بەکاردەبرێ.

Mêsh مێش، لە مە me و ئێش êsh ەوە هاتووە. مە me هۆ ho یە. (← مەقاش meqash). واتە: هۆیەك بۆ ئێش و ئازار گەیاندن، کە هەر لە کوردیدا وشەیەکی دیکە هەیە بۆ مێش mêsh کە مەگەز (مە ـ گەز

M م

(me-gez) (هۆی گەزین hoy gezîn) و لە فارسیدا بووە بە مگس meges. مێش mêsh بە پەهلەوی مەخش mexsh ە.

Mêwij مێوژ/ Mewîj مەویژ ، واتە: ترێی وشك (هیشك) tirêy hîshk. مێوژ mêwij > مێو mêw + ـژ ij ـ، مێو mîw لە زمانی کوردیدا بە ترێ tirê (تەری terî) دەبێژن. دەگوترێ: دارمێو darmêw واتە: داری ترێ tirê darî. مێوژ لە بنەرەتدا مێووشك mêwwishkە واتە: ترێی وشك. مێووشك mêwwishk > مێووش mêwish > مێوژ mêwij. مێوژ mêwij کەوتووەتە زاری فارسییەوە بە شێوەی "مویز" mewîz، چۆنکە لە زمانی کوردیدا لە پاڵ وشەی "مێوژ mêwij" ەوە وشەی مەویژ mewîj یش هەیە کە لە بنەڕەتدا مێوویشك mêw wishk ە. فەرهەنگی فارسی معین ئاماژە بەوە دەکا کە وشەی "مویز" ی فارسی لە کوردییەوە وەرگیراوە.

Mêx مێخ، لە پەهلەویدا: مێگ mêg ە و لە فارسیدا بووە بە میخ mîx و بە شێوەی مخ mih کەوتووەتە زاری ترکییەوە.

Mêxosh مێخۆش (← مەزە meze).

Mêz مێز، وەك ئامێری نان لەسەر خواردن، یان بەکارهێنانی بۆ کاروباری نووسین، وشەیەکی هیندۆئەورووپاییی کۆنە. بە ئاڤێستایی مێز mêz و میەزە miyeze کە مانای "مێوان mêw/van"، یان ئەو شتانەیە کە بۆ مێوانداری بەکاردەبرێن (مەزە meze). بە زمانی لاتینی مێنزا mensa مانای مێز mêzە

M م

که ئەورۆش لە زمانی ئەڵمانیدا بەکاردەهێنرێ بۆ نێوبردنی ئەو چێشتخانەیەی کە خوێندکارەکانی زانستگەکان و کاربەدەستانی، نان دەخۆن لەوێ. دەبێ بگوترێ کە دەنگی س s لە زمانی ئەڵمانیدا وەك ز z (زێ) دەردەبڕدرێ، واتە: دەگوترێ "مێنزا" نەك "مێنسا". وشەی مێز mêz کەوتووەتە زاری ترکی و عەرەبییەوە. لە ترکیدا بووە بە ماسە mase و لە عەرەبیدا "ماصة" و "منصة". فارسەکان وەك میز mîz دەریدەبڕن.

Mêzer مێزەر، ئەو پارچە پەڕۆیەیە کە بە زۆری، پیاوە ئاینییەکان لە کوردستاندا، دەیبەستن بە سەریانەوە. ئەم وشەیە لە وشەی یۆنانیی کۆن میترا μίτρα (mîtra)وە هاتووە، کە کەوتووەتە زمانی لاتینی و ئەڵمانی و ئینگلیزییەوە. بە ئەڵمانی میترا mitra یە و بە فەڕەنسی میتر mitre ە و بە ئینگلیزی مایتەر mitre ە. وادیارە سەردەمی ئەم وشەیە دەگەڕێتەوە بۆئەو زەمانەی (← زەمان zeman) کە پێوەندیی زانستکارانی کورد و یۆنانییەکان لەڕێی زانستگەی هاران haran (کە عەرەبەکان کردوویانە بە حَرّان) ی نێزیك ئورفە لە باکووری کوردستان، بە هێز بووە. زمانی عەرەبی ئەم وشەیەی لە کوردییەوە وەرگرتووە و کردوویەتی بە "مئزر".

Micêwir مجێور/ مجەور micewir. لە مووچەوەر mûchewer، یان مزوەر mizwer ەوە هاتووە، کە مووچە mûche و مز miz

M م

هەردووکیان، پێوەندییان بە پارە، یان بە شتێکەوە هەیە کە دەدرێ بە کەسێك، بەرامبەر بە کارێك، کە ئەو کەسە راگیرابێ بۆی.

Milhuř ملهوڕ **Milhor** ملهۆر < مل **mil** + هوڕ **huř**. هور **hur** (هۆر **hor**) مانای ← (ئە)ستوور **e(stûr)** ە. هور **hur** و ستوور **stûr** هەر یەك وشەن، بەڵام دەنگی ه **h** وس **s** جێی یەکیانگرتووە. بۆ وێنە سێ (3) لە کوردێی کرمانجکی (زازاکی) دا هرە **hire** یە. کەواتە: ملهور **milhur** مل (ئە)ستوور **mil(e)stûr** ە و بە کەسێك دەگوترێ کە زۆردار **zordar** و دەستوەشێن **destweshên** بێ.

Minawere مناوەرە. وشەیەکی ئەوروپاییە، کە لە بنەڕەتدا لاتینییە**manu operari** واتە: بەدەست جێبەجێکردن. لە فەڕەنسیدا بووە بە **manoeuvre** و لە ئینگلیزیدا **maneuver** و بە ئیتالیایی **manovra** و بە ئەڵمانی **manöver** و لە عەرەبیدا مناورة.

Mindal’ منداڵ **Mindar** مندار، منداڵ < مند **mind** + ئاڵ **al’** < منج **minc** + ئار **ar**. دەنگی ج **c** لە منج **minc** دا بووە بە د **d** و ئار **ar** یش بووە بە ئاڵ **al’**. ئار **ar** لە ئاردن **ardin**/ ئاوردن **awirdin** ەوە هاتووە. وشەکە لە بنەڕەتدا منج ئار **minc ar**ە. منج **minc** و بنج **binc** هەردووکی بە مانای بنەڕەت **bineřet** و تۆو **tow** دێن لە زمانی کوردیدا. واتە: لە تۆوەوە دروست بوو، لە تۆوەوە هاتوو. وشەی منداڵ/مناڵ **mindal’/minal’** پێوەندیی

نییه به "مال و منال" ەوه چونکه ماڵ mal’ ی کوردی و مال mal’ ی عەرەبی دوو وشەی بنەڕەتجیاوازن. (← ماڵ mal’). بێجگه لەمەش، وشەیەکی کۆنی ئێرانی هەیە کە لە وشەی منداڵ mindal’ ەوە نێزیکە، ئەوەش مەنتەرە mentere یە.

Mirîshk مریشك (← مەل mel).

Mirov مروڤ/ مەرڤ meriv/ مرۆ miro. مرۆڤ mirov کە بە مانای ئادەمزاد ademzad و خەلك xelk دێ، لە پەهلەویدا "مەرتۆم mertom" ە و لە فارسیدا بووە بە "مردم" (مەردوم merdom). دەنگی م m ی پەهلەوی، بەزۆری، لە کوردیی ئەورۆدا بە شێوەی w و یان ڤ v دێتە دەربڕین. مەرتۆم mertom > مەرتۆڤ mertov > مرتۆڤ mirtov > مرۆڤ mirov. وشەی مەرتۆڤ mertov لە ← مەل mel و تۆڤ/تۆو tov/w واتە: تۆوێك کە لە بووەی پیرۆزەوە هاتووە. (← مەل mel).

Mishe مشە (← مەشەخۆر mishexor).

Mishema مشەما، بە پارچە پەڕۆیەك دەگوترێ، کە مۆمی تێهەلسوورابێ و چەورکرابێ. ← مش mish مانای ← چەوری chewrî یە. هەر لە کوردیدا بۆ مشەما mishema وشەی مۆمینە momîne و مۆمناو momnaw یش هەیە. تەنانەت وشەی مۆمیا momya کە دەرمانێکە، لەشی مردووی پێ چەور دەکەن، بۆ ئەوەی نەڕزێ، لە مۆمکردن momkirdin ەوە هاتووە، واتە:

لە چەورکردنەوە هاتووە (← چەور chewir، ← شەم shem).

Mishexor مشەخۆر/ Mifexor مفەخۆر. لە کوردیی ئەوڕۆدا بە مانای شتێك دێ کە بە خۆڕایی بخورێ، هەروەك لرف لێدان lirf lêdan. لرف lirf قووتدانە بە پەلەوە و، لە دەنگەکەیەوە ئەو نێوەی گرتووە. (← مووچە mûche).

Mishmish مشمش، بە کوردیی باکوور بە قەیسی qeysî دەبێژن. وشەکە لە مژمێوژ mijmêwij ەوە هاتووە، واتە: تام مێوژ tammêwij. مشمش هەر بەو شێوەیە کەوتووەتە زاری عەرەبییەوە (← مەزە meze).

Misk مسك، جۆرە بۆنێکە. لە وشەی سانسکریتی موسکە muske ەوە هاتووە کە لە یۆنانیدا بووە بە mosxos (μόσχος) و زمانی عەرەبی، وەك خۆی، بە شێوەی مِسك وەریگرتووە. لە کوردیدا جۆری بۆنەکەی پێچەوانە دەبێتەوە لە بۆنی خۆشەوە بۆ بۆنی ناخۆش، سەرنجی وشەی بۆمچك bomichk < بۆن مچك bon michk بدرێ. کە مچك michk و مسك، یەك بنەڕەتیان هەیە.

mizir مزر (واتە تامی وەك تامی ماستی ترش). ماست ترش mast tirsh < مەز ترش mez tirsh < مەزتر meztir < مزتر miztir < مزر mizir (← ماست mast).

Mîna مینا، بە مانای وێنە wêne و نموونە nimûne و وەك wek دێ و، میناکی mînakî ش بە مانای (معنوی) دێ. مینا mîna

M م

لە وشەی ئاڤێستایی مینو mînu دوە هاتووە کە بە پەهلەوی ماناك manak و مانە mane یەو لە فارسیدا بوە بە (مانند) مانەند manend. مینا mîna هاومانای وشەی وێنە wêne یە. مینا mîna بووە بە وینا wîna و ئەوجا وێنا wêna و دوایی وێنە wêne (⟵ ماتەمینی matemînî).

Mînak میناك (وەك wek/ وەکو weku/ وەکی wekî) بە پەهلەوی ماناك manakە و، لە فارسیدا بووە بە (مانند) مانەند. لە زمانی کوردیدا میناك mînak یش هەیە بۆ (مثال). (⟵ مینا mîna).

Mînga مینگا، وشەیەکی دیکەی کوردییە بۆ ⟵ مەر mer/ ⟵ پەز pez. مینگا mînga لە مین mîn + گا ga دوە هاتووە. مین mîn/مینا mîna واتە: وەك wek/وەکی wekî/وەکو weku. مینگا واتە: لە گا دەچێ wekî ga/v.

Mîqat میقات، کورد دەبێژن: کاتژمێرەکە میقاتە. واتە: کاتەکە بە ڕاستی و تەواوی پێشاندەدا. میقات کردن mîqat kirdin مانای پێشکەوتن و پاشکەوتنی کاتژمێرەکە نەهێلراوە. میقات mîqat > میـ mî + قات qat. قات qat و کات kat هەردووکیان یەك وشەن. دەنگی ق q و ك k جێگۆڕکێیانکردووە. وشەی کات kat شێوەی زۆرە، لەوانە: قاف qaf و گاڤ gav و کاو kaw. "لە قاڤ خۆیدا قسە بکە" واتە: "لە کاتی خۆیدا..."، "گاڤا ئەز لە کەرکووك بووم" واتە: "کاتێك ئەز لە ..."، "لە ناکاو

هات" واتە: "لە کاتی خۆیدا نەهات". میـ mî کورتەی مینا mîna یە کە، لە کوردیی باکووردا باوە و بۆ "وەك، پڕ بە پڕی شتێك" بەکاردێ. کەواتە: میقات mîqat مینا کات mîna okatە، واتە: وەك کاتەکەیە بە تەواوی.

Mîwan میوان/ mêvan مێڤان (⟵ مێز mêz).

Mode مۆدە. بەشتێك دەگوترێ کە لە کاتێکی دیاریکراو و بۆ ماوەیەکی دیاریکراو ⟵ باو baw بێت و برەوی هەبێ. وشەکە لە وشەی لاتینی modus ەوە وەرگیراوە، کە لە فەڕەنسیدا بووە بە mode مۆد. بە ئینگلیزی mode ە و بە شێوەی موود moud دەردەبڕدرێ.

Modêl مۆدێل وشەیەکی ئەوروپاییە بەمانای جۆر cor و نموونە nimûne دێ. بە فەڕەنسی modèle و بە ئەڵمانی modell و بە ئینگلیزی model ە.

Modêrin مۆدێرن. تازەبابەت، شتی سەردەمی نوێ. لە وشەی لاتینی modernus ەوە هاتووە کە لە فەڕەنسیدا بووە بە مۆدێرن moderne و لە ئینگلیزیدا modern.

Mom مۆم (⟵ shem شەم).

Mostre مۆستڕە. شتی سەیروسەمەرە. وشەکە دەبێ زۆر کۆن بێ. لە زمانە ئەوروپاییەکاندا بۆ شتی سەیروسەمەرە وشەیەکی لەم جۆرە هەیە. بە ئەڵمانی mysteriös ە، کە لە وشەی یۆنانی (μυστηριώδης)ەوە هاتووە و، بە هێندەك نهێنیی خوایەتی گوتراوە، کە بەلای خەلکەوە سەیربووە. لە ئینگلیزیدا mysteriousە.

Motor مۆتۆر (ئامێری جوولان). وشەیەکی ئەوروپاییە. بە

M م

ئینگلیزی motor و بە ئەڵمانی Motor و فەڕەنسی moteur. لە کوردیدا زۆر جار بە شێوەی ماتۆڕ mator دەگوترێ. (بۆ وێنە ماتۆڕ سایکل) چۆنکە ئەوەش لە ئینگلیزییەوە وەرگیراوە. وشەی مۆتۆر motor بە ئینگلیزی بە جۆرێك دەردەبڕدرێ کە لە ماتۆڕ mator ەوە نزیکە.

Mûche مووچە/ Mûshe مووشە. جۆرە خواردنێکە، یان پارەیەکە کە کوردی سەر بە ئاینی یارسان yarsan وەك خێر بەسەر خەلکدا دابەشیدەکەن و، ئێستە بەکاردێ بۆ کرێی کاربەدەستانی میری. لە زمانی کوردیدا وشەی مووتگ mûtig هەیە کە بە مانای بەشێکە، یان کەمێکە لە شتێك. دەبێ مووتگ mûtig بووبێتە مووچگ mûchig و ئەوجا مووچە mûche. وشەی مشەخۆر mishexor، کە بە کەسێك دەگوترێ بەخۆڕایی شتێك بخوات، یان بە بێ زەحمەتکێشان، وەربگرێت، لە وشەی مووچە mûche/ مووشە mûshe وە هاتووە، چونکە مووچە mûche لە بنەڕەتدا پارەیەك بووە بە خۆڕایی دراوە بە خەلك، لەمەوە وشەی "مەواجیب" پەیدابووە.

N ن

Nahît ناهیت. نێوێکی ژنانەیە، کورتەی ئاناهیتا Anahîta یە کە لە ئاینی زەردەشتیدا (← زەردەشت zerdesht) ئیزەدی ئاوە. ئاڤێستا ئاناهیتا وەك کچێکی جوان و گەڵەگەت پێشان دەدا.

Nakaw ناکاو/ نەکاو nekaw/ نشکاڤ nishkav. هەرسێ وشەکە هاومانای یەکن. واتە: شتێك لە کاتی خۆیدا روونەدا. ناکاو nakaw > نا na + کاو kaw. کاو kaw و کات kat و گاڤ gav و قاف qaf، هەرچواریان وێنەی جیاوازی یەك شتن کە ئەوەش کات kat ە. نەکاو nekaw واتە: نەکات nekat. نشکاڤ nishkav > نـ n + ش sh (ژ j) + کاڤ kav (گاڤ gav) واتە: نەژگاڤ nejgav واتە: نەلگاڤدا neligavda (نە لە کاتدا ne le katda). (ئەو مەری نشکێڤە دەرکەت ew merî nishkêve derket).

Namo ناموٚ. موٚ mo کورتکراوەی کەموٚ kemo یە کە مانای هوٚگر hogir و ماڵی malî یە. دەستەموٚ destemo هوٚگری دەست و ماڵ دەگەیەنێ. ناموٚ namo = ناماڵی namal'î

Namûs نامووس (خوورەوشت xûřewisht) لە وشەی یوٚنانی nómus (نوٚموس νόμος) ەوە هاتووە، کە بە مانای نەریت nerît و ← قانوون qanûn دێ و کەوتووەتە زاری عەرەبی و فارسی و ترکییەوە.

nankor نانکوٚر/ نانکوێر nankör واتە: سپڵە sipl'e/ پێنەزان pênezan. بە کەسێك دەبێژن

N ن

که چاوی بەرامبەر ئەو نانەی که هی خەلك بووە و، خواردوویەتی کۆر بێ. ئەم وشەیە، هەروەك خۆی چووەتە زاری ترکییەوە بە شێوەی nankör.

Narbe ناربە، بە گۆپکێك دەگوترێ کە پشکووتبێ. < نارب narb + بە be. لە ئەڵمانیدا، بە پارچە گۆشتێکی بچووك، کە لە دەموچاو، یان پێستی لەش هاتبێتە دەرێ دەگوترێ ناربە Narbe.

Narinc نارنج، میوەیەکە لە خێزانی ← پرتەقاڵ و ← کەبات و لالەنگی. ئەم وشەیە لە نار nar و رەنگ reng ەوە هاتووە. واتە: لە رەنگی نار nar، کە نار nar هەنار henar ە. لالەنگی بە کوردی نارنگی naringî یە، واتە: نار رەنگی nar rengî رەنگی وەك نار.

Naringî نارنگی (← نارنج narinc).

Nashta ناشتا، واتە: خواردنی شتێك لە خورێنێ، واتە: کەسێك کە هێشتا نانی نەخواردووە و برسییەتی و خەریکی نانخواردنە. شتا shta لە زمانی سانسکریتدا مانای خواردن xwardin ە. کەواتە: ناشتا nashta مانای نەخواردووە. هەر لە وشەی شتا shta وە وشەی "إشتهاء" ی عەرەبی وەگیراوە، لە رێی زاری فارسییەوە، کە دوو دەنگی شت sht بەیارمەتیی بزوێنی i دەردەبڕدرێ.

Nawbijîkirdin ناوبژیکردن/ نێوبژیکردن nêwbijîkirdin/ ناڤجی کرن navcî kirin < نێو/ناو nêw/naw + بـ bi + ژی jî + کر(د)ن kir(d)in، واتە: نێوان nêwan + بـ bi +

ciyakir(d)in جیاکر(د)ن واتە: نێوانی دوو لا، لە یەکدی جیاکردنەوە. دەنگی ج c بووە بە ژ j وەك چۆن وشەی سەرژێکرن serjêkirin کە لە سەرجیاکردن serciyakirdin ەوە هاتووە. (← شەرژێکرن sherjêkirin).

Nax ناخ، واتە: بەشی نێوەوە (ناوەوە)ی شتێك (لە ناخی دڵمەوە دەبێژم... هتد.) < ناو naw + ← ئاخ ax، ناو naw (نێو nêw)، ئاخ ax (← خاك xak، زەوی zewî، بنی شتێك binî shtêk).

Nay نای/ نەی ney، ئامڕازێکی مۆزیکی کۆنی کوردە. بە پەهلەوی نای nay، بە کوردی ← بلوور bilûr و ← بلوێر bilwêr یشی پێدەڵێن.

Nawaze ناوازە/ نەمازە nemaze واتە: شتێکی تایبەتی و بژاردە taybetî, bijarde. < نا na + واز waz ← ە e + واز waz مانای کراوە kirawe/ ڤەکری vekirî و بەرەڵلا berella واتە: شتێکی گشتی gishtî، نەك تایبەتی nek taybetî. ناوازە nawaze واتە: شتێك کە نە بەر بەرەڵلا و گشتیە، بەڵکو تایبەتی و بژاردەیە. لە کوردیی باکووردا بووە بە نەمازە nemaze.

Nebez نەبەز (← Bezîn بەزین).

Neft نەفت (← نەوت newt).

Negrîs نەگریس/ نگریس nigrîs (شریر)/ نەگریساندن negrîsandin. گریس girîs بە کەسێك دەگوترێ، یان بە شتێك دەگوترێ، کە بێهێز و خۆنەگرتوو و شلوشێواو بێ. گریس girîs لە گرسیس girsîs ەوە هاتووە. سیس sîs مانای ژاکاو و لە یەکهەڵپچراوە. گریس

girîs واتە: لە گرتنداندا سیسە، واتە: بە ئاسانی دەگیرێ. بەڵام نەگریس ne-grîs، بە پێچەوانەی گریس girîs ەوە، مانای وایە کە نا گیرسێ nagîrsê و ناگیرسێندرێ. بەم جۆرە نەگریس negrîs وشەی "شریر" ی عەرەبی و evil ی ئینگلیزی دەگرێتەوە.

Nemaze نەمازە (⟵ ناوازە nawaze).

Nerdîwan نەردیوان/ ناردیوان nardîwan ⟵ پەیژە peyje یە. > نەرد nerd + وان wan. نەرد nerd تەختەی نەردە. وان wan وێنەیەکی دیکەی بان ban ە، واتە: سەروو serû، ژووروو jûrû. نەردیوان nerdîwan واتە: ئەو تەختەیەی کە پێی سەردەکەویت بۆ ژووروو (سەروو). وشەکە کەوتووەتە ترکییەوە بە شێوەی merdiven.

Nesax نەساخ (ناساخ nasax) واتە: نەخۆش و ناتەواو و بیمار. نەساخ nesax لە پەهلەویدا: نەساك nesak ە کە بە مانای گەنیو genîw و خراپبوو و کەڵکپێوەنەماو دێ. ساخ sax پێچەوانەی نەساخ nesax ە و مانای تەندروستە. ساخ sax بە شێوەی ساغ sağ کەوتووەتە زاری ترکییەوە.

Nesen نەسەن، قەڵافەت و باڵا و شێوەی مرۆڤ. نەسەن nesen لە نەسەل nesel ەوە هاتووە > نە ne + سەل sel. سەل sel ئامێرێکە بۆ پاڵاوتن و پاککردنەوەی پلاو pilaw/v لە ئاوەکەی (پڵاوپاڵێو pil’awpal’êw). نەسەن nesen (نەسەل ne-sel) واتە:

N ن

شتێك كە هەر وەك خۆی بێ، بێ پالاوتن و جوانكردن بێ.

Netekîn نەتەكین (بە شوێنێك دەگوترێ كە پیرۆزبێ وەك گۆڕی چاكان، كە كەس نەوێرێ دەست ببا بۆی) > ne نە + tekîn تەكین. tekandin تەكاندن ڕاوەشاندنی شتێكە بۆ هەڵوەراندنی تۆز، یان شتێكی دی لێی. نەتەكین netekîn مانای هیچی لێ هەڵناوەرێ و ناتەكێندرێ.

Netewe نەتەوە، لە ← ڕەتەوە retewe وە هاتووە كە ← ڕەچەڵەك rechel’ek ە.

Netewî نەتەوی (مخالف). تە(و)ڤی te(w)vî تەوی لە ویستن wîstin ەوە هاتووە. سەرنجی وشەی خۆشتەڤی xoshtevî لە بنەزاری بادینانیدا بدە كە بە مانای خۆشەویست xoshewist ە. نەتەوی = نەویستراو.

Newal نەوال، بە مانای شیو و شوێنی نزم دێ لە كوردیی باكووردا. > نە ne + وا wa + ل l. نە ne نیشانەی نەكردن (نفی)ە، وال wal لە وان wan ەوە هاتووە، كە وان wan وێنەیەكی دیكەی بان ban ە، واتە: شوێنی بەرز. تەنانەت ban بان، لە bala بالاوە هاتووە. نەوان newan واتە: شوێنێك كە بەرز نەبێ. هەر لە مەشەوە وشەی نەوی newî (نزم nizim) هاتووە. سەرنجی وشەی دانەواندن دا da + نە ne + وان wan + دن din (نزمكردنەوە nizim kirdinewe) بدرێ.

Newe نەوە، لە نوو (نوێ) زا nû(nwê)za وە هاتووە.

Newî نەوی، لە نزیك زەوی nizîk-zewî یەوە هاتووە.

Newt نەوت/ نەفت neft. وشەكە ڕووسییە НеФТЬ.

Nexasme نەخاسمە (نەخازمە nexazme) "نەخاسمە" لە كوردیی نێوچەی بادینانیدا بەكاردێ لە باتی ← "نەخوازەلا nexwazela".
نەخاسمە < نە ne + خاس xas + م m + ـە e، واتە: نەخوازمە nexwazme واتە: ئەوەیان، هەر ناخوازم. ئەمە بە عەرەبی "ناهیك عن" دەگرێتەوە. بە ئەڵمانی geschweige von بێدەنگبە لە....

Nexwazela نەخوازە لا، مانای ← "نەخاسمە nexasme" و "نەخازمە nexazme"یە.
نەخوازە لا < نەخوازە لە nexwaze le یە، واتە: لەو شتە نەخوازە، داوای مەكە.

Neynek نەینەك (← ئاوێنە awêne) كە گەلێك شێوەی هاوماناى هەیە، وەك نەینۆك neynok، نەینك neynik، نوێنك nwênik. نەینەك neynek و هەموو ئەو وشە هاومانایانەی سەرەوە، لە: نۆنەك nonek و نوێنەك nwênek ەوە هاتوون. واتە: "نواندن niwandin"، پێشاندان pêshandan، بە جۆرێك كە كەسێك تەماشای "نەینك" دەكاو، وێنەی خۆی، یان شتێكی دیكەی تێدا دەبینێ. واتە: ← وێنە wênê ی شت دەنوێنێ.

Nezend نەزەند، لە: نەسەند nesend ەوە هاتووە، واتە: وەرنەگرتوو wernegirtû، نەسێن nesên.

Nêzîk نێزیك، بە ئاڤیستایی نەسە nese و ناسە nase و نەزدە nezde یە و، بە ئەڵمانی nahe یە و بە ئینگلیزی near.

N ن

وشەیەکی هیندۆئەوروپاییی کۆنە.

Nijdevan نژدەڤان، لە کوردیی باکووردا، بە جەردە cerde دەبێژن نژدەڤان nijdevan. نژد nijd مانای چزوو chizû ە، کە نژد nijd پێوەندیی بە نەشتەر neshter ەوە هەیە، کە نەشتەر neshter لە نەشت nesht و ـەر er (پاشکۆی بکەر) ەوە دێ. واتە: چزوودار. کە واتە: نژدەڤان nijdevan کەسێکە ئامێرێکی تیژی پێیە، واتە: چەك بە دەستە. وشەی ← نژدار nijdar کە بە دوکتۆری برینکاری (جراحة) دەگوترێ، پێوەندیی بە مەوە هەیە. وشەی نوژدار nujdar کە لەم سالآنەی دواییە دا بۆ هەموو جۆرە ← بژیشك bihîshk ێك دروستکراوە، راست نییە.

Nik نك (← باخەڵ baxel’).

Nimêne نمێنە (← niwandin نواندن).

Nimûne نموونە (← نواندن niwandin).

Niqûch نقووچ/ Nuqurch نوقورچ/ نقورچك niqurchk هەرسێکیان یەك مانایان هەیە. نوقورچ nuqurch > نوق nuq + رچ rich. نوق nuq وێنەیەکی دیکەی نووك nûk ە. نووك nûk بە شتی تیژ و باریك دەبێژن. رچ rich مانای رێی باریك و تەنگ (سەرنجی وشەی رچە شکاندن riche shikandin بدرێ، واتە: کردنەوەی رێیەکی باریك لە شوێنێکی سەختدا) کەواتە: نوقورچ nuqurch بە مانای بە شتێکی تیژ (لێرەدا ← نینۆك nînok) کردنەوەی

N ن

رێیەکی تەنگ لە گۆشتدا.

نوقورچ nuqurch بە فارسی نیشگون nîshgun ە کە نیش nîsh بە فارسی نەشتەر neshter و چزوو chizû ە.

Nishkav نشکاڤ (← ناکاو nakaw/ نەکاو nekaw).

Niwandin نواندن، بە مانای پێشاندان pêshandan و خستنەڕوو xistineřû دێ. نواندن niwandin > نوان niwan + دن din. نوان niwan لە نۆران noran و نوارین niwarîn (روانین riwanîn)ەوە دێ. لە نواندن niwandin وشەی نوانە niwane دروستبووە. نوانە niwane > نوێنە niwêne > وێنە wêne. هەروەها نوێنە niwêne و نمێنە nimêne هاومانای یەکن، کە وشەی نموونە nimûne لە نمێنە nimêne ەوە هاتووە. "نموذج" ی عەرەبی لەمەوە هاتووە.

Nixav نخاڤ (← نخرۆ nixro).

Nixro نخرۆ/ نخرۆچوون nixro chûn (رۆچوون ro chûn).

nixiftin وشەکە لە کاری نخفتن ەوە هاتووە کە بە مانای داپۆشین daposhîn ە. نخفتن nixiftin > ن ni + خفتن xiftin (خەوتن xewtin، راکشان rakishan)، ن ni لە نان nan ەوە دێ، کە کورتەی دانان danan ە. (ئەو بەردەم نایە سەر ئەو بەردە) (دەستت بنێ ژێر مێزەکە). نخاڤ nixav وشەیەکی دیکەیە بۆ لێفە lefe. "لحاف" ی عەرەبی لەم نخاڤ nixav ەوە وەرگێراوە. واتە: نانە سەر خەوتوو.

Nizim نزم. لە نك/کن ـ زەمین nik/kin-zemîn ەوە هاتووە (← zewî زەوی).

ن N

Nînok نینۆك > نی nî + نۆك nok.

نی nî > نەیژە neyje (شتێكی باریك). نۆك nok > نووك nûk (شتی تیژ) (⟵ نقورچ niqurch).

Nîshtiman نیشتمان (⟵ Dîmane دیمانە).

Nok نۆك، لە پەهلەویدا نۆ(خ) ڤەت nox(v)et ە و لە فارسیدا بووە بە نُخُد noxod.

Noker نۆكەر، وشەیەكی مەغۆلییە.

O ئۆ

Ofer ئۆفەر. مانای خستنەڕوو، یان پێشکێشکردنی نەخشەیەك، یان شتێك بە کەسێك. لە وشەی offer ی ئینگلیزییەوە هاتووە کە بە فەڕەنسی offre ە. بنەڕەتی وشەکە لاتینییە.

Oyin ئۆین (← مەل mel).

P پ

Pak پاك، بە پەهلەوی و فارسی هەر پاك pakە.

Pal’ پاڵ (tenîsht تەنیشت ← Baxel’ باخەڵ).

Pal’to پاڵتۆ/ پاڵتاو pal’taw لە وشەی فەرەنسی مانتۆ manteau وە وەرگیراوە. دەنگی م m بووە بە پ p و دەنگی ن n بووە بە ڵ l’.

Pan پان، بە پەهلەوی: پەهناك pehnakە.

Panêl پانێل، وشەیەکی ئەوروپاییە و لە بنەڕەتدا فەڕەنسییە panelە و بە مانای "گۆڕەپان" بەکاربراوە. ئێستە بەکاردەبرێ بۆ شوێنێکی کۆبوونەوە، کە بەشداران بیروڕای خۆیان دەربڕن.

Pantol پانتۆڵ/ دوولنگە dûlinge، وشەیەکی ئەوروپاییە، بە فەرەنسی pantalon و بە ئیتالیایی pantaloni.

Par پار، (← پێرار pêrar).

Paradoks پارادۆکس. وشەکە لە بنەڕەتدا παράδοξος (parádoxos)ی یۆنانیی بووە، بە مانای پێچەوانەی بیروڕا. pará پێچەوانە pêchewane و dóxa بیروڕا bîrûra. پاشان چووەتە زمانی لاتینییەوە بە شێوەی paradoxus بە مانای ناتەبا nateba، نەگونجاو neguncaw و بە شێوەی paradox لە زمانی ئینگلیزی و ئەڵمانیدا و paradoxe لە زمانی فەڕەنسیدا.

Parastin پاراستن، لە ئاڤێستادا: پارشتە parishte یە.

Paraw پاراو (شتێك کە ئاوی زۆر تێدابێ) لە: پڕئاو piřawەوە هاتووە.

Pare پارە، بە مانای بەش besh دێ. لە ئاڤێستادا پارە pare مانای

P پ

واو waw (قەرز) ە و بە پەهلەوی پارەك (par(ek ە. لە کوردیی ئەورۆدا بۆ ← دراو diraw بەکاردێ. پارە pare واتە: بەش besh بچووککراوتەوە و، کراوە بە پارچە parche واتە: بەشێکی بچووك (← چە çe نیشانەی بچووکردنەوەیە). پار par لە زمانی ئەڵمانیدا بە بەشێك لە شتێك دادەنری ein par davon واتە: "بەشێك لەوە". پارە pare (دراو) چووەتە زاری ترکییەوە و بووە بە pere.

Parshêw پارشێو (نانێکە دەمەوبەیانی دەخورێ لە مانگی رەمەزاندا، لەلایەن ئەوانەوە کە رۆژوو دەگرن). پارشێو parshêw لە پاش pash + شێو shêw ەوە هاتووە. واتە: ئەو کەسەی کە شێوی ئێوارێی (نانی ئێوارێ)ی خواردووە دوای ئەو شێوە، ئەو پاش شێو pashshêw ە دەکا. زۆرجار کە دەنگی دوو ش sh بەریەکدەکەون دەنگی ش sh ی یەکەم دەبێتە ر r.

Patirî پاتری، وشەیەکی ئەوروپاییە، بە ئەڵمانی: Batterie، بە ئینگلیزی Battery لە بنچینەدا لە زمانی کلێتی و لاتینییەوە وەرگیراوە و لە عەرەبیدا کراوە بە "بطرية".

Pechete پەچەتە (← پەتە pete).

Pej پەژ (پەز pez) (← پەشمەك peshmek).

Pejim پەژم (خوری xurî، هەری herî) > پەژ pej + ـم im. پەژ pej وێنەیەکی دیکەی ← پەز pez ە. واتە: مەڕ و بزن meř û bizin. ـم im کورتکراوەی موو mû وە. واتە: پەژموو pejmû

P پ

(پەزموو pezmû) مووی پەز mûy pez. پەژم pejim ی کوردی لە فارسیدا بووە بە پشم peshm. لەبەر ئەوەی پەژم pejim کەرەسەیەکی فشەڵە و پتەو نییە، بە قسەی فیشال fîshal' و بێسەروبەر دەگوترێ. پەژم pejim.

Pekkû پەککوو، وشەیەکە بۆ سەرسووڕمان و دامان، بەکاردەبرێ. پەککوو pekkû > پەك pek (کە مانای دەرفەت derfet و هەل hel ە) و، کوو kû لە کوا kwa (کوانێ kwanê، کانێ kanê) وە هاتووە واتە: دەرفەت کوانی؟ derfet k(w)anê?.

Pel پەل، لە کوردیی باکووردا، بە مانای گەڵا gel'a دێ و، لە کوردیی ناڤیندا بە مانای "پەلی دەست pelî dest" دێ. وشەکە لە بنەڕەتدا ← پەڕ oper.

Penîr پەنیر، بە پەهلەوی هەر پەنیر penîr ە و بە شێوەی پەینر peynir کەوتووەتە زاری ترکییەوە.

Pence پەنجە/ پێنجە pênce. (پەنجەی دەست pencey dest ← تلی tilî) لە ژمارەی پێنج (5) ەوە هاتووە کە پەنجەکانی دەست پێنجن. بە شێوەی pençe کەوتووتە زاری ترکییەوە.

Pencere پەنجەرە/ پێنجەرە pêncere واتە: دەرگەیەك کە لە شێوەی پەنجەکانی دەستدا بێ کە بە یەکەوە ریزکرابن. بە فەڕەنسی: fenetre و بە ئەڵمانی fenster. لە نێزیکیی ئەم وشانەوە لەگەڵ یەك، لە وە دەچێ پەنجەرە وشەیەکی کۆنی

P پ

هێندۆئەورووپایی بێ. پەنجەرە هەروەك خۆی کەوتووەتە زاری ترکییەوە.

Pencer پەنجەر/ pencher پەنچەر، بۆ کونتێبوونی تایەی ئۆتۆمۆبیلّ، یان پایسکل بەکاردەبرێ. لە وشەی ئینگلیزی puncture ەوە هاتووە.

Pend پەند، بە مانای راوێژ rawêj و فێل ← fêl و تەڵەکە tel’eke دێ. کورد دەبێژن "فەن و فێل". وشەی "فەن" fen کە لە پەند pend ەوە هاتووە، بەمانای هونەر huner چووەتە عەرەبییەوە. دنگی پ p و ف f زۆرجار دێنە جێییەك وەك ئەوەی پۆلا(ت) pol’at ی کوردی بووە بە فولاذ fûlath لە عەرەبیدا. وشەی پلاتۆ plato ی یۆنانی، بووە بە إفلاطون لە عەرەبیدا. دەنگی پ p کۆنترە لە دەنگی ف f. بۆ وێنە: لە کوردیدا لافاو lafaw هەیە و لاپاو lapaw یش هەیە، هەر بەو مانایە. سپڵە sipl’e هەیە و، سفڵە sifle ش هەیە هەر بەو مانایە.

Pepusil’êmanke پەپوسلێمانکە، بەلاتینی vpupa یە و بە یۆنانی epoph. پەپو pepû کە بووە بە پەپوسلێمانکە، لە پەیامبەری جووەکان، سلێمانەوە، ئەو نێوەی وەرگرتووە، کە ئەمەش چیرۆکێکی ئەفسانەیی بەدواوەیە. دەلێن سلێمان پەیامبەر دەسەڵاتی بەسەر ئاژەڵ و مەلیشدا بووە.

peř پەڕ (باڵ bal’ باڵی مەل) بە پەهلەوی پەر per. وشەکە لە وشەی ئاڤێستایی پەڕنە perne ەوە هاتووە کە بە ئەڵمانی Feder و بە ئینگلیزی feather ە.

P پ

Perco پەرجۆلە زمانی کوردیدا بە مانای مۆزات (معجزە) دێ. < پەر per + جۆ co. پەر per کورتکراوەی پەردە perde یە. پەردە perde ئەو کاڵایەیە کە شتێك دادەپۆشی و، بەنهێنی دەیهڵێتەوە. جۆ co پاشگرێکە لە کاری جووڵان cûl’an و بەدوای شتدا گەڕان، ەوە وەرگیراوە. ئەم پاشگرە لە فارسیدا جو cû ە (سەرنجی وشەی دانشجو danishcu بدە). perco پەرجۆ، واتە: پەردە لابر لەسەر نهێنی، پەردەجووڵێن لەسەر نهێنی.

Peřesilêrke پەڕەسلێرکە/ پەڕەسێلکە peřesêlke، پەڕەسلێرکە peřeslêrke لە پەڕەشلێرکەوە هاتووە. شلێر shilêr نێوی گوڵێکە. پەڕە سلێرکە پەڕەکانی لە رنگی گوڵی شلێرن، بۆیە ئەو نێوەی دراوەتێ. دەنگی س s و ش sh زۆرجار جێییەك دەگرنەوە.

Peristin پەرستن، بە لاتینی pretiare کە لە ئینگلیزیدا بووە بە praise بە مانای پەسندان (مدح) و بە پەهلەوی پەرەستاتەن perestatenە.

Perî پەری (خێوێکی مێیینەیە، کە بە ژنی جوانیش دەگوترێ). لە پەهلەویدا پەریك perîkە و بە ئینگلیزی ferry و لە ئاڤێستادا پەریکا perîka یە.

Peřîn پەڕین (لە شوێنی خۆ بەرزبوونەوە و دەرچوون). وشەی فڕین fiřîn لە مەوە هاتووە. فڕین fiřîn بە ئینگلیزی flight و بە ئەڵمانی Flugە، کە هاوڕەگی یەکن.

Perjîn پەرژین < پەر per + ژین jîn. پەر per لە ئاڤێستادا بە

P پ

شێوەی pairi هاتووە، واتە: بە هەموو لایەکدا، بە دەروبەری شتێکدا. ژین jîn وێنەیەکی دیکەی چین chînە کە لە چاندن chandin هاتووە. واتە: پەرژین مانای بەدەوری شتێکدا، یان شوێنێکدا چێنراو. لە کوردیی (شێوەزاری هەورامیدا) بۆ پەرژین perjîn وشەی پەرچ perch هەیە کە کورتەی پەرچێنراو perchênrawە.

Perwane پەروانە < پەر (پەڕ) per/ř + وانە wane. پەڕ peř/l پەل ی مەل (← مەل mel)، وانە wane (ئاوەژووی شتێك ← پێچەوانە pêchewane واتە: باڵێکی پێچەوانە.

Perasû پەراسوو، بە سانسکریت parchve یە و، بە ئاڤێستایی پەرەسو peresu و پەراسوا peraswa یە کە بە پەهلەوی بووە بە pehluk و لە فارسیدا بووە بە پهلو pehlu. هەر لە وشەی پەهلووك pehlûkەوە وشەی پاڵ pal واتە تەنیشت tenîsht (کێلەك kêlek) وەرگیراوە. بە کوردی دەگوترێ: "ئەو پشتییە بخەرە پاڵ خۆت" واتە: بخەرە تەنیشت خۆت. وشەی پال pal کورتکراوەتەوە و بووە بە ← ئال al واتە تەنیشت tenîsht لە کوردیی باکووردا. ئال al جێگۆرکێی دەنگی بەسەرهاتووە و بووە بە ← لا la. لا la هەر بەو مانایە لە فارسیدا بووە بە لای lay.

Perde پەردە، لە بەر دەر ber derەوە هاتووە. قوماشێکە، یان شتێکە دەخرێتە بەردەم دەر (دەرگە)ی خانوویەك یان ← پەنجەرە pencere یەك، بۆ ئەوەی بیپارێزێ لە چاوی

P پ

خەلك، یان گەرما، یان سەرما، یان تیشکی خۆر. وشەی بەردانەوە، واتە: هێنانەخوارەوە و، بەرگرتنەوە، پێوەندیی بە مەوە هەیە. کوردەکانی لوبنان بە پەردە perde دەبێژن "بەردایە berdaye".

Peshmek پەشمەك (جۆرە شیرانییەکە لە مووی ← مەڕ meř (← پەز pez) دەچێ. > پەشم peshim + ـەك ek. پەشم peshim > ← پەژم pejim + ـەك ek واتە: وەك خوری مەڕ meř (پەز pez، ← پەژ pej) وایە. لە فارسیدا هەر پشمك peshmek ە و لە کوردییەوە وەرگیراوە. بە عەرەبی "شعر بنات"ە.

Pete پەتە (پارچە کاغەزێکی بچووك کە شتێکی لەسەر نووسرابێ، پسووڵە (pisûle) > پارچەتە parchete > پەچەتە pechete، کە وشەی پەچەتە pechete ئەو پارچە پەڕۆیەیە کە لە کاتی نانخواردندا دەیدەن بە سەر کۆشدا. تە te بە مانای نێو nêw ە. کە تە te و تێ tê (تێدا têda، واتە: لە نێودا).

Petî پەتی، شتێکی پاك و تێکەڵنەبوو بە شتی دی کە لە بابەتی خۆی نەبێ. (کوردیی پەتی kurdîy petî، ئاوی پەتی awî Petî). پەتی petî وشەیەکی سانسکریتییە بۆ ئەو کەسانە بەکارهێنراوە کە زێڕ و دراوی بە نرخیان لە هی قەڵپ جیاکردووتەوە. دوایی بووە بە زاراوەیەك و بەکاردەهێنرا بۆ هەموو ئەو کەسانەی کە شتی باش و خراپیان لە یەك جیادەکردەوە. وشەی پەتی petî لە فارسیدا بووە بە بد bod، بڕوانە وشەی گهبد gehbod

(مرۆڤی خاوەن پایە و پلە) کە لە زاری عەرەبیدا بووە بە جهبد (جهبذ، جهابذة). لە سەر دەمی ساسانییەکاندا ئەوانەی کە خەزنەداربوون پێیاندەگوترا گەهبەت gehbet. bet > bod > pet > petî.

Petyare پەتیارە، لە پەهلەویدا وشەی: پەیتیارە(ك) peytyare(k) هەیە بە مانای ئەوەی کەسێك رەوشت و خووی ئەهریمەنانەی هەبێ. پەتیارە لە کوردیدا بۆ یەکێك دەگوترێ کە شێت و وێت shêt û wêt بێ. دوور نییە پەتیارە petyare لە پت pit (بت bit) و یار yar ەوە هاتبێ، واتە: دۆستی بت، بتپەرست bitperist ئەهریمەندۆست ehrîmendost.

Peyamber پەیامبەر. پەیام peyam مانای راسپێری raspêrî یە و لە پەهلەویدا پیتام pîtam ە. پەیامبەر لە پەهلەویدا پیتامبەر pîtambere ە.

Peyda پەیدا (پەیدابوون peydabûn). پەیدابوون، مانای خۆیابوون و دیاربوون و ئاشکرابوونە. لە سانسکریتدا وشەی پرەتیاکە pretyake هەیە کە ئەم وشەیە، بنەڕەتی وشەی پراکتیك piraktîk ە کە لە زمانە ئەوروپاییەکاندا هەیە و، بۆ بە کردەیی kirdeyî (عملی) بەکاردەبرێ. هەروەها لە پەهلەویدا وشەی پێیتەك pêytek هەیە، کە لەو وشە سانسکریتیەوە هاتووە.

Peyje پەیژە (← ناردیوان nardîwan). پەیژە peyje > پەی pey + ژە je > پێ pê + ژە je. ژە je وێنەیەکی دیکەیە بۆ "جەهـ ceh" واتە: جێ cê.

P پ

جەهـ ceh لە کوردیی باکووردا جیٚ cê یە. کەواتە: پەیژە peyje مانای: جیٚی پیٚ cêy pê. تەنانەت لە کوردیی نیٚوچەی ئەردەلاندا وشەی پەیجە peyce لە جیاتی پەیژە peyje بەکاردیٚ.

Pez پەز/ pes پەس (مەڕ meř، یان مەڕ و بزن بە تیٚکەڵی) لە وشەی ئاڤیٚستایی پەسەڤ pesev و پەزوو pezû و پەسوو (ك) pesû(k) ەوە هاتووە.

Pezmende پەزمەندە، بە مانای پاشەکەوتکردن pashekewtkirdin (إدخار) لە پەژمەندە pejmende و پاش ماندە pashmande و پاش مان pashman ەوە هاتووە، واتە: شتیٚك کە لە پاشەوە بە جیٚبمیٚنیٚ و اشکەوتکرابیٚ واتە: خرابیٚتە پاشەوە و لە بەردەستدا دانەنرابیٚ.

Pê پیٚ، بە پەهلەوی باد bad ە و لە فارسیدا بووە بە پا pa، وەك هیٚندەك شیٚوەزاری کوردی.

Pêchewane پیٚچەوانە < پیٚچ pêch + وانە wane. پیٚچ pêch و خیٚچ xêch (خوار و خیٚچ xwar û xêch) و ویٚچ wêch (پیٚچ و ویٚچ pêch û wêch) لە پیٚچیٚ pêchê ەوە هاتووە، واتە: جیٚی پیٚ cêy pê. وانە wane مانای ڤاژی vajî یە. وشەی وانە لە پەهلەویدا eparûn ە، کە بووە بە پاروون parûn و واروون warûn (دەنگی پ p بووە بە و w) واروون warûn بووە بە وان wan و، وانە wane و، وا wa، واتە: دژی جیٚ پیٚ dijî cê pê واتە: دژی ڕیٚبازی سووڕانی پیٚ. وشەی eparûn ی پەهلەوی، لە فارسیدا بووە بە وارونە warûne.

P پ

Pêl’aw/v پێڵاو/ ڤ < پێ pê + له lê (لـ li)+ (نا na) و/ڤ w/v دوه هاتووه، واته: پێله ناو/ڤ pê le/i naw/v.

Pênaw/v پێناو/ ڤ (له پێناو/ڤ le pênaw/v) < پێ pê + ناو/ڤ naw/v < پێ pê + ناو/ڤ naw/v < پێ pê + هەنگاو/ڤ hengaw/v (← شەقاو sheqaw).

Pêrar پێرار، له پێش پار par دوه هاتووه. وشەی پار par له پێش pêsh + یار yar دوه هاتووه. یار yar وشەیەکی دیکەیە بۆ ساڵ sal. ساڵ sal له ئاڤێستادا یار yar ە و له زمانی ئەڵمانیشدا هەر یار jahr ە. پێش ـ پار ـ یار pêsh-par-yar بووه به پێرار Pêrar.

Pêřist پێڕست، به پێی رست be pêy rist بۆ زنجیرەی بەندەکانی نێوەرۆکی پەرتۆك دێ، کە لە پەهلەویدا: pêrst و لە فارسیدا بووە بە فهرست و لە عەرەبیدا کراوە بە فهرس. لێرەدا: فارسی دەنگی پ p ی کۆنی نە پاراستووە و کردوویەتی بە ف f، ئەمەش کۆنێتیی زمانی کوردی پێشاندەدا.

Pêst پێست، لە وشەی ئاڤێستایی پەستە peste و پاستۆ pasto وە هاتووە، کە لە فارسیدا بووە بە پوٚست pûst و لە فەڕەنسیدا peau.

Pêsh پێش، لە ئاڤێستادا peytîsh ە و لە پەهلەویدا بووە بە pat(î)sh و دوایی بووە بە پێش pêsh لە فارسیشدا پیش pîsh.

Pêshmerge پێشمەرگە. پێشمەرگە ئەو کەسە نییە کە بەرلەوەی خەلك بمرن، یان بکوژرێن، ئەو بمرێ، یان بکوژرێ. بەلکو ئەو

P پ

کەسەیە پێش بە مەرگ (مردن)ی خەڵك دەگرێ، واتە: بەر بە مەرگ (مردن) دەگرێ، بەکورتی: خەڵك لە مردن دەپارێزێ. کورد دەبێژن: پێش بگرە لێی، یان: پێشی لێبگرە، واتە: رێ مەدە پێ بێتە پێشێ.

Pêxawis پێخاوس/ پێخواس pêxwas/ پێخاوس < پێ pê + خاو xaw + س s. خاو xaw مانای ← رووت rût و لەگەڵ هیچ شتێك تێکەڵنەبوو. س s یان لە "ساو saw" (ساف saf) ەوە دێ، یان لە سا sa > ئاسا asa وە دێ.

Pêxust پێخوست، شوێنێکە کە پێ خرابێتە سەری. لە پێخست pêxist ەوە هاتووە، سەرنجی پێ خستنە سەر pê-xistin-e ser بدە.

Pine پنە. تەختەی نان لەسەر دروستکردن. پێدەچێ پنە pine پێوەندیی بە وشەیەکی زۆر کۆنەوە هەبێ کە لە کوردیی ئەورۆدا نەماوە، ئەوەش پان pan (نان) ە. نان nan بە لاتینی panis ە و بە فەڕەنسی pain و بە هیندی پانی panî یە. Panier لە ئەڵمانیدا بە خواردنێك دەگوترێ کە وردەنان رۆکرابێ لەسەری.

Piř پڕ، بە پەهلەوی: پور pur ە، کە لە کوردیدا بە مانای ← تژی tijî و ← زۆر zor یش دێ.

Pird پرد/ پر pir، وشەیەکی هیندۆئەورووپاییی کۆنە، بە ئاڤێستایی: پرتەڤ pirtev ە، لە ئینگلیزیدا Bridge و، لە ئەڵمانیدا Brücke و لە فەڕەنسیدا pontە و، لە فارسیدا بووە بە پُل (کە دەنگی ر r کۆنترە لە دەنگی ل l). بۆ وێنە، فارسی: روخت rûxt (← رووت rût) ی کردووە بە لُخت loxt.

P پ

Pirj (← پرزە pirze).

Profayil پرۆفایل. لە Profile ی ئینگلیزییەوە هاتووە. کە مانای دیمەنی لاتەنیشت dimenî latenîsht ە و بە ئەڵمانی پرۆفیل profil ە.

Pirs پرس/ پرسین pirsîn (پرسیارکردن). بە پەهلەوی: پۆرسیتان porsîtan و پورسیتەن pursîten ە.

Piřûpûch پڕوپووچ، لە پڕ piř (← تژی tijî) و پووچ pûch (پووت pût)ەوە نەهاتووە، بەلکو، پڕ piř لێرەدا، لە فڕ fiř و ڤڕ viř ەوە هاتووە، کە بە مانای ← درۆ diro و دەلەسە delese دێ لە کوردیدا. ڤرتۆ virto (درۆزن dirozin، فیشالکەر fîshalker)ە. پڕوپووچ piřûpûch واتە: درۆ و پووچ diro û pûch. وشەی فریو firîw پێوەندیی بە فڕ fiř و ڤڕ viř واتە: درۆ diro وە هەیە، کە لە فارسیدا بووە بە فریب ferîb.

Pirzang پرزانگ (منداڵدان mindal’dan). زانگ zang زانگە zange یە جێی زایینە. پڕ pir کورتەی پووسار pûsar ە کە بە پەهلەوی مانای ← منداڵ mindal’ ە و لە فارسیدا بووە بە پسر pser و پور pûr و، لە کوردیی باکووردا بووە بە پس (سەرنجی وشەی پسمام pismam واتە: کوڕی مام بدە).

Pirze پرزە (چالاکی chalakî، جوولە cûl’e) (پرزەی لەبەر بڕا) لە ئاڤێستادا سپەرز sperz ە. وشەی ← پرژ pirj لەمەوە هاتووە. سەرنجی وشەی ئەڵمانی Spritzen پرژاندن بدە.

Pis پس/ کوڕ kuř (پسمام pismam/ کوڕی مام kuřî mam). (← پرزانگ pirzang).

Pisûl'e پسووڵە، لە پتووڵە pitûl'e ەوە هاتووە. پتووڵە pitûl'e بچووککراوەی ← پەتە pete یە، واتە: پارچە کاخەز parche kaxez.

Piyade پیادە، واتە: کەسێك کە بە پێ بڕوا بە ڕێوە. پیادە piyade > پێ pê + یا ya + دە de. دە de لە دەو dew ەوە هاتووە. دەو dew مانای: ڕۆیشتن و راکردن. پیادە piyade هەر وەك خۆی کەوتووەتە فارسی و ترکییەوە. وشەکە فارسی نییە، چۆنکە ئەگەر فارسی بوایە، دەگوترا پایادە payade. پێ pê بە فارسی: پا pa یە، نەك پێ pê.

Piyal'e پیاڵە، وشەیەکی یۆنانییە pialé کە لە عەرەبیدا بووە بە فیالجە. دەنگی پ p لە زمانی کوردی و زمانە هیندۆئەوروپاییەکانی دیکەدا، بەزۆری لە عەرەبیدا، دەبێتە ف f.

Piyare پیارە، واتە: زڕ zîř، شت، یان، کەسێکی نا ڕەسەن (نا ئەسڵ)، سەرنجی وشەی باوەپیارە bawepiyare بدە. پیارە piyare لە پیاو ئاوارە piyaw-aware واتە: پیاوێك کە لە شوێنێکدا بێ شوێنی خۆی نەبێ.

Pîl پیل، وشەکە فەڕەنسییە pile بە پاتری بچووك دەگوترێ.

Pîne پینە، وێنەیەکی دیکەی چینە chîne یە، کە لە چنین chinîn ەوە هاتووە، واتە: چنینی پارچە پەڕۆیەك، یان، شتێکی دیکە. وشەی تەنین tenîn یش هەر لەم بابەتەیەو، چنین chinîn ە، بە گوڕینی دەنگی پ p و چ ch و ت t بۆ یەکدی.

Pîr پیر، له ئاڤێستادا وشەی پەرۆ pero و پەریە perye هەیە، که بە مانای پێشین دێ. که له کوردیی ئەوڕودا بووه بە بەروو berû و بەری berî واته: ئەوەی لە پێشەوە هەبووه. وشەی پێش pêsh یش هەر لەمەوه هاتووه. دەنگی ر r گۆڕاوه بە ش sh.

Pîrot پیرۆت (نێوی پیاوه). رەنگه پیرۆت pîrot وێنەیەکی دیکەی وشەی پیرۆز pîroz بێ، له کاتێکدا پیرۆز بۆ نێوی ژن بەکاردەبرێ، پیرۆت بۆ پیاو. ئەستێرەی کۆ ko نێویکی دیکەشی هەیه که ئەوەش پیرۆ pîro یه و به عەرەبی "ثریا". رەنگه pîro له pîroz ەوه هاتبێ. شێمانەیەکی دیکەش هەیه، ئەوەش ئەوەیه بنچینەی وشەکە فرۆت frot ی پەهلەوی بێ که مانای هاتنەخوارەوه، خۆ نزمکردنەوەیه. له کوردیی باشووردا وشەی فرووت firût هەیه بۆ نێوی پیاوان و بە مانای بێفیز bêfiz دێ.

Pîroz پیرۆز، پیرۆز pîroz له زمانی کوردیدا به مانای "مبارەك" و "موقەدەس" دێ. ئەم وشەیه له ئاڤێستادا (peytî-rewcheh پەیتی - رەوچەھ)ە، وله پازەندا pêroj و pêroz پێرۆزه. وشەی پیرۆز له زاری عەرەبیدا بووه به "فیروز". وشەی پیرۆز له زمانی کوردیدا به هێندەك مانای دیش بەکاردێ، وەك: "سپی رۆژ"، "به فەڕ"، "به پیت" (به بەرەکەت)، "دەگمەن"، "دانسقە". رەوچەھ rewcheh ی ئاڤێستایی مانای ← رۆژ rojە، که رۆژ roj لای کوردی کۆن و لایەنگرانی هێندەك ئاینی کوردی، وەك

ئێزدی و یارسان و ئەلەوی پیرۆزە.

Pîroze پیرۆزە کە بە وێنەی "پیرۆژە pîroje" ش هەیە، وادیارە پێوەندیی بە "دەگمەن degmen" و "دانسقە danisqe" ەوە هەیە، واتە: بەردێکی بە نرخ کە کەم دەستدەکەوێ و، لای خەلك بەڕێز و پیرۆزە.

Pîrozî پیرۆزی (قدسیة). لە پەهلەویدا پێرۆژیھ pêrojîh ە و لە فارسیدا وەك پیروزی و فیروزی بەکاردەبرێ، بەڵام بە مانای سەرکەوتن و زاڵبوون دێ، نەك "موقەدەسی".

Pîs پیس (← گەمار gemar) لە پیزی pîzî (واتە: کونی قوون) ەوە هاتووە کە گەمارە. ئەم وشەیە لە کوردیی زازاکیدا بە مانای ورگ wirg دێ کە پیسایی تێدا کۆدەبیتەوە. پیزەوەند pîzewend واتە: گەواد (جێکێش cêkêsh). هەر بەو شێوەیە وشەی پیس pîs و پێزەوەنە بە شێوەی pezeveng چووەتە زاری ترکییەوە.

Pîtol’ پیتۆڵ/ پیتۆر pîtor. فەیلەسووف feylesûf، بلیمەت bilîmet، قسەزان qisezan. پیتۆر pîtor < پیت pît (حرف) + ۆر or. ۆر or کورتەی وار war ە، واتە: خاوەن xawen. پیتۆر pîtor کەسێکە کە خاوەن قسە بێ و بزانێ چ دەبێژێ. عەرەب بەوە دەبێژن "حکیم" کە لە "حکمة" وە هاتووە.

Pol’a پۆڵا، بە پەهلەوی پۆلڤات polvat و پوولافت pûlaft هەیە، کە لە فارسیدا بووە بە پولاد و لە عەرەبیدا فولاذ

Popeshmîn پۆپەشمین (پارچە تەونێکە دەدرێ بە خۆدا) < پۆ

po+ پەشمین peshmîn. پۆ po (واتە: تێوەدانی تەون). پەشمین peshmîn لە پەژمین pejmîn ەوە هاتووە (← پەژم pejim).

Postal' پۆستاڵ. > post پۆست (pêst پێست) + al' ئاڵ. ئاڵ al' کورتکراوەی کاڵە kal'e یە، کە بریتییە لە پێڵاوێکی چەرمین. وشەی کەڵاش kel'ash کە لە کاڵاش kal'ash ەوە وەرگێراوە، postal' هەر لەم بنەڕەتەوەیە واتە: کاڵەی لە پێست دروستکراو kal'ey le pêst dirustkiraw.

Potîn پۆتین (پێلاوێکە وەك لاپچین)، پۆت pot هوردەخۆڵە، واتە: پۆتین پێڵاوێکە بۆ رۆیشتن بە نێو هوردەخۆڵدا.

Proje. پرۆژە. لە projet ی فەڕنسییەوە وەرگیراوە، کە بە شێوەی پرۆژێ projê دەردەبڕدرێ. لە ئینگلیزیدا project و لە ئەڵمانیدا projekt ە، کە بەمانای پلان و نەخشەیە بۆ کردنی کارێك.

Prose پرۆسە، بەمانای رەوەند rewend ی کارێك، هێڵی گەڕیانی کارێك، وشەکە processus ی لاتینییە کە لە ئینگلیزیدا process و لە ئەڵمانیدا prozeß ە، کە بە مانای بەگژ یەکداچوون لەسەر مافێك، بەتایبەتی لەڕێی دادگەوە. وشەکە لە فەڕەنسیدا procès یە کە بەشێوەی پرۆسێ prosê دەردەبڕدرێ. کوردی و فارسی لە فەڕەنسییەوە ئەم وشەیەیان وەرگرتووە.

Pûch پووچ (← bosh بۆش).

Pûl پوول، لە وشەی یۆنانی obolos ' (οβολός) ەوە هاتووە.

Put پووت (← bosh بۆش).

Q ق

Qabîne قابینه/ **Kabîne** کابینه. وشەیەکە لە بنەڕەتدا لاتینییە **capanna** کە بۆ ← کۆختە **koxte** بەکاربراوە. لە فەرەنسیدا **cabine** و لە ئەڵمانیدا **Kabine** یە و، بۆ ژووری بچووك بەکاردێ. بەڵام لە زمانی کوردیدا بۆ کۆمەڵەی وەزیرانی حکوومەتێك بەکاردێ.

Qach قاچ (قاچ و قول **qach û qûl**). قاچ **qach** بە هۆی جێگۆڕکێی شوێنی دەنگی ق **q** و چ **ch** ەوە، قاچ **qach** لە چاق **chaq** ەوە هاتووە. چاق **chaq** وشەیەکی هاوماناى پاق **paq**ە، کە پێ **pê**/ پا **pa** یە. پاق **paq** و چاق **chaq** هەردووکیان بە مانای لاق **laq**/ لنگ **ling** دێن لە کوردیداو، لە کوردیدا هەن. ئەوجا قاچ **qach** و پاچ **pach** یش یەك وشەن و، دەنگی پ **p** بووە بە ق **q**. قاچ **qach** < پاچ **pach**. پاچ **pach** واتە: پێیی بچووك کە پاچ **pach** پاچك **pachk**ە.

Qach û Qûch قاچ و قووچ (ساختە) < **kech û kirûch** کەچ و کرووچ

Qalor قالۆر، بە تفەنگی سادە دەگوترێ (سەرنجی: قالۆرەشکاو **qaloreshikaw** بدە). قالۆر **qalor** لە گالۆر **galor** ەوە هاتووە. گالۆر **galor** بە لاسکی گیا دەگوترێ کە نێوەکەی ← ڤالا **vala** (← بۆش **bosh**) بێ، وەك ← لوولە **lûle**. هەر لە زمانی کوردیدا بە هێسکی قاچ (← ئێسقان **êsqan** ی ← قاچ **qach**) دەگوترێ: گاللۆر **gallor**. گا **ga** وشەیەکی دیکەیە بۆ جێ، سەیرانگا/سەیرانگە **seyranga/e**

لۆر lor لە: ← بلوێر bilwêr/ بلوور bilûr ەوە هاتووە، کە لوولەیەکی نێو بۆشە.

Qam قام، وشەیەکی دیکەیە بۆ مەقام (← گۆرانی goranî). قام qam > کام kam > کلام kilam. کلام kilam لە کوردیی باکووردا مانای ← گۆرانی goranî یە. کلام kilam وشەیەکی کۆنی هێندۆئەوروپاییە. (← کلام kilam). "مقام" ی عەرەبی لە "قام" ی کوردییەوە وەرگیراوە. وشەی قام qam بە مانای ← پێنجە pênce/ پەنجە pence ش دێ.

Qamîsh قامیش، لە قام ـ هیشك qam-hîshk ەوە دێ. ← قام qam مانای ← پەنجە pence (← تلی tilî) دێ. قامە qame و خامە xame یەك ڕەگیان هەیە. قامیش qamîsh مانای: پەنجەیەکی هیشکە. قامیش خۆی لە شێوەی پەنجە دایە و، قامکێکی هیشکە و، ئەو تەڕاییەی لە پەنجەی مرۆڤدایە لەو قامکەدا نییە.

Qamûs قاموس، ئەم وشەیە لە زمانی عەرەبیدا بە مانای ← فەرهەنگ ferheng (← وشەنامە wishename) و نێوەندی ← زەریا zerya بەکار دێ، لە بنەڕەتدا وشەیەکی لاتینییە و لە وشەی campus ەوە وەرگیراوە، کە بە مانای زەوییەکی تەختە. وشەی کامپ kamp و کامپینگ camping یش هەر لەمەوە وەرگیراوە.

Qanûn قانوون. لە κανόνι یۆنانییەوە هاتووە کە بە مانای ← دەستوور destûr و نەریت nerît ە.

Qap قاپ (← گەپ gep).

Qapût قاپووت. لە وشەی skaputzeی ئەڵمانییەوە هاتووە

که له بنەڕەتدا cappuccio ی ئیتالیاییه و به ئینگلیزی cape ە. بۆ ئەو کڵاوه بەکاردەبرێ که به لای سەری پاڵتۆوەیه. بەڵام له کوردیدا بۆ پاڵتۆ pal'to ← بەکاردەبرێ.

Qare قاره. به پێنج بەشەکەی جیهان دەگوترێ. له وشەی لاتینی quartarius ەوه هاتووه، بەم شێوەیه کەوتووەته زاری عەرەبی و فارسی و کوردییەوه.

Qarîn قارین (کارین karîn، کانین kanîn) هەرسێکیان به مانای توانین twanîn دێن. وشەیەکی کۆنی هێندۆئەوروپاییه. سەرنجی وشەی können ی ئەڵمانی و to can ی ئینگلیزی بدرێ.

Qas قاس (← گەز gez).

Qash قاش (کووزێك له شتێك). قاش qash له کاژ kaj ەوه هاتووه. دەگوترێ: مارەکه کاژی دەردا، واته: قاشێکی تەنك له پێستەکەی جیابووەتەوه. وشەی کووز kûz یش، به گۆڕانی دەنگی ژ j بۆ ز z له کووژ kûj ەوه هاتووه و کووژ kûj بووه به کاژ kaj و ئەوجا به قاش qash، یان به پێچەوانه. وشەی قوژبن qujbin که کووژی kûjî و کۆژین kojîn یشی پێدەڵێن، هەروەها وشەی گۆشه goshe > گۆژه goje > کۆژه koje > کۆزه koze > کووژه kûje > کووز kûz هەموویان پێوەندییان به یەکەوه هەیه (← کۆخ kox/ کۆخته koxte).

Qawirme قاورمه، له چەورمه chewirme ەوه هاتووه. مه me کورتەی "مەنی menî" یه (چەورەمەنی chewremenî). دەقەورێنم deqewrênim واته: دەچەورێنم dechewrenim واته: له

Q ق

ڕووندا سۆریدەکەمەوە. قاورمە qawirme چووەتە زاری ترکییەوە.

Qawirme sewzî قاورمەسەوزی: چێشتێکی سنەییانەیە، فارسەکان کردوویانە بە "قورمە سبزی".

Qawit قاوت (نانی هاڕاو و کراو بە ئارد) > قاو qaw + ت t. قاو qaw (کاو kaw) واتە: جووراو cûraw (هورد و خاشکراو hurd û xashkiraw). وشەی کاوێژ kawêj (جوونەوە) لەمەوە هاتووە.

Qel'a قەلا/ Qel'at قەلات، بەو خانووانە گوتراوە کە لەسەر کەل kel (چیا chiya) دروستکراون. وشەی کەلو kelu ش کە خانووی بلندە، هەر پێوەندیی بەمەوە هەیە. قەلات کەلات kelat ە کە لە فارسیدا هەروا بەکاردەبرێ و لە عەرەبیدا بووە بە قلعة.

Qel'at قەلا/ Qel'a ←) کەلو Kelu قەلات).

Qel'em قەڵەم (پێنووس pênûs).

ئەم وشەیە لە عەرەبی و فارسی و ترکیدا بەکاردەبرێ. وشەی قەڵەم (قلم) لە قورئاندا هەیە ((ن والقلم وما یسطرون. سورة القلم (ك) 68/1)). وشەی قەڵەم qel'em لە وشەی کوڵۆم kul'om ەوە هاتووە، کە ئەو پارچە دارە باریکەیە کە دەرگەی پێ دادەخن. (بۆ نموونە: دەرگەیان ← کلیل kilîl و کلۆم (کوڵۆم) دا). وشەی کوڵۆم لە پەهلەویدا هەیە. وشەی "کلك kilik" لە کوردیدا بۆ "قەڵەم qel'em" بەکاردێ کە ئەوەش کوتکراوەی کلۆم kil'om ە، لە ڕێی کلۆمـ ـ ك kil'omk ەوە.

Qemterkirdin قەمتەرکردن (⟵ kemtyar کەفتیار/ keftyar کەمتیار).

Qenare قەنارە، پارچە ئاسنێکە کە قەساب، ئاژەڵی سەربردراوی پێدا هەڵدەواسن. ئەم وشەیە لە بنەڕەتدا، کەنارە kenare یە و، وشەیەکی کۆنی هێندۆئەورووپاییە و لە گەننارە gennare ی یۆنانییەوە هاتووە. لە زمانی ئەڵمانیدا وشەی kannare هەیە بۆ لغاوی ئەسپ و، وشەکە بەکاردەهێنرێ بۆ کۆنترۆڵکردن و لە جووڵەخستنی شتێك. ئەم وشەیە لە عەرەبیدا بووە بە قَنارة.

Qendax قەنداخ (شەکراوی کوڵاو). قەند qend مانای کولۆ شەکرە و، لە وشەی سانسکریتی کهەندە khende دوە هاتووە. کە وشەی ئینگلیزی coundy لەمەوە هاتووە. داخ dax (گەرم بوون تا هەندازەی سووتاندن). داخ dax بە پەهلەوی داگ dag ە.

Qenefe قەنەفە، جۆرە کورسییەکە. وشەکە لاتینییە و لە فەڕەنسیدا، بە شێوەی canapé و ئەڵمانیدا بە شێوەی kanape بەکاردێ.

Qep قەپ/ قەپلێدان qeplêdan (⟵ گەپ gep) ە.

Qepal’ قەپاڵ (⟵ گەپ gep).

Qepan قەپان، جۆرە تەرازوویەکە بۆ شتکێشان. لە وشەی یۆنانی γαppán (گەپپان) دوە هاتووە، کە لە یۆنانییەوە، کەوتووەتە فەڕەنسییەوە و، زاری عەرەبی کردوویەتی بە "قبّان".

Qepoz قەپۆز، لە: کەپۆز kepoz دوە هاتووە. کەپۆ/کەپوو kepo/kepû، کەپ kep بە مانای ⟵ لووت lût (بێڤل bêvil) دێن لە زمانی کوردیدا. کەپ kep لە زمانی کوردیدا بە

شتێك دەگوترێ كە لە شتێكی دیكەوە، دەرپەڕێ بەڵام بە مەرجێك هەر بە شێك بێ لەو شتە. كەواتە: كەپۆ/كەپوو kepo /kepû پارچە شتێكە كە لە لەشی مرۆڤ، یان لە شتێك دەرپەڕیبێتە دەرێ. ز z كورتەی زن zin ە، كە مانای ئاودانەدەرەوە awdanederewe دەگەیەنێ، سەرنجی وشەی تەڕەزن terezin بدرێ، كە مانای تەڕی دانەدەرەوە terî danederewe دەگەیەنێ و لە دزن dizin و دزین dizîin ەوە هاتووە، سەرنجی وشەی: ئاودز awdiz و دەنگدز dengdiz بدرێ.

Qerax قەراخ (لێوار (lêwar وشەیەكی دیكەش بۆ قەراخ qerax هەیە، كە ئەوەش كەراخ kerax ە. كەراخ kerax > كەر ker + ئاخ ax. كەر ker لە كەرت kert ەوە هاتووە، كە مانای بەش besh، واتە: لەتی شتێك letî shitêk. ← ئاخ ax مانای ← خاك xak ە. كەراخ/قەراخ k/qerax واتە: بەشی لای خاك (لای ئاخ lay ax، كەنار ئاخ kenar ax واتە: كەناری هیشكانی). وشەی كەرخ kerx كە لە كوردیدا بۆ ← سنوور sinûr (كەوشەن kewshen) بەكاردەبرێ، لەم وشەی كەراخ kerax ەوە هاتووە. بەشی كەرخ kerx لە بەغدا لەم كەراخ ەوە هاتووە، كە بە عەرەبی شاطيء ە.

Qerebû قەرەبوو (قەرەبوو كردنەوە qerebû kirdinewe). قەر qer نێوی فریشتەی بەختە، كە جارجار، لە شێوەی مرۆڤدا، دەردەكەوێ، وەك خێری زیندوو، كە یارمەتیی لێقەوماوان دەدا و، بەختیاریاندەكا.

قەرەبووکردنەوە، واتە: بەختیارکردنەوە و، لابردنی زیان و هێنانەوەی بەخت بۆ جێی خۆی. هەر لە کوردیدا چەند وشەیەکی دیکە هەیە کە پێوەندییان بە رەگی قەر qer ەوە هەیە، وەك قەرقۆت qerqot کە بە کەلوپەل kelupel ی نێوماڵ دەگوترێ، کە قەرەبووکردنەوە qerebûkirdinewe لێرەدا، بە مانای کەلوپەل تازە کردنەوە tazekirdinewe دێ.

Qeresûran قەرەسووران، ترکەکان ئەم وشەیە، بۆ ئەو پاسەوانانە بەکاردەبەن، کە لە سەر جادەکان دەوەستن بۆ دژایەتیکردنی جەردە و چەتە. وشەکە لە قەرە qere + سوور sûr + ان an ەوە هاتووە. قەرە qere لە گەڕ geř ەوە هاتووە، کە بە مانای شەڕو و زۆرانبازییە. سوور sûr کورتکراوەی سوار swar ە و ئان an نیشانەی گەلە، واتە: ئەو سوارانەی کە بۆ شەڕ و گەڕ و بەربەرەکانی ئامادەن. گەڕەسواران geřeswaran قەرەسووران qeresûran کەوتووەتە فارسییەوە.

qerewêt قەرەوێت/ قەرەوێتە qerewête/بۆیمباخ boyimbax کە بە کوردی ملبەند milbend ە و، بە عەرەبی (رباط) ە و، بە ئەڵمانی کراڤاتە krawatte یە، کە سووکراوە و بووە بە کراڤات krawat و بە فەڕەنسی cravate و بە ئیتالیایی cravatta لە بنەڕەتدا وشەیەکی کرواتی یە. زەمانی کۆن، خەلکی کرواتستان (کە پارچەیەك بوو لە یۆگۆسلافیا و دوایی سەربەخۆ بوو)، جۆرە ملبەندێکیان دەبەست بە

ملیانەوە، کە دوایی، بە هێندەك دەستکارییەوە، بوو بەو کراڤاتەی کە ئەورۆ لە ئەوروپا و لە هەموو جیهاندا بەکاردەبرێ.

Qersîl قەرسیل/ قرسیل qirsîl بەو لاسکە سەوزانەی دەخڵ دەبێژن کە ئاژەل دەیخۆن. < قر qir + سیل sîl. قر qir لە قرتاندن qirtandin ەوە دێ، کە لە بنەڕەتدا کرتاندن kirtandinە بە گۆڕینی دەنگی ك k بۆ ق q. سیل sîl و شیل shîl و شیر shîr چەند وێنەیەکی یەك شتن کە ئەوەش: شیرە shîre ی ئەو لاسکانەیە کە ئاژەڵەکان دەیانقرتێنن و دەیانخۆن.

Qes قەس (← قێز Qêz).

Qeshe قەشە، کە لە عەرەبیدا بووە بە "قس" و لە فارسیدا بووە بە کشیش kashish لە بنەڕەتدا وشەیەکی سریانییە.

Qeware قەوارە/ قەواڵە qewal'e. لە گەورە gewre ەوە هاتووە، کە لێرەدا مەبەستی گەورەیی gewreyî (زلێتی zilêtî) شتە.

Qeychî قەیچی/ ← مەگریجەنی megrîcenî لە قیچا qîcha ی مەنگۆلی (مەغولی) یەوە هاتووە، کە کوردییەکەی برنگی biringî یەو لە: برڕ biř + ن n + گی gî یەوە هاتووە و، ئامێرێکە بۆ هەڵپاچین و بڕینی تووکی مەڕ بەکاردەبرێ.

Qeyran قەیران، وشەیەکە لە زمانی کوردیدا بە مانای "مۆڵەت mol'et و ← ماوە mawe" بەکاردەبرێ. دەبێژن "نەخۆشەکە قەیران دانرا بۆی"، واتە: ماوەیەك دانرا بۆی، یان دەمرێ، یان، نامرێ. قەیران qeyran، لە کەیران keyran ەوە هاتووە، دەنگی ك k بووە بە ق q. (وەك: رك rik و رق riq،

کین kîn و قین qîn). لەم وشەیەدا، پارچەیەك هەیە، ئەوەش کەی key ە، واتە: چ کاتێك، کەینێ؟ ?keynê زۆر ڕێی تێدەچێ کە کەیران keyran کەینان keynan بووبێ. کەین keyin. لە زمانی کوردیدا بە مانای: نێوان nêwan (بۆ زەمان zaman) دێ. کەواتە، کەین ـ نان keyin nan واتە: کەین ـ دا ـ نان keyin-da-nan، کات دانانە بۆ شتێك.

Qêz قێز، واتە: ئارەزووبوون لە شتێك arezûbûn le shitêk (قێزم qêzim دەبێتەوە لێی debêtewe lêy) واتە: ئارەزووم لێی دوور کەوتووەتەوە. قێز qez و قەز qez و قەس qes و حەز ĥez و هەژ hej و بێز bêz هەموو یەکمانان و هەموو ئەم وشانە لە شێوە زارەکانی کوردیدا هەن و گشتیان ئارەزوو دەگەینن، سەرنجی وشەی ← بێزوو bêzû بدرێ کە حەزی ژنی زکپڕە لە هێندەك خواردن.

قێزلێهاتن qêzlêhatin/ قێزەون qêzewin واتە: حەز لێنەبوون ĥez/j lênebûn و دڵتۆران dil'toran لە شتێك.

Qilîchk قلیچك (← کلیل kilîl/کلیت kilît).

Qilîl قلیل (← کلیل kilîl/کلیت kilît).

Qilîsh قلیش، واتە: درزی گەورە لە دیوار، یان دار، یان لە شتێکی دیکە. قلیش qilîsh > قل qil + یش îsh. قل qil > قەل qel > کەل kel. یش îsh > یشك îshk > یچك îchk. کەل kel ئەوەیە شتێك بەشێکی لێپەڕێندرابێ، یان، لێکەمکرابێ. یچك îchk نیشانەی بچووککردنەوەیە، وەك

Q ق

دەگوترێ: گوێچك gwêchk (گوێیەکی بچووك). (سەرنجی وشەی ← کەروێشك kerwêshk > کەرگویچك kergwêchk بدرێ. قلیش qelîsh/qilîsh قەلیش لە کەلیچك kelîchk ەوە هاتووە، واتە: کەلییەکی بچووك kelîyekî bichûk (← کلیل kilîl/ کلیت kilît).

Qiře قڕە، قڕە qiře بە کەسێك دەبێژن کە لە هەڵماتێن hel'matên (یاریی کەلان yarîy kelan) دا، دوای هەمووان بێ. قڕە qiře لە کڕە kiře وە هاتووە. کە لە کوردستاندا بۆ شایی، یان بۆ شین، پلاو لێدەنێن، دەبێ هێندە زۆر بێ نەگاتە بنکڕ binkiř، بۆ ئەوەی مێوان ناچار نەبێ بنکرەکە بخوات. هێندەك بنەماڵە هەن، شانازی بەوە دەکەن، کە پلاوی وان ناگاتە بنکڕ "واتە: هێندە زۆرە". ئەوجا ئەو مێوانەی درەنگ بێ و دوابکەوێ، بنکر دەبێتە بەشی، واتە: کڕە kiře ی مەنجەلەکە دەمێنتەوە بۆی. قڕە qiře، کە بە مانای دواکەوتوو، بە جێماوە، لەم کڕە kiře یەوە سەریهەڵداوە.

Qisil' قسڵ، لە کلس kilis ەوە هاتووە، بە گۆڕینی دەنگی ك k بۆ ق q و جێگۆڕکێی شوێنی دەنگەکانی وشەکە کلس kilis بووە بە قلس qilis و ئەوجا قلّس qil'is و دوایی قسڵ qisil'. وشەی کلس kilis لە وشەی لاتینی calx ەوە هاتووە کە لە زمانی ئەڵمانیدا بووە بە kalk.

Qîz قیز (← کچ kich).

Qoce قۆجە، لە: کۆجە koce ەوە هاتووە، کە ← کاسە kase یە. هەر لەمەوە، وشەی کۆجەڵە

kocel’e و کۆجێله هاتووه، که مانای کاسەی گچکەیە. خۆ ئەگەر قۆجە qoce هاوەڵنێو (صفة) بێ، ئەوا له گۆجه goce ەوه هاتووه. (← kech کەچ).

Qofir قۆفر، بە زەوییەکی کشتوکالی دەگوترێ کە بەردی تێدابێ. قۆفر qofir له کۆفر kofir ەوه هاتووه. کۆفر kofir له کۆڤر kovir و کەڤر kevir ەوه هاتووه. کەڤر kevir و کەور kewir له زمانی کوردیدا بە مانای بەرد berd دێن (← کەڤر kevir/کەور kewir).

Qol’ قۆڵ، وشەیەکە پێوەندیی بە کۆڵ kol’ ەوە هەیە. چووەتە زاری ترکییەوە. وەك kol.

Qonterat قۆنتەرات، له فەرەنسییەوە وەرگیراوە contract ە کە وەك کۆنترا دەردەبردرێ و ct دەرنابردرێ contract، مانای گرێبەند girêbend ە.

Qorix قۆرخ: کردنی شوێنێك بە جێیەکی تایبەتی بۆ کەسێك، یان چەند کەسێك، کە کەسی دیکە مافی بەکارهێنانی نەبێ. وشەکە مەخۆلییە و کەوتووەتە زاری ترکییەوە و ئەوجا کوردی. بنچینەی وشەکە قۆرق ە واتە: ترسە.

Qujbin قوژبن < quj قوژ + بن bin. قوژ quj < گوژ guj < گوش gush < گۆشە goshe. واتە: گۆشە بن goshe bin. له زمانی کوردیدا وشەی کوژبن kujbin یش هەیە کە بە مانای قوژبن qujbin ە.

Qul قول (بە زۆری بە مرۆڤی رەش و بەندە دەگوترێ). له "کۆیله" (عبد) ەوە هاتووە کە بنەڕەتەکەی لەگەل وشەی kuliی ئەلمانی و، cooli ی ئینگلیزی یەکە. وشەکە له بنەڕەتدا kûlî کوولی هێندییە،

Q ق

که بۆ کارکەری هەرزان و بارگران و خزمەتکار و کۆڵکێش بەکاردەبرێ. قول qul چووەتە زاری ترکییەوە: kul.

Qul’ قوڵ، جارێك بە مانای کورت kurt ە (سەرنجی وشەی دارەقوڵە darequl’e ی هەقەکان بدرێ کە بە مانای دارە کوڵە dare kul’e یە). قوڵ qul’ مانایەکی دیکەشی هەیە، ئەوەش کوڵ Kul’ ە، کە لە کوڵاندن kul’andin ەوە دێ. قوڵی ئاگر qul’i agir واتە: کوڵی ئاگر kul’i agir (← کەلاندن/کوڵاندن kelandin/kul’andin). وشەی قوڵپ qul’p (قوڵپە قوڵپی ئاو و خواردنی سەر ئاگر) هەر لە مەوەدێ.

Qumash قوماش. لە بنەڕەتدا وشەی فەرەنسی chemise ە کە مانای کراس kiras ە و، لە عەرەبیدا بوو بە قمیص. قەمسەلە qemsele کە جۆرە چاکەتێکە هەر لەم بنەڕەتەوەیە.

Quř قوڕ/ حەری ĥerî/ هەری heî واتە: گڵی تەڕکراو بە ئاو. هەرسێ وشەکە و، وشەی خۆڵ xol’ یش هەر لە وشەی ← گڵ gil’ ەوە هاتوون. گڵ gil’ و کڵ kil’ هەردووکیان پێوەندییان بە گڕ giř ەوە هەیە. سەرنجی وشەی گلبێنە gil’bêne ی ← تەندوور tendûr بدرێ، کە کونێکە بۆ بێندان bêndan (هەناسەدان henasedan) بۆ ئاگری تەندوورەکە و لە بنەڕەتدا گڕبێنە giřbêne یە. دیارە گڵ gil’ لە بنەڕەتدا لە ئەنجامی گڕگرتن giřgirtin ی شتێکەوە هاتووە و بووە بە گڵ (خۆڵ xol’). کڵ kil’ یش هەر وایە. کڵ kil’ بە شوێنی بە ئاگر سۆرکردنەوەی سواڵەت swal’et دەگوترێ.

Quřentêne قوڕەنتێنە، شوێنێكە بۆ تێداهێشتنەوەی ئەوانەی نەخۆشیی درمیان هەیە تا بە خەڵكی دیكە نەگا. وشەكە فەڕنسییە **quarantane**.

Quřimsax قوڕمساخ (← ترمپف **tiřimpif**).

Qurmîsh قورمیش، قورمیش كردن، واتە: كۆك كردن **kok kirdin** ی كاتژمێر **katjimêr** لە قورولموش **kurulmuş** ی تركییەوە هاتووە كە بە مانای سازكردن **sazkirdin** و كۆككردن **kokirdin** ە (كۆك **kok**).

Qurtim قورتم (خرطوم) ← قووتدان **qûtdan**.

Qûl' قووڵ/ **Kûr** كوور. هەردووكیان هەر یەك وشەن بە یەك مانا، بە گۆڕینی دەنگی ق **q** و ك **k** و دەنگی ر **r** و ڵ **l'** بۆ جێیی یەكدی. لە سانسكریتدا وشەی گەبهەر **gebher** هەیە بۆ دەمكردنەوە و باویشكدان و فراونكردنی شوێنێك. ئەم وشەیە لە ئاڤێستاییدا بە شێوەی گڤرە **givre** دێ كە بۆ شتێكی شاراوە و قووڵدانراو بەكاردێ. دیارە وشەی ژوور **jûr** (شوێنی نێوەوەی خانوو/ماڵ)، هەروەها گۆڕ **gořِ** (قەبر) و كۆڵین **kol'în** (قووڵكردنی شتێك) پێوەندییان بەمەوە هەیە. بێجگە لەوەش وشەی جُرُف كە لە عەرەبیدا بۆ قوول بەكاردێ لەمەوە وەرگیراوە، كە لە پەهلەویدا هەر بە شێوەی "جرف" **curf** ە. (سەرنجی: "... اسس بنیانه علی شفا جُرُفٍ هارٍ" بده، سورة التوبة 9/109).

Qût قووت، وشەیەكە لەگەڵ ← رووت **rût** دێت (رووت و قووت **rût û qût**) كە ئەوەش هەر مانای رووت **rût** ە و دەنگی ر **r**

Q ق

گۆڕاوە بە ق q. وشەی قووتەڵ qûtel’ (واتە: رووتێکی تەواو رووت) لە رووتەڵ rûtel’ ەوە هاتووە.

Qûtdan قووتدان، بە شتێك دەگوترێ کە بە گەروودا بچێتە خوارەوە. لە هێندەك زاراوەدا بە گەروو gerû دەبێژن قورگ qurg و قوروگ qurug یش هەیە، کە قوڕگqurg پێوەندیی بە وشەی gorge ی فەڕەنسییەوە هەیە کە مانای گەروو gerû ە، لە ئەڵمانیدا وشەی gurgeln هەیە بۆ ئاو لە دەم وەردان، خەرخەرەکردن بە ئاو، یان بە شلاوکێکی دی. بێجگە لە وشەی قورگ qurg، وشەی قورتم qurtim یش هەیە کە وشەی خرطوم لە مەوە هاتووە، وشەی قووتدان qût-dan لە قورتدان qurt-dan ەوە هاتووە کە پێوەندیی بە قورگە وە هەیە. قورت qurt کەوتووتە زاری ترکییەوە و بووە بە غورت ğurt و لە فارسیدا بووە بە گلو gilû.

Qûtel’ قووتەڵ (← قووت qût).

R ر

Ra را، نیشانەیەکە بۆ بۆسەرەوەچوون، وەك: رابوون ra-bûn، راوەستان ra-westan. را ra بە پەهلەوی: راس ras و راه rahە. کە دەنگی س s کۆنترە لە دەنگی هـ h.

Rapermûn راپەرموون (← فەرموون fermûn).

Rastanî راستانی/ راستینە rastîne (← راستەقینە rasteqîne).

Rasteqîne راستەقینە/ راستەقانی rasteqanî، راستینە rastîne. راستەقینە rasteqîne لە ← راست rast + هەقینە heqîne ەوە هاتووە. راستەقانی rasteqanî لە راست rast و هەقانی heqanî وە هاتووە. هەق heq وشەیەکی عەرەبییە. وشەی کوردی پەتی بەرامبەر راستەقینە rasteqîne راستینە rastîne یە کە پێچەوانەی درۆیینە diroyîne یە.

Rastî راستی (← کەرەسە kerese، ← کەرەستە kereste).

Rastîne راستینە (←راستەقینە rasteqîne).

Razan رازان /نووستن/ nûstin/ خەوتن xewtin < راز raz + ئان an. راز raz لە راست rast ەوە هاتووە. چۆنکە کاتێك دەنگی س s و ت t پێکەوە دێن، دەبن بە ز z وەك رستگاری ristgarî کە دەبێ بە رزگاری، راست دەکەیت rast dekeyt دەبێتە راز ئەکەیت raz ekeyt. بەم جۆرە رازان razan لە راستان rastan ەوە هاتووە، واتە: راست خۆڕاکێشان /rastxorakêshan/ راکە(و)تن rake(w)tin. رازاندن

razandin > راستاندن (خەواندن rastandin xewandin)، واتە: راست راخستن rast raxistin. ← رازاندن razandin وێنەیەکی دیکەی راژاندن rajandin ە.

Razandinewe رازاندنەوە، لە ئاڤێستادا وشەی برازە biraze هەیە بە مانای جوانی، شۆخ و شەنگی cwanî, shox û shengî.

Reben رەبەن، بە کەسێك دەڵێن کە ماڵی بە کۆڵەوە بێ و گەڕۆك بێهەروەها، بە کەسێك دەڵێن کە بێژن bêjin و ماڵ و سەلت selt بێ، یان هەژار بێ. رەبەن reben < رێ rê + بەن ben. بەن ben لە بەند bend ەوە هاتووە، واتە: کەسێك کە بە رێوە بەندە، نەك بە ماڵەوە. بیرێك هەیە کە گوایە رەبەن reben لە رهبان rehban ەوە دێ، (کە وشەکە لە بنەڕەتدا عیبرییە و راڤڤی ravvî یە، واتە: "مامۆستای من". وشەکە بە شێوەی راڤینۆش ραβίνος کەوتووتە زمانی یۆنانی و ئینگلیزی rabbi و rabbin و ئەلمانی Rabbiner و لەوەشەوە بۆ نێو زمانە ئەوروپاییەکانی دی.) لە عەرەبیدا وشەی "رب" هەیە بۆ خاوەن، مرۆڤی گەورە. رەهبانەکانیش ژن ناهێنن. بەڵام ئەمە راست نییە، چۆنکە ژنهێنان لە مرۆڤی رەبەن reben رێبەند rêbend (ممنوع) نەکراوە ، وەك ئەوەی لە رەهبانی دیان کراوە، بەلکو خۆی ژنمێری jinmêrî (زواج)ی نەکردووە.

Rechel’ek رەچەڵەك (بنەچە و رگی شتێك). < رەچە reche + لەك

l’ek. ڕەچە reche و، ڕەتە rete هەر یەك شتن. ڕەتە rete ڕەگە rege یە. سەرنجی وشەی ڕەتەوە retewe بدرێ کە بە مانای بناوانی خێزان دێ و، لە گەل وشەی ← ڕەگەز regez کە، لە ڕەگەزێ regezê (واتە: لە ڕەگەوە زاوە le regewe zawe) و وشەی race ی ئینگلیزی و Rasse ی ئەڵمانی یەك بنەچەیان هەیە.

Rechend ڕەچەند (ئەو پارچە کاغەزەیە کە بژیشك (دکتۆر) نێوی دەرمان دەنووسێ لە سەری بۆ نەخۆش، تا بچێ لە دەرمانخانە وەریبگرێ. وشەکە ئەوروپاییە. سەرنجی وشەی Rezept ی ئەڵمانی و recipeی ئینگلیزی بدرێ کە هەردووکیان لە وشەی لاتینی recipere (receptum) ەوە هاتووە کە مانای ئەوە دەگەیەنێ، کە دەرمانساز ڕاسپێریی دوکتۆری وەرگرتووە. چۆنکە وشە لاتینییەکە، مانای گەیشتن دەگەیەنێ، کە وشەی گەیشتن لە زمانی ئینگلیزی ئەوڕۆدا to recieve ە. ڕەچەتە، بە کوردی ← پەتە pete و ← پسووڵە pisûl’e ی دوکتۆرە. "وصلة" کە عەرەبی عێراق بۆ پارچە پەڕۆ بەکاریدەبەن لەمەوە هاتووە.

Rechû ڕەچوو/ ڕەچووکاو rechûkaw (بە کەسێك دەبێژن، کە گوێنەداتە قسەی کەس و سەرەڕۆ بێ) ڕەچوو rechû < ڕەچ rech + چوو chû. کورد دەبێژن: لە ڕەچ چووەتە دەرێ. ڕەچە riche/reche لە کوردیدا بە باریکەڕێ دەگوترێ. دەگوترێ:

richey shkand رچەی شکاند واتە: رێیەکی باریکی کردەوە. وشەی: رەچوو rechû لە عەرەبی و فارسیدا بوە بە: لجوج lecûc.

Refîsk رەفیسك (پشتی ئەژنۆ pishtî ejno) < رەف ref + یسك îsk). - یسك îsk - و، یچك îchk نیشانەی بچکۆلەکردەنەوەیە. وشەیەکی هاومانای رەفیسك هەیە، ئەوەش: رەپیسك repîsk ە. رەف ref لە شێوەی کۆنیدا رەپ rep بووە و دەنگی پ p بووە بە ف f، وشەی رەفە refe رەپە repe یە. رەپ rep، بە شتێك دەبێژن کە دەرپەڕیبێ و قیت بێ. وشەی "رَفّ" ی عەرەبی لەم رەپ rep ەوە وەرگیراوە.

Regez رەگەز < رەگ reg + ـە e + ز z. ز z کورتکراوەی زا za و زایین zayin (زاوزێ zawzê) یە. (← رەچەلەك rechelek).

ئەم وشەیە بە فەڕنسی race و بە ئینگلیزی race و بە ئەڵمانی rasse و بە ئیتالیایی razza یە.

Remekî رەمەکی، لە رووەکی rûwekî یەوە هاتووە، واتە: لە خۆیەوە رواوە و پەیدابووە.

Rest-axêz (← Rizgarî رزگاری).

Rete رەتە (← رەچەڵەك rechelek).

Retewe رەتەوە (← رەچەڵەك rechelek).

Rewa رەوا، بە بارودۆخێك دەگوترێ، کە هەق و راست، یان، قانوونی بێ، بە پەهلەوی: رەواك rewakە.

rexne رەخنە، لە رەژنە rejne و رێژنە rêjne ەوە هاتووە، واتە: رێ - ژەندن rê-jendin کە ئەوەش مانای لێدانی - رێ

lêdanî rê یە، یان رێ کوتان rê kutan ە.

Rexsan رەخسان/ رەخساو rexsaw (← رسکان riskan)

Rê رێ، وشەیەکی هیندۆئەوروپاییە، بە فەڕەنسی rue و لە ئینگلیزیدا road و لە ئەڵمانیدا route یە کە ئەمەش لە وشەی فەڕەنسی route ەوە وەرگیراوە و سەرچاوەکەی وشەی لاتینی rupta یە، لە فارسیدا بووە راھ rah ە.

Rêsa رێسا > رێ rê + سا sa > رێ rê + ئاسا asa > رێئاسا rêasa واتە: رێی ئاسایی rêy asayî، رێ و شوێنی باو rê w shwênî baw.

Rêwas رێواس، جۆرە گیایەکی ئەستوورە، تامی مزرە، لە کۆنەوە لە کوردستاندا، بۆ هێندەك دەرمان بەکاردێ، لە فارسیدا بووە بە: رواس revas. فەرهەنگی فارسی موعین (معین) نەزانانە، دەبێژێ عەرەبییە. بەڵام وشەیەکی کۆنی کوردییە. بە فەڕەنسی rhubarbe و بە ئینگلیزی rhubarb و بە ئیتالیایی rabarbaro و بە ئەڵمانی Rhabarber و بە لاتینی rabarbaro کە ئەوەش لە یۆنانیی ناڤینەوە هاتووە کە rhá-bárbaros ە. rhá لە یۆنانی ناڤیندا مانای ← رەگە reg ە.

Rib رب (← رچال richal).

Richal رچال، رەچەڵ rechel/ریچاڵ rîchal (مێوەی کوڵاو و تێکەلکراو لەگەڵ شەکر، کە لەگەڵ بەرچایی دەخورێ) و بە عەرەبی (مربی) یە. لە سانسکریتدا بە رب rib ی مێوە دەگوترێ: رسا risa کە رب rib (ربی هەنار ribî henar)ە، وێنەیەکی دیکەی رچ rich ە.

رچ rich لە زمانی کوردیدا، بە شلاییەك دەبێژن کە مەیی بێ (meyîn) یان، توندبووبێتەوە، کە رەپ rep بە مانای کرژبوون و هەستان پێوەندیی بەمەوە هەیە. رچاو richaw بە مەیینی شلایی و بەستنی سەهۆڵ دەگوترێ. هەر لە کوردیدا بە هەوێنی پەنیر دەگوترێ ریت rît و بە هەویری شلیش دەگوترێ ریکە rîke. ـ ئاڵ/ل al'/l ـ لە کولاندن /kul'andin کەلاندن kelandin دوە کورتکراوەتەوە. واتە: هەوێنێك کە کولێنرابێ. رچال richal بە گۆڕینی شوێنی دەنگەکانی وشەکە، لە زاری فارسیدا بووە بە لیچار lichar.

Rijandin رژاندن (← رز riz/ رزین rizîn).

Riskan رسکان/ رسکین riskîn/ رستکان ristkan لە خۆوە دروستبوون، لە خۆوە پەیدابوون. وشەکە پێوەندیی بە ← رووان rwan دوە هەیە، وشەی رەخسان rexsan/ رەخسین rexsîn یش هەر پێوەندیی بە رووان rwan دوە هەیە.

Riste رستە (← ریز rîz).

Rizan رزان/ رزین rizîn/ دارزان dařizan وێنەیەکی دیکەی رژان rijan و دارژان darijanە، واتە: وشکبوون و گیان پێوەنەمان و هەلوەرین. رژان rijan (سەرنجی ئاورژان بدرێ) کە لە عەرەبیدا بووە بە: رشّ (رش الماء = ئاورژان). هەروەها، لە کوردیدا: ئاورشێن awrishên یش هەیە کە ئاورژێن awrijênە. لە زمانی کوردیدا وشەی رز riz بۆ جیابوون و لە بەریەك چوونی

چەند شتێك دەگوترێ. لە زمانی ئەڵمانیدا وشەی Riß (ریس) هەیە کە لە زمانی ئەڵمانی کۆندا riz ە و، ئەمەش بە شوێنێك دەگوترێ کە درزی تێبووبێ، یان دڕابێ. بە ئینگلیزی rent ە.

Rizgarî رزگاری، لە رستگاری ristgarî ەوە هاتووە و ست st بووە بە ز z. راست بوونەوە rast bûnewe لە زمانی کوردیدا بە هەستان لە خەو. و، تەنانەت بە زیندووبوونەوەش دەگوترێ. بۆ وێنە: دەگوترێ: لە مردن راستبووەوە، لە نەخۆشی راستبووەوە، واتە: رزگاری بوو. هەروەها وشەی راست خێز rast xêz کە بە مانای زیندووبوونەوە دێ، لە راست rast و ئاخێز axêz ەوە هاتووە. ئاخێز axêz بە مانای راپەڕین rapeřîn و هەستان hestan و هەستانەوە دێ. راست ئاخێز rastaxêz لە فارسیدا بووە بە رستاخیز rastaxîz، هەر بە مانای زیندووبوونەوە. ئاخێز axêz لە ← ئاخ ax (← خاك xak) و خێزە xêze ەوە هاتووە، خێز xêz مانای خۆدەرخستن xoderxistin ە. واتە: لە خاکەوە سەری دەرهێناوە، خۆی دەرخستووە.

Rîk ریك/ ریگ rîg پارچە و پلۆوچی بەرد، کە لە ئەنجامی هووردکردن، یان، باران بارین بە سەریدا هوورد و خاش دەبن. ریك rîk بە شێوەی ریگ rîg کەوتووەتە فارسییەوە. وشەکە پێوەندیی بە وشەی رین rîn ەوە هەیە، واتە: پیسیکردن، کە لە پەهلەویدا: ریتەن rîten ە.

وشەی ریخ rîx واتە: پیسایی چوارپێ، هەروەها ← ریقنە rîqne پیسایی ← مەل mel پەیوەندیی بەم وشەیەوە هەیە.

Rîqne ریقنە (← ریك rîk/ ریگ rîg).

Rîsh ریش، ری rî، رە reh، ردێن ridên بە ئاڤێستایی رەئەشە reeshe و بە پەهلەوی: ریش rîsh و ریێش rêsh ە. هەروەها وشەی ریس rîs کە بە دەزوو و، تاڵ تاڵ، دەگوترێ: پێوەندیی بە ریش rîsh ەوە هەیە، بە گۆڕینی دەنگی ش sh بە س s.

Rîshal’ ریشاڵ/ **Rîzal’** ریزاڵ (پارچەیەکی باریك لە کالاْیەك). ریش rîş و ریز rîz پێوەندییان بە ریس rîs ەوە هەیە کە دەزووە. ـاڵ -al’ نیشانەی گچکەکردنەوەیە (← ریش rîsh).

Rîswa ریسوا، لە رست ـ وا rist-wa، وا wa مانای پێچەوانەیە، رست ـ وا، واتە: پێچەوانەی رست، پێچەوانەی ← ریز rîz.

Rîtal ریتاڵ/ رووتەڵە rûtel’e. ریت rît و ← رووت rût هەریەك وشەن، بە گۆڕینی بزوێنی î و û بۆ جێگەی یەکدی. ئاڵە al’e نیشانەی گچکەکردنەوەیە.

Rîx ریخ (← ریك rîk).

Rîz ریز، لە رست rist ەوە هاتووە. پێڕست pêřist واتە: بە پێی رست be pêy rist، بە پێی ریز be pêy rîz، پێڕست لە عەرەبیدا کراوە بە فهرست (فهرس) بە گۆڕینی دەنگی پ P بۆ ف f. ئەمەش لە گەلێك وشەدا دیارە، بۆ وێنە: پۆلات polat ی کوردی، لە عەرەبیدا بووە بە فولاذ، پەهلەوی pehlewî کراوە بە فەهلەوی

fehlewî، پاڵوودە palûde کراوە بە فالوذج faluthec. دەبێ ئەوەش بخەینە بەرچاو کە وشەی رەستەك restek لە پەهلەویدا بە مانای یەك لە دوای یەك yek le dway yek دێ، واتە: رستە riste. دیارە دەنگی ست st دەبێتە ز z (← رزگاری rizgarî).

Robar رۆبار > رۆ ro + بار bar. رۆ ro بە پەهلەوی رۆت rot ە، کە بە عەرەبی (نهر)ە و، لە فارسیدا بووە بە رود rûd. رۆ ro، پێوەندیی بە رۆچوون rochûn ← گەڕیان geryan (جریان) ەوە هەیە. وشەی رۆ ro، پێوەندیی بە ← لوولە lûle شەوە هەیە، کە لوولە lûle ی کوردی و وشەی رۆر rohr ی ئەڵمانی کە ئەوەش هەر لوولەیە و reed ی ئینگلیزی کە زەل zel ە پێوەندییەکی رەگییان پێکەوە هەیە.

Roj رۆژ، بە پەهلەوی: roch ە، هەر وەك کوردیی گۆرانی کە roch ە. لە فارسیدا بووە بە روز rûz. رۆژن rojin و رۆژین rojîn ← (رۆناك ronak) ی کوردی لە فارسیدا بووە بە روشن roshen و، لە ترکیدا بووە بە revşen. روشن roshen ی فارسی لە کوردییەوە وەرگیراوە، چۆنکە دەنگی ژ j بووە بە ش sh. ئەگەر فارسی بوایە، دەبوو بگوترایە، روزن rûzen چۆنکە، وشەی رۆژ roj بە فارسی: رُوز rûz ە. هەروەها وشەی ← رۆشنبیر roshinbîr هەر لەم بنەمایە وەرگیراوە (← کلاّورۆژنە kil'awrojne).

Ronak رۆناك/ رووناك rûnak. وشەی رووناك rûnak لە

نێوچەی سلێمانی و، هێندەك نێوچەی کەرکووك و ڕۆژهەڵاتی کوردستان بەکاردەبرێ. بەڵام، لە هەولێر و کۆیە و ڕۆژئاوای کوردستان ڕۆناك ronak بەکاردەبرێ. لە باکووری کوردستان ڕۆنی ronî بۆ ڕۆشن/ ڕۆژن و ڕۆناك بەکاردەبرێ. تەنانەت فرمێسکیش لەبەر ڕەنگە ڕۆناکەکەی بە "ڕۆندك rondik و ڕۆنتك rontik" نێودەبرێ. ڕۆناك ronak (بە o) لە ڕووناك rûnak (بە û) ڕاسترە. چۆنکە ڕۆناك ronak لە ڕۆژناك rojnak ەوە هاتووە. کورد بە ← خۆر xor دەبێژن ڕۆژ roj و نابێژن رووژ rûj. لەبەر ئەوە ڕۆناك ronak کوردیترە لە ڕووناك rûnak، وەك چۆن وشەی ڕۆشن roshin لە ڕەوشەن rewshen ڕاسترە.

چۆنکە ڕۆشن roshin لە ڕۆژن rojin ەو هاتووە، واتە: ڕۆژلێداو، هەتاوی. کورد دەبێژن: ڕۆژن rojin و نابێژن ڕۆژەن rojen. فارس، وشەی ڕۆژن rojin یان لە کوردییەوە وەرگرتووە و کردوویانە بە روشن rewshen. خۆ ئەگەر ئەم وشەیە فارسی بووایە، دەبوو ببوایە بە رَوْزَنْ rewzen، چۆنکە بە فارسی بە ڕۆژ roj دەبێژن روز rûz. هەر لە فارسیدا وشەی رَوْزَنە rewzene هەیە، کە بۆ کلاورۆژنە kil’awrojne بەکاردەبرێ، کە وشەکە کەوتووەتە زاری عەرەبیشەوە و، بەو کونە دەگوترێ کە لە سەربان دەکرێ، بۆ ئەوەی تیشکی ڕۆژ roj (خۆر xor) بێتە ژووریماڵێك. هەروەها ڕۆشنبیر roshinbîr

(← Bîr بیر) مانای رۆناکبیرە و لە رۆژنبیر rojinbîr ەوە هاتووە.

Roshinbîr رۆشنبیر (← رۆناك ronak/ رووناك rûnak).

Rovî رۆڤی (ریخۆڵە rîxol’e) > رۆ ro + ڤی vî. رۆ ro بە پەهلەوی رۆت rot ە. (← رۆبار robar) واتە: شوێنی گەڕیانی شتێك، یان شلاوێك. ریخۆڵە rîxol’e/ ریخۆرە rîxore ریخ ـ ڕۆرە rîx-rore/ ریخ ـ لۆلە rîx-lole یە، بە گۆڕینی دەنگی ر r بۆ ڵ l’. ← ریخ rîx وەك ری rî و ← ریك rîk مانای پیساییە. ریخۆرە rîxore واتە: روورە (لوولە)، رێی پیسایی. سەرنجی وشەی ریان riyan بدرێ کە مانای پیساییدەرکردنە لە لەش.

Rû روو/ رۆ ro/ رۆخ rox (رۆخسار) لە پەهلەویدا: rod ە. (← روان rwan).

Rût رووت، لە وشەی روخت rûxt ی ئاڤێستاییەوە هاتووە، کە لە فارسیدا بووە بە لخت loxt.

Rûte رووتە (← شەلێت shelêt).

Rwan روان، لە رۆشن roshin ەوە دێ. روان rwan ئەوەیە کاتێك تۆوێك (← تۆو tow) دەخرێتە ژێر زەوی، واتە: دەخرێتە شوێنێکی تاریك، پاش ماوەیەك سەرهەڵدەدا و روو rû ی خۆی دەردەخا واتە: رۆشنایی خۆی دەردەخا. کە وشەی روو rû (دەموچاو) یش هەر لە رۆشنایی roshnayî یەوە هاتووە.

S س

Sabûn سابوون، له زمانه ئەوروپاییەکاندا بە شێوەی نێزیك له یەك هەیە. بە فەڕەنسی savon ە و، بە ئینگلیزی soap و بە ئیتالیایی sapone و بە ئەڵمانی Seife یە. له زاری عەرەبی و فارسیدا بووه بە "صابون". شایانی باسە، کە له کوردستانی کۆندا و، هەتا ساڵانێك لەمەوبەر، جۆرە ← ئارد ard ێك هەبوو کە له هوردکردنی گژوگیا دروستدەکرا و، پێی دەگوترا (ئە)سپۆن (e)spon و، بەوە، کە وەك سابوون sabûn کەفیدەکرد، جلك دەشۆردرا پێی و، ئەو دەمە، ئەم سابوونەی ئەوڕۆ هەیەو، له ئەوروپاوە سەریهەڵداوە، نەبوو و، نەدەناسرا، تەنێ سابوونی بەزی له کوردستان دروستدەکرا.

Saman سامان، ئەم وشەیە ئەوڕۆ بۆ ← سەروەت serwet و دەوڵەت dewl’et بەکاردێ، وشەکە بنەچەیەکی سانسکریتی هەیە کە سامە same یە و، بە مانای هەموو hemû دێ. سەرنجی وشەی ئەڵمانی samt بدە کە مانای هەموو دەگرێتەوە. له زمانی لاتینیشدا وشەی summe هەیە، کە له ئەڵمانیشدا بەکاردەبرێ و مانای: هەموو بەسەریەکەیەوە (هەڤ hev). هەروەها وشەی ئینگلیزی to sum مانای کۆکردنەوە و، خستنە سەر یەکە، کە بە ئەڵمانی sammeln ە. بەلای منەوە، وشەی سامان saman، باشترین وشەیە کە بۆ دەوڵەت state بەکاربرێ. کە وشەی ئینگلیزی wealth و، وشەی

ئەڵمانی Reich هەردووکیان، بە مانای دەوڵەت state و لە هەمان کاتدا، بە مانای دەوڵەمەندییش دێن.

San سان، نازنێوێکە لە نێو کوردەکانی گۆڕاندا ماوە و، بۆ سەرگەورەکانیان بەکاریدەهێنن، وەك: جافرسان Cafirsan. سان san مانای پیرۆز pîroz ە، ئەم وشەیە لە زمانی لاتینیدا وەك: سانت saint هەیە. دوور نییە، وشەی سیمرخ sîmirx کە باڵدارێکی خەیالی و پیرۆزە، لە بنەڕەتدا سان مر san mir واتە: مەلی پیرۆز melî pîroz بووبێ (← مر mir). چۆنکە لە ئاڤێستا و پەهلەویدا بە شێوەی سینمروو sînmirû هاتووە و لە زمانی کوردیشدا بەرامبەر وشەی سیمرخ sîmirx سینمەل sînmel هەیە (← mel مەل). دیارە وشەی سیمیار sîmyar کە نازنێوێکە بۆ ← زەردەشت zerdesht پێوەندیی بەمەوە هەیە.

Sansor سانسۆر: چاوخشتنەسەر وتاری رۆژنامە و بلاوکراوەی دی و هەڵسەندگاندنی، کە بە عەرەبی "رقابة" یە. لە وشەی لاتینی: censor ەوە هاتووە کە لە ئەلمانیدا zensor و لە زمانی فەڕەنسیدا censure بۆ نمرەدانان لە سەر ئەزموونی قوتابیی بەکاردەبرێ. بە ئینگلیزی censor.

Saq ساق (← sax ساخ).

Saqo ساقۆ/ ساکۆ sako. بە پالتۆ palto دەگوترێ. وشەکە بنەڕەتێکی ئەوروپایی هەیە. بە ئەڵمانی sack و بە فەڕەنسی sac و بە ئینگلیزی sack، کە لەم زمانە ئەورۆپاییانەدا بۆ

S س

→ هەگبە hegbe، یان تووروەکە tûreke (→ توورەك tûrek) بەکاردەبرێ.

Sava/Sawa ساڤا/ساوا، شتی تازە پێگەیشتوو، تازەبوو، تازە زاو. ساڤا/ساوا، لە زاڤە/زاوە zave/zaweوە هاتووە واتە: شتێك کە لە دایك بووە، تەنانەت، بەو بێچووە ئاژەڵانەی کە لە گەڵ دایکەکەیان دەگەڕێن، بە کوردی دەگوترێ: ساواما sawama کە لە ساوا ماك sawamak/ زاوماك zawmak ە، کە/ → ماك mak دایکە (→ dayik دایك). وشەی صبی عەرەبی لە ساوا/ساڤا وە هاتووە. ئەمەش پێچەوانەی ئەو زانیارییەیە، کە کاتی خۆی بە هەڵە لە پەڕتۆکی "زمانی یەکگرتووی کوردی" دا نووسیبووم، کە ساوا، لە صبي عەرەبییەوە هاتووە، ئەوە راست نییە، پێچەوانەکەی راستە.

Sax ساخ، مرۆڤی تەندروست، یان شتێك، کە ناتەواویی تێدا نەبێ. ساخ sax وێنەیەکی دیکەی ساز saz ە، کورد دەبێژن: کەیفم سازە، واتە: کەیفم تەواوە. یان: ئەمە و، ئەوە، پێکەوە ناسازێن، واتە: پێکەوە، یەکدی تەواو ناکەن. ساق saq یش، هەر بە مانای: ساخ sax و ساز saz بەکاردەبرێ. ئەم وشەیە، بە شێوەی ساغ sağ کەوتووەتە زاری ترکییەوە. (→ نەساخ nesax).

Saye سایە (→ دراوسێ dirawsê).

Sayeqe سایەقە (ئاسمانی بێ هەور بەتایبەتی لە شەودا). لە سایەکەش saye kesh ەوە هاتووە. سایە saye واتە: ساف و لووس و بێنەخش. کەش kesh

به عەرەبی (طقس)ە كە جۆری ئاو و هەوا aw û hewa یە. وشەی seqa سەقا، كە لەم سالانەی دواییدا لە هەولێر بۆ كەش بەكاردەبرێ، لەم سایەقەیەوە وەرگیراوە. سایەقە لە (صاعقة) ی عەرەبییەوە نەهاتووە.

Saz ساز (← sax ساخ).

Sed سەد (← سەت set).

Sefer سەفەر (← سوار swar).

Sefir سەفیر (← سپاردن sipardin).

Sefaret سەفارەت (← سپاردن sipardin).

sekir سەكر/ سەكركردن sekirkirdin (داخستنی دەرگە و پەنجەرە)، لە: سەرکڕکردن ser-kiř-kirdin ەوە هاتووە، واتە: لە سەرەوە كڕ kir (بێدەنگ bêdeng) كردن. ئەم وشەیە كەوتووەتە زاری عەرەبییەوە: "سَكّرْ ألباب" واتا "دەرگەكە داخە".

semawer سەماوەر، وشەیەكی رووسییە самовар، كە مانای ئەوەیە "لە خۆوە جۆش دەستێنێ". وشەكە كەوتووەتە گەلێك زمانەوە بەتایبەتی زمانە ئەوروپاییەكان و رۆژهەلاتییەكان.

Seqet سەقەت، لە شەكەت sheket (ماندوو mandû و پەككەوتە pekkewte) ەوە هاتووە. كە شەكەت sheket یش لە شكان shikan و تێكچوون têkchûn ەوە هاتووە.

Sera سەرا، كە بۆ خانووی فەرمانگەی میری (حكومەت)، بەكاردێ، لە بنەڕەتدا مانای خانوو xanû/ خانی xanî یە. هەر لەمەوە، karwansera كاروانسەرا دروستبووە، كە ئەو خانووەیە،

که کاروانەکە لێیدابەزیوە بۆ پشوودان و حەسانەوە. (← کاروان karwan).

Seraw سەراو، کە بە زمانە ئەوروپاییەکان fatamorgana یە، ئەو شوێنەیە کە مرۆڤ پێیوایە، ئاوی تێدایە، بەڵام تێیدا نییە و ← تراویلکە tirawîlke یە. ئەم وشەیە چووەتە زاری عەرەبییەوە و بووە بە سراب و، تەنانەت لە قورئانیشدا هەیە "أعمالهم كَسرابٍ بقيعةٍ يَحسبُها ألضَّمْآنُ ماءً.... الخ" (سورة النور 24/39).

Serbar سەربار/ سەربارە serbare بە شتێك دەگوترێ، کە بخرێتە سەر بارێك، یان، سەر شتێکی دیکە. بە عەرەبی پێدەگوترێ "إضافي". سەربار serbar لە وشەی ئاڤێستایی: سەرەبارە serebare وە هاتووە.

Serbaz سەرباز/ سەرواز serwaz. واتە: ← ئەسکەر esker. بۆیە پێیدەڵێن: سەرباز چۆنکە سەری بۆ بازین bazîn، واتە: بۆ مردن ئامادەیە. بازین bazîn لە زمانی کوردیدا بە مانای دۆڕاندن dorandin دێ (سەرنجی وشەی گیانباز giyanbaz بدە، واتە: کەسێك ئامادەبێ گیانی لە پێناو شتێکدا بدۆڕێنێ.

Serbest سەربەست، واتە: سەربەستراو serbestiraw، سەرگیراو sergîraw، داخراو daxiraw. ئەم زاراوەیە، لە سەر دەمی کۆندا، بۆ رۆژی پشوودان pshûdan بەکاردەبرا، کاتێك دوکان و فەرمانگەکان دادەخران و خەڵك پشوویان دەدا و، نەدەچوون بۆ کار، سەری دوکانەکانیان دەبەست و، هەر

کەس ئازاد بوو، خەریکی چی دەبێ، ببێ. لەوەوە، وشەی سەربەستی serbestî بە مانای ئازادی azadî لە زمانی کوردیدا بەکارهێنرا و دەهێنرێ. بەڵام هەر بە شێوە کۆنەکەی، کەوتە ترکی و فارسییەوە. زاری ترکی سەربەست serbest بۆ رۆژی بێکاری بەکاردەبا. زاری فارسیش سەربەست بۆ سەربەستڕاو بەکاردەبا.

Sergiran سەرگران، بە کەسێك دەگوترێ کە تەمەڵ و تەوزەڵ بێ، هەروەها بە سەرخۆشیش دەگوترێ. وشەی "سکران" کە لە عەرەبیدا بەکاردەبرێ بۆ ← سەرخۆش serxosh لەم سەرگران sergiran ەوە هاتووە.

Seĥ سەح/ سەحکرن seĥkirin (من سەح نەکر، ئەو چ گوت min (seĥ nekir ew chi got (تێنەگەیشتم ئەو گۆتی چ tê (negeyishtim ew gotî chi لە ساخ کرن sax kirin/ ساخ کردنەوە sax kirdinewe وەو هاتووە (واتە: ساخم نەکردەوە (saxim nekirdewe). سەح seĥ لە صح ی عەرەبییەوە نەهاتووە.

Sermawez سەرماوەز (← وچان (wichan).

Sermaye سەرمایە (← مایە maye).

Serwet سەروەت < سەر ser + وەت wet. سەر ser لە زمانی کوردیدا بە پارەیەك دەگوترێ کە لە کڕین و فرۆشتنی شتێکدا دەمێنێتەوە. هەر لەمەشەوە وشەی سەرمایە sermaye < سەر ser + مایە maye (رأس المال) هاتووە. وەت wet لە وەتە wete ەوە هاتووە، کە بە مانای ئاوسایی awsayî و باکردن bakirdin و زلبوون zilbûn ە، بە شێوەزارێکی کوردی، بە گون

gun دەگوترێ: وەت wet و، بە گونی قۆڕی ئاوساو دەگوترێ وەتە wete. کە وەتە wete لە ڤەتە vete < ڤەتێ vetê وە هاتووە. ڤە ve < ڤا va (با ba)/ هەوا hewa. سەروەت، پارەیەکە کە قەوارەی گەورە بووبێ، وشەی "ثروة"ی عەرەبی لەم (سەروەت serwet) ەی کوردییەوە وەرگیراوە.

Serxosh سەرخۆش، خۆش لە زمانی کوردیدا گەلێك مانای هەیە، وەك: دڵڕاکێش، شیرین... هتد. سەرخۆش بە کەسێك دەگوترێ کە شلاوکێکی کهوولاوی خواردبێتەوە و پێی مەست بووبێ، واتە: سەری خۆش بووبێ. ئەم وشەیە لە فارسیدا مەست mest ە. بەڵام سەرخۆش، هەر وەك خۆی، چووەتە زاری ترکییەوە و، ئەڕۆ بە تیپی لاتینی، بەم جۆرە: serhoş دەینووسن.

Set سەت، کە بریتییە لە ژمارە 100. لە هێندەك شێوەزاری کوردیدا سەت set ەو لە هێندەکی دیکەدا، سەد sed ە و لە ئاڤێستاییدا سەتە sete یە و، لە پەهلەویدا سەت set ە و لە فەڕەنسیدا سانت sant ە. هێندەك کەس لە نووسینی کوردیدا، وەك "صد"دەینووسن کە ئەوەش هەڵەیە.

setil' سەتڵ، وشەیەکی کۆنی هێندۆئەوروپاییە. بە زمانی لاتینی ناڤین scatula یە کە لە زمانی ئیتالیاییدا بووە بە scatola و لە فەڕەنسیدا cassette و لە ئەڵمانیدا بووە بە شاختل Schachtel کە بۆ قوتوو بەکاریدەبەن. هەروەها لە ئەڵمانیدا وشەی schatulle

هەیە کە بۆ سنووقی گچکە بەکاردەبرێ کە زێڕ، یان شتی بە نرخی تێدەخرێ. ئەم وشەیە لە عەرەبی و فارسیدا بە شێوەی "سطل" دەرهاتووە. وشەی سنووق sinûq/ سندووق sindûqکە بە رووسی сундýкە و لە عەرەبی و فارسیدا بووە بە "صندوق" و لە زمانی کوردیدا بۆ جۆرە ← هەگبە hegbe یەك، یان بۆ ئامێری قەوانلێدان بەکاردەبرێ، هەر لەمەوە وەرگیراوە.

Sext سەخت (← خەست xest).

Seywan سەیوان/ سێوان sêwan. بە مانای ← چەتر chetir دێ. سێوان sêwan > سێ sê وان wan + (سێبەر sêber) (پاشگرێکە بۆ پارێزگاریی شتێك، یان کەسێك، یان هەبوونی شتێك). وان wan لە خاوەن xawen ەوە دێ.

Sibê سبێ (← sivê سڤێ).

Sifir سفر، مانای هیچ hîch و، مانای شتێك shitêk. لە وشەی سانسکریتی sunya (سونیا) وە هاتووە کە بە مانای نیشانە nîshane دێ و، کەوتووەتە زمانی لاتینییەوە. لەمەوە وشەی "صفر" ی عەرەبی و "صفر" ی فارسی و zero ی ئینگلیزی و ziffer ی ئەڵمانی و schiffereی فەڕەنسی وەگیراوە. لە فەرهەنگەکانی زمانی ئەڵمانیدا بە هەڵە، بە وشەیەکی عەرەبی دەدرێتە قەڵەم.

Sikandal سکاندال. وشەیەکی ئەوروپاییە بەمانای "ریسوایی" rîswayi و ئاوڕووچوون awřûchûn بە لاتینی scandalum و بە فەڕەنسی scandale و بە ئەلمانی Skandal ە.

Sim سم، نینۆکی چوارپێی بەرزە ولاخ کە کون دەکرێ، واتە: دەسمرێ desimrê بۆ ئەوەی ناڵی بکەن. ناڵیش، وەك کەوشی بەرزە ولاخ وایە. "سم" لە "سمین" ەوە دێ کە مانای کونکردنە. لە پەهلەویدا بە شێوەی "سومب sumb"ە. سەرنجی وشەی Siebی ئەڵمانی بدرێ کە بۆ پالێوك (مصفی) بەکاردێ، کە ئامێرێکی کونکونە و بە ئەڵمانیی کۆن Sibە و بە ئینگلیزی sieveە. وشەی "سمکری" ی عەرەبی کە لە "سمکرە" ەوە هاتووە لە بنەڕەتدا "سمکاری" simkarî یە و کوردییەکی تەواوە.

Simte col'e سمتە جۆڵە، لە سمتە simte cuřře جوڕڕە ەوە هاتووە، کە جوڕڕە cuřře لە زمانی کوردیدا بە بازی نێر bazî nêr و شتی بجکۆلەش دەگوترێ. سمتە جۆڵە simte col'e قنگە جووڕە qinge cûře شی پێدەگوترێ.

Sil سل/ خول/ xul تووره/ tûre (⟵ xul خول). وشەی "زعل" ی عەرەبی بەمانای تووڕەیی لەم سل sil ەوە هاتووە.

Silaw/v سڵاو/ڤ، لە سەلام selam (سلام) ی عەرەبییەوە نەهاتووە، بەلکو، وشەکە پێوەندیی بە وشەیەکی کۆنی لاتینییەوە هەیە کە سالووس salus ە و لە فەڕەنسیدا وەك سالووت salut و سالوی salû بۆ سڵاو/ڤ کر(د)ن بەکاردەبرێ. سالووت salut سڵاوێکە بۆ ڕێزلێگرتن و بەخێرهاتنی مرۆڤی پایەبەرز، یان بۆ بەخێرهاتن لە لایەن لەشکەرێکەوە، بەکاردێ.

Silf سلف، کلیلی خستنە کاری ترومبێل. وشەکە لە slave ئینگلیزییەوە وەرگیراوە کە بۆ

ئەو ئامێرە بەکاردێ کە دەزگەی کارەبایی پێدەخرێتەکار.

Sindûq سندووق/ سنووق sinûq (← سەتل setil).

Sinkrêtîstî سنکرێتیستی. واتە: دانانی چەند ڕێبازێکی ئاینیی جیاواز لەیەك لە تەنیشت یەکەوە و بەستنیان بە یەکەوە، بێ ئەوەی هیچ کامیکیان تایبەتکاری خۆی لەدەست بدات، بەڵام دروستکردنی یەکەیەکی نوێ لەم پێوەندییە گشتگرییە.

Sinûr سنوور/ مەرز merz/ کەوشەن kewshen. وشەیەکی کۆنی هیندۆئەوروپاییە، سەرنجی وشەی centure ی فەڕەنسی بدرێ کە بۆ ← پشتێن pishtên بەکاردەبرێ. هەروەها وشەی ئەڵمانی schnur و ئەڵمانیی کۆن snuor و snur(a) کە ئەوەش هەر هاوڕەگی centure ی فەڕەنسییە و، بۆ قەیتان qeytan و پەت pet ی شتومەك بەستن بەکاردەبرێ. ئەم وشەیە وەك سنر sinir کەوتووەتە زاری ترکییەوە.

Sipardin سپاردن، واتە: شتێك بەرەوڕووی یەکێك بکرێتەوە، یان، لای دابنرێ، بۆ پاراستنی، یان، وەك کارێك کە جێبەجێی بکات. ئەم وشەیە لە فارسیدا "سفارش کردن"ە و، لە بەر ئەوەی دەنگی پ p لە زمانە ئێرانییەکاندا لە دەنگی ف f کۆنترە، وشەی سفارش sifarsh لە سپاردن sipardin ەوە هاتووە و لە پەهلەویدا بە شێوەی ئەپەسپارەتەن epespareten ە و، لەبەر ئەوەی وشەکە لە بنەڕەتدا فارسی نییە، سفارتن sifarten بەکارناهێنرێ. هەروەها وشەی عەرەبی "سفارة" و "سفير" یش

له "سپاره sipare" و پێ سپێر pê sipêr ی کوردییەوە هاتووە. "سەفیر" کەسێکە نوێنەرێتی دەولەتێك سپێردراوە پێی. وشەی سپارە sipare لە زمانی کوردیدا بە مانای "سپاردە siparde" دێ. کە "سفارة" ی عەرەبی وەرگێردراوی: سپارە sipare ی کوردییە.

Sipî سپی، لە ئاڤێستاییدا سپێتە sipête و لە پەهلەویدا سپێت spêt ە و، لە فارسیدا بووە بە سفید sefîd. دیارە، دەنگی پ p کۆنترە لە دەنگی ف f.

Sipon سپۆن/ ئەسپۆن espon (⟵ سابوون sabûn).

Sirêsh سرێش/ چرێش chirêsh ئەسریلك esrîlk جۆرێکە لە کەتیرە. سر sir وچر chir کورتکراوەی ئەسر esrە، کە مانای فرمێسك firmêsk ە و، شلاییەکە لە چاو دێتە دەرێ.

ـلك ilk– لە وشەی ئەسریلك esr-îlk دا، بە مانای لکاندن likandin (پێوەنووساندن pêwenûsandin) ەوە دێ. وشەی سرێش بەشێوەی "سریش" کەوتووەتە فارسییەوە.

Sirinc سرنج، جۆرە ئامێرێکە کە بەوە دەرمانی شلاوك دەکرێتە رەگ و گیانی نەخۆشەوە. لە وشەی فەڕەنسی seringue هاتووە کە بە ئینگلیزی syringe ە و، وشەی شرینقە shirînqe هەر لەوەوە هاتووە.

Sirke سرکە، گوشراوی ترێیە، پاش ترشبوونی. سرکە sirke لە سوورکە sûrke/ سۆرکە sorke ەوە هاتووە، کە لە رەنگی سۆری ترێکەوە هاتووە، کە جاران، هەر ترێی سۆر، دەگوشرا بۆ سرکە. سرکە sirke کەوتووەتە زاری فارسی و ترکییەوە و، هەر بەو مانایە.

S س

Sirt سرت، گەلێك مانای هەیە یەكێك لەوانە: رەك و سەخت rek û sext. كە بۆ وشەی سەخت sext لە كوردیدا سخت sixt یش هەیە. سرت sirt و سخت sixt یەك بنەڕەتیان هەیە. وشەی sirt بە مانای توندوتیژ و رەك كەوتووەتە زاری تركییەوە.

Sitran ستران، لە چراندن chirandin ەوە هاتووە كە جۆرە دەربڕینێكی دەنگە. فارس ئەم وشەیەی لە كوردییەوە وەگرتووە و، بە شێوەی ترانە terane > سترانـ(ـە) sitran(e) بەكاریدەبا. هەروەها لە عەرەبیدا بووە بە "ترنیمە" (لاواندنەوە).

Sivê سڤێ/ sibê سبێ، لە ← سپی sipî ەوە هاتووە، سپێتی بەری بەیان كە بە فارسی (سفید sefîde) یە. وشەی "صباح" ی عەرەبی لە مەوە هاتووە.

Siwir سور (← ئەستوور estûr).

Sîvîl سیڤیل. وشەكە ی civil فەڕەنسییە كە لە civilis ی لاتینییەوە وەرگیراوە، كە بە مانای هاوولاتانە hawwilatane و شارستانانە sharistanane و نالەشكری naleshkirî دێ. لە ئەڵمانیدا بە شێوەی zivil و لە ئینگلیزیدا بە شێوەی civil دەنووسرێ. لە مەشەوە وشەی civilisation كە مانای شارستانێتی یە وەرگیراوە. بە جلك وبەرگی نالەشكری، دەگوترێ جلكی سڤیل.

Siyare سیارە، وشەیەكی هاومانای ← سوارە sware یە. وشەی سَیّارة seyare ی عەرەبی، لەم سیارە

یەوە هاتووە (← سەفەر sefer).

Sînmel سینمەل (نێوێکی دیکەیە بۆ← سیمرخ sîmirx).

Sîmirx سیمرخ (← سان san).

Sîx سیخ (← چووك chûk)

Sol سۆل (پێلاوی سووکەڵە، دەمپێ dempê). وشەیەکی کۆنی هیندۆئەوروپاییە. لە لاتینیدا solum، بە بنك bink، یان، بە ژێر jêr ی شتێك دەبێژن. کە وشەی sous (ژێر jêr)ی فەڕەنسی لەمەوە هاتووە. وشەی sohle بە شێوەی solum کەوتووەتە زمانی ئەڵمانییەوە و، بە پارچە کاڵا، یان، ئەو شتانە دەگوترێ، کە دەخرێنە نێو پێڵاوەوە و، پێیدەگوترێ: Fußsohle واتە: سۆلی پێ.

Sol سۆل، چەند مانایەکی هەیە یەکێك لەوانە: خوێ xwê یە (سەرنجی وشەی نانوسۆل nanûsol واتە: نان و خوێ nan û xwê بدە). سۆل sol وشەیەکی کۆنی هیندۆئەوروپاییە. سەرنجی وشەی salt ی ئینگلیزی و salz ی ئەڵمانی و sel ی فەڕەنسی بدرێ. وشەی سۆر sor/ سوێر swêr یش، پێوەندیی بەمەوە هەیە. هەروەها وشەی شۆر shor (کە مانای سوێر swêr)ە.

Soma سۆما، لە زمانی کوردیدا بە رۆناکی دەگوترێ. بۆ وێنە: دەگوترێ: سۆمای چاوی چوو (یان: نەما) واتە: رۆناکیی چاوی نەما، ئەم وشەیە لە زمانی سانسکریتدا هەر سۆما soma یە.وشەی sonne (←خۆر xor ← رۆژ roj) لە زمانی ئەڵمانیدا کە وەك "زۆنە" دەردەبردرێ، لەگەڵ وشەی sun (خۆر) ی ئینگلیزی و soleil

(خۆر) ی فەڕەنسی پێوەندییەکی ڕەگییان هەیە بە سۆما soma وە. وتووێژێکی زۆریش هەیە لە سەر ئەوەی کە بنەڕەتی وشەی "شمس" (خۆر)ی عەرەبی و "شەماش שמש" (خۆر) ی عیبری و، هەروەها وشەی "شەممە" shemme ی کوردی و "سبت" ی عەرەبی و "شەبەت" ی عیبری و Samstag ی ئەڵمانی کە بە زمانی ئەڵمانیی کۆن Sambaztac ە، هەر "سۆما" بێ، نەك ڕەگێکی زمانە سامییەکان.

Sor سۆر/ سوور sûr (ڕەنگ) لە پەهلەویدا سوخر suxr ە و، لە فارسیدا بووە بە سرخ sorx.

Sor سۆر/ سوێر swêr (← سۆل sol).

Splît سپلیت. وشەکە split ئینگلیزییە کە مانای دابەشکەر و جیاکەرەوە دەگەیەنێ. لە ئەڵمانیدا وشەی Spalten هەیە کە بە مانای جیاکردنەوە ciyakirdinewe و درزتێخستن dirztêxistin دێ.

Stûr ستوور (← ئەستوور estûr).

Supas سوپاس/ سپاس sipas، بە پەهلەوی spas و، بە رووسی спасибо.

Sûran سووران، لە سوور sûr ەوە هاتووە، سەرنجی وشەی: خەتەنە سووران xetene-sûran، چوارشەممە سووری chwarsheme sûrê، سووڕنا sûřna (کە بووە بە زووڕنا zûřna). سوور sûr کە لە پەهلەویشدا هەر سوور sûr ە، مانای گۆڤەند و هەڵپەرکێ و بانگێشتن بۆ ← زەماوەند zemawend و، شایی shayî. وشەی سووڕدان sûřdan یش هەر لەم سوور sûr وە هاتووە کە بە مانای هەڵپەرکێیە لە شاییدا.

Sût سووت، واتە: کەڵك kel’ik کە سوود sûd یشی پێدەگوترێ. لە Sût پەهلەویشدا هەر سووت sût ە.

Sûtandin سووتاندن/ شەوتاندن shewtandin (← شەم shem).

Swal’et سواڵەت < سو su + ـاڵ al’ + ـەت et. سو sw لە سووتاندن sûtandin (سۆرکردنەوە بە ئاگر) ەوە هاتووە. ـ ئاڵ al’ ـ وێنەیەکی دیکەی ئار ar (← ئاگر agir)ە. ت t کورتەی تین tîn ە واتە: ← هێز hêz و ← تاو taw. سواڵەت swal’et ئەو شتەیە کە بە تینی ئاگر سۆرکراوەتەوە. سواڵەت swal’et لە کڵ kil’ دا سۆردەکرێتەوە.kil’ کە لە کڕ kiř < گڕ giř ەوە هاتووە، شوێنی سۆرکردنەوەی سواڵەتە.

Swan سوان، لاچوونی شوێنەواری شتێك، لەسەر رووی شتێکی دیکە. ئەم وشەیە لە ئاڤێستادا، بە شێوەی sane دێ. سەرنجی وشەی ئاڤێستایی fra-sane بدرێ، کە بەمانای تەفر و تونەکردن tefir û tunekirdin ە، کە وشەی تونە tune (نییە tune) ش هەر لە سانە sane ەوە هاتووە، بە گۆڕینی دەنگی س s بۆ ت t. (سەرنجی دەنگی س s و ت t لە دوو وشەی هاومانا، نەتەوە netewe و نەسەوە nesewe بدە). ئەم وشەیە، لە فارسیدا بووە بە سایيدە sayide واتە: سوواو swaw.

Swar سوار/ سواربوون swarbûn. سوار swar/سڤار svar، کە لە عەرەبیدا بووە بە فارس، لە بنەڕەتدا وشەکە پارس pars بووە و، بە گۆڕینی دەنگی پ p بە ف f، بووە بە فارس (وەك

چۆن پۆڵات pol’at بووە بە فولاذ و پیرۆز pîroz بووە بە فیروز). پارس pars ناوی نێوچەیەکە لە کرماشان، کە کاتی خۆی هەسپە کێوی زۆری لێبووە و، ئاشوورییەکان، ناوی ئەو نێوچەیان، بە پارس pars بردووە و، لە زمانی عەرەبیدا بووە بە فارس. ئەم وشەی فارس farsە، بەهۆی جێگۆڕکێی شوێنی دەنگەکانییەوە بووە بە سفار sfar و سوار swar، کە وشەی سەفەر sefer یش، هەر لەمەوە هاتووە. سوار swar بە پەهلەوی ئەسبار esbar ە، وادیارە ئەسبار esbar پێوەندیی بە ئەسپ esp ەوە هەبێ.

Swax سواخ/ سواخکاری swaxkarî/ سواخدان swaxdan واتە: مشتومالکردنی دیوارێك بە ← قوڕ qur̂ یان، بە ← گەچ gech. سواخ swax لە: سوو sû + ئاخ ax ەوە هاتووە. سوو sû لە سوون sûn (←swan سوان)ەوە وەرگیراوە، سوون، ئەوەیە شتێك بە شتێکی دیکەدا بهێنێت، واتە: بیسوویتەوە (سەرنجی وشەی هەڵسون hel’sûn، تێهەڵسوون têhel’sûn بدە) ← ئاخ ax مانای ← گڵ gil ە. واتە: گڵ، یان ← قوڕ qur̂ (← هەری herî) تێهەلسوون، وشەی سواخ swax کەوتووەتە ترکییەوە.

Swîch سویچ، کلیلی کردنەوەی تەوژمی ← کارڤا kariva یان، کلیلی داگیرساندنی ئۆتۆمۆبیل. وشەکە switch ی ئینگلیزییە.

SH ش

Sha شا، لە واژەی ← ئێرانیی کۆن خشایەثیا xshayeθya وە هاتووە، کە وشەی شێخ shêx یش هەر لەمەوە هاتووە.

Shagird شاگرد/شاگرت shagirt. ئەم وشەیە لە پازەنددا ئەشاگەرد eshagerd ە.

Shandin شاندن، وشەیکی کۆنی هیندۆئەوروپاییە، بەمانای ناردن nardin (هەناردن henardin). سەرنجی وشەی ئینگلیزی to send و وشەی ئەڵمانی senden بدرێ کە هەردووکیان بە مانای شاندن shandin ن. دەنگی س s و ش sh جێییەکدیان گرتووەتەوە (وەك سووتاندن sûtandin = شەوتاندن shewtandin، بەرسیلە bersîle > بەرشیلە bershîle > بەرشیرە bershîre).

Shanîk شانیك، وشەیەکە بۆ بەڵگە (دلیل) بەکاردەبرێ > شان shan + یك ik. شان shan وشەیەکی دیکەیە بۆ نیشان/نیشانە nîshan/nîshane، شانیك shanîk کورتکراوە و گچکەکراوەی نیشان nîshan ە.

Shano شانۆ، لە سەردەمی کۆندا، شانۆ shano، بەو سەکۆیە دەگوترا کە ← کۆسەوازی kosewazî وازی (یاری) ی ← کۆسە wazî (yarî)y kose ی لەسەر دەکرا، لە سەردەمی نوێدا، بۆ ئەو سەکۆیە بەکاردەبرێ، کە ئەکتەرەکان، روڵی تێدا دەنوێنن و، بە ئەڵمانی پێیدەگوترێ Theaterbühne. شانۆ shano > شا sha + نۆ no. شا sha کورتەی نیشانە nîshane (← شانیك shanîk). نۆ no کورتەی نواندن nwandin ە. واتە: شانۆ shano نیشانە

نواندن nwandin nîshane دەگەیەنێ، واتە: یارییەك، رۆلێك، كە لەبەردەم خەڵكدا بێتە پێشاندان و نواندن. وشەی شانۆ shano، بە گۆڕینی دەنگی ش sh بۆ س s بووە بە سانۆ sano و سانۆ sano ش بووە بە سانە sane، ئەوجا بە سەهنە sehne و، پاشان بە صحنە śaĥna كە لە عەرەبی و فارسیدا بەكاردەبرێ. گۆڕانی دەنگی ش sh بە س s لە زمانی كوردی و عەرەبیشدا باوە، وەك: وشەی سووتان sûtan لە كوردیی ناڤین و شەوتان shewtan لە كوردیی باكووردا. گۆڕینی وشەی بەرشیلە bershîle (واتە: ترێ بەر لەوەی شیرە (شیرینی) تێبگەڕێ) بە بەرسیلە bersîle. هەروەها وشەی ← شەرواڵ sherwal' ی كوردی كە لە عەرەبیدا بووە بە سرواڵ sirwal. شایانی باسە وشەی "صحنە" (شانۆ) كە فارسەكان بەكاریدەهێنن و، لە شانۆ (سانۆ) وە وەگیراوە، ڕەگەكەی لە رەگی وشەی "صَحْنْ" ی عەرەبی كە بە مانای ← لەگەن legen و حەوشە ĥewshe و گەلێك شتی دی دێ، جیاوازە. گۆڕانی سانە sane بە صحنە śaĥna بەهۆی جێگرتنی بزوێنی (ڤاول) ی كورتی ئە e و "ح ĥ" پێكەوە لە جیاتی بزوێنی درێژ ئا a یە. ئەمەش لە زمانی كوردیدا باوە. سەرنجی وشەی تاڵ tal' بدرێ كە لە كوردیی باكووردا (بەتایبەتی شێوەزاری خەڵكی رۆژاوای كوردستان) بووە بە تەحل teĥil.

Shasî شاسی، بەو چوارچێوە ئاسنینە دەگوترێ كە بە هۆی دوو هاسنی بڕاوە و چەند هاسنێكی دیكەوە، كە ئەم دوو هاسنە دەبەستن بە یەكەوە، هەموو لەشی ئۆتۆمبێلەكە دەكەوێتە سەریان. وشەی شاسی فەڕەنسییە châssis.

SH ش

Shayer شایەر، کەسێکە کە لە شایی shayî و ← زەماوند zemawend و ← گۆڤەند govend دا بەسەر خەڵکدا هەڵدەدا و بە وشەی کێش و لەنگەردار، پەسنیان دەدا بۆ ئەوەی پارەی بدەنێ. وشەی شایەر shayer لە گەڵ وشەی "شاعر" ی عەرەبی "هەستیار hestyar" یەك بنەچە و رەچەلەکیان نییە. وشەی "شاعر" ی عەرەبی نێوی کارا (أسم ألفاعل) ی کار (فعل) ی "شَعَرَ" یە. شاعر مانای مرۆڤی هەستیارە، بەڵام "شایەر" shayer ی کوردی، لە شایی یار shayî yar ەوە هاتووە، واتە: یاری شایی yarî shayî = هاودەمی شایی hawdemî shayî. شایی shayî لە شاتی shatî پەهلەوییەوە هاتووە، واتە: بەزم و خۆشی.

Shayî شایی (← شایەر shayer).

Shefeq شەفەق/ شەبەق shebeq. سەرەتای رۆناکیی بەیانیان، وشەکە لە شەڤەك shevek و شەوەك shewek ەوە هاتووە. شەڤ shev/ شەو shew لێرەدا بە مانای شەو shew (لێڵ) نایەت، بەلکو ، بە مانای ← شەم shem دێ، واتە: رۆناکیی مۆمێك. (← مۆم mom، ←خۆر xor، ← هەتاو hetaw). (← سۆما soma).

Sheftûl/r شەفتوول/ر، واتە: شتێکی خوار براو، بەتایبەتی بۆ رێ و بان. شەفتوول/ر sheftûl/r لە بنەڕەتدا چەفت (چەوت) توور cheft (chewt) tûr ە، کە توور tûr وێنەیەکی دیکەی توول tûl و شوول shûl ە. کە توول tûl و شوول shûl، بە مانای لکێکی بارێك دێن. کەواتە: شەفتوول (ر) sheftûl(r)، لە بنەڕەتدا

چەوت توول chewt tûl ە، لە زمانی ئەڵمانیدا بە شتێك کە خوار بێ دەگوترێ: schief، و بە چاوی خێل chawî xêl یش دەگوترێ Schiel.

Sheket شەکەت/ ماندوویی mandûyî، ← پرزە pirze لەبەر بڕاو pirze leber biřaw، لە ئەژنۆ کەوتو le ejno kewtû. شەکەت sheket > شەك shek + کەت ket. شەك shek لە کوردیدا بە مانای چۆك chok (← ئەژنۆ ejno) دێ، کە شەك shek، خۆی، وێنەیەکی دیکەی چۆك chok ە، کەت ket، لە کەوتن kewtin ەوە هاتووە. شەکەت بوون sheketbûnمانای ئەژنۆ لە کارکەوتن ejno le karkewtin.

Shekir شەکر، لە بنەڕەتدا وشەیەکی سانسکریتییە، کە: سەرکەرا serkera یە. لە پەهلەویدا بووە بە شەکەر sheker و لە زمانی ئینگلیزیدا بووە بە shuger و لە فەڕەنسیدا sucre و لە ئەڵمانیدا Zucker و بە رووسی cáxap شەکر وەك سكَّر چووەتە عەرەبییەوە و، وەك شِكَرْ shiker چووەتە فارسی و وەك şeker چووەتە ترکییەوە.

Shelaq شەلاق، لە شەلتاق sheltaq/ شەلتاك sheltak/ شەلتاخ sheltax، کە شەڵت shelt/ شەڵتە shelte داری لۆکە شیکردنەوەیە و، بووە بە نێوێك بۆ قامچی qamchî. وشەی "جلطة"ی عەرەبی لەمەوە هاتووە، وەك چۆن باڵتە bal’te

SH ش

(تەو/ڤر tew/vir) لە عەرەبیدا بووە بە (بلطة).

Shelatî شەلاتی (← شەرلەتەن /sherleten شەرلەتان sherletan).

Shelêt شەلێت/ shelîte شەلیتە، بە بێشەرم bêsherim و دەمەوەر demewer دەگوترێ. شەل shel لە زمانی کوردیدا هەر بە مانای ئەوە نایەت کە کەسێك پێی کەل بێ (کەل kel و shel یەك بنچینەیان هەیە) شەلبە مانای رووت rût یش دێ. شەلان shelan و شەلین shelîn بەمانای رووتبوونەوە rûtbûnewe ش دێن، واتە: جلك لەبەرخۆداکرن cilik leber xwedakirin. وشەی "سلیط" ی عەرەبی لەم شەلێت shelêt ەوە هاتووە.

Shem شەم، واتە: مۆم mom. لە بنەڕەتدا لە وشەی سانسکریتی ← سۆما soma وە هاتووە کە مانای ← تیشك tîshk ەو، هەر بەو شێوەیەش لە کوردیدا بەکاردەبرێ (سۆمای چاوی چوو، واتە: تیشکی چاوی نەما). هەر لەم وشەیەشەوە، وشەی شمع و شمس ی عەرەبی دروستبوون، ئەگەرچی بیرێکی دیکەش هەیە، کە وشەی شمس دەباتەوە سەر بنەڕەتێکی سامی، بەڵام بەڵگەکەی لاوازە. لە وشەی سۆما soma وە وشەی sun (← رۆژ roj/← هەتاو hetaw) ی ئینگلیزی و sonne ی ئەڵمانی درستبوون. تەنانەت وشەی چاو/ڤ chaw/v کە لە هێندەك شێوەزاری کوردیدا چەم chem (شەم shem)ە، لەم بنەڕەتەوەیە کە چاو/ڤ بە مانای رۆناکی لەش دێ. هەروەها وشەی چۆم chom (چۆمی ئاو/ڤ chomî aw/v) و چاوە chawe (سەرچاوە serchawe) بنەڕەتیان دەگەڕێتەوە بۆ ئەمە، چۆنکە

SH ش

کورد، ئاو بە نیشانەی ڕۆناکی دادەنێن (← ئاوێنە awêne). لە وشەی شەم shemەوە مۆم mom دروستبووە. جا لەبەر ئەوەی مۆم mom ← چەور chewir و خڕ xiř و لووس lûs ە، وشەی شەمارە shemare دروستبووە، کە بە مانای خزین xizîn و خلیسکان xilîsksn ە لە کوردیدا. هەروەها وشەی شەمال shemal (بە ل l ی لاواز)، لە کوردیدا، کە بە مانای مۆم mom و ڕۆناکیی مۆمیش دێ، هەر لەم سەرچاوەوەیە. بێجگە لەوەش وشەی سووتاندن sûtandin/ شەوتاندن shewtandin کە ڕەگەکەی سوو sû/ شەو shew ە، هەر لەم بنچینەیەوە دێ.

Shemal شەمال ← مۆم mom (← شەم shem).

Shemare شەمارە (← شەم shem)

Shende شەندە، وێنەیەکی دیکەی چەندە chende یە، بە گۆڕانی دەنگی ش sh بۆ چ ch. کورد دەبێژن "شەندە لە مەندە کەمتر نینە" واتە: چەندە chende لە le + م mi + ـەندە ende (هەندە hende) ـ مقدار، بڕ biř ـ ە کەمتر kemtir نینە.

Shengul شەنگول، لە سەمەنگول semengulەوە هاتووە، کە دەنگی س s بووە بە ش sh. شەنگول shengul ، بە کەسێك دەگوترێ کە کەمێك بشەلێ. وشەیەکی دیکەش بۆ شەنگول لە زمانی کوردیدا هەیە، ئەوەش شیرین شەل shel shîrîn ە. وشەی شەل shel و کەل kel یش پێوەندییان بە شەنگول shengulەوە هەیە. شەنکەل shenkel > شەنکۆل shenkol > شەنگۆل shengol. وشەی

شەنگۆل shengol بە شێوەی şengül کەوتووەتە زاری ترکییەوە و، وەك نێوی ژنان بەکاردەبرێ.

Shepol شەپۆل، (موج) > شە she + پۆل pol. شە she (شا sha ماناى ← گەورە gewre، بەهێز behêz، سەرەکی serekî. پۆل و پێل pol و pêl (موج)ە. شەپۆل /shepol/ شاپێل shapêl واتە: پێلێکی بەهێز pêlêkî behêz.

Sheq شەق، وێنەیەکی دیکەی شەپ shep و تەپ tep و تەق teq ە کە پێوەندییان بە دەنگەکەیەوە هەیە.

Sheqam شەقام (← شەقاو sheqaw).

Sheqaw شەقاو (← هەنگاو/ڤ hengaw/v) > شەق sheq + کاو kaw. کاو kaw و کات kat و گاڤ gav و ← قاف qaf هەموویان یەك وشەن بە گۆڕینی دەنگەکانی و w و ت t و ڤ v و ف f و ك k و گ g.
شەقاو sheqaw واتە: شەق هەڵدان، لەگەڵ کات.

Sheř شەڕ (← Geřnas گەڕناس).

Sherjîkirin شەرژیکرن/ سەربڕین serbirîn (لە کوردیی باکووردا) وشەکە لە سەرجێکرن sercêkirin ەوە هاتووە، واتە: سەر لە لەش جیاکردنەوە. دەنگی ش sh جێی دەنگی س s ی گرتووەتەوە.

Sherim شەرم، بە پەهلەوی شەرم sherim ە.وشەکە وشەیەکی هیندۆئەورووپاییی کۆنە. بە ئینگلیزی shame و بە ئەڵمانی scham (شەرم) و schande (شەرمەزاری) و schämen (شەرمکردن).

Sheřleten شەڕلەتەن (شەڕلەتان sheřletan) واتە: هەبوونی شەڕ لە نێو تەن (جسم) دا. شەڕ sheř ی کوردی لە "شَرّ" ی عەرەبییەوە نەهاتووە. شَرّ ، لە عەرەبیدا، بەمانی خراپەکاری و دژی چاکەخوازی (خێر)ە. شەڕ sheř ی کوردیی وێنەیەکی دیکەی ← گەڕ geř ە کە گەڕ geř مانای زۆرانبازی zoranbazî و جەنگ ceng ە. (شەڕ و گەڕ sheř û geř) ← گەڕناس geřnas پاڵەوان paleweaە. لە زمانی ئەڵمانیدا وشەی شارلاتان sharlatan هەیە وەك زمانی فەڕەنسی charlatan کە هەر بەم مانا کوردییە دێن، بەڵام بنەچە و رەچەلەکی ئەم دوو وشەیە، یەك شت نین. لەکاتێکدا وشەی "شەلاتی shelatî" بە مانای چەورە chewre یە و لە "شەڕلەتی sheř-le-tî" یەوە هاتووە. تی tî، بەمانای نێوەوەی شت دێ. تێکردن têkirdin واتە: کردنە نێو kirdine nêw، تێخستن têxistin، تێبردن têbirdin. تێ tê دیوی نیوەوەی شت. سەرچاوی وشەی ئەڵمانی و فەرەنسییەکە دەگەڕێتەوە بۆ وشەی ئیتالیایی ciarlatano کە پێوەندیی بە خەڵکی شاری ئیتالیایی cerreto وە هەیە، کە ئەمانە کاڵافرۆش بوون و، بۆ فرۆشتنی کالاکانیان شیڕاندوویانە و، سەری خەڵکیان گێژ کردەوە و خەڵك بێزاربوون لێیان.

Sherwal شەروال/ شارواڵ sharwal. بە پانتۆڵی پیاوانە، یان بە جۆرە دەرپێیەکی ژنانە دەگوترێ شاروال/شەروال. شار shar لە وشەی سانسکریتی chîre وە دێ کە ئێستە هیندییەکان بە جۆرە سەرپێچێك دەڵێن، کە پیاوان بە کاریدێنن، یان، ژنان لەشی خۆیانی پێدا دەپۆشن و لە شێوەزاری بادینانیدا بووە بە

SH ش

شەل shel (شەل و شەپك shel û shepk). والٚ wal’ لە والٚا wal’aوە دیٚ كە ⟵ قوماش qumash ە. وشەی شەروالٚ لە عەرەبیدا بووە بە سروال (⟵ شانۆ shano) و، لە فارسیدا بووە بە شلوار shelwar.

Shew/v شەو/ڤ، بە پەهلەوی شەپ shep ە و، لە فارسیدا بووە بە شب sheb.

Shewekî شەوەكی، واتە: "وەك هی شەو wek hî shew". دەگوتریٚ ئاوی شەوەكی، واتە: ئاویٚك كە شەو لە گۆزەدا هەلگیرابیٚ و مابیٚتەوە. بە پەهلەوی shepîkە و لە فارسیدا بووە بە "شبی" shebî.

Shewtandin شەوتاندن/ سووتاندن sûtandin (⟵ شەم shem).

Sheytan شەیتان، ئەم وشەیە لە كوردی و عەرەبی و فارسی و تركی و ئۆردودا بەكاردەبریٚ.

بەلاٚم دوو جۆرە رەگی جیاوازیی هەیە. رەگی یەكەمیان وشەیەكی سامییە و لە عیبرییەوە وەرگیراوە و، لە لاتینی و یۆنانیشدا بەكاربراوە و، لە وەشەوە كەوتووەتە زمانە ئەوروپاییەكان و لە ئەلمٚانی و ئینگلیزیدا بە شیٚوەی satan بەكاردەبریٚ كە لە وشەی عیبری ساطان שׂטן ەوە هاتووە، بەمانای دژبەر dijber، بەلاٚم بە لیٚكۆلینەوەی خۆم بۆم دەركەوتووە كە كورد لەسەر دەمی پیٚش ئیسلامەتیدا، وشەی "شەیتان" ی بە شیٚوەیەكی دی و لە رەگیٚكی دیكەوە بەكاربردووە، واتە: لە شا sha و تەن ten ەوە، كە ماناكەی پیٚچەوانەی "شەیتان" ی سامییە. شا sha لە كوردیدا بەمانای خوا xuwa و فریشتە

firîshte ش بەکاردەبرێ. تەن ten مانای لەش lesh و گیان giyan ە. کورد دەبێژن: هەموو گیانم دەیەشێ واتە: "هەموو لەشم دێشێ". کەواتە: "شاتەن" مانای بوونەوەرێکە کە گیانی وەك فریشتە وایە، واتە: "فریشتە گیان"ە. کوردە ئێزدییەکان، ئەم وشەیە بەکار ناهێنن، چۆنکە مانا کوردییەکەی نازانن. موسلمانەکانیش، لە نەزانینەوە، دێن وشەی "شەیتان"ی جوو و دیان و موسلمان کە وشەیەکی عیبرییە، لەگەڵ ئەم وشە کوردییە"شاتەن shaten" دەکەنە یەك، کە یەك شت نین. ئەوەتا خاوەنی پەرتۆکی "شاهنامە حقیقت" کە لە سەرەتای سەتەی بیستەمدا بە "قطب کل"ی کاکەییەکان (یارسانییەکان) دادەنرا، دەبێژێ: گۆرانەکان هێندە ساویلکە و نەزانن وشەی "شاتەن" لەگەل وشەی "شەیتان" دەکەن بە یەك و، لە یەکیان جیاناکەنەوە. لێرەدا دەمەوێ بێژم هەژاری موکریانی لە فەرهەنگەکەیدا کە زۆربەی زۆری لە فەرهەنگی کوردستان ی گێوی موکریانییەوە وەرگیراوە بەرامبەر وشەی شەیتان دەنووسێ: مەلەك تاوس، بنەمای خراپە و هەروەها بەرامبەر شەیتان پەرست sheytanperst دەنووسێ: یەزیدی، ئێزدی، داسنی. (فەرهەنگی "هەنبانە بۆرینە" ل 495، تهران 1376).

Shifte شفتە، لە شەفتاندن sheftandin (شەوتاندن shewtandin) واتە: سووتاندن sûtandin ەوە دێ. چۆنکە

گۆشته کوتراوەکه دەخرێته نێو تاوه و سەر ئاگر و به جۆرێك دەسووتێنرێ.

Shikar شکار، مانای نێچیر nêchîr ە. به پەهلەوی هەر شکار shikarە. ئەم وشەیه له کوردیدا، لەگەڵ وشەی راو raw بەکاردەبرێ و دەگوترێ: راوشکار rawshikar واته: راوی نێچیر rawî nêchîr.

Shikence شکەنجه/ ئازاردان azardan، له فارسیدا بووه به أشكنجه êshkênce و ترکیش له فارسییەوه وەریگرتووه و، به işkence دەینووسن. له پەهلەویدا شکێنجەك shikêncەە، که پێوەندیی به شکان shikan ەوه هەیه.

Shirînqe شرینقه (← سرنج sirinc).

Shiv شڤ (شیپ shîp).

Shîp شیپ (← لاشیپان lashîpan).

Shîr شیر، به پەهلەوی: shîr و به فارسیش هەر شیر shîr ە.

Shîřandin شیڕاندن، شیڕاندن shîrandin و شریخه shirîxe قیڕاندن qîřandin و قیره qîře چڕاندن chiřandin هەموویان هەر یەك رگەزیان هەیه، که دەنگی (ش sh و ق q و چ ch) جێییەکیان گرتووه و، چەند وشەیەکیان لێپەیدابووه به چەند مانایەکی جیاواز، بەڵام نێزیك به یەك. چڕاندن chiřandin بۆ ← گۆرانی گۆتن goranî gotin بەکاردێ. که وشەی ← ستڕان sitran لەمەوه هاتووه. هەروەها ترانه terane ی فارسی و "ترنیمة" ی عەرەبی (گۆرانی goranî) له مەوه وەرگیراوه. له ئەڵمانیشدا وشەی schreien بۆ قیژاندن qîjandin و شیڕاندن shîřandin بەکاردەبرێ. هەر

له زمانی کوردیدا، وشەی شریخە shrîxe/ شریقە shrîqe ش هەیە (بۆ دەنگی هەور hewr) و شریقە shirîqe و تریقە trîqe (بۆ پێکەنین) هاوڕەگی یەکن.

Shîrînî شیرینی/ شیرانی shîranî، لە شیر ـ ە ـ مەنی shîr-e-menî یەوە هاتووە، واتە: تایبەتکاری شیری تێدایە کە شیرینە.

Shîshe شیشە/ شووشە shûshe. بە پەهلەوی شیشەك shîshek ە و، هەر بە شێوەی شیشە shîshe کەوتووەتە زاری عەرەبییەوە.

Shîw شیو. بە پەهلەوی شیپ shîp ە.

Shor شۆر (← سۆل sol، ← شۆرش shorish).

Shor شۆر، بە مانای "قسە qise" دێ لە هێندەك شێوەزاری کوردیی باکووردا. دەبێژن: شۆرێ خۆە کر shorê xwe kir، واتە: قسەی خۆی کرد qisey xoy kird. وشەی شۆر shor، لە وشەی کوردیی کرمانجکی (کرتکی، زازاکی) ڤاژۆر vajor ەوە دێ، کە بە مانای قسە qiseye یە و بنەڕەتێکی ئاڤێستایی هەیە (← وشە wishe) vajor بووە بە ڤاشۆر vashor بە گۆڕینی دەنگی ژ j بە ش sh، ئەوجا ڤە ve ی سەرەتاش قرتاوە و شۆر shor ماوەتەوە. بێجگە لەمەش، واژە vaje ی فارسیش هەر لە vajor ەوە وەگیراوە.

Shorish شۆرش > شۆر shor + پاشگری ش sh. شۆر shor لە زمانی کوردیدا، بە مانای "تێژ و توند" و "هەڵچوون" و "جۆشخواردن" بەکاردێ، هەروەها بە مانای "سۆر" sor/ سوێر swêr یش دێ. لە زمانی کوردیدا وشەی "شۆرە shore" هەیە کە ← کەرەسەیەکی زووتەقە (زوو دەتەقێ) و لەسەر

SH ش

دەمی کۆندا بۆ دروستکردنی بارووت barût بەکاردەهێنرا لە کوردستان.دیارە "شۆرە" لە "شۆر" ەوە وەرگیراە، وەك چۆن "بۆرە bore" لە "بۆر bor" ەوە (وەك نێو لە هەڤالنێوەوە) وەرگیراوە. ئەوجا دەنگی ش sh بووە بە س s، وەك ئەوەی دەنگی ش sh لە وشەی شەروال sherwal ی کوردیدا، کراوە بە س s، کاتێك وشەی شەروالْ sherwal ی کوردی خراوەتە نێو زمانی عەرەبییەوە و بووە بە سروال sirwal.بەم جۆرە وشەی شۆرە shore ی کوردی بە شێوەی سَوْرَهْ sawrah هاتوووتە نێو زمانی عەرەبییەوە. دوایی وشەی سَوْرَهْ sawrah بووە "ثوْرَة thawrah" کە ئێستە هەردوو وشەکە بە یەك مانا بەکاردێن. شایانی گوتنە کە، وشەی "الثورة" Al-thawrah ی عەرەبی لە وشەی "ثور" thawr ی ئاشوورییەوە نەهاتووە کە مانای گا/ڤ ga/v ە، بە تایبەتی "لە کاتی هاجبوون و هەڵچووندا" وەك موعتەسەم سالەیی لە گوڤاری "رەنگین rengîn" (ژ 114ی تەمووزی 1998) دا نووسیوێتی. (بۆ پتر زانیاری لەم بارەیەوە سەیری سەمیناری "کورد و شۆرش kurd û shorish" بکرێ لە پەرتۆکی: جەمال نەبەز: ناسنامە و کێشەی ناسیۆنالی کورد لە چەند سەمینار و کۆڕێکی زانستیدا. بڵاوکراوەی "کوردنامە" لەندەن 2002، ل 231-259.

Shos(t)e شۆستە، لە وشەی فەڕەنسی chaussée ەوە هاتووە.

Shop شۆپ، واتە: جێی پێ لەسەر زەوی cêy pê le ser zewî >

SH ش

شۆ sho + پ p. > شۆن shon (شوێن shwên) واتە: شۆن (شوێن) shon/shwên پێ pê. شۆن پێ shon pê.

Shû شوو، واتە: مێرد mêrd. شووکردن shûkirdin/ مێرکردن mêrkirdin. شوو shû لە وشەی ئاڤێستایی: خشاودرەکە xshawdreke ەوە هاتووە، کە لە فارسیدا بووە بە شوهر shoher.

Shûshe شووشە (← شیشە shîshe).

Shûtî شووتی/ شفتی Shiftî/ زەبەش zebesh. شفت shift وشەیەکی کۆنی کوردییە بۆ شیر shîr. لە زمانی کوردیدا بە شیردۆشین shîrdoshîn دەگوترێ شفت shift. سەرنجی وشەی sweet ی ئینگلیزی و süß ی ئەڵمانی بدرێ کە هاوڕەگەزی وشەی شووتی shutî کوردین. جۆرە ترێیەکی زۆر شیرین هەیە لە باکووری کوردستان نێوی سفتك siftik ە.

Shw/v an شوان/شڤان، بە پەهلەوی شوپان shupan ە. ئەم وشەیە، لە کارنامەکی ئەرتەخشێری پاپەکاندا هاتووە، کە لەوێدا، وشەی کورد kurd، بە شێوەی کورت kurt بەکارهێنراوە. وشەی شوان/شڤان، لە فارسیدا بووە بە چوپان chupan و لە ترکیشدا چۆبان çoban. پاپەك باوکی ئەردەشێرە کە دامەزرێنەری ئیمپراتۆرێتیی ساسانییە. کارنامەك بە پەهلەوی و لە سەتەی شەشەمی زایینی و زەمانی ئیمپراتۆرێتیی ساسانیدا نووسراوە. شوێنەواری هێندەك دەستکاری پێوەدیارە.

T ت

Ta تا/ هەتا heta، تاکو taku، هەتاکو hetaku، هەتاکوێ hetakwê. ئەم تا ta یە لە هەتاکو hetaku و تاکو taku دا لە "حتی" ی عەرەبییەوە نەهاتووە. taku تاکو کە لە پەهلەویدا تاك takە. ئەوەتا، لە زمانی کوردیدا تاکو taku هەیە بە مانای he-taku هەتاکو. لەبەر ئەوە وشەی هەتا heta (هەتاکو hetaku ی کوردی)، لە حتی ی عەرەبییەوە نەهاتووە. سەرنجی till ی ئینگلیزی بدە کە بە مانای تا ta دێ.

Tal' تاڵ، گەلێك مانای هەیە، یەکێکیان تاڵە موو tal'e mû ە، یان، داوە dawe ← دەرزوو derzû ە، کە دەچنرێ و دەکرێ بە جلك cilk. وشەی تاڵ بەم مانایە، کەوتووەتە زاری عەرەبییەوەو، لە وشەی طیلسان دا دیارە. طَیْلْ لە تاڵ tal' ەوە هاتووە، ← سان san نازنێوی مرۆڤی گەورە و خاوەن پایە و پلەیە وەك جافرسان Cafirsan لای هەورامییەکان. طیلسان ئەو جلکە (دشداشە)یە بوو، کە قازی و مەلا عەرەبەکان لە بەریاندەکرد واتە: جلکی مرۆڤی گەورە.

Tal' تاڵ/ تەحل teĥl، تەهل tehl بە پەهلەوی: تەخل texl و لە فارسیدا بووە بە تلخ telx.

Talan تالان، وشەیەکی مەغۆلییە، کە کەوتووەتە فارسی و هێندەك لە شێوەزارەکانی ترکمانەکانەوە، بەشێوەی تالانگ talang.

Talweg تالڤێگ. وشەیەکی ئەڵمانییە کە لە سنوورێکی نێونەتەوایەتیدا بەکاردەبرێ و

بریتییە لە هێڵی نێوەڕاستی ڕۆبارێك كە كەوتبێتە نێوان دوو وڵاتەوە.

Taman تامان (← تانە tane).

Tamar تامار (← تانە tane).

Tampon تامپۆن (بەیەكدادانی دوو ئۆتۆمۆبێل). وشەیەكی ئەوروپاییە، بە ئینگلیزی tampon و، بە ئیتالیایی tamponamento و، بە فەڕەنسی tamponementە.

Tank تانك (دەبابە) لە ئینگلیزییەوە وەگیراوە tank.

Tankî تانكی، بەو سنووقە (← سنووق sinûq) دەگوترێ كە بەنزینی تێدەكرێ تا لە ئوتۆمۆبیلدا بەكار ببرێ، یان بەو ← عەمبار embar˚ ی ئاو دەگوترێ، كە ئاوی تێدا هەلدەگیرێ. ئەم وشەیە ئەورووپاییە. لە ئەڵمانیدا وشەی Tank هەر بەو مانایە بەكاردەبرێ.

Tane تانە/ تانەلێدان /tanelêdan تانەی سەرچاو taney serchaw. تان tan و تامان taman و تەیمان teyman لە كوردیدا بە لەكەی سەرچاو lekey serchaw و ← پەرژین perjîn یش دێ، واتە: بەرهەڵستێك و لەمپەر lemper (حاجز) ێك كە بخرێتە بەردەم شتێك، ← یان رەخنە rexne بگیرێ لێی، كە ئەو شتە خەوشدارە. وشەی تانووت tanût یش هەر لەمەوە دێ. تەنانەت وشەی تەم tem و تومان tuman (كە لە تركیدا بووە بە duman) و تامار tamar (تەماوی temawî) یش، هەر وێنەیەكی دیكەی تان tan و تامان taman ە. وشەی

تانووت tanût له تانەکوت tanekut ەوە دێ، واتە: تانەیەکی پێداکوتراوە. تانەکوت tanekut بووە بە تانووت tanût. هەروەها وشەی "طعن"ی عەرەبی کە بە مانای بریندارکردنی شتێکە بە ئامرازێکی تێژ، یان رەخنەگرتنی قانوونییە لە بریارێکی دادگە، لە بنەڕەتەوە لە تانە tane وە دێ.

Tanût تانووت (⟵ تانە tane).

Tapo تاپۆ، لە وشەی یۆنانی τοπογραφικός تۆپۆگرافیگۆس ەوە هاتووە. کە بە ئەڵمانیش Topographie هەر تۆپۆگرافییە واتە: سنوورکێشانی پارچە زەوییەك و دیارکردنی ئەو سنوورانە. ئەم وشەیە کەوتووەتە ترکی و، ئەوجا عەرەبییەوە، سەرنجی (دائرة ألطابو) بدە.

Tapû تاپوو، بە کەنوو kenû (کەندەڵان kendelan) ی ⟵ هەنگ heng دەگوترێ کە ⟵ هەنگوێن hengwên ی تێدا دروست دەکرێ. سەرنجی وشەی Topf ی ئەڵمانی و pot ی ئینگلیزی بدە کە بە ⟵ مەنجەڵ mencel دەڵێن.

Taq تاق، بە چاڵاییەك دەگوترێ کە لە دیواردا کرابێ، هێندەك جار، سەرەکەی لە شێوەی کەوانەییدا دەبێ. بە پەهلەوی تاك tak ە و بە فارسی بووە بە طاق. هەر ئەم وشەیە تاق taq لە زاری کوردیی باکووردا بووە بە تاخ tax، کە بۆ ⟵ گەڕەك geřek بەکاردەبرێ. بۆ وێنە: دەگوترێ: تاخێ کوردان taxê kurdan واتە: "گەڕەکی کوردان".

Tar تار، ئامیرێکی مۆزیکەیە، کە وشەیەکی کۆنە و، بە لاتینی تار

tar و بە پەهلەویش هەر تار tar ەtar. وادیارە وشەی تار پێوەندیی بە تاڵ 'tal (تاڵەموو tal'emû) واتە: ئەو تەلانەی← تەل tel) کە پێوەی بەستراون. تەل tel و تێل têl یش هەر پێوەندییان بە تاڵ tal ەوە هەیە.

Taran تاران، ← تاراوگە tarawge.

Taraw تاراو (← تارسە tarse).

Tarawge تاراوگە/ Terawge تەراوەگە، شوێنێکە کە خەڵکی دەرکراو، دەرپەڕێو لە ← هەوار hewar ی خۆیان، تێیدا بژین. وشەکە، بنەڕەتەکەی: تەراوگە terawge یە. لە زمانی کوردیدا وشەی تەرەبوون terebûn دوورکەوتنەوە لە شوێنی خۆ و، تەرەکردن terekirdin هەیە، بە مانای دەرکردن لە شوێنی خۆی و، پەرەوازەکردن، بۆ وێنە دەگوترێ: کۆترەکان تەرەبوون terebûn واتە: لە شوێنی خۆیان نەمان و دوورکەوتنەوە. تەراو teraw/ تاراو taraw وەك دەرکراو derkiraw کەسێکە، یان زیندەوەرێکە کە لە شوێنی خۆ تەرە بوو le shwênî xo terebû ە. "تەراوگە terawge/ تاراوگە tarawge" واتە: جێی ئەوانەی کە تەرە بوون. گە ge پاشکۆیەکە بۆ جێ cê شوێن shwên (← تارسە tarse). دیارە تۆران toran/ تۆرین torîn یش هەر لەم رگەوە سەریهەلداوە.

Tarîk تاریك، بە پەهلەویش هەر تاریك tarîk ە. هەر لە پەهلەویدا تۆماك tomak هەیە بۆ تاریك و لێڵ tarîk û lêl.

tarkirdin تارکردن (←تارسە tarse).

Tarse تارسە (← تاسە tase).

Tas تاس/ تاسولکە tasulke (تاسێکی پچووك tasêkî pichûk). تاس

tas به ← دەفر defir ی قوولی له مس دروستكراو دەگوترێ. وشەیەكی كۆنی كوردییه كه له وشەی تەشت tesht ەوه هاتووه وله عەرەبی و فارسیدا بووه به "طاس" و له رێی عەرەبەوه كەوتووەته زمانه ئەوروپاییەكانەوه. له زمانی ئەڵمانیدا بووه به Tasse و له فەڕەنسیدا tasse. فەرهەنگی ئەڵمانی دودن Duden بنەڕەتی وشەكه به تەشت tesht دادەنێ و تەشت tesht به فارسی دەداته ﻗﻠﻪم، هۆی ئەمەش ئاشكرایه هەموو وشەیەكی ئێرانی دەبەنەوه سەر فارسی، ئەگەرنا وشەكه له ئاویستاییدا تەشته teshte یه. ئاویستا به فارسی نەنووسراوەتەوه. پەهلەوی له ئاڤێستاوه وەریگرتووه به شێوەی تەشت tesht. هەر له كوردیدا وشەی تەشپی teshpî هەیه بۆ كاسه ← kase یەك كه له دار دروستكرابێ. پێوەندیی رەگی تاسه ← و ← كاسه kase ش، كه له عەرەبیدا بووه tase به طاس نابێ رەچاو نەكرێ، كه وشەی كاسه، كه له عەرەبیدا كراوه به "كأس"كەوتووەته زمانی ئەڵمانی وەك Kasse و زمانه ئەوروپاییەكانی دیكەوه.

Tas تاس/ تاسبردنەوه tasbirdinewe له ترساندا بێهوش بوون. له شێوەزاری كوردیی باكووردا وشەی تاشا tasha هەیه بۆ ترس tirs، هەروەها له كوردیدا وشەی ئەوتراشی ewtirashî هەیه (فەرهەنگی باشوور، بەرهەمی: عەباس جەلیلیان) بێجگه لەوەش وشەی ئەترەش etresh و ئەترەك etrek یش هەیه (ئەترەشی چوو etreshî chû). واته: ترس بردییەوه tirs birdiyewe (← ئەترەش etresh). وشەی ئەترەش etresh بنچینەی وشەی ترس ters ی فارسییه.

T ت

Tase تاسه (تاسەی بینینی دۆستانم کرد، واتە: ئارەزووی بینینیانم کرد). تاسه tase ئارەزووکردنه لە دوورەوە، کە بە عەرەبی (لوعة واشتياق) ە. لە زمانی کوردیدا وشەیەکی دیکە هەیە بۆ تاسه tase، کە ئەوەش تارسه tarse یە. تار tar لە زمانی کوردیدا بە مانای دوورکەوتنەوە و تەرەبوون terebûn دێ (کۆترەکان لە هێلانەکەیان تەرەبوون، واتە: دوورکەوتنەوە). وشەی ← تاراوگە tarawge واتە: (شوێنی ژیانی دوور لە نیشتمان و ← wilat وڵات) تاراو taraw (بە کەسێك دەگوترێ کە بۆ هەتا هەتایی لە شوێنی خۆی دوورکەوتبێتەوە)، هەروەها تارکردن tarkirdin و تەرەکردن terekirdin (دەرکردنی کەسێك، یان دوورخستنەوەی شتێك، لە شوێنی خۆی، هەتا هەتایی) هەر لە مەوە دێ. وشەی تاسه tase لە بنەڕەتدا لە tarse ەوە هاتووە، کە هەر بەو مانایە بەکاردێ، دەنگی ر r لە وشەی تاسه tase دا کەوتووە. سە se لە سێ sê وە هاتووە کە بە مانای پەنا pena و سێبەر sêber دێ. تاسەکردن tasekirdin واتە: لە دوورەوە سێبەری کەسێك، یان، تارمایی tarmayî کەسێك، هێنانە بەر چاوی خۆ.

Tash تاش/ تیش tîsh بە بەردێك دەبێژن کە ساف و لووس بێ، واتە: تەراشکراو terashkiraw بێ، تاش tash لە تاشین tashîn ەوە هاتووە. دیارە، وشەیەکی دیکەش بۆ تاش tash هەیە کە ئەوەش تات tat ە

T ت

(تاتە بەرد tate berd)، تات tat مانای تەخت text واتە: ساف و لووس saf û lûs، زەوییەکە تاتە، واتە: تاشراوە و زرگوهەڵەتی تێدا نییە. پێتاتە Pêtate (تەختەی ژێر پێی جۆڵایە) تاش tash، چووەتە زاری ترکییەوە و، هەر بۆ بەرد berd (← کەڤر kevir) بەکاردێ. (← تاشین tashîn/ تراشین tirashîn). تاش tash وەك پاشگر دەچێتە پاڵ نێوەوە و دەیکا بە نێوی کارا، بۆ وێنە: بەرد تاش berd-tash، سەرتاش ser-tash.

Tashîn تاشین/ تراشین tirashîn، لە پەهلەویدا تەش tesh و تاشیتەن tashîten ە و لە ئاڤێستادا tash و تەش tesh هەیە کە مانای بڕین birîn ە. وشەی تیژ tîj (تێژ têj) و تیخ tîx و ← سیخ sîx لە مەوە هاتووە. تیخ tîx بە پەهلەوی تیگ tîg ە.

Tat تات/ تاتۆ tato بە ← باوك bawk دەگوترێ. وشەیەکی کۆنی هیندۆئەورووپاییە. لە سانسکریتدا تاتا tata یە. سەرنجی وشەی فاتەر vater ی ئەڵمانی و father ی ئینگلیزی بدرێ، کە دەنگی ت t و ف f/v جێیەکیانگرتووەتەوە. وێنەیەکی دیکەی تات tat لە کوردیدا هەیە ئەوەش ئات at ە کە لە شێوەزاری باشووری کوردستاندا ئاتك - بووتك atik-bûtik هەیە کە بە مانای بنەچە و ڕەچەڵەك bineche û rechelek دێ. دیارە ـك -k پاشگرە بۆ کچکەکردنەوە و وشەکە ئات at - بووت bût ە. ئات at باوك bawk ە کە ئەمە

T ت

وێنەیەکی فات fat ە لە وشەی vater (باوك bawk) ی ئەڵمانیی ئەوڕۆدا، کە لە زمانی ئەڵمانیی کۆندا Fater بووە و بۆ خۆشەویستی فاتی vati بانگدەکرێ. وشەی ئات at (باوك bawk) ی کوردی، بە شێوەی ئەتە ata کەوتووەتە زاری ترکییەوە بە مانای باوك (سەرنجی وشەی ئەتەترك etetirk بدە). وشەی بووت bût لە ئاتك ـ بووتك -atik bûtik دا، پێوەندیی بە وشەی ← بووك bûk ەوە هەیە، کە لە بنەڕەتدا بە مانای مێینەیە.

Taw تاو، بە تینی گەرما و تینی جۆش cosh دەگوترێ. تینی گەرما بە پەهلەوی تاپ tap ە کە لە فارسیدا بووە بە تاب tab. تاو/ڤ taw/v بۆ هەتاو hetaw یش بەکاردەبرێ. هەروەها تا ta لە کوردیدا بە شێوەی تێ tê ش بەکاردەبرێ بۆ وێنە: گرانەتا giraneta/ گرانەتێ giranetê. تاو taw بە مانای داو daw یش بەکاردێ، وەك: داوە دەزوو dawe dezû، واتە: تاوە دەزوو tawe dezû (← تەناف tenaf).

Tawan تاوان، بە پەهلەوی تاڤان tavan.

Tawanî تاوانی/ تاوێنی tawênî (ئەو پارەیەیە کە لە باتی کردنی گوناهێك دەبژێردرێتەوە بۆ گوناهلێکراو)، بە عەرەبی "غرامة".

Tawe تاوە، ئەو پارچە ئاسنە گردەیە کە خواردنی تێدا سۆردەکرێتەوە، یان، دەکوڵێنرێ. تاوە tawe لە ← تاو/ڤ taw/v ەوە هاتووە، بە مانای تینی گەرما (سەرنجی وشەی هەتاو/ڤ

T ت

hetaw/v بده). تاوه tawe کەوتووەتە زاری عەرەبییەوە بە شێوەی "طبق" کە لە کوردیدا تەبەق tebeq ە. کە وشەی تەباخ tebach (طباخ) ی عەرەبی هەر لەمەوە هاتووە. وشەی مطبخ ی عەرەبی لە مە ـ تەباخ me-tebach ەوە هاتووە، کە مە me بە مانای ئامێر دێ لە کوردیدا (← مەگریجەنی megrîcenî). هەروەها وشەی طابوق، کە بە زاری عەرەبی، بە خشتی سۆرەوەکراو دەگوترێ هەر لە تاوە tawe ەوە وەرگیراوە.

Tawe تاوە (← ئافتاوە aftawe).

Tawus تاوس، نێوی مەلێکە کە لە عەرەبیدا بووە بە طاؤوس و لە فارسیدا طاوس. کە بە لاتینی pavo یە و بە ئەڵمانی pfau، بە زمانی هیندیی کۆن تاوسا tawsa یە.

Tayen تایەن، وشەیەکی دیکەیە بۆ دایەن dayen. دەنگی ت t و د d جێییەکیان گرتووە. هەردووکیان بە مانای لەلە lele ی ← منداڵ mindal’. دایەن dayen > دا da + یەن yen. دا da دایك dayk ە و یەن yen لە یەند yend ەوە هاتووە کە مانای هەند hend (هێندە hênde)یە. واتە: ژنێك کە، هێندەی دایك بۆ ← منداڵ mindal’ بە پەرۆشە. هەر لە کوردیدا وشەیەکی دیکە هەیە بۆ دایە daye ئەوەش تایە taye یە.

Taytil’ تایتڵ، لە title ی ئینگلیزییەوە وەرگیراوە کە بە مانای سەرنێوی پەرتۆکێك، یان نووسراوێکە. بە ئەلمانی Titel و بە فەڕەنسی titre ە. لە بنەڕەتدا وشەکە titulus ی لاتینییە کە بە مانای وشەیەکە

دەخرێتە پێش نێوی کەسێکەوە بۆ پێشاندانی پلە، یان پایە، یان باوەڕنامەی ئەو کەسە.

Tecawiz تەجاوز (← ciyawaz جیاواز).

Telîsm تەلیسم، لە تێلسما Τέλεσμα (télesma)یۆنانییەوە وەرگیراوە، لە زاری عەرەبیدا بووە بە طِلَسَمْ. لە زمانی لاتینیدا talismen ە و، لە ئیسپانیدا talismán و لە ئیتالیاییدا talismand و بە ئەڵمانی talisman ە کە بە کوردی بەرگری چاووزار chawûzar ە، لە شێوەی کووژەکەی شیندا.

Tem تەم (← تانە tane) لە ئاوێستادا تەما tema و تەم tem و لە پەهلەویدا تەم tem ە.

Tembûr تەمبوور/ تەموورە temûre بە پەهلەوی: تەمبۆر tembor. ئامێرێکی مۆزیکی کۆنی کوردە، لە فارسی و عەرەبیدا بووە بە طنبور.

Temir تەمر (پوولی پۆستە pûlî poste)، وشەکە فەڕەنسییە timbre-poste یە، کە بە شێوەی تامبر - پۆست دەردەبڕدرێ.

Temûre تەموورە. ئامێرێکی مۆزیقەلێدانە، بە زۆری یارسانییەکان بەکاریدەبەن. بە عەرەبی و فارسی طمبور و طنبور ە.

Ten تەن (← لەش lesh) لە تنۆ tino ی ئاڤێستاییەوە هاتووە و بە پەهلەوی تن tin ە.

Tenaf تەناف > تاناڤ tanav > تاوناڤ tawnav. واتە: رایەڵێك کە لە ناو/ڤ naw/v (نێوان nêwan)ی دوو شوێندا تەنراوە tenrawe و رایەڵکراوە. ئەم وشەیە لە عەرەبیدا بووە بە

"طناب" و له فارسیشدا هەر "طناب" ە. فەرهەنگی فارسیی معین، وشەکە بە عەرەبی دەداتە قەلەم. ئەمە لە کاتێکدا وشەکە کوردییەکی رۆنە و، ڤ v ی کوردی لە عەرەبیدا دەبێتە ب. بۆ وێنە ← سەراو seraw دەبێتە سراب.

Tender تەندەر. خستنەڕوو، یان خستنە بەردەمی پێشنیازێکە بەنووسین بۆ کردنی کارێك، یان بەستنی گرێبەندێك. وشەکە ئینگلیزییە و هەر tender ە.

Teng تەنگ/ (← تەنك tenik).

Tenik تەنك، وشەیەکی هیندۆئەوروپاییە. بە هیندی تەنوکە tenuke و بە ئینگلیزی thin و بە ئەڵمانی dünn ە و بە پەهلەوی تنۆك tinok، کە بە شتێك دەگوترێ ← قووڵ qûl/ کوور kûr نەبێ. سەرنجی وشەی تەنکاو/ڤ tenkaw/v بدە.

Tenik تەنك/ تەنگ teng، ئەم دوو وشەیە هەردووکیان یەك بنەڕەتیان هەیە. تەنك tenik > تەن ten + ـك ik. تەنگ teng > تەن ten + ـگ ig. ـك ik و ـگ ig نیشانەی گچکەکردنەوەیە. تەنك tenik و تەنگ teng مانای تەن (لەش lesh) ێکی گچکە. وشەی تەنۆك tenok ی پەهلەوی و dünn ی ئەڵمانی و thin ی ئینگلیزی بە مانای تەنك tenik و تەنگ teng ی پەهلەوی و eng ی ئەڵمانی بە مانای تەنگ، پێوەندیی رەگییان بەم دوو وشە کوردییەوە هەیە. وشەی تەنگ teng لە عەرەبیدا بووە بە "طنجة".

Tenûr تەنوور/ تەندوور tendûr، (چاڵی نان پێوەدان و برژاندنی هەویری نان) بە ئاڤێستایی تەنوورە tenûre یە و لە پەهلەویدا تەنوور tenûr ە و لە

T ت

عەرەبیدا بووە بە تندور (وفار ألتنور: قورئان ك هود 11/40).

Tenya تەنیا/ تەنێ tenê. لە پەهلەویدا: تەنیها tenîha یە.

Tel’e تەڵە/ فاقە faqe/ داو daw بە پەهلەوی تەڵەك tel’ek ە.

Tel’eke تەڵەكە/ (فێڵ fel’) لە ← لە تەڵە tel’e ەوە هاتووە.

Tem تەم (← Tane تانە).

Tenîn تەنین (← pîne پینە).

Tepl’ تەپڵ، ئامێرێكی مۆزیكی كۆنی كوردە كە دەهۆڵی لەشكربووە، وشەی تەپڵ tepil’ لە تەبەق tebeq ەوە هاتووە (← تاوە tawe) لە عەرەبی و فارسیدا وەك "طبل" بەكاردەبرێ. فەرهەنگی فارسی معین بە هەڵە بە وشەیەكی عەرەبی داوەتە قەڵەم. رووی تەبەق tebeq وەك رووی تەپڵ پانە و زۆر جار لە تەبەق دەدرێ وەك تەپڵ. رەنگە وشەی دەهۆڵ dehol’ یش هەر لە تەبڵ tebl’ ەوە هاتبێ و بەم شێوەیە: دەهۆڵ dehol’ < تەهۆڵ tehol’ < تەبوڵ tebul’ < تەبڵ tebl’ < تەپڵ tepl’. (← تەپڵەك tepl’ek).

Tepl’ek تەپلەك، بە سینیەكی دار، یان، تەنەكە، یان، پلاستیك كە بچووك بێ دەگوترێ تەپلەك tepl’ek. تەپلەك tepl’ek = تەپڵ tepil’ + ـەك ek – (نیشانەی گچكەكردنەوە) وشەكە وشەیەكی لاتینییە كە لە فەڕەنسیدا tablette و لە ئەڵمانیدا Tabletteە، كە وشەی تابلێت Tablett گچكەكراوەی table ە كە ← مێز mêz ە.

Teř تەڕ (تازە taze، ئاولەخۆگر). لە پەهلەویدا هەر تەڕ teř ە، لە عەرەبیدا بووە بە "طري".

Teratên تەراتێن، بزووتنی ئەسپ و لۆقەکردنی لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی دی، واتە: جێی خۆگۆڕین **cêy xo gořîn** ی ئەسپ (← تارسە **tarse**).

Terceman تەرجەمان، لە پەهلەویدا: تەرگەمان **tergeman** ە. گەمان **geman** و زوڤان **zuvan** لە پەهلەویدا بە مانای زمان **ziman** دێن. تەرگەمان **tergeman** لە عەرەبیدا بووە بە ترجمان کە بۆ ژیننامە **jînname** بەکاردەبرێ. وشەی "ترجمە" عەرەبی نییە و کوردییەکی کۆنە. تەنانەت وشەی دیلماجە **dîlmace** کە ئەوروپاییەکان بە ترکیی دادەنێن، لە وشەی تەرجەمە **terceme** وە هاتووە. تەرجەمە **terceme** > دەل جەمە **delceme** > دەل مەجە **delmece** > دیل ماجە **dîlmace**. وشەکە پێوەندیی بە وشەی ترکیی **dil** ەوە نییە کە مانای زمانە. تەر **teř** کە بە پەهلەویش هەر تەر **teř** ە، پێشگرێکە بۆ زۆرزانی و زیرەکی و چالاکی. بۆ وێنە: تەڕ زمان **teř ziman** تەڕ پیر **teř pîr** تەڕ دەست **teř dest** (کارا، ژێهاتی).

Terebûn تەرەبوون/ تەرەکردن **terekirdin** (← تارسە **tarse** ← تاراوگە).

Teřetîze تەڕەتیزە، جۆرە گیایەکە دەخورێ لە تەڕەتیژە **teřetîje** وە هاتووە. (← تەڕ **teř**).

Terîq تەریق/ تەریقی **terîqî**، تەریق بوون **terîqbûn**. تەریق **terîq** لە تەریك **terîk** ەوە هاتووە. تەریکی **terîkî** دوورەپەرێزییە لە شتێك کە ئەمەش لە تەرەبوون **terebûn** ەوە دێ، واتە: دوورکەوتنەوە (← تەرە **tere**، ← تاراوگە **tarawge**).

Terxûn تەرخوون > تەڕ teř + خوون xûn. ئەم وشەیە لە ڕێی عەرەبەکانەوە کەوتووەتە زمانی لاتینیی ناڤین و لە وێشەوە کەوتووەتە فەڕەنسی و لە ئەڵمانیدا بووە بە Estragon، فەرهەنگی ئەڵمانی Duden دەبێژێ ئەم وشەیە لە عەرەبییەوە هاتووە. کە ئەمە ڕاست نییە. بەشێك لەو گیایانەی کە لە کوردستان وەك بەهارات لە گەڵ خواردن دەخورێن، بە تەڕ دەستپێدەکەن وەك تەڕەتیزە teřetîze کە تەڕەتیژە teřetîje یە. هەروەها تەڕە پیاز teře piyaz، تەڕلە teřle، تەڕچك teřchik (بە شینایيەك کە تەڕ و تازە بێ دەبێژن تەڕچك teřchik) > تەڕشك teřshik > تەڕشینك teřshînk، teřepene تەڕەپەنە...هتد. تەرخوون teřxûn > تەڕخوونك teřxûnk > تەڕخینك teřxînk > تەڕشینك teřshînk واتە: شینایيەکی تەڕ. هێندەك جار لە کوردیدا بە ڕەنگی خوێن xwên دەگوترێ شین shîn. سەرنجی وشەی شینە دەمار shînedemar (ڕەگی خوێن regî xwên) بدرێ.

Tesht تەشت (← تاس tas).

Tev تەڤ (هەموو hemû/ تەواو tewaw) سەرنجی وشەی too ی ئینگلیزی و tous و tout ی فەڕەنسی بدە

Tevgeř تەڤگەڕ. تەڤ tev مانای هەموو hemû، تەواو tewaw. گەڕ geř لە گەڕان geřan ەوە دێ، واتە: بەهەموو لایەکدا لە جووڵە دایە.

Tewir تەور/ Balte باڵتە بە پەهلەوی تەپەر teper ە.

Tewîle تەویلە، جێی ولاخ. کە لە فارسیدا وەك "طويلة" دەینووسن و لە عەرەبیدا بە شێوەی أصطبل بەکاردەبرێ، لە بنەرەتدا وشەیەکی هیندۆئەوروپاییە. لە زمانی لاتینیدا stabulum و لە ئینگلیزیدا stable و بە ئەڵمانی stall و بە فەرەنسی étable.
ئەم وشەیە لە زاری عەرەبی بازاریدا بووە بە "طاولة" وەك زاری ترکی tavle. لە زمانی کوردیدا وشەی دێوڵ dêwil’/ تەوڵ tewil’ هەن، کە بە زەنگوڵەی ملی سابرێن sabrên/ ساورێن sawrên دەگوترێ.

Teyman تەیمان (← تانە tane).

Têj تێژ (← tîj تیژ).

Têkoshîn تێکۆشین > تێ tê + کۆشین koshîn. کۆشین koshîn لە پەهلەویدا کۆخشیتەن okoxshîten، کە لە فارسیدا بووە بە کوشیدن kûshîden.

Tift تفت، بە خواردنێك دەگوترێ کە ← تاڵ tal’ و ← تیژ tîj بێ. ئەمەش لە وشەی ئاڤێستایی: تەفتە tefte وە هاتووە. کە بۆ شتی گەرم gerim (تاڵ tal’ و تیژ tîj) بەکاردێ. وشەکە پێوەندیی بە ← تاو taw (گەرمی germî) یە وە هەیە.

Tijî تژی (پڕ) > ت t + ژی jî. ت ti تو tu (واتە هەموو/ هەمی hemû/hemî (← تو tu) سەرنجی وشەی تەڤ tev بدرێ. ژی jî لە: جی cî و جهێ cihê و جێ cê وە هاتووە. واتە: هەموو جێیەکی ئەو شتەی گرتووتەوە، واتە: پڕی ئەو شتەیە و، تەڤ جی tevcî یە.

Tilî تلی، بە مانای پەنجە pence دێ و، لە کوردیی باکووردا

بەکاردەبرێ. تلی tilî لە قلی qilî یەوە هاتووە، بەو مانایەی کە "وەك قل qil وایە". لە فارسیدا بووە بە سیلی sîlî کە مانای رەپکردنی پەنجەکانی دەستە. "سیلی زدن" لە فارسیدا، مانای: زللە لێدان بە بەری دەست و پەنجەکان بە کوردی کرماشانی شەقە سیلە sheqesîle ی پێدەڵێن.

Til'îsh تلێش/ qil'îsh قلێش. لە ئاڤێستاییدا تریش ووا tirîshûa یە.

Tiraw تراو، لە تەڕاو teřaw ەوە دێ (← تەڕ teř).

Tiřimpif ترمپف، بە مانای گەوج gewic و گەواد gewad یش دێ. لە فارسیدا بووە بە قرمپوف qorumpuf. پف piff وشەیەکە لە رێی pouf ی فەرەنسییەوە کەوتووەتە زمانی ئەڵمانییەوە بە شێوەی puff و، هەر بەو جۆرە و، بۆ رووسپیخانە rûspîxane بەکاردێ، کە وشەکە لە بنەڕەتدا عیبریە. ترم tiřim وێنەیەکی دیکەی وشەی ترۆ tiřo یە کە مانای بێئاوڕوو bêawřû ە. ترۆکردن tiřokirdin واتە: بێئاوڕووکردن bêawřûkirdin ترم پف tirim pif، کە هێندەك جار بە شێوەی ترم پرم پف tiřim piřim piff دەگوترێ، مانای بێئاوروویی و بێشەرمی دەگەیەنێ. وشەی قورم ساخ qurimsax لەمەوە هاتووە، واتە: بێئاڕووی تەواو.

Tirîqe تریقە (← shîřandin شیڕاندن).

Tirît تریت، گۆشتئاوێکە کە نانی تێبگۆشن. تریت tirît وێنەیەکی دیکەی چریت chirît ە، کە

ڕەگی وشەی چەور chewir ی تێدایە. بە پەهلەوی بە چەور دەگوترێ چەرپ cherip کە لە فارسیدا بووە بە چرب و لە عەرەبیدا بووە بە سرب. وشەی تریت tirît لە عەرەبیدا کراوە بە ثرید. تریت لە ثرید ەوە نەهاتووە، بەلکو ثرید لە تریتەوە هاتووە. ئەمە پێچەوانەی ئەو زانیارییەیە، کە کاتی خۆی لە پەرتۆکی "زمانی یەکگرتووی کوردی" (چاپی 1976) دا، نوسیبووم، کە تریت tirît لە "ثرید" ەوە هاتووە، ئەوە ڕاست نییە، ئەمەی ئێرە ڕاستە.

Tiřleylî تڕلەیلی، واتە: مرۆڤی بێهۆش bêhosh و گێل gêl > تڕ tiř + لەیل leyl. لەیل leyl واتە: لەگەڵ legel’. تڕلەیلی tiřleylî واتە: مرۆڤی تڕلەگەڵ tiřlegel’ (تڕکەن tiřken). یەکێکی بێهۆش کە ئاگای لە قوونی خۆی نەبێ.

Tirs ترس/ تەرس ters، بە ئاڤێستایی ترسە tirise یە و، لە پەهلەویدا تەرساك tersak ە.

Tirsh ترش، بە پەهلەوی توروش trush ە.

Tiř û Tifaq تڕ و تفاق، تڕوتفاق tiř û tifaq > تەڕ teř + و û + تفاق tifaq. ← تەڕ teř دژی هیشك hîshk dijî ە. تفاق tifaq بە ئالیکێکی هشك دەگوترێ، کە بە ولاخ دەدرێ. کەواتە: تڕوتفاق tiř û tifaq مانای تەڕ و هیشك teř û hîshk.

Tirumpa ترومپا، ئامێرێکە ئاو دەردەهێندرێ پێی لە بیر. وشەکە لە فەرەنسییەوە وەرگیراوە کە trompe ە و لە ئەڵمانیشدا هەر بەو شێوەیە بەکاردەبرێ.

له فارسیدا بووه به تلمبه tolombe و کەوتووەتە زاری ترکییەوە.

Tîj تیژ/ Têj تێژ/ تووژ tûj (یان بۆ خواردەمەنی xwardemenî یان بۆ ← تیخ tîx). له ئاڤێستادا وشەکە vêj ڤێژ، تەیچ ateîc و له پەهلەویدا têj تێژ/têz تێزە. (← تاشین tashîn).

Tîl تیل/ تیلکردن tîlkirdin بۆ جووڵاندنی هەڵمات بەکاردێ کە بە پەنجە ببزوێنرێ و ئاراستەی هەڵماتێکی دیکە بکرێ. تیل tîl له تیر tîr ەوە هاتووە. تیلکردن tîlkirdin تیرکردن tîrkirdin ە، واتە: وەك تیرێك كە نیشانە بگریتەوە پێی. (← تیلماسك tîlmask).

Tîlmask تیلماسك، بە پارچەیەك زەوی دەگوترێ كە بارێك بێ و، بەرەكەی تەنگ بێ. وشەكە لە تیرماسك tîrmask ەوە هاتووە. ماسك mask و مازك mazk گچكەكردنەوەی ماز maz و ماس mas ە. ماز maz بە ڕێیەكی تەنگ و سەختی چیا دەگوترێ. مازە maze لە زمانی كوردیدا بۆ بڕبڕەی پشت biřbiřey pisht بەكاردەبرێ، كە ستوونێكی باریكە.

Tîshk تیشك < تی tî + شك shk (بۆ گچكەكردنەوە) تی tî لە تین tîn (گەرمایی و ڕۆناكی germayî û ronakî) یەوە هاتووە. واتە: ڕۆناكییەكی گچكە.

Tîv تیڤ (← توێژاڵ/توێژ twêj(al')).

Tîvshal تیڤشال (← توێژاڵ/توێژ twêj(al')).

Tîx تیخ (← تاشین tashîn).

To تۆ، بە ئاڤێستایی تـ ti یە و بە پەهلەوی تۆ to یە، بە فەڕەنسی tu و بە ئینگلیزی you و بە ئەڵمانی Du.

Tom تۆم (تۆو tow) ← توومك tûmik

Tomar تۆمار. وشەکە بنەڕەتێکی یۆنانی هەیە کە تۆم tom ە بە مانای نەخشەکێشان τομογραφία دێ. سەرنجی وشەی Tomographie ئەڵمانی و tome فەڕەنسی بدە کە بەمانای بەشێکە لە پەرتۆکێك.

Tomez تۆمەز/ تمەس times/ تمەز timez لە تۆمەزانە tomezane ەوە هاتووە. (ئەو وایگوت، تۆمەز (تمەز) مەبەستی شتێکی دیکە بوو). کە تمەس times دەگوترێ هێندەك جار لە باتی tomez تۆمەز، دەنگی س s لە جیاتی ز z بەکاردەبرێ، ئەمە وەك گوڕینی دەنگی ز z بە س s لە وشەی نەخازمە nexazme دا کە بووە بە نەخاسمە nexasme. هێندەك جار وشەی تمەرز timerz لە جیاتی تمەز timez بەکاردەبرێ. بۆ وێنە: تمەرز مەکە timerz meke ئەوە تۆمەرز (مەرج) مەکە tomerz (merc) meke یە.

Top تۆپ. لە بنەڕەتدا رووسییە тушка́ و بە شێوەی تۆپ top کەوتووەتە فارسی و ترکییەوە، لە فارسیدا بووە بە توپ tup.

Toran تۆران (← تاراوگە tarawge).

Torîn تۆرین (← تۆران toran).

Tornechî تۆرنەچی. تۆرنە torne لە turn ی ئینگلیزییەوە هاتووە کە بە مانای بادان badan و خولدان xuldan ە.

Tox تۆخ (← دۆشاو doshaw).

Tow تۆو (← Tumik).

Toz تۆز، لە تۆژ toj و توێژ twêj ەوە هاتووە. کە شتێك توێژێکی هەڵدا بەرە بەرە هوردەبێ و وەك خۆڵی لێدێ. بە هەموو وردیلەیەکیش دەگوترێ تۆز toz. ئەم وشەیە چووەتە زاری

ترکییەوە بە شێوەی توز tuz و خوێ xwê بەکاردەبرێ.

Tu تو/ تەڤ tev/ هەموو hemû/ هەمی hemî. سەرنجی وشەی too ی ئینگلیزی و، tous و tout ی فەڕەنسی بدرێ.

Tuman تومان (⟵ Tane تانە).

Tund توند/ تند tind/تونت tunt دژی شل shilە. بە ئاڤێستایی تڤانت tvant و توڤانت tuvantە. توند tund لە فارسیدا بۆ خێرا xêra و ⟵ گورج gurc و پەلە pele بەکاردەبرێ. وشەی توون tûn (توونی گەرماو tûnî germaw) کە بە پەهلەوی تۆن ton ە لە گەڵ توون tûn ی خواردەمەنی، وەك توونیی پیڤاز tunî pîvaz لەمەوە هاتووە.

Tune تونە/ (نییە niye)، تونەبوون tunebûn (بە جارەك نەمان)، تونەکردن tunekirdin (بە جارەك نەهێشتن) (سەرنجی وشەی تەفر و تونا tefr û tuna بدرێ). تونەکرن tunekirin < تو tu + نە ne + کرن kirin. ⟵ تو tu مانای هەموو hemû، یان هیچ hîchە. من تو کەس نەدیت min tu kes nedît واتە: من هیچ کەسێکم نەدیت min hîch kesêkim nedît. تونەکرن tunekirin واتە: کردن بە هیچ (لە نێوبردن). تو کەس هاتبوون tu kes hatibûn (هەموو کەس هاتبوون). سەرنجی وشەی ئینگلیزی too (هەموو) و وشەی ئەڵمانی total (هەموو، گشت) بدرێ. هەروەها وشەی فەڕەنسی tout(e) (هەموو).

Tûm تووم/ (تۆو tow) ⟵ توومك tûmik

Tûmik توومك، ئەو خۆراکەیە کە بۆ مەلێك، یان ئاژەڵێك دادەنرێ بۆ

فریودان و گرتنی. توومك tûmik > تووم tûm + ـك ik (پاشکۆیەکە بۆ بچووککردنەوە)، تووم tûm، تۆم tom (تۆو/ڤ tow/v). وشەی "طُعْمَة" ی عەرەبی، کە فارسیش لە عەرەبییەوە وەریگرتووە، هەر لەم توومك tûmik ی کوردییەوە وەرگیراوە و پێوەندیی بە "طعام"ەوە نییە.

Tûr توور (کیسە) توورەك tûrek/ توورەکە tûreke (کیسەی بچووك) کە لە ترکیدا بووە بە tûrbe واتە: توووربار (توورەکی بارهەڵگرتن) و بە فارسیش "توبره" یە، وشەیەکی کۆنی کوردییە (سەرنجی وشەی Tüteی ئەڵمانی بدرێ کە هەر بەو مانایەیە). سەیر ئەوەیە فەرهەنگی ئەڵمانیی گشتگر کە بە Duden ناسراوە، وشەی tûrbe بە ترکی دەداتە قەڵەم و، دەبێژێ کە لە گوومەز gumez ەوە وەرگیراوە، کە بە شێوەیەکی قووچە. و بە ئەڵمانی Turm ە، لێرەدا دەبێ بگوترێ "هەمزە لە هەباسی چی".

Tûrdan تووڕدان. لە دوور - دان dûr-dan ەوە هاتووە، واتە: خستنە دوور xistine dûr و دوورخستنەوە dûr xistinewe.

Tûrek توورەك (← Tûr توور).

Tûtin تووتن (← dûkel' دووکەڵ).

Twan توان، لە کاری ویستن wîstin ەوە هاتووە، لە ئاڤێستاییدا تەڤەنت tevent ە.

Twanîn توانین/ توانست twanist بە پەهلەوی تەڤانستەن tevanisten و بە فارسی بووە بە توانستن.

Twê توێ (← تیڤ tîv، ← توێژاڵ/توێژ (twêj(al'))).

T ت

Twêj(al) تویژ(ال)، بنەچەی وشەی تویژ(ال) twêj(al) وشەیەکی دیکەی کوردییە، کە هەر بەو مانایە بەکاردێ. ئەو وشەیە تیڤشال tîvshal ە. تیڤ tîv و توێ twê یەك مانایان هەیە، دەنگی ڤ v بووە بە و w. تیڤ tîv/ توێ twê، بە پارچە شتێکی ساف و لووس و باریك دەگوترێ کە بە چەقۆ cheqo، یان هەر تیخێکی (← تیخ tîx) دی ، لە شتێکی دیکە کرابێتوە (گوشتەکەی توێ توێ کرد). شاڵ shal وشەیەکی کۆنی هیندۆئەوروپاییە کە مانای توێك twêk و توێخ twêx ە، کە ئەورۆش لە زمانی ئەڵمانیدا، هەر بەو مانایە (توێك twêk/تویژ twêj/توێخ twêx) بەکاردێ، ئەوەتە schal توێکل و schälen توێکلکردن لە زمانی ئەڵمانیدا، بە مانای تویژ لێکردنەوە دێ، واتە: توێك /توێکڵ twêk(il') لێکردنەوە. و بە ئینگلیزیش توێکڵکردن to peel ە.

Twêk توێك (← توێژاڵ/توێژ twêj(al')).

Twêkil توێکڵ (← توێژاڵ/توێژ twêj(al')).

Twêx توێخ (← توێژاڵ/توێژ twêj(al')).

V ڤ

Va ڤا/ با ba، لە ئاڤێستادا ڤا va و ڤاتە vate و، لە پەهلەویدا ڤات vat و ڤای vay یە.

Val'a ڤالا (بۆش bosh) < ڤا va + لا la. ← ڤا va وێنەیەکی دیکەی وشەی با ba یە، بە گۆڕینی دەنگی ڤ v بۆ ب b. ڤا va بە مانای با ba لە شێوەزاری کرمانجکی (زازاکی) دا هەیە. لا la لە بنەڕەتدا را ra و ئارا ara یە، کە مانای جێ و شوێنە. ڤالا vala < ڤا ئارا va-ara واتە: شوێن و جێی ڤا va (با ba). دیارە وشەی والایی wal'ayî ش هەر بە مانای ڤالایی valayî دێ، وشەی والایی wal'ayî لە کوردیدا هەیە. (← بۆش bosh). وشەی "فاضي" کە لە زمانی عەرەبیی میسر و لوبناندا بەکاردەبرێ، لەم ڤالا vala یەوە وەرگیراوە. هەروەها وشەی بەتاڵ betal' < باتاڵ batal' یش هەر لە مەوە هاتووە.

Varisht ڤارشت/ڤارش varish/ باران baran. لە ئاڤێستادا باران بارین baran barîn بە شێوەی ڤارشتە varishte و ڤار var و، لە پەهلەویدا بە شێوەی ڤارە vare و ڤەرنتە verinte و ڤارنت varint هەیە.

Vedander ڤەداندەر (داهێنەر، هێنەرە بوو، نازنێوێکە بۆ خودێ بەکاردێ). ڤەداندەر vedander < ڤەدان vedan (دانەوە danewe) + دەر der.

Vent- ـ ڤەنت (← خاوەن xawen).

Verês ڤەرێس (← گوریس gurîs/ گورێس gurês).

Vewir ڤەور/ بەفر befir/ وەفر wefir/ ڤەر ver/ ڤەرڤە

ڤ V

ڤەفرە verve. لە ئاڤێستادا
vefre و لە پەهلەویدا وەفر
wefr و vefrە. لە فارسیدا بووە
بە برف berf.

Viyan ڤیان (خۆشەویستی
xoshewîstî)/ ڤین vîn/ئەڤین
evîn، لە ویستن wîstin ەوە
هاتووە. ویستن wîstin < ویتن
wîtin < وین wîn < ڤین vîn
< ڤیان viyan.

W و

Wajo واژۆ/ ئیمزا îmza. واژۆ wajo له زمانی کوردی (شێوه زاری کرمانجکی) بەکاردێ لەگەڵ وشەی ← هوما(ی) homa(y) که مانای ← "خودێ xudê" یە. واژۆ wajo به مانای "وشه دەربڕین wishe derbiřîn و گوتن gotin و فەرماندان fermandan"ە. هۆما(ی) واژۆ homa(y) wajo واته: به فەرمانی خودێ، بەرازیبوونی خودێ. کاتێك که مرۆڤ له سەر پارچه کاخەزێك (← کاخەز kaxez) ئیمزا دەکا، واته: فەرمانی خۆی و رازیبوونی خۆی دەردەبڕێ. واژۆ wajo و ← وشه wishe پێوەندییەکی رەگییان پێکەوه هەیه.

Wan وان/ ڤان van، وەك پاشکۆیەك، به مانای خاوەنی شتێك، یان، لێزانی شتێك دێ، ڤ/وان v/wan کورتکراوەی وەند wend ە، که مانای ← خاوەن xawen ه و له فارسیدا بووه به بان ban وەك مرزبان merzban (سنوورپارێز sinûrparêz).

Wane وانه (← پێچەوانه pêchewane).

Wane وانه، مانای دەرز derz ە (عەرەبی: درس). وانه wane له چاوگی وێندن wêndin (خوێندن xwêndin) ەوه دێ، که له زمانی کوردیدا، بەو شێوەیه نەمایه.کەواته وانه wane وێنەیەکی دیکەی خوانه xwane (شتی خوێندراوه shitî xwêndirawe) یه. وەندنەوه wendinewe و، وەندی wendî مانای دەرز خوێندن derz

W و

xwêndin و، وانه فێربوون wane fêrbûn ە. وەندۆخ wendox (خوێندەوار xwêndewar، وەندۆك wendok/ خوێندۆك xwêndok ە. دەنگی خ x و، و w له جیاتی یەكدی بەكاردێن. به كوردیی كرتكی (كرمانجكی) به خواردن xwardin دەگوترێ واردش wardish. هێندەك جار، دەنگی ه h له جیاتی دەنگی خ x بەكاردێ. به كوردیی هەورامی خوێن xwên هوێن hwên ە.

War وار/ ڤار var پاشكۆیەكه گەلێك مانای هەیه، یەكێك لەوانه به مانای هەبوونی شتێك دێ. وەك: كۆڵەوار kol’ewar، واته: كەسێك ← كۆڵی kol’î هەبێ، بێوار (بێ وار bêwar) واته: كەسێك كه وەچه weche ی نەبێ، واته: نەزۆك nezok بێ. خوێندەوار xwêndewar كەسێكه كه سەرمایەی خوێندنی هەبێ. رێزوار rêzwar كه نێوی فریشتەیەكی مێیینەی گەورەی یارسان (كاكەییەكان)ە و، به دایه رێزوار daye rêzwar نێودەبرێ، مانای خاوەنی رێزه و رێزی هەیه لای خەلك. وار war ـ هێندەك جار به شێوەی بار bar ـ دێ، وەك خەفەتبار xefetbar (كەسێك كه خەفەتی هەیه). ڤارا vara له سانسكریتیدا و var له ئاڤێستایی و پەهلەویدا به مانای شوێن و جێ دێ. دەبێ بگوترێ كه پاشكۆی وەر wer یش هەر وەك پاشكۆی وار war وایه. بۆ وێنه: گیانەوەر giyanewer، واته: ئەوەی گیانی هەیه. وار war هێندەك جار دەبێته وێر

W و

wêrبۆ وێنە دەگوترێ: لە گەڵ چەند هاوڕێ چووم بۆ چایخانە، وریمکردن wêrimkirdin، واتە: لە جیاتی وان پارەمدا و، بوومە خاوەنیان، خۆمکردە خاوەنیان (بەخێومکردن/ خۆم کردە خێویان). وار war و وێر wer هەر بەو مانایانە کەوتوونەتە زاری ترکییەوە.

War وار/ هەوار hewar مانای ← وەڵات /welat/ نیشتمان /nîshtiman/ جێ cê/ شوێن shwên ە. سەرنجی وشەی کوردەواری kurdewarî بدرێ، واتە: ئەو جێیەی کە کوردی لێیە. ئەم وشەیە لە ترکیدا بووە بە: yer (îş yeri واتە: جێی کار cêy kar).

Wardin واردن (←خواردن xwardin).

Wash واش/ وەش wesh مانای: وەك wek ە. دەنگی ك k و ش sh جێییەکیان گرتووەتەوە. کە دەنگی ش sh، هێندەك جار، دەبێتە س s، بۆ وێنە وسا: wisa (وەسا wesa) مانای: وەك wek و هێندە جاریش س s دەبێتە ه h، بۆ وێنە وەسا wesa/وەها weha/ئاوها awha/ئاوا awa. سپی واش spî wash، مانای: وەك سپی wek sipî نە سپیی تەواو ne sipî tewaw. زاری فارسی ئەم وشەیەی وەرگرتووە، سەرنجی وشەی ماهوش (ماه وەش) mahwesh بدە، کە مانای: وەك مانگە و، بۆ نێوی ژنان بەکاردەبرێ.

Washe واشە (←باز Baz).

Watewat واتەوات (←باروێت Barwêt).

Waz واز (کراوە /kirawe/ ڤەکری vekirî) (← کەل kel).

Wec وەج، مرۆڤی هوشیار و خاوەن مێشك. بێجگە لەمەش وەج

wec لە زمانی کوردیدا، مانای: هۆش hosh (عقل)، دەگوترێ فیسارە کەس: بێ وەج bê wec ە، واتە: بێ ئەقڵە. هۆش hosh و، وەج wec < وەژ wej < ڤەژ vej، یەك مانایان هەیە. هۆش hosh > وەش wesh > وەژ wej. ئەورۆ کورد وشەی وەزیر wezîr یان، بە شێوە عەرباوییەکەی وەگرتووە، نە بە شێوە بنەرەتیەکەی کە ڤەژیر vejîr، یان وەژیر wejîr ە، کە مانای مرۆڤی ژیر و خاون هۆش دەگەیەنێ. وشەی زیرەك zîrek ژیرەك jîrek ە.

Wecax وەجاخ، لە: ← وەچە weche + ئاخ ax ەوە هاتووە. ئاخ ax– وێنەیەکی دیکەی پاشکۆی ـاك – ak ە.

Weche وەچە، لە گەڵ بەچە beche (← منداڵ mindal ← زارۆك zarok) یەك بابەتە (← وەجاخ wecax).

Welat وەلات/ Wilat ولات، لە "ولاية" ەوە نەهاتووە، بەڵکو لە وار war ەوە هاتووە بە مانای نیشتمان (←هەوار hewar).

Wencene وەنجەنە (← دۆخین doxîn)← دێخوون dêxûn ← بەندەخوێن bendexwên) وەن wen بەن ben ە. جەنە cene (← هۆجەنە hocene).

Wen وەن (← وچان wichan).

Wend وەند (← ڤ/وان v/wan ـ، و/ڤان w/van).

Wendene وەندەنە (← وانە wane).

Wendî وەندی (← وانە wane).

Wendok وەندۆك (← وانە wane).

Wendox وەندۆخ (← وانە wane).

Wenewz وەنەوز (خەوبردنەوە xewbirdinewe. لە خەون وەز xewin wez ەوە هاتووە، وەن

W و

wen وێنەیەکی دیکەی خەون xewn ە، واتە: خەونلێداو xewinlêdaw. بەپێی دەستووری جێگۆڕکێیی دەنگەکان وەنەوز wenewz لە بنەڕەتدا وەنەوس wenews بووە. وەنەوس wenews، بووە بە وەنەس wenes و وەسەن wesen و هەر بە شێوەی وسن و نعاس، کەوتووەتە زاری عەرەبییەوە. (← وچان wichan).

Wer- وەر - (پاشکۆ) (← وار war).

Werdiyan وەردیان. ئێشکگر، نوبەتگری گرتووخانە، بە ئینگلیزی guardian و بە فەرەنسی guardien ە. ساخ نەبووەتەوە لە بنەڕەتدا کامیانە. بەڵام بە لاتینی gardianus ە. لاتینی بنەڕەتی زمانی فەرەنسییە.

Werz وەرز، کە بە ئاڤێستایی: ڤەریزە verîze و، بە پەهلەوی: ڤەرز verz ە و، بە مانای کاری کشتوکاڵ دێ، لە کوردیدا بۆ دەمساڵ (فصل، موسم) بەکاردێ، بۆ وێنە دەگوترێ: وەرزی بەهار werzî behar.

Wesh وەش (← xosh خۆش، بالکێش balkêsh) وێنەیەکی دیکەی باش bash ە. بە ئاڤێستایی وەش wesh ە. وشەی خۆش xosh یش هەر لەم بنەڕەتەوەیە.

Westa وەستا (← مامۆستا mamosta).

Wete وەتە (بە شێوەی ئەردەلانی، بە گون gun دەبێژن: وەتە wete. کە بۆ گون، لە کوردیدا وشەی باتوو batû ش هەیە. وەتە wete و باتوو batû هەر یەك وشەن. وە we/ ڤە ve

وێنەیەکی کۆنی ← ڤا va/ با ba یە و vate ڤاتە بە ئاڤێستایی و vat ڤات بە پەهلەوی با یە و، تە te/ توو tu کورتکراوەی تێدا têda یە. واتە: شوێنێك کە بای تێدایە و، ئاوساوییەکە، کە گون لەو شێوەیەدایە. (← serwet سەروەت).

Wewî (← Bûk بووك).

Wez وەز (← وچان wichan).

Wezin وەزن، لە کوردیی ئەورۆدا بۆ زیان ziyan بەکاردەبرێ. وەزنی نییە wezinî niye (زیانی نییە ziyanî niye). بۆ وێنە: ئەو مارە بێ وەزنە ew mare bê wezine (بێ زیانە bê ziyane)، لە زمانی کوردیدا وشەی وەزنە wezne هەیە بۆ مرۆڤی باڵابەرز balaberz و خەڵك ترسێن xelk tirsên.

وەزنە wezne لە وەرزنە werizne ەوە هاتووە، کە بەشی یەکەمی: وەرز werz وێنەیەکی دیکەی بەرز berz ە. وەزن wezin لە فارسیدا بووە بە گەزن gezin. بێ وەزن bê wezin بووە بە بی گزند bî gizind. رەنگە وشەی گەزین gezîn و گازگرتن gazgirtin یش پێوەندیی بە مەوە هەبێ.

Wezîn وەزین، کەوتنە جووڵان و بزووتن bizûtin. وەرزین werzîn یش لە کوردیدا هەیە بە مانای خۆ جووڵاندن و (وەرزش werzish) ە. وشەی بەزین bezîn کە بە مانای: شکان و هەڵاتن و رەڤین revîn و راکردن rakirdin دێ، هەر هاورەگی وەزین wezîn ە. ـ وەز wezـ پاشگرێکە بە مانای بزووتوو bizûtû و جووڵاو

W و

cûl'aw و لێهاتوو lêhatû ش دێ. سەرنجی وشەی سەرماوەز sermawez، واتە: سەرما لێهاتوو sermalêhatû، سەرمالێبزوتوو sermalêbzutû، سەرمالێداو sermalêdaw خۆرنەوەزان xornewezan (خۆرلێنەداو xorlênedaw) بدە (← وەنەوز wenewz).

Wezîr وەزیر، لە پەهلەویدا: دوو وشە هەن: ڤەژیر vejîr و ڤچیر vichîr ئەوەش، بە کەسێك دەگوترا، کە، بیروڕایەك دەربڕێ، یان ئامۆژگارییەك بکا، یان راوێژێك پێشکێشبکا. وادیارە، ئەم وشەیە، لە پێش ئیسلامەتیدا کەوتووەتە زمانی عەرەبییەوە و، بەو مانایەی سەرەوە هەبووە. ئەوەتا، لە قورئاندا هاتووە کە مووسا، پەیامبەری جووان، لە خودێ داوای کردووە، زمانی وی بکاتەوە (مووسا لاڵ و پس بووە بە چیرۆکی جووان) تا خەڵك تێبگەن لێی و،هاڕوونی برای بکا بە وەزیری (واتە: راوێژکاری): (ربي إشرح لي صدري و يَسّرْ لي أمري واحْلُلْ عقدةً منْ لساني يفقهوُا قوْلي. واجعلْ لي وزيراً منْ اهلي، هارونَ اخي أشددْ به أزري وأشركهُ في أمري) (سورة طه، ك 20/29) ئەم وشەیە وەزیر wezîr لە سەر دەمی عەباسییەکاندا، هاتە نێو چارچێوەی دەزگەی بەڕێوەبەڕێتیی میری و سامان (دەوڵەت) ەوە و، بۆ یەکەمین کەسی دیوانی (← دیوان dîwan) ی خەلافەت بەکاربراو لەو ساوە، کەوتە نێو زمانی ترکی و فارسییەوە و،

W و

تا ئەورۆ بەکاردەبرێ. ئەگەر سەرنجێکی وشەی ڤەژیر vejîr بدەین، دەبینین کە دەنگی ژ j بووە بە ز z و دەنگی ڤ v بووە بە و w و وشەکە لە ڤەژیر vejîr ەوە بووە بە وەزیر wezîr چۆنکە دەنگی ڤ v و ژ j لە زمانی عەرەبیدا نین. ئەم وشەی ڤەژیر vejîrە پێوەندیی بە وشەی ژیر jîr ەوە هەیە کە بە مانای مرۆڤی هۆشیارە. (← wec وەج).

Wêne وێنە (← نواندن niwandin).

Wêl’ وێڵ/ ویت wît/ بە مانای بەرەڵڵا berel’l’a و بێ جێ و ڕێی دیاریکراو. لە ئاڤێستادا ڤیتە vîte یە، کە ویت wît و ← دەویت dewît ی کوردیی ئەمرۆ لەمەوە هاتووە. لە فارسیدا بووە بە ول/ولگرد wel/welgerd.

Wêl’ وێڵ/ وێڵکردن wêl’kirdin. ڕێزگرتن لە خەڵك و بانگکردن بۆ بەشداریکردن لە خواردندا. وێڵ wêl’ لە: وێر wêr/ وار war ەوە هاتووە، واتە: کردن بە خاوەن (← وار war).

Wêr وێر/ وێرکردن wêrkirdin (← وار war).

Wêt وێت (← Barwêt باروێت).

Wichan وچان واتە: پشوودان pishûdan. وچان wichan وێنەیەکی دیکەی وتان witanە. وت wit لە کوردیدا مانای خەوت xewt ە (کاری تێپەڕبووی خەوتن xewtin). وتەن witen مانای: خەوتوو xewtû ە. بە زۆری، دەنگی خ x لە شێوەزاری کوردیی گۆرانی و کرمانجکی (زازاکی) دا لە شێوەی کۆنی و w دا، ماوە، وەك: خواردن xwardin (واردن wardin). خوانا (خوێندەوار)

وانا /xwana (xwêndewar) wana (← وانە wane) کەواتە: وشەی وچان wichan لە وچدان wichdan < وتدان witdan ەوە هاتووە، واتە: نەجووڵان، وەك: خەو لێکەوتن xew lêkewtin. لێرەدا ئاماژە بە وەیە کە وشەی وەنەوز wenewz لە وەن wen (خەون xewn) و وەز wez مانای لێهاتوو lêhatu لە کاری وەزین wezîn/ لێهاتن lêhatin (سەرنجی وشەی سەرماوەز sermawez واتە: سەرما لێهاتوو serma lêhatû/ چیای chyay خۆرنەوەزان xornewezan واتە: چیای خۆر chyay لێنەهاتوو xorlênehatû. لێنەداو lênedaw ە. کەواتە: وەنەوز wenewz مانای خەولێهاتوو xewlêhatû خەولێداو xewlêdaw ە. وەن wen خەون xewn ە، وشەی وەنەوز wenewz بە گۆڕینی شوێنی دەنگەکانی و گۆڕینی دەنگی ز z بە س s لە عەرەبیدا بووە بە وسن. وشەی نعاس یش، هەر لەم رگەوە، شین بووە.

Widim ودم (wûm وووم) بە جۆرە هێزیکی دەروونی دەگوترێ، کە لە هێندەك کەسدا هەیە و، ئەو کەسە بە چاك chak و پیرۆز pîroz دەدرێتە قەڵەم، وەك شێخی تەریقەتەکان، کە بە ودم دار widimdar دەدرێنە قەڵەم و، دەگوترێ فیسارە کەس ودم widim (wûm ووم) ی پێیە و، دەتوانێ بیدا بە دەروێشەکانی. دەبێ ئەم وشەیە وشەیەکی هێندۆئەوروپاییی زۆر کۆن بێ، ئەوەتا، لە زمانی ئینگلیزیدا وشەی wisdom بە مانای ← پێتۆری (پێتۆلی

(pêtorî/pêtolî واتا: "حیکمەت" دێ. لە زمانی ئەڵمانیشدا وشەی widmen هەیە، بە مانای ئەوەی شتێك پێشکێشی کەسیکی دیکە بکرێ بۆ ڕێزگرتن و، بە چاوی بەرز تەماشا کردنی. هەروەها و، هەر لە ئەڵمانیدا وشەی Weisheit بە مانای پێتۆری pêtorî و زانینی فەلسەفە و ← پەند pend دەگوترێ و وشەی wissen بە مانای زانین zanîn دێ. لە زمانی کوردیدا وشەی وژدن wijdin و ویژدان wîjdan هەیە کە مانای هەستی دەروون hestîderûn ە و هاورگی wisdom ئینگلیزییە. وشەی "وجدان" ی عەرەبی لەمەوە هاتووە.

Wilat ولات (← وەلات welat).

Wird ورد/ هورد Hurd/ ورد wird و هورد hurd. لە واردن wardin ← خواردن xwardin ەوە هاتووە، کە شتێك خورا ورد دەکرێ. خوردە xurde وردە wirde و هوردە hurde یە.

Wiraz وراز/ بەراز beraz/ گراز giraz. لە ئاڤێستاییدا: ڤەرازە veraze ولە پەهلەویدا ڤراز viraz ە.

Wiřêne وڕێنە/ وڕاوە wiřawe. قسەی بێسەروبەر و نادروست، واتە: درۆ diro/ڤڕ vir. وڕێنە wirêne > وڕ wir + ێنە yêne. وڕ wir و ڤڕ vir یەك وشەن. ڤڕ vir مانای درۆ و ناڕاست. ێنە yêne لە: وێنە wêne ەوە هاتووە. وڕێنە wirêne لە بنەڕەتدا: ڤڕوێنە virwêne یە، واتە: درۆیینە diroyîne، لە شێوەی درۆودا. وڕاوە wiřawe لە وڕ wir + ئاوە awe ەوە هاتووە. کە ئاوە

W و

awe له ئاوا awa وه هاتووه. وڕاوه wiřawe وڕئاوا wiřawa یه، شتێك كه له شێوهی درۆدایه. وشهی وڕك /wiřk وڕكگرتن wiřkgirtin كه بۆ پێداگرتنی منداڵ دهگوترێ بۆ هێنانهدی ئارهزووهكانی، هەر لەم بنەڕەتەوە سەریهەڵداوە.

Wishe وشه، Wite وته، له وشهی ئاڤێستایی ڤهچهه vecheh هوه هاتووه كه له پههلهویدا واچهك wachek ه. سهرنجی وشهی ماچۆ macho ی ههورامی بده. ڤهچهه vecheh بووه به ڤهشهه vesheh ئهوجا ڤهشه veshe ئهوجا وشه wishe و وته wite.

Wishename وشهنامه. پهرتۆكی وشهكانی زمان (← قامووس qamûs).

Wishtir وشتر، (حوشتر ĥushtir) به پههلهوی: ئوشتر ushtir و له فارسیدا بووه به شتر shotor.

Wîjdan ویژدان/ وژدن wijdin (← ودم widim).

Wite وته (← wishe وشه).

Wîl ویل ی ترومبێل له wheel ی ئینگلیزییهوه هاتووه.

Wît ویت (← wêl' وێڵ).

Wît-wîtik ویت ویتك (← Barwêt باروێت).

Workshop وۆرك شۆپ. وشهكه ئینگلیزییه و بهمانای شوێنی كار، یان دوكانی كار shwênî kar دێ. له عهرهبیدا بووه به وَرْشَة.

Wutewut وتهوت (← Barwêt).

X خ

Xa خا/ Xay خای (هێلکه hêlke، هێگ hêg، گون gun) به پەهلەوی: خایك xayik ە (← خاك xak).

Xa خا ← خۆ xo.

Xak خاك، له بنەرەتدا هاك hak و هاگ hag ە كه مانای هێگ hêg ە واته: هێلکه hêlke له کوردیی باکووردا. دیاره هێگ hêg (هێلکه hêlke) مانای: تۆو tow ە كه به فارسی: تخم toxm ە. هێگ به ئینگلیزی egg و به ئەڵمانی Ei و به فەڕەنسی oeuf. تۆو tow یش بنەرەت (أساس) ی ژیان و پەیدابوونه. تەنانەت به کوردیی فەیلی به هێلکه دەگوترێ خا xa كه به گون gun یش هەر دەگوترێ خا xa، گونیش تۆودان towdan ی مرۆڤه. به گۆڕینی شوێنی دەنگەکانی خاك xak وشەی ئاخ ax دروستبووه، كه له کوردیی باکوردا مانای گڵ gil و خاك xak ە.

Xanûtik خانووتك (← بیانی biyanî).

Xas خاس/ رند rind/ باش bash/ چاك chak/ قونج qunc، خوو xû، وشەی خاس xas له خاص ی عەرەبی، كه به مانای: تایبەت taybet ە، نەهاتووه. بەلکو له خواست xwast ەوه هاتووه. خواست xwast بووه به خواس xwas واته: شتێك كه به خواستی خەلك بێ و، مرۆڤ بیخوازێ (بیەوێ و پێی باش بێ) خاس xas له ئاڤێستاییدا هووس hûs ە و له کوردیدا وشەی خواستاییتی xwastayîtî یش هەیه، كه پێوەندیی به

خواستن xwastin (ویستن wîstin) ەو هەیە. خواس xwas بووە بە: خاس xas، بە کەوتنی دەنگی و wوەك چۆن چوار chwar بووە بە چار char، خواردن xwardin بووە بە خارن xarin. ئەم وشەیە بە شێوەی "خاص" کەوتووەتە زاری عەرەبییەوە.

Xawen خاوەن. < xa-wend خا ـ وەند. خا xa کورتەی خڤەتای xwetay (← خوا xwa). ـ وەند wend– پاشکۆیەکە مانای "سەر بە شتێك" دەگەیەنێ، لە وشەی کوردیی ـ ئێرانیی کۆن ـ ڤەنت vent- ەوە هاتووە.

Xawenkar خاوەنکار، نێوی خوای یارسانییەکانە.

Xawên خاوێن/ پاگژ pagij. خاوێن xawên < خا xa + وێن wên. ← خا xa لە زمانی کوردیدا، بە مانای: هێلکە hêlke (هێگ hêg، ← خاك xak) کە وشەی هێگ و هێلکە پێوەندییان بە خا xa ەوە هەیە، بە گۆڕینی دەنگی خ x و ھ h بۆ یەکدی. وێن wên کورتەی وێنە wêne یە کە مانای: وەك هێگ wek hêg، بە شێوەی وی (ە). کەواتە: خاوێن مانای پاگژ و بێگەردە، وەك: هێلکەی پاککراو، کە هێلکەی پاککراو لە زمانی کوردیدا نموونەیە بۆ بێگەردی و "خاوێنی". شێمانەیەکی دیکەش ئەوەیە، خاوێن xawên لە خاس ـ وێنە xas-wêne ەوە هاتبێ (← خاس xas).

Xaye خایە (← خۆ xo).

Xeber خەبەر/ خەوەر /xewer هەواڵ hewal'، بە پێی لێکۆڵینەوەی نوێم ـ بە پێچەوانەی لێکۆڵینەوەی

ناڕاستی کۆنمەوە، کە پێموابوو "هەواڵ hewal’"ی کوردی لە خەبەر (خبر) ی عەرەبییەوە هاتووە، بۆمدەرکەوتووە پێچەوانەکەی راستە - بەم شێوەیەی خوارەوە:

هەواڵ hewal’ > هەوار hewar > هاوار hawar

بنچینەی وشەی خەبەر xeber (خەوەر) هاوار hawar ە. دەنگی ه h و خ x زۆر جار لە جێی یەکدی، بەکاردەبرێن، کە یەکێك هاواریکرد، مانای وایە خەڵك ئاگادار agadar دەکات، واتە: خەبەردار xeberdar دەکا.

Xerar خەرار، رەنگە پێوەندیی بە وشەی هۆڕ hoř ەوە هەبی. لە زمانی ئەڵمانیدا وشەی horten هەیە بە مانای ئەوەی شتی بە نرخ لە شوێنێکدا قایم بکەیت. وشەکە بە شێوەی "غرار" کەوتووەتە عەرەبی و بە شێوەی "غراره" کەوتووەتە فارسییەوە.

Xeřek خەڕەك، ئامێرێکە، لۆکە دەرێسدرێ پێی. وشەکە لە بنەڕەتدا هەڕەك heřek ە بە مانای: ← بزووتن bizûtin و جووڵان cûl’an. سەرنجی وشەی هەڕاکردن heřakirdin بدرێ، کە هەڕاکردن (راکردن rakirdin) مانای جووڵان دەگەیەنێ. وشەی "حرکة" ی عەرەبی لەم هەڕەك heřek ەوە هاتووە. سەرنجی وتەی منداڵان، لە یاری منداڵاندا بدرێ "هەڕەکان و مەڕەکان، بانی بانی گردەکان" کە مانای جوولان cûlan "هەڕەکان heřekan" و ← وچاندان wuchandan "مەڕەکان meřekan (مەرەکان me-rekan، نە - رەکان ne-rekan، واتە: نەجووڵێ"

دەگەیەنێ. وشەی "هەڕە" heře که له کوردیی فەیلیدا به "مشار" دەگوترێ و له فارسیدا بووه أرّه erre هەر لەم رگەوه دێ.

Xerîk خەریك/ خەریکبوون /xerîkbûn خەریککردن xerîkkirdin. خەریك xerîk له هەریك herîk ەوه دێ (← خەڕەك xeřek) که بەمانای: جوولان cûlan و بزووتن bizûtin ە و کەوتنەکار kewtinekar. خەریك و خەرکاو xerîk û xerkaw خەریکبوون به شتێکەوه به ئارەزوو arezû. خەرکاو xerkaw < خەر xer (هەر her) + کاو kaw. کاو kaw ئارەزوو (کاوەخۆ kawexo به ئارەزووی خۆ be arezûy xo). (← خەڕەك xeřek).

Xerkaw خەرکاو (← خەریك xerîk).

Xesaw خەساو/ خەسیاو /xesyaw خەسیاگ xesyag. خەساو xesaw له خاساو xasaw ەوه هاتووه. (واته: خا xa ← هێلکەی hêlkey ← گون gun). ساو saw له سوونەوه sûnewe ەوه هاتووه. واته: گونی ساوێندراوه، بۆ ئەوەی له پیاوەتی بکەوێ.

Xest خەست (← کەسەك kesek).

Xestexane خەستەخانه/نەخۆشخانه /nexoshxane بیمارستان bîmaristan. خەستەخانه xestexane وشەیەکی کوردییه که له زاری ترکیدا به شێوەی خەستانه hestane بەکاردەبرێ. "فرهنگستان" ی ئێرانیش له پەنجاساڵی دووەمی سەتەی رابوردوودا خستییه فارسییەوه (تەماشای فەرهەنگی موعین/فرهنگ فارسی دکتر

محمد معین بکە).
"خەستەخانە" لە خستەخانە xistexane ەوە هاتووە. "خستە xiste" لە "خستن xistin" ەوە هاتووە، وەك چۆن گرتە girte لە: گرتن girtin و بردە birde لە: بردن birdin ەوە هاتووە. خستن xistin "دانەسەرزەوی" یە و کاری تێپەڕ (متعدی) ی کاری تێنەپەر (لازم) کەوتن kewtin ە. کەواتە "خەستەخانە" کە لە "خستەخانە" ەوە هاتووە، بەو شوێنە دەبێژن کە خەلکی لێدەخەن. خەستە (خستە) لە فارسیدا بە مانای "ماندوو mandû، ماندی mandî، ← شەکەت sheket، ویستیای wîstyay" دێ، نەك بە مانای "کەوتوو kewtû، پاڵکەوتوو pal’kewtû". لەبەر ئەوە وشەکە بە مانای نەخۆشخانە، لە کوردییەوە وەرگێراوەو، بۆ فارسی و ترکی خوازراوە.

Xesyaw/g خەسیاو/گ (← خەساو xesaw).

Xewerneq خەوەرنەق، خۆرنەق (خَوَرنَق). ئەمە، کۆشکێك بووە کە عەرەبەکان زۆر باسیانکردووە و، بە قصر خَوَرنَق نێویانبردووە. خەوەرنەق xewerneq لە: خۆرناك xornak ەوە هاتووە، واتە: رۆناك و ← رۆشن roshin.

Xew(n) خەو(ن) لە ئاڤێستادا خوەفنە xwefne و لە پەهلەویدا خواپ xwap ە.

Xezal خەزال، وێنەیەکی دیکەی کەژاڵ kejal’ ە، کە نێوی ژنانەیە و، مانای ئاسك ask (مامز) mamiz ە. وشەکە لە عەرەبیدا بووە بە غزال، وشەیەکی کۆنی

هێندۆئەوروپاییە، لە ئەڵمانیدا Gazelle و لە فەڕەنسیدا gazelle و لە ئیتالیاییدا gazzella یە. فەرهەنگی دودن Duden ی ئەڵمانی بە وشەیەکی عەرەبی دادەنێ. ئەمەش جێی گومانە، چۆنکە لە کوردیدا چوارپێیەك هەیە وەك ڕێوی rêwî/ رووڤی rûvî وایە، نێوی خەز xez ە.

Xeyar خەیار/ harwê هاروێ/ arû ئاروو/ هاروو harû. یەك وشەن، دەنگی خ x و ھ h جێییەکیان گرتووەتەوە.

Xezêne خەزێنە، شوێنێکە ئاو، یان، شتی دیکەی تێدا هەڵدەگرن. وشەی (خزن) ی عەرەبی لە "کنز" ەوە وەرگیراوە، بەگۆڕینی دەنگی ك k بە خ x و جێگۆڕکێی شوێنی دەنگەکان. "کنز"لە عەرەبیدا مانای ← ئەمبارکردن embarkirdin ە. وشەی "کنز" لە وشەی گەنج genc ی کوردییەوە هاتووە کە گەنج genc شتی بە نرخە. وشەی خەزینە xezêne لە گەنجینە gencîne ەوە هاتووە کە ژوورێك بوو، جاران، خواردەمەنی تێدا هەڵدەگیرا. هەر لە کوردیدا وشەی هژن hijin هەیە بە مانای پاشکەوتکردن pashkewtkirdin. "فرهنگستان ایران" وشەی هزینە hezîne ی لە هژن hijin ی کوردییەوە داتاشیوە، بۆ مەسرەف (مصرف) و خەرج (خرج) بەکاریدەبا (فەرهەنگی معین).

Xezûr خەزوور/ xesûr خەسوور. باوکی ژن. لە ئاڤێستا و پەهلەویدا xwesûre خوەسوورە. دەبێ وشەکە پێوەندیی بە خێزان xêzan و ← xizm خزمەوە هەبێ.

Xêw خێو/ خاوەن xawen خودان xudan. خێو xêw لە: خودێ xudê wend وەند ەوە هاتووە. واتە: خاوەنی شتێك، یان، گەورە gewre. لە زمانی عەرەبیی مسرییەکاندا بووە بە: ← خدێو xidêw. ئەم نازنێوە بۆ بنەماڵەی برایم پاشا کە، بنەماڵەیەکی بە بنەچە و رەچەڵەك کورد بوون، بەکاردەهێنرا. سمایل پاشا لە ساڵی 1247 ك.م. دا خۆی ئەو نازنێوەی لە خۆنا. شا فاروق کە لە ساڵی 1952 دا، لە لایەن عەرەبە ناسیونالیستەکانەوە، لە تەخت هێنرایە خوارەوە، لەم بنەماڵەیە بوو.

Xêwet خێوەت، لە وشەی هێوەت hêwet ەوە هاتووە، بە گۆڕینی دەنگی ھ h بۆ خ x. لە زمانی کوردیدا وشەی هێور hêwir بۆ هەیوان heywan یش بەکاردێ، کە هەیوان heywan سەکۆ seko یەکی سەرگیراوە. وشەی: "خیمة" ی عەرەبی، لەم سەرچاوەیەوەیە، واتە: لە هەیوان heywan ەوە وەرگیراوە، کە لە فارسیدا بووە بە أیوان. هەیوان heywan > خێوان > خێمان > خێمە. گۆڕینی دەنگی ھ h بە خ x لە زمانی کوردیدا ئاساییە، وەك خوێن xwên و هوێن hwên، خەم xem و هەم hem، خوێندەوار xwêndewar و هیندار hîndar (فێرکەر fêrker، مامۆستا mamosta).

Xidêw خدێو، بنەماڵە کوردەکانی میسر کە سەرکردیەتیی و فەمانڕەوایی ولاتیان بە دەستبوو بە تایبەتی لە سەر دەمی عوسمانیدا (بۆ وێنە:

بنەماڵەی برایم پاشا و عەبدولفەتاح پاشا) ئەم نازنێوەیان بەکاردەهێنا، لە جیاتی (ئەمیر) و (سوڵتان). خدێو xidêw وشەیەکی کوردییە کە بە شێوەی کوتکراوەی خێو xêw، چ لە میتۆلۆژیای کوردی و چ لە زمانی سادەی خەلکدا بەکاردەبرێبۆ وێنە دەگوترێ: ئەم ئەشکەوتە، یان ئەم گۆڕستانە، خێو xêw ی هەیە، مانای وایە: ← "خاوەن" xawen ی هەیە.کە لێرەدا مەبەست، لە گیانێکی نەبینراوە کە مرۆڤ نییە. یان، دەگوترێ: ئەم باخە خێوی هەیە، واتە: خاوەنی هەیە. وشەی: خێو xêw و خاوەن xawen (کە خاوەند xawend یش هەیە)/ لە وشەی: ← خۆدێ وەند xodêwend ەوە هاتووە. خۆدێ وەند < خدێوەند xidêwend < خدێوەن xidêwen < خدێو xidêw، وادیارە ئەم وشەیە، لە سەردەمی سەلاحەدینی ئەیوبییەوە کەوتووەتە نێو زمانی میسرییەکانەوە. وەك: وشەی ← بیمارستان bîmaristan کە ئێستەش، لە میسر بەکاردەبرێ بۆ نەخۆشخانە و، وشەی مەهمانە mehmane بۆ مانگانە mangane (مووچە، معاش).

Xinc خنج: چەند مانەیەکی هەیە. یەکێکیان بازنەیی bazneyî یە. بۆ وێنە: خنج بڕین xinc biřîn هەروەها، دەرەوەی شتێك، لەپاڵ شتێکدا. xincê wî خنجێ وی. خنج xinc لە کنج kinc ەوە دێ. واتە: کن ـ جێ kin-cê، نك ـ جێ nik-cê، نێزیك جێ nêzîk cê.

Xirp خرپ، ماناى: باش bash/ رند rind،له كورديى بادينانيدا دهگوترىٚ: ئهو خرپ كوردى دئاخڤه ew xirp kurdî diaxive (واته: ئهو باش به كوردى قسه دهكا ew bash (be) kurdî qise deka). وشهى خوب (باش) ى فارسى له خرپ xirp هوه هاتووه. كه به پههلهوى خڤهپ xvep ه.

Xiř(t) خڕ(ت): وێنهيهكى ديكهى gir(d) گر(د)/ girover گرۆڤهر.

Xizim خزم، خزم xizim له: خواز xwaz و، خواستن xwastin هوه دىٚ. بۆ تێگهيشتن لهمه، دهبىٚ سهرنجى وشهى ← نهخاسمه nexasme ى بادينانى كه له "سۆرانى" دا ← نهخوازهلا nexwazela يه بدهين. نهخاسمه nexasme، نهخوازمه nexwazme يه، واته: ناخوازم ـ ه na-xwazim-e خوازمه xwazme بووه به خۆزمه xozme و خزمه xizme و خزم xizim واته: كهسێك كه دڵ دهيخوازىٚ و خۆشهويسته. كه وشهى هۆز hoz و خۆز xoz يش، ههر يهك رهگهزن. دهنگى ه h و خ x زۆر جار شوێنى يهك دهگرن تهنانهت وشهى هۆ ho كه بۆ (سهبهب) بهكاردهبرىٚ لهگهڵ ← خۆ xo يهك بنچينهيان ههيه، بۆ دوو ماناى جياواز.

Xo خۆ، كه به عهرهبى "نفس، ذات" و به فارسى "خود" و به ئينگليزى self ه، له بنهرهتدا له تۆو tow (بذر) هوه هاتووه كه بنچينه (أصل) ى شته. ئهوهته: ← هێگ hêg (هاگ hag، ← هێلكه hêlke) به كورديى فهيلى ← خا xa يه. تهنانهت، به گون

gun که تۆودانی مرۆڤه، دەگوترێ: خایه xaye (خایه و مایەم نەما). هەروەها وشەی خاك xak که بنچینه و بنەڕەته، پێوەندیی به هاگ hag (هێلکه hêlke)، واته: تۆو/ڤ tow/v ەوه هەیه.

Xolemêsh خۆلەمێش (←مێش mêsh).

Xor خۆر، له ئاڤێستاییدا xver و هەڤەره hevere یه. له زمانی کوردیدا وشەی هۆر hor یش هەیه بۆ خۆر xor.

Xorisk خۆرسك (طبيعي) به شتێك دەگوترێ، که له خۆیەوه چێبووبێ. < خۆ xo + رسك risk. رسك risk له: رستکان ristkan ەوه هاتووه. رسکاو riskaw مانای له خۆوه دروست بوو. دەگوترێ ئەو درەختە له خۆیەوه رسکاوه، مانای له خۆیەوه رواوه. هەروەها وشەی رەخساو rexsaw/ رەخسان rexsan له رسکاو riskaw و رسکان riskan ەوه هاتوون.

xornewezan خۆرنەوەزان (← وچان wichan).

Xosh خۆش، به ئاڤێستایی وەش wesh مانای جوان cwan/ خۆشك xoshik ە. به پەهلەوی خڤەش xvesh ە. وەش wesh له شێوەزاری هەورامی و دێرسمی دا به باش bash و خۆش xosh دەگوترێ.

Xul خول، مانای پێچخواردن pêchxwardin و تووڕەیی tûřeyî یه، خول xul له خوڕ xuř ەوه هاتووه، که خوڕ xuř یش وێنەیەکی دیکەی گوڕ guř ە. (← چەرخ cherx).

xulorbûnewe (← خولۆربوونەوه).

Xulorbûnewe خولۆربوونەوە (← چەرخ cherx). لە رۆژئاوای کوردستان وشەی سل sil بەکاردەهێنن بۆ توورەیی tûreyî کە سل sil و ←خول xul یەك بنەڕەتیان هەیە و، وشەی "زعل" ی عەرەبی کە توورەییە، لەم چاوگەیەوە هاتووە.

Xumam خومام، واتە: تەپ و تۆز و مژ tep û toz û mij < خوم xum + ئام am. خوم xum ئەو جۆرە گیایە، کە پێیدەگوترێ هەش hesh و رەنگی جلکی پێشیندەکرێ. ئام am وێنەیەکی دیکەی ئاو aw و ← باو baw، مانای "لەو شتە دەچێ". خومام xumam واتە: لە خوم دەچێ. وشەی خومار xumar واتە: سەرئێشان و شینبوونی رەنگی چاو، پاش سەرخۆشی serxoshî، کە چاو رەشکە و پێشکە دەکا، لەمەوە هاتووە. دەگوترێ کچەکە چاو بە خومارە kicheke chaw be xumare. وشەی "غبار" ی عەرەبی، بە مانای تەم و مژ و تەپوتۆز لەم خومار xumar ەوە هاتووە کە خومار xumar بووە بە غمار و ئەوجا بە غبار.

Xulya(n) خولیا(ن) < xul خول + yan یان. (yan یان و an ئان هەر یەك پاشکۆن، بۆ وێنە: geryan گەڕیان و geran گەران، هەریەك شتن). خول xul، پێچخواردن pêchxwardin. خولیان بیرۆکەیەکە کە بە مێشکی مرۆڤدا خولدەخوات.

Xurma خورما، بە پەهلەوی خەرماڤ xermav ە.

Xwa خوا (ئێزدان Êzdan) لە پەهلەویدا خڤەتای xvetay یە و لە فارسیدا خُدا.

X خ

Xwace خواجه، وەك نازنێوێك بۆ ← ماموستا mamosta بەکاردەبرێ. لە هێندەك باژێری کوردستان، لە نێو ئەوانەدا شاری سلێمانی، جاران بە ← جوولەکە cûleke خوێندەوارەکانیان دەگوت: "خواجە xwace". وشەی خواجە xwace لە خواندە xwande و خوێندەوە xwendewe هاتووە، هەروەها وشەی "حجة" ی عەرەبی کە بەو مرۆڤانە دەگوترێ کە قسەکانیان وەك بەلگە پێشاندەدرێن و، بە زانا دادەنرێن، لەم خواجە xwace یەوە وەرگیراوە. خواجە xwace کەوتووەتە زاری ترکییەوە وەك هوجە huce و، بۆ ماموستا بەکاردەبرێ. (← Ĥunce حونجە).

Xwan خوان (سفره sifre)/ Xwanche خوانچە بە پەهلەوی خڤان xvan کە بۆ نانۆێن nandên بەکاربراوە. رەنگە وشەکە پێوەندیی بە خواردن xwardin ەوە هەبێ.

Xwane خوانە (← وانە wane).

xwar خوار، بە پەهلەوی: خڤار xvar ە، کە بە مانای ← نزم nizim و ← نەوی newî و ریسوا rîswa دێ.

Xwardemenî خواردەمەنی، مەنی menî لە زمانی کوردیدا بە کەرەسە و بابەتی شتێك دەگوترێ، لە ئاڤێستاییدا مونوو munû ە. خواردەمەنی لە ئاڤێستاییدا خوارموونو xwarmunû ە.

Xwardin خواردن، بە ئاڤێستایی هڤەر hiver و بە پەهلەوی: خڤارتەن xvarten ە.

Yaprach یاپراخ، ئیپراخ îprach وشەکە ترکییە، کوردییەکەی پەلێ ڕەزان pelêrezan ە.

Yaqût یاقووت ← بە ڕووسی яхонт

Yarsan یارسان، نێوی ئاینی ئەهلی هەق Ehlî Heq (کاکەیی kakeyî) یە. یار yar مانای: دۆست dost، خۆشەویست xoshewîst، ← سان san واتە: فرەمەزن fire mezin (نێویکە بۆ خودێ nêweke bo xodê). یارسان yarsan واتە: خۆشەویستانی خودێ xoshewîstanî xodê.

Yasawil یاساول > یا ya + ساول sawil. یا ya کورتەی: یاوەر yawer ە، واتە: یارمەتیدەر yarmetîder و هاوکار hawkar/ هەڤال heval ساوڵ (بە ئاڤێستایی سەئووروو seûrû و بە پەهلەوی ساڤول savul) نێوی دێویك بووە، یاساول واتە: هاوکاری دێو hawkarî dêw. وشەی یاساول yasawil ئەوڕۆ، بۆ کەسێك بەکاردەبرێ کە ← ئێشك êshk بگرێ. دەبێ ئەوەش بخرێتە بەرچاو کە Sawil نێوی جۆرە تفەنگێکە.

Yexe یەخە/ یاخە yaxe/ ئێخە êxe وشەکە ئەورووپاییە. بە فەرەنسی jaquette و ئەلمانی Jacke دیە.

Zagon زاگۆن (قانوون qanûn) له وشەی رووسی закóн ەوە هاتووە.

Zařo زارۆ (زارۆڵە zařol'e) < زا za + رۆ ro + له le (نیشانەی کچکەکردن) زا za له زایین zayîn ەوە دێ. رۆ ro مانای مناڵه که پێوەندیی به رووان rwan ەوە هەیه، که به فارسی (روییدن ruîden)ه. گیاکه روا rwa ،giyake واته: سەریدەرهێنا و هاتەبوون.

Zanin زانین. له ئاڤێستادا زانمم zanimim و له فارسیدا دانستن danisten ه.

Zar زار. چەند مانەیەکی هەیە، وەك: deng دەنگ، dem دەم، ← ziman زمان. سەرنجی وشەی zarezar زارەزار (دەنگی گریانی درێژخایەن)، zirre (دەنگی راتڵەکاندنی زنجیر) ziringanewe زرنگانەوە (دەنگی ئاسن و مس و زێڕ) بدە. (← Bêzar بێزار).

Zawa زاوا/ زاڤا zava ← (زەماوەند zemawend).

Zaw û zê زاو و زێ/ زاڤ و زێ zav û zê (بۆ مرۆڤ): منداڵ دروستکردن. (بۆ ئاژەڵ و پەلەوەر): بێچوو (بەچکە) هەلهێنان. زاو/ڤ zaw/v ئەندامی سێکسی نێرینەیە. زێ zê ئەندامی سێکسی مێیینە. (← kuz کوز/ kus کوس). کاتێك پەڵە هەورێك بە ئاسمانەوە دەبێ و، باران دەبارێ لێی و، له لایەکێ دیکەوە ← سایەقە sayeqe یەك دەمی دەکاتەوە و ← خۆر xor خۆی پێشاندەدا، دەگوترێ "گورگە زێ

" gurge zê " یە، واتە: وەك زێی گورگە (وەك ئەندامی سێکسی گورگە). وشەی زاو/ڤ zaw/v لە زمانی عەرەبیدا بووە بە: زب zib (ئەندامی سێکسی پیاو). لە زمانی کوردیشدا زەب zeb و زۆب zob هەیە بە مانای رەپ rep.

Zeb زەب (← زاو و زێ zaw û zê/ زاڤ و زێ zav û zê).

Zebesh زەبەش/ شووتی shûtî/ شفتی shiftî. زەبەش zebesh و زەوەش zewesh هەردوو یەك شتن. زەوش zewesh لە زۆشاو zoshaw ەوە دێ، کە زۆشاو zoshaw وێنەیەکی کۆنتری ← دۆشاو doshawە، (دەنگی ز z کۆنترە لە دەنگی د d بۆ وێنە: ← زەریا zerya، ← بێزات bêzat). وشەی زەبەش zebeshی کوردی لە عەرەبیدا بووە بە: دبش debesh و، ئەوجا بە دبس dibs کە مانای دۆشاوە.

Zefer(birdin) زەفەر(بردن) (← زۆر zor).

Zeife زەعیفە. کە هێندەك جار بە ژن دەگوترێ، بەڵام بە نیازی داشکاندن. وشەکە لە بنەڕەتدا لە "ضعیفة" ی عەرەبی بە مانای (بێ هێز bê hêz، بێ دەسەڵات bê desel'at) ەوە نەهاتووە بەلکو لە زا ـ یفە za-yife هاتووە. زا za لە زایین zayîn واتە: هێنانەبوون hênanebûn، یفە yîfe کورتکراوەی ئەفە efe و ئەفراندن efrandin (خەلق کردن) ە. زایفەکە کراوە بە زەعیفە (ضعیفة) بابەتێکە وەك کردنی Ezdî بە یەزیدی yezîdî.

Zelam زەلام < زەل zel + ئام am. زەل zel < زل zil (زەبەللاح zebellah ← گەورە gewre)

ئام am > ← ئادەم adem.
مرۆڤی زل کە بە زۆری بۆ پیاو بەکاردەبرێ. وشەکە بە شێوەی "زَلَم" و "زَلِم" چووەتە زاری عەرەبییەوە و، گەلەکەی بووە "أزلام" و "زِلة".

Zelate زەلاتە. بەکوردی "ترشوپیاز" tirshûpiyaz ە. وشەی زەلاتە، وشەیەکی ئەوروپاییە، لە بنەڕەتدا ئیتالیاییە insalata (واتە: شتێکی خوێکراو) بە ئەڵمانی salat و بە فەڕەنسی salade ە.

Zeman زەمان/ کات kat/ دەم dem.
زەمان zeman گەل (جمع) ی zem ە. کە زەم zem شێوەیەکی کەڤنی dem ە. وشەکە لە زمانی ئێرانیی کۆندا بەشێوەی cemane جەمانە هەیە. وشەی زەمانە zemane لە کوردیی ئەڕۆشدا بەکادەبرێ. هەروەها لە پەهلەویدا بە شێوەی زەمان zeman ە. ئەم وشەیە کەوتووەتە زمانە سامییەکانەوە. لە ئارامیدا بە شێوەی جیمان cîman و بە عیبری زمان זמן ە و، لە عەرەبیدا زمان. ترکی و فارسیش ئەم وشەیە هەر بەو مانایە بەکاردەبەن.

zemawend زەماوەند > zema زەما + وەند wend (پاشگرە بۆ پێوەندبوون بە شتێکەوە). زەما zema، وێنەیەکی دیکەی زاما zama و زاڤا zava یە. کە زاما zama و زاڤا zava هەردووکیان بە مانای زاوا zawa لە کوردیدا هەن. زاڤا zava لە زان zan ەوە هاتووە، کە لە ئاڤێستادا زاماتەر zamater ە و لە پەهلەویشدا زامات zamat ە، واتە: کەسێك کە بتوانێ بزێنێ bizêne واتە: وەچە weche بخاتەوە و ← زاڕۆ zařo دروستبکا. وشەی

"زفاف" (زەفاف) ی عەرەبی کە بە شەوی بووکینی دەگوترێ "لیلة ألزفاف" لە زەماوەند zemawend ی کوردییەوە وەرگێراوە بەم جۆرە خوارەوە: زەماوەند zemawend > زەڤاڤەند zevavend > زەفافەند zefafend> زەفافە zefafe > زەفاف zefaf (زفاف (zefaf).

Zena زەنا (هاوار hawar) (← دەنگ Deng).

Zerd زەرد (رەنگی زەرد) بە ئاڤێستایی زەرەتە zerete و زەرت zertە کە ئەمەش لە وشەی ← زەردەشت zerdesht کە لە ئاڤێستادا وەك: زەرەث zereth ئوشترە ûshtire هاتووە وەرگیراوە. بە پەهلەوی زەرت zertە. زەردەشت گەلێك نێوی هەیە، دەگوترێ مانای "خاوەنی حوشتری زەرد"! کە ئەمەش جێی گومانە.

Zerdechêwe زەردەچێوە، جۆرە بەهاراتێکی زەردە دەکرێتە چێشت بۆ تامخۆشکردن. ← چێو chêw مانای دار dar ە. وشەکە بە شێوەی زەردەچاڵ zerdechal' کەوتووەتە زاری ترکییەوە، کە دیارە زەردە zerde کوردییە و لە رەنگی بەهاراتەکەوە هاتوو. چاڵ chal' یش چڵ chil' ە کە چڵ chil' دار و چێوە dar û chêw ە، کورد دەبێژن: چڵ و چێو chil' û chêw.

Zerdesht زەردەشت (← زەرد (zerd).

Zerya زەریا، لە وشەی ئاڤێستایی zerya وە هاتووە. وشەی زەریا zerya کۆنترە لە وشەی دەریا derya/دەلیا delya چۆنکە دەنگی ز z لە دەنگی د d و دەنگی ر r لە دەنگی ل l کۆنترە. (سەرنجی: گۆلی زرێبار golî zirêbar و زێی گەورە zêy gewre بدە).

zev زەڤ (← جەفەنگ cefeng).

Zewac زەواج/ژنمێری jinmêrî. دوورنییە زەواج عەرەبی نەبێ و پێوەندیی بە زاوزێ zawzê ەوە هەبێ، یان زووج zûc وێنەیەکی کۆنی دوو یان جووت dûcût بێ.

Zewî زەوی/ زەڤی zevî/ زەو zew کە بە ئاڤێستایی: زمە zime یە و بە پەهلەوی: زەمیك zemîkە، بووە بە: زەمین zemîn و زەوین zewîn و زەوی zewî و زەو zew. فارسیش زەمین بەکاردەبا.

Zilĥort زلحۆرت/ Zilhort زلهۆرت، مرۆڤی زل zil و لەندەهۆر lendehor > زل zil + حۆرت ĥort، حۆرت hort لە هۆرت hort ەوە هاتووە. هۆرتە horte و وەرتە werte بە مافوور mafûr ی گەورە دەگوترێ. تەنانەت وشەی هۆڕ hoř کە بە جەوالّ cewal' ی زل و مرۆڤی دەموچاو سەیر و کەنە دەگوترێ، هەر پێوەندیی ڕەگیی، بە هۆرت hort ەوە هەیە. زلهۆرت zilhort واتە: زلێکی وەك هۆڕ.

Ziman زمان/ زڤان zivan/ زوان ziwan. وشەی ئەزمان ezman و زمێن zimênیش هەیە هەر بۆ زمان ziman. زمان بە پەهلەوی: زووڤان zûvan و گەمان geman ە، کە لە فارسیدا بووە بە زبان zeban. (← Terceman تەرجەمان)

Zincîr زنجیر، بە پەهلەوی zencîl ە و، بە شێوەی "جنزیر" کەوتووەتە زاری عەرەبییەوە.

Zirav/w زراڤ/و (باریك و درێژ barîk û dirêj) بەم مانایە لە زراڤ/و zirav/w ەوە هاتووە کە توورەکێکی باریك و درێژکۆلەیە لە زگی مرۆڤدا و، شلاوێکی زەردی تێدایە. زراڤ/و zirav/w

Z ز

لە زەرد zerd ئاڤ av ەوە هاتووە، واتە: ئاوە زەردە awe .zerde

Zirêbar زرێبار. لە زەریا ـ بەر zerya-ber وە هاتووە، واتە دەوروبەری زەریا.

Ziyan زیان، بە مانای زەرەر zerer دێ، بە پەهلەوی: زیان ziyanە.

Zob زۆب (← زاو و زێ zaw û zê/ زاڤ و زێ zav û zê).

Zor زۆر، دوو مانای هەیە لە زمانی کوردیدا یەکێکیان: بە مانای شتێکە کە پتر لە پێویست هەبێ، واتە: فرە fire بێ واتە: بە کوردیی باکوور "پڕ pir" بێ. ماناکەی دیکەشی ← گوشار gushar و ← دەسەڵات desel'at و ← هێز hêz و توانست tiwanist ە. وشەی زۆر zor لە ئاڤێستاییدا زوورە zûre و زەڤەرە zevere (سەرنجی وشەی زەفەربردن zeferbirdin واتە: زاڵبوون zal'bûn بدە) و زاوەر zawer ە، لە پەهلەویدا، هەر وەك کوردی زۆر zor ە.لە فارسیدا زور (zûr) ە. زۆر zor بە مانای فرە fire لە زمانی ئەڵمانیدا: sehr ە، کە س s وەك ز z دەردەبڕدرێ و دەگوترێ "زێر"، بە ئەڵمانیی کۆن sore (زۆرە) یە. دیارە وشەی زۆر zor بە مانای توانست و توند و هێز هەر پێوەندیی بە مانای "فرە" وە هەیە. زاری ترکی وشەی zor ی لە کوردییەوە وەرگرتووە و هەر وەك خۆی "زۆر zor" بەکاریدەبات، نەك بە شێوەی فارسی "زور zûr". هەروەها، ترکی وشەی زۆربایی zorbayî شی لە شێوەی زۆربا zorba دا لە کوردییەوە وەرگرتووە. کەچی

Z ز

فەرهەنگی ئیتمۆلۆژیای زاری تركی هی Eyuboğlü لە ل 406 دا دەنووسێ: zor و zorekî زۆرەكی تركی لە زور zûr ی فارسییەوە وەگیراوە، كە ئەمەش راست نییە. چۆنكە ئەگەر لە زور zûr ی فارسییەوە وەربگیرایە دەبوو، ببوایە بە زویر zür، یان هەر زوور zûr بووایە، وەك فارسی. پاشان، زۆرەكی zorekî كوردییە و ئەم وشەیە لە فارسیدا نییە.

Zup زوپ (← دوپشك dupishk).

Zushk زوشك (← دوپشك dupishk). دەنگی ز z كۆنترە لە دەنگی د d. (←زوپ zup)

Zurna زوڕنا (← سووران sûran).

کۆبەرهەم

لە زنجیرەی ئەم کۆبەرهەمەدا تا ئێستە ئەمانەی خوارەوە بڵاوکراونەتەوە:

1. ژمارە (1) هێندێک لە کێشە بنەڕەتییەکانی قوتابخانەی کوردیی سۆسیالیزم / بابەتی بیرکاری و تیۆری ژمارە (1) بەرگی یەکەم ، چاپی دووەم – هەولێر کوردستان 2001. بڵاوکراوەی رۆژنامەی "میدیا" ژمارە(2) چاپی یەکەم – بڵاوکراوەی "سۆکسە" لقی سوێد، ستۆکهۆڵم ، 2596 ک/ 1984ز.
2. ژمارە (2) بیری نەتەوەییی کوردی، نە بیری "قەومیەت"ی رۆژهەڵاتی و نە بیری "ناسیۆنالیزم"ی رۆژئاوایی یە. بابەتی بیرکاری و پیتۆری ژمارە(2) چاپی دووەم، لەندەن 2002 بڵاوکراوەی کوردنامە، چاپی یەکەم 1984 ستۆکهۆڵم.
3. ژمارە (3) کوردستان و شۆرشەکەی، چاپی دووەم (ئەلیکترۆنی) بە کوردی 2003، زنجیرەی سەمینارەکان و کۆڕە زانستییەکان ژمارە (1) چاپی یەکەم بە زمانی ئەڵمانی. بڵاوکراوەی NUKSE میونیخ 1972، چاپی یەکەم بە کوردی، سوید 1984.
4. ژمارە (4) ناسنامەو کێشەی ناسیۆنالی کورد لە چەند سەمینار و کۆڕێکی زانستیدا، بڵاوکراوەی بنکەی کوردنامە لەندەن 2002 چاپی دووەم ؛ هەولێر 2007. زنجیرەی سەمینارەکان وکۆڕە زانستیەکان ژمارە(2). ئەم بەرهەمە پێنج بابەتی لەخۆگرتووە:
   1 – پێوەندارێتیی کوردی 2– دۆزی ناسیۆنالی کورد
   3– سەمیناری کوردستان، راپۆرتێک لەسەر بارودۆخی ئێستەی نەتەوەی کورد و وتوویژ لەسەر باری کوردستان.4– کوردو شۆرش 5– بارودۆخی ئێستەی نەتەوەی کوردو پێشبینیی دواڕۆژی.

5. المستضعفون الكورد و اخوانهم المسلمون ، سلسلة السمينارات والمحاضرات العلمية رقم(3)،الطبعة الثانية، السليمانية– جنوب كوردستان 2006، الطبعة الاولى – لندن 1997 من منشورات كوردنامه.
6. ژماره(6)زنجیره وتارو وتوویژ لەگەڵ دەزگەی راگەیاندی گشتی ژماره(1) سلێمانی 2006.
7. ژماره(7) زنجیره وتارو وتوویژ لەگەڵ دەزگەی راگەیاندی گشتی ژماره(2) سلێمانی 2007.
8. وشەنامەکی ئێتیمۆلۆژیای زمانی کوردی، چاپی یەکەمی ئەلیکترۆنی 2008 / ماڵپەڕی کوردبوون
www.kurdbun.de
www.kurdbun.com
www.kurdbun.net